

2007

Almanak

Jaargang 101

& Bybelse Dagboek

Redaksie

Ds APJ Beukes (Redakteur)
Dr SP Pretorius (Sekretaris)
Dr WC Kloppers (Ampshalwe)
Mnr JF Viljoen (Administrateur)
Ds PJ van der Merwe
(Redakteur: Bybelse Dagboek)
Ds W de V Sauer
Ds NJS Steenekamp
Ds JT Manders
Ds PJ Roets

Uitgegee in opdrag van die Algemene Kerkvergadering

OP PAD
die volgende
100
jaar

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika

INHOUD

Voorwoord — ds APJ Beukes, redakteur 3

PREDIKANTE

Predikante en standplase 5
Diensdoende predikante 13
Nuwe predikante 28
Studente 29
Emerituspredikante 30
Medies ongeskikte predikante 32
Predikanteweduwees 32
Getal predikante 33

DOSENTE

Vroeëre en emeritusprofessore en/-dosente 34
Diensdoende dosente 36

RINGE EN GEMEENTES

Ringe (alfabeties) 37
Gemeentes (alfabeties) 37
Gemeentes in ringsverband 41

SINODALE KOMMISSIES EN RADE

Kommissies en rade (alfabeties) 122
Kommissies en rade 2007 124
Kommissie van die Algemene Kerkvergadering 124
Kommissies, vergaderings, rade en ander kerklike liggame 124
Kommissie van die Algemene Diakensvergadering 130
Diakonale diensorgane 131

STATISTIEKE 2007

Gemeentes en belydende lidmate in ringsverband 2004-2006 135
Lidmate in ringsverband 2006 136
Lidmate oorgekom/vertrek en ampsdraers in ringsverband 2006 137
Gemeentes, lidmate en predikante 1979-2006 138

KALENDERS 2007

Skooltermyne 139
Universiteitskalenders 139

HOSPITAALBEDIENING

Pretoriagebied 140

KERKJAAR

Kerklike feesdae 142

ARTIKELS

Toekoms van die kerk die volgende 100 jaar — Teologie — prof J Buitendag 143
Toekoms van die kerk die volgende 100 jaar — Erediens — prof TFJ Dreyer 147
Waardering vir die redakteurskap van dr JMG Storm - dr SP Pretorius 150
Predikante oorlede sedert 1994 151
Kerkkantoorpersoneel 158

BYBELSE DAGBOEK .... ná bladsy 160

VAN DIE REDAKTEUR

Die volgende honderd jaar

Dit is met dankbaarheid en beskeidenheid dat die redaksie die honderd en eerste uitgawe van die Almanak aan u bied. Die Almanak is in menige Hervormde huishouding ’n onmisbare publikasie. Ons vertrou dat dit ook die geval met hierdie eerste uitgawe van ’n nuwe eeu sal wees.

Die uitdaging is om die Almanak ’n gebruikers- en lesersvriendelike publikasie te maak. Reeds met die honderdjarige feesuitgawe is ’n grootse poging aangewend om dit reg te kry. Met hierdie uitgawe is daarop voortgebou, onder andere deur die plasing van die foto’s van die Kerkkantoor se personeel. Dit bring die gesig by die naam en stem en sal waarskynlik besoeke aan die Kerkkantoor baie vergemaklik. Ons vertrou dat u dit sal geniet om dié uitgawe ter hand te neem.

Aangesien hierdie die eerste uitgawe van die tweede eeu van die Almanak se bestaan is, kyk ons vooruit. Daarom het ons professore Johan Buitendag en Theuns Dreyer gevra om, so ver dit menslik moontlik is, ’n vooruitskouing te gee van die teologie en die erediens as die hartklop van die Christen se lewe.

Prof Buitendag gee sy indrukke van die stand van die teologie en watter moontlike invloed dit in die toekoms kan uitoefen. Lees sy mening oor ’n moontlike volgende Hervorming (nie die Nuwe Hervorming nie). Sal die Reformatoriese beginsel, naamlik dat Christus ons geregtigheid is, steeds die volgende honderd jaar sentraal bly staan?

Prof Dreyer beklemtoon die feit dat die erediens die hart van die gemeentelike lewe is, en die verkondiging van die Woord die hartklop daarvan. Die tendense wat op die oomblik in gesprekke oor die erediens aan die orde is, het die potensiaal om die gemeentelike lewe te verryk en te verdiep, of dit te verarm en te vervlak. Sy menings daaroor en oor ervaring en verskeidenheid in die erediens is belangrik.

In hierdie uitgawe hervat ons die rubriek van vroeër om kort lewensketse van predikante wat oorlede is, te plaas. Ons plaas vanjaar ter wille van oorbrugging egter slegs 'n kort oorsig oor elkeen wat sedert 1994 (toe die rubriek gestaak is) oorlede is.

Dit is gepas om die volgende medewerkers hartlik te bedank vir hul onderskeie bydraes:

- Ds Piet van der Merwe en sy redaksie vir die keurige versorging van die Bybelse Dagboek.

- Dr Malan Storm, die vorige redakteur, vir sy toewyding en voorbeeld. Dr Fanie Pretorius het 'n kort dankwoord oor dr Storm geskryf.

- Die redaksie en al die medewerkers wat hierdie uitgawe moontlik gemaak het – in die besonder dr Wian Kloppers vir die ontwerp van die treffende voorblad wat iets versinnebeeld van die pad vorentoe.

- Die personeel van SENTIK vir hulle onvermoeide toewyding.

- Dr Fanie Pretorius vir die inligting wat hy altyd verskaf.

- Nándor Sarkady, argivaris, vir die lewensketse wat hy behartig het.

- Christo Joubert en mev Annerien Lewis vir die groot bydrae wat hulle gelewer het met die oprigting van die databasis.

- Mev Jeanette Janse van Rensburg van Vintage Graphic Designs vir die professionele grafiese versorging.

Dankie aan elkeen wat op die een of ander wyse meegewerk het.

Mag hierdie *Almanak en Bybelse Dagboek* bydra dat u as gelowige geestelik versterk sal word en die vreugde en vrede van ons Here Jesus Christus sal geniet.

Ds APJ Beukes

PREDIKANTE EN STANDPLASE

A

Alberts NM	21	Wonderfontein	74
Aldrich C	27	Onverwacht (benoeming)	120
Antonites AJ	15	Primrose-Oos (deeltyds)	106
Aucamp H	17	Kuruman-kombinasie (deeltyds)	102
Ayres J	18	Germiston (deelsorg)	61

B

Bacon M	20	El-Flora	98
Barkhuizen JH	23	Weskus (deeltyds)/CSO	71
Barnard A	18	Ruskoppies (deeltyds)	112
Barnard D	20	Horison Roodepoort	97
Barnard JJ	21	Preekvergunning	
Barnard WH	19	Stilfontein (deelsorg)	99
Benadé IL	19	Beroepafwagtend	
Bester JP	21	Meyerton	76
Beukes APJ	14	Swartkop	104
Beukes CJ	22	Weltevreden	97
Beukes DW	19	Springs-Noord	96
Beukes GFJ	25	Johannesburg-Suid (deeltyds)	60
Beukes JA	14	Bethal	114
Beukes ME	19	Roossenekal/Stoffberg (deeltyds)	49, 50
Beukes SA	27	Witbank	82
Bevolo-Manders JM	25	Hartebeeshoek	91
Beyers J	24	Van der Hoff	50
Bezuidenhout CJ	20	Rustenburg Jac van Belkum	43
Bloem GN	13	Oos-Londen (deelsorg)	120
Boshoff FJ	13	Ermelo-Suid	116
Boshoff PB	14	Vereeniging	75
Botes HJ	14	Naboomspruit	86
Botes MCE	17	Nelspruit	109
Botha A	27	Gobabis (deelsorg)	64
Botha GS (Gerrie)	18	Viljoenskroon (deeltyds)	93
Botha GS (Stephan)	24	Klerksdorp-Oos Môrester (deelsorg)	99
Botha JH	27	Klerksdorp-Doringkruin (deeltyds)	100
Botha JS	22	Beroepafwagtend	
Botha PJ (Koos)	19	Bloemfontein-Wes	67
Botha PJ (Peet)	25	Witbank-Suid	82
Botha PJE	18	Declercqville	100
Botha R	25	Steelpoort	110
Botha RP	15	Beroepafwagtend	
Botha TL	16	Ottosdal	73
Botha WA	26	Krugersdorp	56
Botma MA	19	Pretoria-Tuine	90
Breedt HJM	23	Kimberley (deeltyds)	102
Breytenbach APB	13,36	Beroepafwagtend	
Breytenbach JH (Jan)	13	Beroepafwagtend	
Breytenbach JH (Hendrik)	14	Wonderboom-Suid	80
Breytenbach WJM	19	Sabie/Hazyview	108, 110

Britz JZ	26	Kriel	84
Buitendag P	16	Volksrust	51

C

Calitz HW	27	Westonaria (deelsorg)	74
Carelsen M	24	Buiteland	
Celliers HJ	22	Brits	112
Coertze RJ	15	Montana	81
Coetzee J	15	Kemptonpark-Oos (deeltyds)	107
Coetzer WJ	16	Sekretaris ADV	130
Conradie A	25	Culembeeck (deelsorg)	97

D

Danhauser EH	20	Kempten (benoeming)	107
De Beer GS	18	Noordwestelike Pretoria	89
De Beer SM	25	Wesmoot	90
De Bruin CJ	25	Heilbron (deelsorg)	87
De Bruin GS	21	Secunda	84
De Kock MM	20	Beroepafwagtend	
De Kock P	17	Pierneef	80
Delport H	27	Magaliesburg	57
Delport JM	15	Wapadrant	48
Delport M	27	Magaliesburg (deeltyds)	57
Denton RA	24	Potchefstroom-Studente	42
De Wet JMJ	16	Bybelgenootskap	128
Dippenaar J	26	Pretoria (benoeming)	47
Dreyer-Krüger AE	27	Rustenburg-Suid (deelsorg)	43
Dreyer JGM	13	Beroepafwagtend	
Dreyer TF (sr)	16	Durban (deelsorg)	68
Dreyer TF (jr)	26	Wapadrant	48
Dreyer WA	17	Sekretaris Apostolaat	127
Du Plessis CH	15	Allanridge/Odendaalsrus	92, 93
Du Plessis DZ	16	Beroepafwagtend	
Dupper BM	18	Bloemhof/Christiana	72, 73
Du Preez JP	25	Welgelegen-Pietersburg (deeltyds)/ Polisiekapelaan	46, 125
Du Toit DJ	25	Beroepafwagtend	
Duvenage PW	21	Barberton	109

E

Eckard EC	20	Koster	55
Eckard P	23	Beroepafwagtend	
Eksteen P	26	Sasolburg (deeltyds)	87
Els G van R	15	Brackenhurst	62
Engelbrecht BM	25	Komatipoort (deelsorg)	109
Engelbrecht EHJ	21	Kosmos	85
Engelbrecht HAT	21	Windhoek	65
Enslin CB	21	Sasolburg	87
Esterhuizen PS	17	Wonderboom	79

F

Fouché MJ	18	St Helena/Riebeeckstad	92, 94
Fourie EG	17	Kempten	107

Fourie JM	18	Dendron/Vivo (deelsorg)	45
Fourie JPJ	14	Krugersdorp-Noord	57
Furstenburg P de K	27	Richardsbaai	69

G

Geel L	19	Grimbeekpark	42
Gericke JD	21	Setlaars (deeltyds)	122
Geyer-Matthysen A	26	Kemptonpark-Oos (deeltyds)	107
Geyser AB	25	Beroepafwagtend	
Geyser PA	13,36	Beroepafwagtend	
Gothan HF	16	Utrecht (deeltyds)	111
Greeff FC	27	Bloemfontein (Studente) (deelsorg)	66
Greyling AMT	23	Olifantsfontein (deeltyds)	105
Greyling BF	18	Bethlehem/Reitz	88, 89
Greyling JJ (Johannes)	23	Erasmia (deeltyds)	105
Greyling JJ (Johan)	26	Tarlton (deelsorg)	58
Grobler JD	15	Kroonstad/Virginia	92
Groenewald AJ	24	Midrand (Johannesburg) (deelsorg)	59
Groenewald J	26	Johannesburg-Wes (Studente) (deelsorg)	59

H

Harmse WH	20	Alberton-Wes	62
Harmzen P	25	Hartbeesfontein (deeltyds)	99
Harmzen PA	27	Buiteland	
Hattingh AJ	26	Bothaville	92
Havenga J	26	Beroepafwagtend	
Herbst H	23	Rietvallei	48
Hertzog CEC	24	Middelburg-Noord	51
Hindley WRT	17	Randfontein Midpark	74
Hoffman S (Fanie)	19	Waterberg	85
Hoffman S (Stephan)	26	Warmbad	86
Holtzhausen JA	22	Orkney	99
Horn FP	20	Louis Trichardt	44

J

Jacobs DS	23	Kampersrus (deelsorg)	116
Jacobs PJ	18	Nelspruit (deeltyds)	109
Janse van Rensburg A	25	Beroepafwagtend	
Janse van Rensburg AJHJ	17	Paarl (deeltyds)	71
Janse van Rensburg JC	14	Sasolburg-Suid	88
Janse van Rensburg JG	23	Onverwacht	120
Janse van Rensburg JP	22	Primrose (deelsorg)	106
Janse van Rensburg L	25	Namibkus (deelsorg)	65
Jansen van Rensburg JA	25	Namib-Suid/Oranjemund (deelsorg)	66
Jansen van Rensburg MJ	23	Phalaborwa	117
Jansen van Vuren MS	16	Duncanville	76
Jones RJ	26	Oudtshoorn (deelsorg)	118
Jooste JP	15	Groeneweide	63
Joubert HS	19	Tzaneen	117
Joubert TF	17	Swellendam/Bredasdorp-afdeling	117, 118
Joubert WE	23	Beroepafwagtend (Ned Geref Gemeente Noupoort: diensooreenkoms)	

K

Katzke I	22	Bloemfontein (deeltyds)	66

Kay JH	16	Vryheid	111
Kloppers A	24	Krugersdorp-Oos (deeltyds)	57
Kloppers EC	22	Rietvallei (deeltyds)/Hoof Konservatorium	48, 124
Kloppers HN	24	Krugersdorp-Oos	57
Kloppers WC	16	Rietvallei (deeltyds)/Hoof Sentik	49, 128
Koekemoer JJC	20	Marble Hall	50
Kok SA	22	Potchefstroom-Noord	41
Kok WJJ	18	Potchefstroom	41
Koning K	14	Pretoria-Noord	90
Kotzé HGS	24	Vryburg	102
Kotzé PJJ	14	Piet Potgieter	120
Kramer JR	15	Elsburg	61
Kruger GF	25	Beroepafwagtend	
Kruger LH	26	Vanderbijlpark-Oos (deeltyds)	76
Kuyper AC	15	Villieria	78

L

Labuschagne FJ	22	Parys	87
La Grange HF	18	Durban-Suid (deeltyds)/(CSO)	68
Lee RG	17	Ventersdorp	54
Le Roux C	18	Stellenbosch/Worcester-afdeling	70
Lemmens C	27	Villieria (benoeming)	78
Le Roux M	23	Rietspruit (deelsorg)	77
Le Roux SJ	22	Vanderbijlpark-Oos	76
Liebenberg CG	24	Grootvlei	79
Lindeque GC	19	Rooihuiskraal	105
Loader JA	13	Oostenryk, Wenen	
Lombard IM	18	Suidoos-Witbank	83
Loots FGJ	13	Vliegepoort	112
Lotter D	23	Buiteland	
Louw HF	26	Chrissiesmeer/Carolina	113, 115

M

Macdonald GDJ	24	Nelspruit	109
Malan DJR	23	Beroepafwagtend	
Malan GJ	18	Mosselbaai	118
Manders C	27	Suidoos-Witbank	83
Manders JT	24	Witfontein	90
Mans W	27	Pretoria	47
Marais FNS	27	Vaalharts	101
Marnewick JC	24	Johannesburg	58
Marran EB	21	Waterval Boven	108
McDonald JJ	18	Beroepafwagtend	
Meyer HP	26	Jeffreysbaai (deeltyds)	121
Meyer M	21	Standerton	52
Minnaar JA	21	Beroepafwagtend	
Möller TP	17	Rustenburg-Tuine	44
Mouton JH	27	Premiermyn	83

N

Nagel C	24	Beroepafwagtend	
Naudé JS	14	Theresapark	91
Neele AC	27	Eben Haëzer (Pretoria)	81
Nel AM	17	Witpoortjie	97

Nel GCJ	23	Hartebeeshoek	91
Nel HSK	19	Potgietersrus	119
Nel J	20	Bloemfontein	66
Nieuwhof A	25	Beroepafwagtend	
Nolte SP	17	Oostelike Pietersburg	46
Nortjé Ferdie	20	Outeniqua	118
Nortjé Freddie	20	Bergsig	90

O

Oberholzer A	26	Losberg	74
Oberholzer BC	21	Otjiwarongo/Outjo	64, 65
Odendaal HJ	18	Pretoria-Wes (deeltyds)	104
Olivier W	24	Beroepafwagtend	
Oosthuizen A	21	Meyerton-Suid	77
Oosthuizen DF	24	Randburg (deeltyds)	59
Oosthuizen E	25	Beroepafwagtend	
Oosthuizen FJC	18	Pietersburg	44
Oosthuizen GWM	20	Pietersburg (deeltyds)/Polisiekapelaan	44, 125
Oosthuizen S	22	Beroepafwagtend	
Oosthuizen SJ	20	Stilfontein-Wes (deeltyds)	100
Opperman ST	20	Witbank-Noord	83
Otto J	19	Newlands (deeltyds)	96

P

Papp KD	15	Nigel	53
Pienaar AJ	19	Kruin	98
Pienaar LAD	15	Pretoria (benoeming)	47
Pienaar MR	21	Laeveld	116
Pienaar PJHS	21	Bosmansrust (deeltyds)	72
Pienaar RTI	16	Oos-Moot (deeltyds)	80
Pieterse CJA	14	Strand	71
Pieterse JJ	23	Laer Suidkus	69
Potterill CF	19	Rooihuiskraal (deeltyds)/Polisiekapelaan	105, 125
Pretorius C	23	Hendrina/Breyten	115
Pretorius ER	18	Beroepafwagtend	
Pretorius HJMW	16	Kuruman-kombinasie	102
Pretorius PJO	14	Zesfontein (deeltyds)	96
Pretorius SP	13	Sekretaris, Kommissie van die Algemene Kerkvergadering	124
Prinsloo PR	13	Rustenburg-Kloof	43
Prinsloo WP	14	Waterberg-Wes	86
Putter JD	16	Drie Riviere	76

R

Rademeyer WF	16	Beroepafwagtend	
Ras FH	23	Eendracht	84
Ras SFC	16	Edenvale	106
Rautenbach PD	17	Schweizer-Reneke	72
Redelinghuys FJ	16	Piet Retief/Amsterdam (deelsorg)	114, 115
Redelinghuys MJ	16	Beroepafwagtend	
Retief HA	15	Noordrand (deeltyds)	57
Robberts ZC	16	Heidelberg	51
Robbertze MD	21	Magaliesmoot (deeltyds)	91

Roets AH	18	Swartkop	105
Roets PJ	25	Springs-Oos	95
Rossouw JAC	15	Trichardtsfontein	84
Rust RJ	17	Vanderbijlpark-Suid	77

S

Sauer W de V	22	Wonderboompoort	79
Scheepers GSC	14	Middelburg (Tvl)	49
Schoeman GJC	15	Boksburg	61
Senekal GC	23	Lichtenburg	54
Sheppard E	19	Vaalpark	89
Simpson CJA	13	Randburg	59
Slabbert MJ	25	Philadelphia	48
Smit DS	14	Beroepafwagtend	
Smit GJ	19	Potchefstroom-Suid	42
Smit JLJ	15	Brakpan-Harmonie	95
Smith KF	22	Kaapstad	70
Smith PM	17	Witrivier	108
Smith WJ	21	Benoryn	94
Sneygans FB	22	Leeudoringstad/Makwassie	73
Snyders PJ	19	Noordelike Pietersburg	46
Steenekamp NJS	22	Middelburg (Tvl)	49
Steenkamp CJH	15	Mafeking (deelsorg)	55
Steenkamp JC	27	Beroepafwagtend	
Steenkamp JJ (jr)	27	Potchefstroom Die Wilge	42
Steenkamp JJ	14	Poort	80
Steenkamp PL	16	Durban-Suid (deeltyds)	68
Steenkamp LJS	35	Makarios	107
Steyn S	27	Bronkhorstspruit (deeltyds)	81
Steyn WH	13	Bybelgenootskap	128
Steyn WJ	13	Magaliesmoot	91
Stoltz GPJ (jr)	26	Koedoesrand	119
Storm JMG	14	Meyerspark	48
Strauss AG	19	Noordelike Pretoria	78
Strauss LJ	20	Port Elizabeth	121
Struwig DJ	15	Delmas	82
Strydom CJ	27	Delareyville	72
Strydom WA	19	Eikenhof	60
Swanepoel AC	27	Primrose-Oos	106
Swanepoel LMP	14	Ebenhaézer	119
Swanepoel PC	20	Derdepoort	79
Swart CJ	26	Kosmos (deeltyds)	85
Swart JA	26	Secunda (deeltyds)	84
Swart MJ	25	Petrusburg (deeltyds)	67
Swart WH	14	Klerksdorp-Wilkoppies	100

T

Taljard DJD	22	Sionshoogte (deeltyds)/CSO	121
Thomas A	25	Welgelegen-Pietersburg	46
Truter JHL	20	Letsitele	117

U

Ungerer AG	20	Klerksdorp-Doringkruin	100
Uys PJ	18	Brakpan	94

V

Van Baalen EJA	21	Parkrand	62
Van den Berg CM	19	Zuurfontein	106
Van den Berg HP	18	Elandspoort	104
Van der Berg CJ	16	Ladysmith (deeltyds)	111
Van der Berg MM	27	Beroepafwagtend	
Van der Linde HT	23	Groot Marico	54
Van der Linde LJ	24	Meyerspark	48
Van der Merwe CM	25	Hartebeestpoort (deeltyds)	113
Van der Merwe D	25	Selcourt	96
Van der Merwe-Botha D	25	Randfontein Midpark (deelsorg)	74
Van der Merwe GJW	14	Beroepafwagtend	
Van der Merwe JC	14	Kemptonpark-Oos	107
Van der Merwe JF (Hannes)	22	Rustenburg-Suid	43
Van der Merwe JF (Kobus)	23	Beroepafwagtend	
Van der Merwe MM	27	Warmbad (deelsorg)	86
Van der Merwe PJ	14	Zoutpansberg	46
Van der Merwe WL	17	Zwartruggens	54
Van der Walt BJ	20	Bybelgenootskap Namibië	128
Van der Walt M	20	Met voltydse studieverlof	
Van der Watt DW	17	Montana	81
Van der Westhuizen JA	24	Sionshoogte (benoeming)	121
Van der Westhuizen MJ	26	Oos-Moot (deelsorg)	80
Van der Westhuizen RL	21	Zeerust	53
Van Deventer HT	13	Pretoria-Oos	47
Van Deventer JBJ	25	Malelane	109
Van Greunen JP	19	Vaalwater (deelsorg)	86
Van Heerden JH	13	Harrismith (deeltyds)	88
Van Heerden JWT	24	Messina/Van Warmelo	45
Van Immerzeel J	14	Silverton	47
Van Niekerk AN	22	Carletonville	74
Van Nieuwenhuizen THJ	14	Witfield	62
Van Rooyen DA	26	Krugersdorp-Wes (deelsorg)	57
Van Rooyen LS	23	Gaborone	56
Van Schalkwyk JBMH	22	Drie Riviere-Oos	78
Van Schalkwyk OJ	24	Outeniqua (deeltyds)	118
Van Schoor WAJ	21	Pinetown (deelsorg)/(CSO)	69
Van Sittert JJ	27	Pietermaritzburg (deelsorg)	67
Van Staden AV	24	Sannieshof	55
Van Staden GJ (jr)	26	Verwoerdburg	104
Van Staden JH (Jan)	18	Bronkhorstspruit	81
Van Staden JH (Johan)	22	Sionspoort	75
Van Staden JM (Marthinus)	26	Swartkop	104
Van Staden JM (Thinus)	27	Montana	81
Van Staden M	26	Sasolburg (benoeming)	87
Van Staden P	15	Beroepafwagtend	
Van Staden PJ	13	Philadelphia (deeltyds)	48
Van Staden R	27	Pretoria-Oos (benoeming)	47
Van Tonder CAP	17	Marikana (deelsorg)	112
Van Tonder JAP	20	Greylingstad/Villiers	52, 53
Van Tonder PS	15	Beroepafwagtend	
Van Wyk BJ	13	Tsumeb (deelsorg)	65
Van Wyk CJ	23	Turffontein	58

Van Wyk DJC (jr)	24	Wolmaransstad	72
Van Wyk GF	21	Newcastle	111
Van Wyk GMJ	17	Beroepafwagtend	
Van Wyk JJ	17	Rustenburg	43
Van Wyk SS	23	Wolmaransstad	72
Van Wyk WC	21	Weltevreden (deeltyds)	98
Van Wyk WPF	18	Sonlandpark	77
Van Zyl A	24	Vrede (deelsorg)	52
Van Zyl PJ	17	Ermelo	114
Venter JD	20	Klerksdorp	98
Venter MA	21	Sundra (deeltyds)	95
Venter WF	24	Schoemansdal	113
Verhage E	15	Bellville	70
Viljoen A	27	Beroepafwagtend	
Viljoen CJ	26	CSO (benoeming)	
Viljoen DA	22	Joachim Prinsloo	113
Viljoen JJ	15	Koornfontein (deeltyds)	51
Viljoen PB	18	Alberton	61
Viljoen PF	16	Verwoerdburg	104
Viljoen PH	20	Goede Hoop/Molopo/Stella/Donegal	101,102,103
Visser S	18	Lichtenburg-Oos	55
Viviers G	27	Roedtan (deelsorg)	119
Vogel IJ	27	Heidelberg	51
Volschenk GJ	20	Pongola (deelsorg)	115
Vorster JH	17	Verwoerdburg (deeltyds)	104

W

Wagenaar JPJ	13	Johannesburg-Wes	59
Wilson JF	16	Klerksdorp-Suid	101
Wolff E	26	Beroepafwagtend	
Wolmarans GJM	17	Coligny/Gerdau (deeltyds)	55, 56
Wolmarans PJ	24	Evander	84

Y

Young JA	26	Vanderbijlpark-Suid	77

DIENSDOENDE PREDIKANTE

1966 **CJA Simpson**, M Phil, BD, georden 22 Januarie 1966, Wolmaransstad 1966, Bulawayo cs 1968, Durban-Suid cs 1972, Evangelisasiepredikant 1977, Randburg 1990.

1967 **JH Breytenbach (Jan)**, BA, BD, georden 21 Januarie 1967, St Helena 1967, Piet Retief cs 1972, Krugersdorp-Oos 1975, Polisiekapelaan 1977, Vanderkloof (deelsorg) 1995, standplaas losgemaak 2006, beroepafwagtend 2006.

1968 **GN Bloem**, BA, DD, georden 20 Januarie 1968, Elsburg 1968, Newlands 1972, Marikana 1974, Philadelphia 1976, Evangelisasiepredikant te Pretoria-Suid 1980, Crosby 1981, Sannieshof 1983, siekteverlof 1985, siekte-emeritaat 1985, gewone emeritaat 1993, beroepbaar gestel 2002, beroepafwagtend 2002, Oos-Londen (diensooreenkoms) 2003, Oos-Londen (deelsorg) 2004.

1968 **JPJ Wagenaar**, BA, BD, georden 21 Januarie 1968, Durban-Suid 1968, Marble Hall 1972, Johannesburg-Wes/Studentebearbeiding 1976, Johannesburg-Wes 1999.

1968 **FGJ Loots**, BA, BD, georden 17 Februarie 1968, Ebenhaézer 1968, Virginia 1972, Newcastle 1977, Kroonstad 1979, Klerksdorp-Oos 1983, Kemptonpark-Noord 1988, Vliegepoort 1990.

1968 **PA Geyser**, BA, DD, georden 18 Februarie 1968, Pretoria-Suid 1968, Delareyville 1971, Pollakpark-Springs 1974, Noordelike Pretoria 1978, direkteur Kital 1980, dosent Bybelkunde 1997, hoogleraar 2000, emeritaat 2004, beroepafwagtend 2004.

1969 **APB Breytenbach**, BA (Hons), DD, georden 18 Januarie 1969, Elandspoort 1969, lektor Bybelkunde 1972, hoogleraar 1980, emeritaat 2004, beroepafwagtend 2004.

1969 **WJ Steyn**, BA, BD, georden 25 Januarie 1969, Edenvale 1969, Turffontein 1973, Noordelike Pietersburg 1976, Kempten 1980, Welgelegen-Pietersburg 1985, Magaliesmoot 1990.

1969 **JGM Dreyer (jr)**, BA, DD, georden 24 Januarie 1969, Kaapstad 1969, Declercqville 1970, Potchefstroom-Studente 1980, Verwoerdburg 1988, bedank en uit amp onthef 1992, hertoegelaat 2004, beroepafwagtend 2004.

1969 **PJ van Staden**, BA, DD, georden 1 Februarie 1969, Stilfontein 1971, Crosby 1976, Noordelike Pretoria 1980, Philadelphia 1984, Philadelphia (deeltyds) 2003.

1969 **JH van Heerden**, BA, BD, georden 14 Desember 1969, Otjiwarongo/Outjo 1970, Premiermyn 1972, Phalaborwa 1974, Turffontein 1977, Weermagkapelaan Voortrekkerhoogte 1984, beroepafwagtend 1996, Swartkop (deelsorg) 1997, Zimbabwe (deelsorg) 2002, Harrismith 2006.

1970 **WH Steyn**, BA, BD, georden 1 Februarie 1970, Losberg 1970, Orkney 1973, Brixton 1977, Bloemhof/Christiana 1982, Sekretaris in Kerkverband Bybelgenootskap 1983.

1970 **JA Loader**, D Litt, D Theol, DD, georden 21 Junie 1970, Villieria 1970, studeer verder 1974, Newlands 1976, Johannesburg-Noord (deelsorg) 1985, Oostenryk 1997.

1971 **SP Pretorius**, BA, DD, georden 30 Januarie 1971, Bethal 1971, Delareyville 1975, Magaliesmoot 1980, direkteur KITAL 1989, Skriba van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering 1991, Sekretaris van die Kantoor van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering 1992.

1971 **PR Prinsloo**, BA, BD, georden 7 Februarie 1971, Carletonville 1971, Joachim Prinsloo 1974, Kensington/Johannesburg-Noord 1976, Vereeniging 1979, Phalaborwa 1982, Middelburg 1987, Rustenburg-Kloof 1998.

1972 **HT van Deventer**, BA, DD, georden 16 Januarie 1972, Krugersdorp-Wes 1972, Witbank 1974, Zuurfontein 1982, Pretoria-Oos 1990.

1972 **FJ Boshoff**, MA, DD, georden 19 Februarie 1972, Umtali cs 1972, Ermelo 1978, Ermelo-Suid 1981.

1973 **BJ van Wyk**, BA, DD, PhD, georden 22 Desember 1973, Bulawayo-kombinasie 1973, Johannesburg-Wes 1977, Potgietersrus 1980, Hartebeestpoort 1990, bedank 1992, hertoegelaat 1999, georden 18 Maart 1999, Pretoria-Oos (benoeming) 1999, Tsumeb (deelsorg) 2000.

1974 **LMP Swanepoel**, BA, BD, georden 12 Januarie 1974, Hendrina 1974, Vaalharts 1976, Ebenhaézer 1978.

1974 **WH Swart**, BA, BD, georden 13 Januarie 1974, Swartkop 1974, Bethal 1979, Hartbeesfontein 1981, Philadelphia 1984, Klerksdorp-Wilkoppies 1985.

1974 **PJ van der Merwe**, BA, BD, georden 13 Januarie 1974, Koedoesrand 1974, Benoni 1976, Schweizer-Reneke 1978, Louis Trichardt 1980, Pietersburg 1984, Louis Trichardt 1995, Zoutpansberg 1998.

1974 **HJ Botes**, BA (Hons), MA (Teol), DD, georden 19 Januarie 1974, Middelburg 1974, Stilfontein/Orkney 1975, Stilfontein 1977, Sasolburg 1979, Bethal 1981, Naboomspruit 1990.

1974 **JPJ Fourie**, BA (Hons), BD, georden 19 Januarie 1974, Ebenhaézer 1974, Stilfontein 1978, Stilfontein-Wes 1981, Krugersdorp-Noord 1990.

1974 **JS Naudé**, BA, BD, georden 27 Januarie 1974, Meyerton 1974, Newlands 1977, Rustenburg-Oos 1979, Rustenburg Jac van Belkum 1979, Theresapark 1986.

1974 **JMG Storm**, BA, DD, georden 27 Januarie 1974, Fonteinedal 1974, Empangeni 1975, Witfield 1977, Noordelike Pietersburg 1980, Meyerspark 1989.

1974 **JJ Steenkamp**, BA, DD, toegelaat 1970, studeer verder in Duitsland, georden 12 Mei 1974, Leeudoringstad 1974, studeer verder 1981, Ogies 1981, Poort 1984.

1974 **APJ Beukes**, BA, BD, georden 22 Desember 1974, Salisbury-kombinasie 1974, Johannesburg-Suid 1977, Duncanville 1981, Sonlandpark 1983, Swartkop 1987.

1975 **J van Immerzeel**, BA, BD, georden 12 Januarie 1975, Carletonville 1975, Marikana 1977, Pretoria-Suid 1980, Silverton 1985.

1975 **JC van der Merwe**, BA, DD, georden 12 Januarie 1975, Newlands 1975, Bulawayo-kombinasie 1977, Newcastle 1979, Kemptonpark-Oos 1983.

1975 **THJ van Nieuwenhuizen**, BA, BD, georden 12 Januarie 1975, Benoni 1975, Silverton 1976, Coligny 1979, Springs-Oos 1982, Springs-Suid 1986, Witfield 1991.

1975 **JA Beukes**, BA, DD, georden 19 Januarie 1975, Kemptonpark-Oos 1975, Pretoria-Suid 1978, Roedtan 1985, Bethal 1990.

1975 **GJW van der Merwe**, BA, BD, georden 25 Januarie 1975, Ladysmith/Estcourt 1975, Bloemfontein 1979, Klerksdorp 1981, Kempten 1986, Meyerton 1987, Kemptonpark-Noord 1990, siekte-emeritaat 1999, emeritaat 2000, beroepafwagtend 2003, Balfour 2004, standplaas losgemaak 2006, beroepafwagtend.

1975 **PB Boshoff**, MA, DD, georden 15 Februarie 1975, Swellendam 1975, Bulawayo-kombinasie 1981, Vereeniging 1983.

1976 **GSC Scheepers**, BA, BD, georden 18 Januarie 1976, Rustenburg-Oos 1976, Kemptonpark-Oos 1978, Middelburg 1982.

1976 **DS Smit**, BA, BD, georden 18 Januarie 1976, Witbank 1976, Witbank-Noord 1977, Piet Retief/Pongola 1980, Piet Retief 1990, beroepafwagtend 1996, Van der Hoff (diensooreenkoms) 2000, beroepafwagtend 2006.

1976 **WP Prinsloo**, BSc, BD, georden 24 Januarie 1976, Witbank-Suid 1976, Suidoos-Witbank 1976, Ventersdorp 1982, Waterberg-Wes 1989.

1976 **JH Breytenbach (Hendrik)**, MA, DD, georden 14 Maart 1976, Brakpan-Harmonie 1976, studeer verder 1977, Meyerton 1977, Vaalwater 1980, Wonderboom-Suid 1985.

1976 **PJO Pretorius**, BA, BD, georden 19 Desember 1976, Durban-Suid 1976, Zesfontein 1979, Zesfontein (deeltyds) 2002.

1977 **PJJ Kotze**, BA (Hons), BD, georden 9 Januarie 1977, Krugersdorp-Wes 1977, Potgietersrus-Wes 1979, Piet Potgieter 1983.

1977 **JC Janse van Rensburg**, BA, BD, georden 15 Januarie 1977, Glencoe 1977, Postmasburg-kombinasie 1979, Bethlehem/Clocolan 1980, Sasolburg-Suid 1983.

1977 **K Koning**, BA, BD, georden 15 Januarie 1977, Rietspruit 1977, Welkom 1979, Johannesburg-Suid 1981, Pretoria-Noord 1986.

1977 **CJA Pieterse**, BA, BD, georden 16 Januarie 1977, Rustenburg-Oos 1977, Springs-Noord 1978, Stellenbosch 1988, Strand 1991.

1977 **RJ Coertze**, BA (Hons), MA (MW), BD, georden 23 Januarie 1977, Eikenhof 1977, Oos-Londen 1980, Philadelphia 1981, Pretoria-Wes 1983, Wonderboom (deelsorg) 1985, direkteur Die Ondersteuningsraad 1986, Montana 1996.

1977 **J Coetzee**, BA, BD, georden 30 Oktober 1977, Alberton-Wes 1977, Germiston 1979, Alberton-Wes 1981, Brackenhurst 1981, Hospitaalbearbeiding 1986, Kemptonpark-Oos (deeltyds) 2001.

1977 **AC Kuyper**, BA (Hons), BD, georden 27 November 1977, Voortrekkerhoogte 1977, Koster 1979, Pretoria-Noord 1981, Villieria 1989.

1977 **PS van Tonder**, BA, BD, georden 27 November 1977, Voortrekkerhoogte 1977, Balfour 1979, Sonlandpark 1987, bedank 1989, hertoegelaat 1998, georden 27 November 1998, buiteland 1999, beroepafwagtend 2000.

1977 **DJ Struwig**, BA, BD, georden 4 Desember 1977, Bethlehem/Ficksburg 1977, Durban-Suid 1980, Delmas 1984.

1978 **JD Grobler**, BA, BD, georden 8 Januarie 1978, Evander 1978, Virginia 1981, Virginia/Kroonstad 2003.

1978 **HA Retief**, BA, BD, georden 14 Januarie 1978, Empangeni 1978, Noordrand 1987, Noordrand (deeltyds) 1996.

1978 **AJ Antonites**, D Phil, BD, georden 15 Januarie 1978, Witfontein 1978, bedank 1982, hertoegelaat 1982, Primrose-Oos (deeltyds) 1983.

1978 **JM Delport**, BA, BD, georden 15 Januarie 1978, Kriel 1978, Johannesburg-Wes 1980, Wapadrant 1991.

1978 **G v R Els**, MA, BD, georden 15 Januarie 1978, Boksburg 1978, Port Elizabeth 1981, Brackenhurst 1987.

1978 **JJ Viljoen**, BA, BD, georden 15 Januarie 1978, Nigel 1978, Vryburg 1979, Stilfontein 1981, Witbank 1983, beroepafwagtend 2000, Koornfontein (deeltyds) 2002.

1978 **JP Jooste**, BA, BD, georden 22 Januarie 1978, Kimberley 1978, Elsburg 1979, Groeneweide 1983.

1978 **GJC Schoeman**, BA, BD, georden 22 Januarie 1978, Sasolburg-Suid 1978, Boksburg 1981.

1978 **LAD Pienaar**, BA, BD, georden 29 Januarie 1978, Orkney 1978, Roodepoort 1980, Crosby 1984, Kimberley 1989, eervol ontslaan 1992, hertoegelaat 14 September 2000, beroepafwagtend 2002, Pretoria, (benoeming) 2005.

1978 **RP Botha**, BA, BD, georden 26 November 1978, Voortrekkerhoogte 1978, Ladysmith 1979, Wesmoot 1983, onthef 1995, hertoegelaat 2002, beroepafwagtend 2002, Rust der Winter (deeltyds) 2003, beroepafwagtend 2006.

1978 **CH du Plessis**, BA, BD, georden 26 November 1978, Voortrekkerhoogte 1978, Odendaalsrus-kombinasie 1979, Kemptonpark-Oos 1982, Odendaalsrus/Allanridge 1983.

1978 **JR Kramer**, BA, BD, georden 26 November 1978, Voortrekkerhoogte 1978, Elsburg 1979, Witfield 1982, Elsburg 1983.

1978 **KD Papp**, BA, BD, MA (Teol), georden 26 November 1978, Voortrekkerhoogte 1978, Erasmia 1980, Nelspruit 1982, bedank 1989, hertoegelaat 1992, georden 1 Mei 1993, Nigel 1993.

1978 **JAC Rossouw**, BA, BD, georden 26 November 1978, Voortrekkerhoogte 1978, Kimberley 1979, Edenvale 1982, Trichardtsfontein 1987.

1978 **JLJ Smit**, BA, BD, georden 26 November 1978, Voortrekkerhoogte 1978, Heidelberg 1980, Makwassie/Bosmansrust 1982, Brakpan-Harmonie 1985.

1978 **CJH Steenkamp**, BA, BD, georden 26 November 1978, Voortrekkerhoogte 1978, Middelburg 1980, Dordrecht/Queenstown 1981, Durban-Suid 1984, Potchefstroom-Studente 1987, Mafeking (deelsorg) 1992.

1978 **P van Staden**, BA, DD, georden 26 November 1978, Voortrekkerhoogte 1978, Roedtan 1980, Volksrust 1985, Melville 1986, studeer verder 1999, beroepbaar 2005.

1979 **E Verhage**, BA, BD, georden 5 Mei 1979, Queenstown/Dordrecht 1979, Oos-Londen 1981, Bellville 1986.

1979 **RTI Pienaar**, BA, BD, georden 2 Desember 1979, Voortrekkerhoogte 1979, Zwartruggens 1981, Parkrand 1984, bedank 1990, hertoegelaat Junie 2000, Oos-Moot (deeltyds) 2000.

1979 **SFC Ras**, BA, BD, georden 2 Desember 1979, Voortrekkerhoogte 1979, Pretoria-Wes 1981, Edenvale 1987.

1979 **ZC Robberts**, BA, BD, georden 2 Desember 1979, Weermagkapelaan Voortrekkerhoogte 1979, Weermagkapelaan Bloemfontein 1981, Belfast 1983, Louis Trichardt 1985, Upington/Postmasburg-kombinasie 1989, Heidelberg 1990.

1979 **PF Viljoen**, BA, BD, georden 2 Desember 1979, Voortrekkerhoogte 1979, Weermagkapelaan Wynberg 1980, Stellenbosch 1982, Philadelphia 1988, Verwoerdburg 1993.

1979 **PL Steenkamp**, BA, BD, georden 23 Desember 1979, Rustenburg 1979, Newcastle 1981, Noordelike Pretoria 1984, Weermagkapelaan Voortrekkerhoogte 1988, Verwoerdburg (deeltyds) 1997, Durban-Suid (deeltyds) 2005.

1980 **JMJ de Wet**, BA, BD, georden 12 Januarie 1980, Bloemfontein-Wes 1980, Bellville 1984, Sekretaris in Kerkverband Bybelgenootskap 1986.

1980 **TF Dreyer (sr)**, BA, BD, georden 30 November 1980, Voortrekkerhoogte 1980, Durban (deelsorg) 1981.

1980 **HF Gothan**, BA, BD, georden 30 November 1980, Voortrekkerhoogte 1980, Erasmia 1983, Delareyville 1991, bedank en uit amp onthef 1995, hertoegelaat 2004, Utrecht (deeltyds) 2005.

1980 **WC Kloppers**, BA, DTh, georden 30 November 1980, Voortrekkerhoogte 1980, Fonteinedal 1983, Rietvallei 1986, redakteur *Konteks*/Rietvallei (deeltyds) 2004, hoof van SENTIK/Rietvallei (deeltyds) 2005.

1980 **MS Jansen van Vuren**, BA, BD, georden 30 November 1980, Voortrekkerhoogte 1980, Standerton 1983, Laeveld 1985, Duncanville 1988.

1980 **JF Wilson**, BA, BD, georden 30 November 1980, Voortrekkerhoogte 1980, Klerksdorp-Suid 1983.

1981 **JH Kay**, BA, BD, georden 17 Januarie 1981, Volksrust 1981, Vryheid 1984.

1981 **JD Putter**, BA, BD, georden 18 Januarie 1981, Riebeeckstad/Hennenman 1981, Drie Riviere 1984.

1981 **TL Botha**, BA, BD, georden 29 November 1981, Voortrekkerhoogte vir nasionale diensplig te Oshakati-SWA 1981, Tsumeb/Grootfontein 1984, Secunda 1988, Ottosdal 1992.

1981 **P Buitendag**, BA, BD, georden 29 November 1981, Voortrekkerhoogte 1981, Kampersrus 1984, Volksrust 1986.

1981 **WJ Coetzer**, BA, DTh, georden 29 November 1981, Voortrekkerhoogte 1981, Welkom 1983, Sekretaris van die Kommissie van die ADV 2005.

1981 **DZ du Plessis**, BA, BD, MBA, georden 29 November 1981, Voortrekkerhoogte 1981, Kimberley/De Aar 1984, Ebenhaézer 1985, Joachim Prinsloo 1986, Klerksdorp-Oos 1988, Lydenburg (deelsorg) 1999, beroepafwagtend 2000.

1981 **HJMW Pretorius**, BA, BD, georden 29 November 1981, Voortrekkerhoogte 1981, Middelburg-Noord 1984, Stella cs 1985, Brits 1990, Paraguay 1995, beroepafwagtend 1995, Schoemansdal 1996, standplaas losgemaak 2002, beroepafwagtend 2002, Kuruman-kombinasie 2006.

1981 **WF Rademeyer**, BA, BD, georden 29 November 1981, Voortrekkerhoogte 1981, Meyerton 1984, Oudtshoorn/Outeniqua 1987, Springs 1990, standplaas opgehef, beroepafwagtend 2001.

1981 **FJ Redelinghuys**, MA, BD, georden 29 November 1981, Voortrekkerhoogte 1981, Bothaville/Viljoenskroon 1984, Verwoerdburg 1990, siekte-emeritaat 1993, beroepbaar gestel 2000, bevestig 1 April 2001, Piet Retief/Amsterdam 2001 (deelsorg).

1981 **MJ Redelinghuys**, BA, BD, georden 29 November 1981, Voortrekkerhoogte 1981, Springs-Oos 1984, Rustenburg-Suid 1985, Rustenburg-Tuine 1988, bedank 1994, hertoegelaat 1998, georden 21 Februarie 1999, Witpoortjie (deeltyds) 1999, standplaas losgemaak 2005, beroepafwagtend 2005.

1981 **CJ van der Berg**, BA, BD, georden 29 November 1981, Voortrekkerhoogte 1981, Newcastle/Utrecht 1983, Newcastle 1984, onthef 1987, hertoegelaat 2003, Ladysmith (deeltyds) 2004.

1981 **CAP van Tonder**, MA, MDiv, georden 29 November 1981, Voortrekkerhoogte 1981, Nigel 1984, Oos-Londen 1987, Sonlandpark 1990, standplaas losgemaak 2002, beroepafwagtend 2002, Marikana (deelsorg) 2006.

1981 **PJ van Zyl**, BA, DD, georden 29 November 1981, Voortrekkerhoogte 1981, Klerksdorp-Doringkruin 1984, Grimbeekpark 1996, Ermelo 2004.

1981 **JH Vorster**, BA, DD, georden 29 November 1981, Voortrekkerhoogte 1981, Verwoerdburg 1983, Verwoerdburg (deeltyds) 1998.

1981 **GJM Wolmarans**, BA, BD, georden 29 November 1981, Voortrekkerhoogte 1981, Ladysmith/Estcourt 1984, Coligny/Gerdau 1987 (deeltyds).

1982 **JJ van Wyk**, BA, BD, georden 17 Januarie 1982, Bothaville/Viljoenskroon 1982, Horison 1983, Rustenburg-Noordpark 1994, Rustenburg 2003.

1982 **PM Smith**, BA, BD, georden 24 Januarie 1982, Vaalharts 1982, Witrivier 1986.

1983 **P de Kock**, BA, BD, georden 16 Januarie 1983, Alberton 1983, Kimberley 1985, Hospitaalbearbeiding, Pretoria 1988, Pierneef 2000.

1983 **EG Fourie**, BA, BD, georden 16 Januarie 1983, Krugersdorp-Oos 1983, Kempten 1985.

1983 **TF Joubert**, BA, BD, georden 16 Januarie 1983, Voortrekkerhoogte 1983, Walvisbaai 1983, Zwartruggens 1985, Swellendam/Bredasdorp-afdeling 1988.

1983 **PD Rautenbach**, BA, BD, georden 16 Januarie 1983, Coligny/Gerdau 1983, Greylingstad/Villiers 1987, Schweizer-Reneke 1988.

1983 **RJ Rust**, BA, BD, georden 16 Januarie 1983, Voortrekkerhoogte 1983, Grootfontein/Tsumeb 1983/84, Vanderbijlpark-Suid 1985.

1983 **WL van der Merwe**, BA, BD, georden 16 Januarie 1983, Brixton 1983, Vryburg 1985, Vanderbijlpark-Suid 1989, Zwartruggens 2002.

1983 **H Aucamp**, BA, BD, georden 23 Januarie 1983, Kuruman/Kathu 1983, Tsumeb/Grootfontein 1988, Carletonville/Leeupoort 1989, Kuruman/Kathu 1992, Kathu (deelsorg) 1995, Kuruman/Kathu (deeltyds) 2003, Kuruman-kombinasie (deeltyds) 2006.

1983 **RG Lee**, BA, BD, georden 23 Januarie 1983, Krugersdorp-Wes 1983, Rustenburg 1990, Zwartruggens 1994, Ventersdorp 2002.

1983 **SP Nolte**, MA, BD, georden 27 Februarie 1983, Johannesburg-Middestad 1983, Krugersdorp-Noord 1985, Oostelike Pietersburg 1990.

1983 **WA Dreyer**, BA, DD, georden 24 April 1983, Magaliesmoot 1983, Vliegepoort 1985, Balfour 1988, Horison 1995, Sekretaris Apostolaat 2005.

1983 **PS Esterhuizen**, BA, BD, georden 1 Mei 1983, Postmasburg 1983, Standerton 1985, Wonderboom 1989.

1983 **AJHJ van Rensburg**, BA, BD, georden 15 Mei 1983, Weskus 1983, Wynberg 1984, Kaapstad/Tygerberg (deelsorg) 1988, Paarl (deeltyds) 1992.

1983 **WRT Hindley**, BA, BD, georden 22 Mei 1983, Oostelike Pietersburg 1983, Randfontein 1985, Randfontein Midpark 1987.

1983 **AM Nel**, BA, BD, georden 22 Mei 1983, Oudtshoorn 1983, Rietspruit 1985, Witpoortjie 2005.

1983 **DW van der Watt**, BA, BD, georden 22 Mei 1983, Phalaborwa 1983, Riebeeckstad cs 1985, Phalaborwa 1987, Phalaborwa/Kampersrus 1993, Tzaneen 1993, Montana 1997.

1983 **GMJ van Wyk**, MA, DD, georden 22 Mei 1983, Pietersburg 1983, Joachim Prinsloo 1985, Vanderbijlpark-Oos 1986, losgemaak van standplaas 2005, beroepafwagtend 2005.

1984 **TP Möller**, BA, BD, georden 15 Januarie 1984, Elandspoort 1984, Hartebeeshoek 1989, Rustenburg-Tuine 1998.

1984 **MCE Botes**, BA, BD, georden 29 Januarie 1984, Glencoe 1984, Malelane cs 1987, Malelane 1999, Nelspruit 2000.

1984 **PJ Uys**, BA, BD, georden 29 Januarie 1984, Carolina cs 1984, Ottosdal 1987, onthef 1992, hertoegelaat September 2000, beroepafwagtend 2000, Hartebeeshoek (benoeming) 2003, Brakpan 2004.

1984 **BF Greyling**, BA, BD, georden 29 April 1984, Voortrekkerhoogte vir nasionale diensplig te Oshakati 1984, Bethlehem cs 1986, Reitz 1992.

1984 **HJ Odendaal**, BA, BD, georden 29 April 1984, Voortrekkerhoogte vir nasionale diensplig te Rundu 1984, Richardsbaai 1986, Wonderboompoort (deelsorg) 1994/Weermagkapelaan, Pretoria 1995, beroepafwagtend 1998, Pretoria-Wes (deelsorg) 1999, Pretoria-Wes (deeltyds) 2004.

1984 **HP van den Berg**, BA, BD, georden 29 April 1984, Voortrekkerhoogte 1984, Brixton 1986, Goudrand 1989, Parkrand 1995, beroepafwagtend 2001, Elandspoort 2006.

1984 **S Visser**, BA, BD, georden 29 April 1984, Voortrekkerhoogte 1984, Bergsig 1986, Lichtenburg-Oos 1989.

1984 **JM Fourie**, BA, BD, georden 6 Mei 1984, Wonderboompoort 1984, Springs 1986, Dendron/Vivo (deelsorg) 1989.

1984 **IM Lombard**, BA, BD, georden 6 Mei 1984, Kroonstad 1984, Waterval Boven 1986, Suidoos-Witbank 1989.

1984 **PB Viljoen**, BA, BD, georden 6 Mei 1984, Weskus 1984, Alberton 1986.

1984 **A Barnard**, BA (Hons), BD, georden 13 Mei 1984, Kampersrus 1984, Hartbeesfontein 1986, Ruskoppies (deeltyds) 1997.

1984 **WJJ Kok**, BA, BD, georden 13 Mei 1984, Potchefstroom 1984.

1984 **JH van Staden (Jan)**, BA, BD, georden 20 Mei 1984, Oudtshoorn 1984, Bronkhorstspruit 1986.

1984 **J Ayres**, BA, MA (Teol), georden 27 Mei 1984, Bloemfontein-Wes 1984, Nelspruit 1990, Turffontein 1992, onthef 2000, hertoegelaat 2003, Germiston (deelsorg) 2004.

1984 **MJ Fouché**, BA, BD, georden 27 Mei 1984, Mafeking 1984, St Helena 1986, St Helena/Riebeeckstad 2003.

1984 **ER Pretorius**, BA, BA (SW), BD, georden 10 Junie 1984, Hospitaalbearbeiding 1984, beroepafwagtend 1999.

1984 **JJ McDonald**, BA, BD, georden 24 Junie 1984, Roodepoort 1984, beroepafwagtend 2000.

1984 **HF la Grange**, BA, BD, georden 22 Julie 1984, Durban/Durban-Suid 1984, Evangelisasiestandplaas Durban/Durban-Suid 1986, Durban-Suid (deeltyds) 1987.

1985 **BM Dupper**, BA, BD, georden 13 Januarie 1985, Tzaneen 1985, Christiana/Bloemhof 1988.

1985 **WPF van Wyk**, BA, BD, georden 13 Januarie 1985, Meyerton-Suid 1985, siekte-emeritaat 1996, beroepafwagtend 2003, Sonlandpark (deelsorg) 2003, Sonlandpark 2005.

1985 **FJC Oosthuizen**, BA, BD, georden 28 April 1985, nasionale diensplig te Tsumeb 1985, Rustenburg Jac van Belkum 1987, Mosselbaai 1992, Pietersburg 1996.

1985 **AH Roets**, BA, BD, georden 28 April 1985, nasionale diensplig te Bourke's Luck/Graskop 1985, Lydenburg 1987, Stilfontein 1987, Suidoos-Witbank 1990, Swartkop 2006.

1985 **GJ Malan**, BA, DD, georden 11 Julie 1985, Hartebeeshoek 1985, SA Polisiekollege 1986, Middelburg-Noord 1990, Mosselbaai 1996.

1985 **GS de Beer**, BA, BD, georden 4 Augustus 1985, nasionale diensplig te Kroonstad 1985, Noordwestelike Pretoria 1987.

1985 **PJE Botha**, BA, BD, georden 8 Desember 1985, Sasolburg 1985, Vaalpark 1987, Declercqville 1988.

1986 **GS Botha (Gerrie)**, BA, MDiv, georden 12 Januarie 1986, Primrose-Oos 1986, Welgelegen-Pietersburg 1990, Bothaville/Viljoenskroon 1992, Bothaville 1995, losgemaak van standplaas 2002, beroepafwagtend 2003, Viljoenskroon (deeltyds) 2005.

1986 **PJ Jacobs**, BA, BD, georden 19 Januarie 1986, Newcastle 1986, Kuruman/Kathu 1988, Memel 1992, bedank 1994, hertoegelaat 2001, Nelspruit (deeltyds) 2002.

1986 **C le Roux**, MA, BD, georden 2 Maart 1986, Witfield 1986, Eikenhof 1986, Stellenbosch/Worcester-afdeling 2001.

1986 **GJ Smit**, BA, MBA, BD, georden 2 Maart 1986, nasionale diensplig te Potchefstroom-Suid 1986, Losberg 1988, Potchefstroom-Suid 1991.

1986 **WH Barnard**, BA, BD, georden 4 Mei 1986, nasionale diensplig te Katima Mulilo 1986, Dunnottar 1988, Stilfontein (deelsorg) 1990.

1986 **GC Lindeque**, BA (Hons), DD, georden 4 Mei 1986, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1986, Swartkop 1988, Rooihuiskraal 1988.

1986 **HSK Nel**, BA, BD, georden 4 Mei 1986, nasionale diensplig te Oshakati 1986, Ladysmith/Estcourt 1988, Ladysmith 1999, Potgietersrus 2000.

1986 **CF Potterill**, BA, BD, georden 4 Mei 1986, nasionale diensplig te Wonderboom 1986, Standerton 1988, SA Polisiekollege 1990/Rooihuiskraal (deeltyds) 1996.

1986 **E Sheppard**, BA, BD, georden 4 Mei 1986, nasionale diensplig te Rundu 1986, Glencoe 1988, Vaalpark 1989.

1986 **CM van den Berg**, BA, MDiv, georden 4 Mei 1986, nasionale diensplig te Oshakati 1986, Brakpan-Harmonie 1988, beroepafwagtend 1997, Witbank-Suid (deelsorg) 1998, beroepafwagtend 2000, Zuurfontein 2001.

1986 **IL Benadé**, BA, BD, georden 4 Mei 1986, nasionale diensplig te Postmasburg 1986, studeer verder 1988, SA Polisiekollege 1989, Theresapark (deelsorg) 1992, Rustenburg-Tuine 1995, onthef 1998, hertoegelaat 2001, georden 2001, Randburg (benoeming) 2001, beroepafwagtend 2006.

1986 **J Otto**, MA, DD, georden 18 Mei 1986, nasionale diensplig te Johannesburg 1986, Empangeni 1988, Newlands 1992, Newlands (deeltyds) 2003.

1986 **WA Strydom**, BA, MTh, georden 18 Mei 1986, nasionale diensplig te Upington 1986, Upington/Postmasburg 1988, Primrose 1989, studeer verder 2000, Eikenhof 2001.

1986 **PJ Botha (Koos)**, BA, BD, georden 25 Mei 1986, nasionale diensplig te Saldanha 1986, Parys/Vredefort 1988, studeer verder 1999, beroepbaar 2002, Bloemfontein-Wes 2003.

1986 **WJM Breytenbach**, BA, BD, georden 1 Junie 1986, nasionale diensplig te Phalaborwa 1986, Phalaborwa 1988, Sabie 1990, Sabie/Hazyview 1992.

1987 **S Hoffman (Fanie)**, BA, BD, georden 18 Januarie 1987, Port Elizabeth 1987, Vliegepoort 1988, Zuurfontein 1990, Waterberg 1994.

1987 **DW Beukes**, BA, BD, georden 8 Maart 1987, nasionale diensplig te Springs-Noord 1987, Springs-Noord 1989.

1987 **MA Botma**, BA (Hons), DD, georden 26 April 1987, nasionale diensplig te Elandspoort 1987, Vryburg 1989, Pretoria-Tuine 1992.

1987 **L Geel**, BA, BD, georden 3 Mei 1987, nasionale diensplig te Potchefstroom 1987, Noordelike Pretoria 1989, Potchefstroom-Studente 1995, Grimbeeckpark 2004.

1987 **ME Beukes (van Greunen)**, BA, BD, georden 3 Mei 1987, Kempten (deelsorg) 1987, Memel (deelsorg) 1989, Stoffberg/Roossenekal (deelsorg) 1992, Premiermyn (deelsorg) 1997, losgemaak van standplaas 2003, beroepafwagtend 2003, Stoffberg/Roossenekal (deeltyds) 2004.

1987 **HS Joubert**, BA, BD, georden 10 Mei 1987, nasionale diensplig te Bourke's Luck 1987, Belfast/Dullstroom 1989, Tzaneen 2001.

1987 **AJ Pienaar**, BA, BD, georden 10 Mei 1987, nasionale diensplig te Grootfontein 1987, Tarlton 1989, Tarlton/Roodepoort 2001, Kruin 2005.

1987 **PJ Snyders**, BA, BD, georden 10 Mei 1987, nasionale diensplig te Oshakati 1987, Noordelike Pietersburg 1989.

1987 **AG Strauss**, BA, BD, georden 10 Mei 1987, nasionale diensplig te Postmasburg 1987, Pretoria-Wes/Technikon 1989, Noordelike Pretoria 1995.

1987 **JP van Greunen**, BA, BD, georden 10 Mei 1987, nasionale diensplig te Omuthiya 1987, Newcastle 1989, Stoffberg/Roossenekal 1992, Premiermyn 1997, losgemaak van standplaas 2003, Harrismith (deeltyds) 2003, Glencoe (deelsorg) 2004, Vaalwater (deelsorg) 2006.

1987 **PH Viljoen**, BA, BD, georden 10 Mei 1987, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1987, Wespark 1989, Stella/Goede Hoop/Donegal/Molopo 1990.

1987 **J Nel**, BA, PhD, georden 17 Mei 1987, nasionale diensplig te Bloemfontein-Wes 1987, Riebeeckstad/Hennenman 1989, Bloemfontein 2001.

1987 **CJ Bezuidenhout**, BA, BD, georden 24 Mei 1987, nasionale diensplig te Nigel 1987, Joachim Prinsloo 1989, Rustenburg Jac van Belkum 1992.

1987 **JJC Koekemoer**, BA, BD, georden 6 Junie 1987, nasionale diensplig te Walvisbaai 1987, Harrismith 1989, Marble Hall 2001.

1987 **FP Horn**, BA, BD, georden 5 Julie 1987, nasionale diensplig te Allanridge 1987, Louis Trichardt 1989.

1987 **LJ Strauss**, BA (Hons), MTh, georden 16 Augustus 1987, nasionale diensplig te Messina 1987, Port Elizabeth 1989, Port Elizabeth/Jeffreysbaai 1994, Port Elizabeth 1997.

1987 **WH Harmse**, BA, BD, georden 13 Desember 1987, nasionale diensplig te Primrose-Oos 1988, Alberton-Wes 1990.

1988 **GWM Oosthuizen**, BA, BD, georden 3 Januarie 1988, Potgietersrus (deelsorg) 1988, Rustenburg Jac van Belkum (deelsorg) 1989, Mosselbaai (deelsorg) 1992, beroepafwagtend 1996, Pietersburg (deelsorg) 1997, Polisiekapelaan Pietersburg 2002.

1988 **AG Ungerer**, BA, BD, georden 3 Januarie 1988, Wesmoot 1988, Welgelegen-Pietersburg 1992, Klerksdorp-Doringkruin 2004.

1988 **ST Opperman**, BA, BD, georden 24 Januarie 1988, Hennenman/Riebeeckstad cs 1988, Weermagkapelaan Wynberg/Wynberg (deelsorg) 1988, Elandspoort (deeltyds) 1999, Witbank-Noord 2003.

1988 **M Bacon**, BA, BD, georden 15 Mei 1988 in Vaalharts (deelsorg), nasionale diensplig te Jan Kempdorp 1988, Postmasburg 1989, Delareyville 1995, El-Flora 2005.

1988 **EC Eckard**, BA, BD, georden 15 Mei 1988, nasionale diensplig te Wonderboom 1988, Elandspoort 1990, Koster 2005.

1988 **Ferdie Nortjé**, BA, BD, georden 15 Mei 1988, nasionale diensplig te Saldanha 1988, Oudtshoorn/Outeniqua 1990, Outeniqua 1992.

1988 **Freddie Nortjé**, BA, BD, georden 15 Mei 1988, nasionale diensplig te Potchefstroom 1988, Bergsig 1990.

1988 **BJ van der Walt**, BA, MDiv, georden 15 Mei 1988, nasionale diensplig te Rundu 1988 en Windhoek 1989, Windhoek 1990, Sekretaris van die Bybelgenootskap van Namibië 1998.

1988 **GJ Volschenk**, BA, DD, georden 15 Mei 1988, nasionale diensplig te Oshakati 1988, Walvisbaai 1989, Pongola (deelsorg) 1990.

1988 **SJ Oosthuizen**, BA, BD, georden 29 Mei 1988, nasionale diensplig te Durban 1988, Stilfontein-Wes (deeltyds) 1990.

1988 **JD Venter**, BA, BD, georden 5 Junie 1988, nasionale diensplig te Phalaborwa 1988, Oos-Londen 1990, Oos-Londen (deelsorg) 2000, losgemaak van standplaas 2002, beroepafwagtend 2002, Klerksdorp 2004.

1988 **EH Danhauser (Schepers)**, BA, BD, georden 6 November 1988, Johannesburg-Suid 1988, onthef 1996, hertoegelaat 2002, Brakpan-Harmonie (benoeming) 2002, Kempten (benoeming) 2004.

1989 **PC Swanepoel**, BA, MDiv, MA (Teol), georden 15 Januarie 1989, Derdepoort 1989, Barberton 1993, Nelspruit 1994, onthef 1997, hertoegelaat 2000, Derdepoort 2000.

1989 **JAP van Tonder**, BA, BD, georden 15 Januarie 1989, Greylingstad/Villiers 1989.

1989 **MM de Kock**, BA, BD, georden 29 Januarie 1989, Stellenbosch/Paarl 1989, Paarl 1991, Standerton (deelsorg) 1992, beroepafwagtend 2004.

1989 **D Barnard**, BA, BD, georden 12 Februarie 1989, Swartkop (deelsorg) 1989, Swartkop 1991, Horison Roodepoort 2006.

1989 **JHL Truter**, BA, BD, georden 11 Maart 1989, Tzaneen 1989, Letsitele 1992.

1989 **M van der Walt**, BA, BD, georden 7 Mei 1989, Windhoek 1989, Windhoek (deelsorg) 1995, studeer voltyds 2001.

1989 **NM Alberts**, BA, BD, georden 14 Mei 1989, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1989, Walvisbaai 1990, Wonderfontein 1995.

1989 **JJ Barnard**, BA, BD, georden 14 Mei 1989, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1989, preekvergunning 1994.

1989 **JP Bester**, BA, BD, georden 14 Mei 1989, nasionale diensplig te Oudtshoorn 1989, Meyerton 1990.

1989 **GS de Bruin**, MA, PhD, georden 14 Mei 1989, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1989, Barberton 1990, Secunda 1992.

1989 **EHJ Engelbrecht**, BA, BD, georden 14 Mei 1989, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1989, (Secunda-Wes) Kosmos 1990.

1989 **CB Enslin**, BA, BD, georden 14 Mei 1989, nasionale diensplig te Kampersrus 1989, Phalaborwa 1990, Sasolburg 2000.

1989 **WJ Smith**, BA, MA (Teol), PhD, georden 14 Mei 1989, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1989, Westonaria 1991, Benoryn (Benoni) 1998.

1989 **WAJ van Schoor**, BA, PhD, georden 14 Mei 1989, nasionale diensplig te Durban 1989, Pinetown/CSO (deelsorg) 1990, Pinetown (deelsorg) 1995.

1989 **WC van Wyk**, MA, MCom, DD, georden 24 Mei 1989, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1989, Kensington (deelsorg) 1990, Weltevreden (deelsorg) 1992, Weltevreden (deeltyds) 2002.

1989 **PW Duvenage**, BA, BD, georden 11 Junie 1989, Cradock/Middelburg 1989, Cradock 1990, Cradock/De Aar (kombinasie) 1993, Barberton 1995.

1989 **JD Gericke**, D Litt, BD, georden 11 Junie 1989, Rietvallei (deelsorg) 1989, Verwoerdburg (deelsorg) 1992, Uitenhage/Despatch (deeltyds) 2002, Setlaars 2006.

1989 **EB Marran**, MA, DD, georden 22 Oktober 1989, Waterval Boven 1989.

1989 **MD Robbertze**, BA (Hons), MDiv, georden 5 November 1989, Elandspoort (deelsorg) 1989, Wespark 1990, Wespark/Pretoria-Wes (kombinasie) 1995, Wespark 1996, Wespark (deelsorg) 1999, Magaliesmoot (deeltyds) 2001.

1990 **PJHS Pienaar**, BA (Hons), MDiv, georden 7 Januarie 1990, Primrose-Oos 1990, Germiston 1994, studeer verder 1996, beroepbaar 1997, Bosmansrust (deeltyds) 1997.

1990 **JA Minnaar**, BA (Hons), BD, georden 21 Januarie 1990, Parkrand 1990, Richardsbaai 1995, losgemaak van standplaas 2005, beroepafwagtend 2005.

1990 **HAT Engelbrecht**, BA (Hons), BD, georden 11 Maart 1990, Tsumeb/Grootfontein 1990, onthef 1993, hertoegelaat 1996, Newcastle (deelsorg) 1996, beroepafwagtend 2001, Belfast/Dullstroom (kombinasie) 2002, Windhoek 2004.

1990 **RL van der Westhuizen**, BA, BD, georden 18 Maart 1990, nasionale diensplig te Zeerust 1990, Zeerust 1991.

1990 **GF van Wyk**, BA (Hons), BD, georden 1 April 1990, nasionale diensplig te Verwoerdburg (deelsorg) 1990, Messina/Van Warmelo 1991, Primrose-Oos/Germiston 1996, Germiston 1997, Newcastle 2004.

1990 **M Meyer**, BA, BD, georden 29 April 1990, nasionale diensplig te Donegal-Molopo (deelsorg) 1990, Morgenzon (deelsorg) 1992, Morgenzon/Breyten 1992, Standerton 1997.

1990 **EJA van Baalen**, BA (Hons), BD, georden 29 April 1990, nasionale diensplig te Verwoerdburg (deelsorg) 1990, Parkrand 1992.

1990 **MR Pienaar**, BA, BD, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1990, georden 6 Mei 1990, Primrose-Oos 1991, Laeveld 1996.

1990 **A Oosthuizen**, BA (Hons), BD, studeer verder 1990, georden 3 Maart 1991, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1991, Kampersrus (deelsorg) 1991, Ebenhaézer (deelsorg) 1992, Polisiekapelaan/Klerksdorp-Oos (deelsorg) 1994, Meyerton-Suid 1996.

1990 **MA Venter**, BA (Hons), BD, MBA (HRM), studeer verder 1990, georden 3 Maart 1991, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1991, Louis Trichardt (deelsorg) 1991, Louis Trichardt 1992, Sundra 1995, Sundra (deeltyds) 2000.

1990 **BC Oberholzer**, BA, BD, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1990, georden 8 September 1991, Outjo/Otjiwarongo 1991.

1991 **HJ Celliers**, BA, BD, MBL, georden 3 Maart 1991, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1991, Utrecht (deelsorg) 1992, Vaalwater (deeltyds) 1997, Brits (deelsorg) 2004, Brits 2006.

1991 **JA Holtzhausen**, BA, BD, georden 3 Maart 1991, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1991, Aliwal-Noord/Dordrecht/Queenstown 1992, Orkney 1995.

1991 **EC Kloppers**, MA, DTh, DMus, georden 3 Maart 1991, Fonteinedal (deelsorg) 1991, Rietvallei (deeltyds) 2000, hoof van Konservatorium/Rietvallei (deeltyds) 2003.

1991 **SJ le Roux**, BA, BD, georden 3 Maart 1991, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1991, Primrose (deelsorg) 1992, Orkney-Oos 1993, Harrismith (deelsorg) 2004, Vanderbijlpark-Oos 2006.

1991 **NJS Steenekamp**, BA (Hons), MDiv, georden 3 Maart 1991, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1991, studeer verder 1992, Middelburg (deelsorg) 1994, Middelburg 1996.

1991 **JF van der Merwe (Hannes)**, BA, BD, georden 3 Maart 1991, nasionale diensplig te Kimberley 1991, Kempten/Kemptonpark-Oos 1992, Philadelphia 1995, Rustenburg-Suid 2003.

1991 **AN van Niekerk**, BA, BD, georden 3 Maart 1991, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1991, Carletonville 1992.

1991 **DA Viljoen**, BA, MTh, georden 10 Maart 1991, nasionale diensplig te Postmasburg 1991, Joachim Prinsloo 1992.

1991 **KF Smith**, BA (Hons), BD, georden 14 April 1991, Kaapstad (deelsorg) 1991, Kaapstad/Tygerberg 1993.

1991 **FB Sneygans**, BA, BD, georden 11 Augustus 1991, Port Elizabeth/CSO 1991, Klerksdorp-Doringkruin/SA Polisie 1992, Leeudoringstad 1994.

1991 **S Oosthuizen**, BA, BD, georden 6 Oktober 1991, Vrede (deeltyds) 1991, onthef 1994, hertoegelaat en beroepafwagtend 2003.

1991 **JS Botha**, BA, BD, toegelaat 1991, georden 4 Junie 1995, Viljoenskroon (deelsorg) 1995, verdere studie 2001, beroepafwagtend 2002.

1992 **JP Janse van Rensburg**, BA, BD, georden 1 Januarie 1992, Allanridge (pastorale hulp) 1992, Clocolan (deelsorg) 1992, studeer verder 2000, beroepafwagtend 2003, Primrose (deelsorg) 2003.

1992 **W de V Sauer**, BA, BD, georden 1 Januarie 1992, nasionale diensplig te Potchefstroom 1992, Weermagkapelaan Potchefstroom/Potchefstroom-Noord 1993, Weermagkapelaan Pretoria/Voortrekkerhoogte (deelsorg) 1996, Pretoria-Wes (deelsorg) 1997, Wonderboompoort 1999.

1992 **JBMH van Schalkwyk**, BA, BD, georden 14 Februarie 1992, Roedtan 1992, Balfour 1995, Drie Riviere-Oos 2003.

1992 **CJ Beukes**, MA, DD, DLitt et Phil, georden 9 Maart 1992, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1992, studeer verder 1993, Kriel 1994, Weltevreden 2002.

1992 **JJ Janse van Rensburg**, BA (Hons), BD, georden 9 Maart 1992, nasionale diensplig te Louis Trichardt 1992, Hartebeestpoort 1993.

1992 **I Katzke**, BA, BD, georden 9 Maart 1992, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1992, Bloemfontein-Studente 1993, Bloemfontein (studentebearbeiding) (deeltyds) 2000, losgemaak van standplaas 2004, beroepafwagtend 2004, Bloemfontein (deeltyds) 2005.

1992 **SA Kok**, BA, BD, georden 9 Maart 1992, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1992, Oudtshoorn (deelsorg) 1993, Vaalharts 1997, Potchefstroom-Noord 2006.

1992 **FJ Labuschagne**, BA, BD, MBL, georden 9 Maart 1992, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1992, Olifantsfontein (deelsorg) 1993, Glencoe 1993, Parys 2000.

1992 **DJD Taljard**, BA, BD, georden 9 Maart 1992, nasionale diensplig te Pietermaritzburg 1992, Port Elizabeth (deelsorg)/CSO 1993, Uitenhage/Despatch (deeltyds)/CSO 1994, Sionshoogte (deeltyds) 2006.

1992 **JH van Staden (Johan)**, BA, BD, georden 9 Maart 1992, nasionale diensplig te Durban 1992, Empangeni/CSO (deelsorg) 1993, Sionspoort (deelsorg) 2000, Sionspoort 2006.

1992 **CJ van Wyk**, BA, BD, georden 9 Maart 1992, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1992, Derdepoort 1993, Turffontein 2000.

1992 **HT van der Linde**, BA, BD, georden 15 Maart 1992, nasionale diensplig te Oudtshoorn 1992, Carletonville-Wes 1993, Groot Marico 1996.

1992 **GC Senekal**, BA, BD, georden 10 Mei 1992, nasionale diensplig SA Polisie 1992, Noordelike Pretoria (deelsorg) 1992, Steelpoort 1993, Lichtenburg 2003.

1992 **JJ Greyling (Johannes)**, BA (Hons), BD, georden 9 Junie 1992, Erasmia 1992, Erasmia (deeltyds) 1998.

1992 **JH Barkhuizen**, BA, BD, georden 2 Augustus 1992, nasionale diensplig SA Polisie 1992, Koornfontein 1994, Koornfontein (deelsorg) 2000, Weskus (deeltyds)/CSO 2003.

1992 **SS van Wyk**, BA, BD, georden 9 Augustus 1992, Zuurfontein 1992, Wolmaransstad 2001.

1992 **AMT Greyling**, BA (Hons), BD, MBA, georden 20 September 1992, Erasmia (deelsorg) 1992, Olifantsfontein (deeltyds) 1995.

1992 **P Eckard**, BA, BD, georden 6 Desember 1992, Elandspoort (deeltyds) 1992, losgemaak van standplaas, beroepafwagtend 2005.

1992 **GCJ Nel**, BA (Hons), DD, studeer verder 1992, nasionale diensplig 1993, georden Januarie 1993, Hartebeeshoek (deelsorg) 1993, Hartebeeshoek 1994.

1993 **HJM Breedt**, BA, BD, georden 14 Februarie 1993, Kimberley (deeltyds) 1993.

1993 **DS Jacobs**, BA, BD, georden 7 Maart 1993, nasionale diensplig Voortrekkerhoogte 1993, Witbank-Suid (deelsorg) 1993, Witbank-Noord 1994, Klerksdorp 1995, verandering van lewenstaat en uit amp onthef 2000, hertoegelaat 2004, beroepbaar 2004, Kampersrus 2004.

1993 **JJ Pieterse**, BA, BD, georden 7 Maart 1993, Laer Suidkus 1994.

1993 **C Pretorius**, BA, DD, georden 7 Maart 1993, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1993, Krugersdorp-Oos (deelsorg) 1994, Postmasburg 1995, Hendrina 1998, Hendrina/Breyten 2004.

1993 **LS van Rooyen**, BA, BD, georden 7 Maart 1993, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte, Phalaborwa 1993, Hartebeestpoort (deelsorg) 1994, Hartebeestpoort/Brits 1995, Marikana 1998, Gobabis (deelsorg) 2004, Gaborone 2004.

1993 **MJ Jansen van Rensburg**, BA, BD, georden 17 Maart 1993, Voortrekkerhoogte 1993, Kampersrus/Phalaborwa (kombinasie) 1994, Kampersrus (deelsorg) 1997, Phalaborwa/ Kampersrus 2000, Phalaborwa 2002.

1993 **WE Joubert**, BA, BD, georden 28 Maart 1993, Potchefstroom (deelsorg) 1993, Wonderfontein (deelsorg) 1994, Witbank-Noord/Witbank-Suid (deelsorg) 1995, Witbank-Noord (deelsorg) 1999, beroepafwagtend 2003, Ned Geref Gemeente Noupoort (diensooreenkoms) 2003.

1993 **JG Janse van Rensburg**, BA, BD, studeer verder 1993, georden 7 November 1993, Vaalwater (pastorale hulp) 1993, Vaalwater 1993, Onverwacht 1996.

1993 **H Herbst**, BA, BD, georden 21 November 1993, Rietvallei 1993.

1993 **M le Roux**, BA, BD, georden 28 November 1993, Orkney-Oos (deeltyds) 1993, losgemaak van standplaas, beroepafwagtend 2004, Memel (deeltyds) 2005, Rietspruit (deelsorg) 2006.

1993 **JF van der Merwe (Kobus)**, BA, BD, studeer verder 1993, georden 8 Mei 1994, Benoni (deelsorg) 1994, beroepafwagtend 2000.

1993 **D Lotter**, BA, BD, studeer verder 1993, georden 22 Mei 1994, Philadelphia (deelsorg) 1994, beroepafwagtend 1994, buiteland 1998.

1993 **DJR Malan**, BA, BD, georden 26 Junie 1994, Bergsig (deelsorg) 1994, beroepafwagtend 1998.

1993 **FH Ras**, BA, BD, studeer verder 1993, georden 31 Julie 1994, Brakpan 1994, Eendracht 1998.

1993 **DJC van Wyk (jr)**, BA, BLC, DD, studeer verder 1993, georden 27 Februarie 1994, Zuurfontein 1994, Wolmaransstad 2001.

1994 **CEC Hertzog**, BA, BD, georden 16 Januarie 1994, Harare 1994, Middelburg/Middelburg-Noord 1999, Middelburg-Noord 2002.

1994 **HN Kloppers**, BA, BD, georden 13 Februarie 1994, Montana (deelsorg) 1994, Magaliesburg 1994, Krugersdorp-Oos 2003.

1994 **A Kloppers**, BA, BD, georden 27 Februarie 1994, Wonderboom (deelsorg) 1994, Magaliesburg (deelsorg) 1994, Magaliesburg/Krugersdorp-Oos (deelsorg) 1996, Krugersdorp-Oos 2003 (deeltyds).

1994 **JWT van Heerden**, BA, BD, georden 27 Februarie 1994, Pretoria-Noord (deelsorg) 1994, Messina/Van Warmelo 1996.

1994 **LJ van der Linde**, BA, BD, georden 27 Maart 1994, Magaliesmoot (deelsorg) 1994, Aliwal-Noord/Dordrecht/Queenstown (kombinasie) 1995, Pretoria-Suid (deelsorg) 1998, Pretoria-Suid/Meyerspark-kombinasie (deelsorg) 2003, Meyerspark 2004.

1994 **HGS Kotzé**, BA, BD, georden 29 Mei 1994, Delareyville (deelsorg) 1994, Vryburg (deelsorg) 1994, Vryburg 1996.

1994 **OJ van Schalkwyk**, BA, BD, georden 19 Junie 1994, Rooihuiskraal (deelsorg) 1994, beroepafwagtend 1995, Outeniqua 2006.

1994 **M Carelsen**, BA, BD, georden 10 Julie 1994, Sasolburg (deelsorg) 1994, Secunda-Wes (deelsorg) 1995, buiteland 1997.

1994 **DF Oosthuizen**, BA, BD, georden 18 September 1994, Kempten (deeltyds) 1994, Randburg (deeltyds) 2002.

1994 **JC Marnewick**, BA, BD, georden 25 September 1994, Johannesburg (deelsorg) 1994, Johannesburg/Goudrand (deelsorg) 1995, Johannesburg/Goudrand 1996, Johannesburg 2000.

1994 **A van Zyl**, BA, BD, georden 16 Oktober 1994, Vrede (deelsorg) 1994.

1994 **GDJ Macdonald**, BA, BD, georden 13 Augustus 1995, Malelane (deelsorg) 1995, Nelspruit (deelsorg) 1996, Nelspruit 1998.

1995 **JA van der Westhuizen**, BA, BD, georden 12 Februarie 1995, Westonaria (deelsorg) 1995, Secunda (deelsorg) 1996, beroepafwagtend 1998, Randfontein Midpark (benoeming) 1999, standplaas losgemaak 2002, beroepafwagtend 2002, Sionshoogte (benoeming) 2005.

1995 **AV van Staden**, BA, BD, georden 26 Februarie 1995, Rustenburg-Suid/Rustenburg-Kloof 1995, Stoffberg/Roossenekal 1997, Sannieshof 2003.

1995 **GS Botha (Stephan)**, BA, BD, georden 5 Maart 1995, Parys/Vredefort (deelsorg) 1995, Klerksdorp-Oos Môrester (deelsorg) 1997.

1995 **JT Manders**, BA, BD, georden 19 Maart 1995, Wapadrant (deelsorg) 1995, Witfontein 1995.

1995 **AJ Groenewald**, BA, DD, georden 9 April 1995, Cradock (deelsorg) 1995, Midrand (Johannesburg) (deelsorg) 1998.

1995 **W Olivier**, BA, BD, georden 7 Mei 1995, Kuruman (deelsorg) 1995, Westonaria 2000, losgemaak van standplaas en beroepbaar 2004.

1995 **WF Venter**, BA, BD, georden 28 Mei 1995, Krugersdorp 1995, Schoemansdal 2002.

1995 **RA Denton**, BA, MDiac, georden 18 Junie 1995, Grootfontein 1995, Windhoek 1998, Potchefstroom-Studente 2004.

1995 **PJ Wolmarans**, BA, BD, georden 3 September 1995, Roedtan (deelsorg) 1995, Roedtan (deelsorg) 1996, Hartbeesfontein 2001, Evander 2004.

1995 **J Beyers**, BA, DD, studeer verder 1995, georden 28 Januarie 1996, Kempten/Kemptonpark-Oos 1996, Verwoerdburg 1999, Verwoerdburg (deeltyds) 2003, Van der Hoff 2004.

1996 **CG Liebenberg**, BA, BD, georden 21 Januarie 1996, Walvisbaai 1996, Grootvlei 1999.

1996 **C Nagel**, BA, BD, georden 17 Maart 1996, Eikenhof (deelsorg) 1996, Kensington/Johannesburg-Middestad/Johannesburg-Suid (kombinasie) 1997, losgemaak van standplaas, verdere studie 2002, Belfast/Dullstroom 2005, beroepbaar 2007.

1996 **D van der Merwe**, BA, BD, georden 1 Mei 1996, Dunnottar (deelsorg) 1996, Springs-Suid (deelsorg) 1997, Springs-Suid (Selcourt) 1998.
1996 **MJ Slabbert**, BA, BD, MA, georden 5 Mei 1996, Pretoria (deelsorg) 1996, Pretoria 1998, Philadelphia 2003.
1996 **E Oosthuizen**, BA, BD, georden 9 Junie 1996, Losberg 1996, Empangeni (deeltyds) 2001, losgemaak van standplaas, beroepafwagtend 2005.
1996 **MJ Swart**, BA, BD, georden 16 Junie 1996, Namib-Suid/Oranjemund (kombinasie) (deelsorg) 1996, beroepafwagtend 1997, Tzaneen 1997, studeer verder 2001, beroepafwagtend 2002, Petrusburg (deeltyds) 2003.
1996 **CJ de Bruin**, BA, BD, georden 23 Junie 1996, Witpoortjie (deelsorg) 1996, Brakpan 1998, Heilbron (deelsorg) 2003.
1996 **A Conradie**, BA, BD, georden 28 Junie 1996, Culembeeck (deelsorg) 1996.
1996 **P Harmzen**, BA, BD, georden 28 Julie 1996, Pietermaritzburg (deelsorg) 1996, Hartbeesfontein (deelsorg) 2005.
1996 **BM Engelbrecht**, BA, BD, georden 29 September 1996, Barberton (deelsorg) 1996, Komatipoort (deelsorg) 1998.
1996 **JM Bevolo-Manders**, BA, BD, georden 13 Oktober 1996, Wonderboom (deelsorg) 1996, Hartebeeshoek (deelsorg) 1999, Hartebeeshoek 2000.
1996 **JP du Preez**, BA, BD, georden 17 November 1996, Phalaborwa (deelsorg) 1996, Phalaborwa 2000, Polisiekapelaan 2002, Welgelegen-Pietersburg (deeltyds) 2002.
1996 **R Botha**, BA, BD, georden 10 Mei 1997, Morgenzon (deelsorg) 1997, Nkana, Zambië (deelsorg) 1998, Nkana 2000, Steelpoort 2006.
1996 **CM van der Merwe**, BA, BD, beroepafwagtend, georden 6 Junie 2001, Hartebeestpoort (benoeming) 1999, Hartebeestpoort (deeltyds) 2004.
1997 **DJ du Toit**, BA, BD, georden 2 Februarie 1997, Suidoos-Witbank (deelsorg) 1997, Suidoos-Witbank 1998, Suidoos-Witbank (deelsorg) 2000, standplaas opgehef 2001, beroepafwagtend 2001.
1997 **PJ Botha (Peet)**, BA, BD, georden 2 Maart 1997, Witbank-Suid 1997.
1996 **SM de Beer**, BA, BD, DPhil, georden 2 Maart 1997, Villieria (deelsorg) 1997, Wesmoot (deelsorg) 1997, Wesmoot 2001.
1997 **L Janse van Rensburg**, BA, BD, georden 23 Maart 1997, Gobabis (deeltyds) 1997, Walvisbaai (deelsorg) 1999, Namibkus (deelsorg) 2001.
1997 **A Janse van Rensburg**, BA, BD, georden 25 Mei 1997, Richardsbaai/CSO (deeltyds) 1997, CSO 2001, beroepafwagtend 2006.
1997 **D van der Merwe-Botha**, BA, BD, georden 22 Junie 1997, Ontdekkers (deelsorg) 1997, beroepafwagtend 1998, Oranjemund (deelversorging) 2000, beroepafwagtend 2002, Randfontein Midpark (deelsorg) 2002.
1997 **GFJ Beukes**, BA, BD, georden 30 November 1997, Sannieshof 1997, standplaas losgemaak 2003, beroepafwagtend 2003, Johannesburg-Suid (deeltyds) 2006.
1997 **AB Geyser (mej)**, BA, BD, studeer verder 1997, beroepafwagtend 2003.
1998 **JBJ van Deventer**, BA, BD, georden 22 Februarie 1998, Oudtshoorn (deelsorg) 1998, Rust der Winter (deelsorg) 1999, Malelane 2001.
1998 **PJ Roets**, BA, BA (Hons), BD, georden 3 Mei 1998, Springs-Oos 1998.
1998 **A Thomas**, BA, BD, georden 3 Mei 1998, Pretoria (deelsorg) 1998, Pretoria 1998, Welgelegen-Pietersburg 2004.
1998 **GF Kruger**, BA, BD, georden 14 Junie 1998, Cradock (deelsorg) 1998, Oudtshoorn (deelsorg) 1999, Kampersrus (deelsorg) 2003, standplaas losgemaak 2004, beroepafwagtend 2004.
1998 **JA Jansen van Rensburg**, BA, BD, georden 28 Maart 1999, Queenstown/Dordrecht/Aliwal-Noord (deelsorg) 1999, Namib-Suid/Oranjemund (deelsorg) 2003.
1998 **A Nieuwhof**, BA, BD, georden 4 April 1999, Wonderboompoort 1999, Grootfontein

(benoeming) 1999, Grootfontein (deelsorg) 2002, losgemaak van standplaas, beroepafwagtend 2005.
1998 **RJ Jones**, BA, BD, georden 20 Junie 1999, Villiera, Gobabis (deelsorg) 1999, Oudtshoorn (deelsorg) 2003.
1999 **JA Young**, BA, BD, georden 31 Januarie 1999, Lichtenburg (deelsorg) 1999, Lichtenburg 2001, Vanderbijlpark-Suid 2002.
1999 **AJ Hattingh**, BA, BD, georden 24 April 1999, Harare (deelsorg) 1999, Riebeeckstad 2001, Bothaville 2002.
1999 **J Groenewald**, BA, DD, georden 13 Februarie 2000, Johannesburg-Wes (benoeming) 2000, Johannesburg-Wes (Studente) (deelsorg) 2003.
1999 **J Havenga (mej)**, BA, BD, beroepafwagtend 1999.
1999 **LH Kruger (mej)**, BA, BD, buiteland 1999, beroepafwagtend 2001, Vanderbijlpark-Oos (deeltyds) 2002.
1999 **E Wolff**, BA, BD, voltydse studie 1999, beroepafwagtend 2006.
2000 **WA Botha**, BA, BD, bevestig 30 Januarie 2000, Bulawayo (deelsorg) 2000, Heilbron (deelsorg) 2000, Krugersdorp 2002.
2000 **JM van Staden (Marthinus)**, BA, BD, georden 2 April 2000, Primrose (deelsorg) 2000, Swartkop (deelsorg) 2003, Swartkop 2004.
2000 **JA Swart**, BA, BD, georden 4 Julie 2000, Ladysmith (deelsorg) 2000, Steelpoort 2003, losgemaak van standplaas, beroepafwagtend 2005, Secunda (deeltyds) 2006.
2000 **A Geyer-Matthysen**, BA, BD, georden 25 Maart 2001, Kemptonpark-Oos (deelsorg) 2001.
2000 **M van Staden**, BA, BD, georden 13 Mei 2001, Clocolan (deelsorg) 2001, Brackenhurst (benoeming) 2005, Sasolburg (benoeming) 2006.
2000 **MJ van der Westhuizen**, BA, BD, georden 21 April 2002, Oos-Moot (deeltyds) 2002, Oos-Moot/Wonderboom (diensooreenkoms) 2002, Oos-Moot (deelsorg) 2004.
2000 **CJ Swart**, BA, BD, studeer verder 2000, georden 15 September 2002, Kosmos (deeltyds) 2002.
2001 **GPJ Stoltz**, BA, MTh, georden 28 Januarie 2001, Koedoesrand 2001.
2001 **DA van Rooyen**, BA, BD, georden 25 Februarie 2001, Cradock (deelsorg) 2001, Krugersdorp-Wes (deelsorg) 2002.
2001 **HP Meyer**, BA, BD, georden 4 Maart 2001, Jeffreysbaai (deeltyds) 2001.
2001 **TF Dreyer (jr)**, BA, BD, georden 18 Maart 2001, beroepafwagtend 2001, Roedtan (deelsorg) 2001, Wapadrant 2003.
2001 **JJ Greyling (Johan)**, BA, BD, georden 1 Desember 2001, Harare Zimbabwe (deelsorg) 2001, Cradock (deelsorg) 2002, Tarlton (deelsorg) 2006.
2001 **A Oberholzer**, BA, BD, georden 2 Desember 2001, Losberg 2002.
2001 **HF Louw**, BA, BD, georden 24 Februarie 2002, Morgenzon 2002, Carolina/Chrissiesmeer 2002.
2001 **GJ van Staden (jr)**, BA, BD, georden 28 April 2002, Brakpan-Harmonie (benoeming) 2002, Harrismith (deelsorg) 2002, Verwoerdburg 2003.
2002 **S Hoffman (Stephan)**, BA, BD, georden 28 Julie 2002, Warmbad (deeltyds) 2002, Warmbad 2003.
2002 **CJ Viljoen**, BA, BD, georden 25 Augustus 2002, Brakpan-Harmonie (deelsorg) 2002. Springs (deelsorg) 2004, CSO 2006.
2002 **M Schutte (Basson)**, BA, BD, georden 19 Januarie 2003, Philadelphia (benoeming) 2003, Philadelphia (deelsorg) 2003.
2002 **J Dippenaar**, BA, BD, beroepafwagtend 2002, Pretoria (benoeming) 2004.
2002 **P Eksteen**, BA, BD, buiteland 2002, beroepbaar 2004, Sasolburg (benoeming) 2004, Sasolburg (diensooreenkoms) 2006.
2002 **JZ Britz**, BA, BD, hertoegelaat 2002, beroepafwagtend 2002, georden 6 April 2003, Kriel 2003.

2003 **W Mans**, BA, BD, georden 4 Mei 2003, Pretoria 2003.

2003 **H Delport**, BA, BD, georden 22 Junie 2003, Magaliesburg 2003.

2003 **A Botha**, BA, BA (Hons), MDiv, georden 3 Augustus 2003, beroepafwagtend 2003, El-Flora (benoeming) 2003, Gobabis (deelsorg) 2005.

2003 **JH Mouton**, BA, BA (Hons), MDiv, georden 24 Augustus 2003, Premiermyn 2003.

2003 **FC Greeff**, BA, BD, beroepafwagtend 2003, Horison (benoeming) 2004, Bloemfontein-Studente (deelsorg) 2005.

2003 **MM van der Merwe (Oosthuizen)**, BA, BD, beroepafwagtend 2003, Warmbad (deelsorg) 2004.

2004 **AC Neele**, Ing(BSc), MTS, ThD (Utrecht), georden 20 Maart 2004, L'Église Réformée du Quebec 2004, Eben Haëzer (Pretoria) 2005.

2004 **JH Botha,** BTh, MDiv, georden 21 Mei 2004, Zuurfontein (deelsorg) 2004, Klerksdorp-Doringkruin (benoeming) 2005, Klerksdorp-Doringkruin (deeltyds) 2006.

2004 **A Viljoen**, BTh, MDiv, georden 30 Mei 2004, Benoryn (benoeming) 2004, beroepafwagtend 2006.

2004 **C Manders**, BTh, MDiv, georden 13 Junie 2004, Wonderboom (deeltyds) 2004, Suidoos-Witbank 2006.

2004 **JM Van Staden (Thinus)**, BTh, MDiv, georden 13 Junie 2004, Montana (benoeming) 2004, Montana 2005.

2004 **C Lemmens**, BTh, MDiv, georden 25 Julie 2004, Villieria (benoeming) 2004.

2004 **M Delport**, BTh, MDiv, georden 15 Augustus 2004, Carletonville (deeltyds) 2004, Magaliesburg (deeltyds) 2005.

2004 **FNS Marais**, BTh, MDiv, georden 25 September 2004, Roedtan (deelsorg) 2004, Vaalharts 2006.

2004 **SA Beukes**, BTh, MDiv, georden 31 Oktober 2004, Witbank (deelsorg) 2004, Witbank 2006.

2004 **PA Harmzen**, BTh, MDiv, buiteland 2004.

2004 **JJ van Sittert** , BTh, MDiv, beroepafwagtend 2004, Pietermaritzburg (deelsorg) 2005.

2005 **R Beyers,** BTh, MDiv, beroepafwagtend 2005, Pretoria-Oos (deeltyds) 2006.

2005 **PR Schoeman**, BTh, MDiv, georden 29 Januarie 2005, Welkom 2005.

2005 **HW Calitz,** BTh, MDiv, georden 17 April 2005, Westonaria (deelsorg) 2005.

2005 **AE Dreyer-Krüger,** BTh, MDiv, georden 17 April 2005, Rustenburg-Suid (benoeming) 2005, Rustenburg-Suid (deelsorg) 2006.

2005 **P de K Furstenberg**, BTh, MDiv, beroepafwagtend 2005, Richardsbaai 2006.

2005 **S Steyn,** BTh, MDiv, georden 14 Augustus 2005, Onverwacht (benoeming) 2005, Bronkhorstspruit 2006.

2005 **AC Swanepoel,** BTh, MDiv, georden 28 Augustus 2005, Primrose-Oos 2005.

2005 **CJ Strydom,** BTh, MDiv, georden 28 Augustus 2005, Bronkhorstspruit (deeltyds) 2005, Delareyville 2005.

2005 **MM van der Berg**, BTh, MDiv, beroepafwagtend 2005.

2006 **C Aldrich**, BTh, MDiv, georden 4 Junie 2006, Onverwacht 2006.

2006 **JC Steenkamp**, BTh, MDiv, beroepafwagtend.

2006 **JJ Steenkamp,** BTh, MDiv, georden 11 Junie 2006, Potchefstroom Die Wilge 2006.

2006 **G Viviers,** BTh, MDiv, georden 23 April 2006, Roedtan (deelsorg) 2006.

2006 **IJ Vogel,** BTh, MDiv, georden 14 Mei 2006, Heidelberg 2006.

NUWE PREDIKANTE

C Aldrich
(Chantel)

JC Steenkamp
(Tharina)

G Viviers
(Gerhard)

IJ Vogel
(Jaco)

JJ Steenkamp
(Jaap)

STUDENTE

BTh 1

Bruinett N
Coertze RJ
Gerber H
Hopley R
Jacobs PJ
Oxton S
Rossouw A
Willers SH

BTh 2

Benadé Y
Dreyer PS
Havenga MJ
Jonsson Y
Ludolff CAA
Otto A
Pretorius M
Rossouw P
Swanepoel L
Van Wyk WC
Van den Berg MJ

BTh 3

Abrie CJ
Kramer HMJ
Labuschagne D
Le Roux E

BTh 4

Botha M
Dykema W
Venter MS

MDiv 1

De Leeuw LJ
Kern L
Potgieter M
Van der Merwe C
Van der Walt CP
Van Wyk T
Van Zyl MS

MDiv 2

Du Plessis MM
Fourie M
Gröss MM
Van Rooyen PH
Venter LJ

EMERITUSPREDIKANTE

Alberts ANJD, Protea 168, Cloverlaan, Centurion 0140, tel 012-6646544.
Badenhorst CL, Glanville 3, Monte Vista 7460; Posbus 3712, Tygervallei 7536, tel 021-559 5011.
Beukes MJ du P, per adres ds MJ Beukes, Privaatsak X09, Suite 415, Gezina 0030; 20ste Laan 488, Villieria 0186.
Botha CJ, Posbus 4006, Springs 1560, tel 011-7331601/0833845324.
Botha HN, Posbus 193, Naboomspruit 0560, tel 014-7430833/0824485161.
Botha TJ, Posbus 8915, Centurion 0046, tel 012-6632375/0826888955.
Brayshaw NCJ, Posbus 41, Heilbron 9650, tel 058-8523950/0829222401.
De Beer PJ, 9de Straat 29, Menlopark 0081; Posbus 1810, Groenkloof 0027, tel 012-4603441.
De Beer WCM, Posbus 185, Zeerust 2865.
De Lange JC, Posbus 59942, Karenpark 0118, tel 012-5491848.
Dreyer HME, Posbus 1052, Ventersdorp 2710, tel 018-2643776.
Dreyer TF, Charlesstraat 488, Menlopark, Pretoria 0081, tel 012-4603310/0825715107.
Dreyer TFJ, Posbus 19, Magaliesburg 1791, tel 014-5774589/0824131842.
Du Plooy JJC, Hogsbackstraat 26, Queenspark, Queenstown 5319; Posbus 533, Queenstown 5320, tel 045-8396335/0827508137.
Du Toit DJAG, Posbus 11617, Randhart 1457, tel 011-8647435.
Du Toit JJ, Posbus 32515, Totiusdal 0134, tel 012-3321121/0722114659.
Engelbrecht FJ, Heidelaan 18, Flora Gardens, Vanderbijlpark 1911; Posbus 6849, Vanderbijlpark 1900, tel 016-9818139.
Engelbrecht JHH, Wag 'n bietjiestraat 39, Wilropark, Roodepoort 1725, tel 011-7681279.
Erasmus DF, Posbus 808, Heilbron 9650, tel 058-8530699.
Grobler MS, Posbus 25, Clocolan 9735, tel 051-9430291.
Grobler GPJ, Sebastiaanstraat 17, Witsand; Posbus 90, Witsand 6666, tel 028-5371575/ 0833789505.
Jacobs JA, Posbus 522, Allensnek 1737, tel 011-6795597.
Jacobs JHH, Posbus 1023, Derdepoortpark 0035, tel 0824152084.
Jacobs PT, Posbus 15016, Lynn East 0039, tel 012-8081103.
Jooste PP, Finsburyweg 39, Valhalla 0185, tel 012-6515107.
Kotze ECB, Buffelsweg 38, Rietondale 0084, tel 012-3293098.
Kramer HMJ, Posbus 9024, Elsburg 1407, tel 011-8272366.
Kruger JC, Posbus 101129, Moreletapark 0044, tel 012-9970425/0833907225.
Kruger PJ, Uitsig-woonstel nr 46, Flemmingstraat, Posbus 1744, Sasolburg 9578, tel 016-9733635.
Labuschagne F du C, Roodelaan 166, Queenswood 0186, tel 012-3333518.
Labuschagne JM, Posbus 778, Ladanna 0704.
Labuschagne JP, Posbus 38046, Garsfontein-Oos 0060, tel 012-9989875.
McDonald AT, Posbus 438, Koster 2825, tel 014-5439286.
Meyer LJ, Madeliefiestraat 39A, Posbus 231, Vanderkloof 8771, tel 053-6640339/ 0829309508.
Müller JJP, Ewaldweg 1004, Eldoraigne, Centurion 0157, tel 012-654554.
Naudé JH, Arendstraat 22A, Grimbeekpark, Potchefstroom 2531, tel 018-2909460/ 0826809048.
Naudé MJ, Privaatsak X20002, Garsfontein 0042, tel 012-3486464.
Nel LA, Posbus 878, Potgietersrus 0600, tel 015-4915046/0833359414.
Nell LJJ, Posbus 35352, Menlopark 0102, tel 012-4606635/0827882598.
Papp KD, Emdonstraat 25, Kenmare, Krugersdorp 1739, tel 011-6647595/0724462605.

Pretorius MW, Posbus 72679, Lynnwoodrif 0040, 012-9935450/0820597404.
Prinsloo JH, De Beerstraat 47, Lydenburg 1120; Posbus 160, Lydenburg 1120.
Prinsloo JJ (sr), Posbus 15594, Lynn East 0039, tel 012-8081338/0824154088.
Redelinghuys MJJ, Posbus 3093, Standerton 2430, tel 0844334266.
Roos GJJ, Posbus 22065, Middelburg 1050, tel 013-2433589.
Roos WJ, Berglaan 737, Posbus 17364, Pretoria-Noord 0116, tel 012-5465798.
Schroeder JAAA, Posbus 1799, Heidelberg 2400, tel 016-3420221.
Smit CJ, The Meadows-woonstel 1, Singerstraat, Potchefstroom 2531, tel 018-2973679.
Smit EJ, Pennystraat 6, Witpoortjie 1724, tel 011-7623661/0828564045.
Smit PD, Posbus 18, Goede Hoop 8621, tel 0020-1212 Piet Plessis.
Smith PM, Seniordal 207, Kieserstraat 126, Deerness, Pretoria 0084, tel 012-3294331/0723724017.
Snyman JP, Posbus 54, Vaalwater 0530, tel 014-7554033.
Snyman T, Kubad 3, Grieglaan 15, Van der Hoffpark, Potchefstroom; Posbus 20498, Noordbrug, Potchefstroom 2522.
Steyn DGS, Hammerkopstraat 3, Heliconpark 1759, tel 011-4123278.
Steyn LJ, Posbus 1427, Makopane (Potgietersrus) 0600, tel 0823780844.
Stoop JAAA, Posbus 31035, Totiusdal 0134, tel 012-3322380.
Swanepoel AM, Dickensonlaan 1243, Waverley 0186, tel 012-3322618/0825056297.
Swanepoel SJ, Posbus 16937, Pretoria-Noord 0116, tel 012-5656411.
Swart AAJ, Eldoraignepark-aftreeoord 50, hv Allan- en De Hoewe-weg, Eldoraigne 0157, tel 012-6549766/0837223653.
Van Biljon JA, Posbus 716, Fontainebleau 2032, tel 011-7876241/7942159(w)/0834502183.
Van den Berg AS, Posbus 3073, Randgate 1760, tel 0832318417.
Van der Merwe FH, Suite 57, PostNet Privaatsak x1604, Warmbad 0480, tel 0823314701.
Van Jaarsveld GJ, Posbus 6112, Middelburg 1050, tel 013-2825854.
Van Niekerk CJS, Posbus 1933, Rayton 1001, tel 0828550759.
Van Oosten F, Posbus 913, Faerie Glen 0043, tel 012-3616592.
Van Rensburg NJJ, Robinsstraat 55, Waterkloofrif Uitbreiding 2, 0181, tel 012-3472729.
Van Staden BJ, Vogelstraat 3, Selcourt, Springs 1559, tel 011-3632210.
Van Staden GC, Posbus 25375, Monumentpark 0105, tel 012-3468629/0826956376.
Van Staden GJ, Posbus 13, Bray 8620, tel 0200 vra Bray 1121 of 0828903701.
Van Staden GJ, Tamarisklaan 31, Proteapark, Rustenburg 0300; Posbus 21416, Proteapark 0305, tel 014-5331187.
Van Staden PS, Posbus 84, Witrivier 1240, tel 013-7513184/0834178376.
Van Wyk DJC (sr), Posbus 1405, Warmbad/Bela Bela 0480, tel 014-7364119/0845155726/vanwyk@ctec.co.za
Van Wyk PARC, Huis Annie Schilz, Woonstel 8, Zoutpansbergweg 180, Riviera 0084; Posbus 11065, Queenswood 0121, tel 012-3292595.
Viljoen CJ, Posbus 679, Bronkhorstspruit 1020, tel 013-9320508.
Viljoen JA, Posbus 1974, Florida Hills 1716, tel 011-6742965.
Viljoen JH, Posbus 6134, Onverwacht 0557.
Vosloo EP, Posbus 2410, Nylstroom 0510, tel 014-7174601.
Wallis GJ, Posbus 322, Rayton 1001, tel 012-7344187.
Zwarts AJ, Posbus 2127, Margate 4275, tel 039-3174612/0836274766.

MEDIES ONGESKIKTE PREDIKANTE

De Beer JMC, Posbus 4661, Middelburg 1050, tel 013-2454341/chriscas@sabex.com
Erasmus BJ, Suiderstraat 429, Posbus 16528, Pretoria-Noord 0116, tel 012-5462389.
Herbst WJ, Jack Hindonstraat 407, Pretoria-Noord 0182, tel 012-5469035.
Janse van Rensburg CJ, Joubertstraat 66, Posbus 44, Bronkhorstspruit 1020, tel 013-9320224.
Kern HPF, Posbus 1070, Zeerust 2840, sel 0824945347.
Maré NJ, Naomiweg 64, Annlin 0182, tel 0832295767.
McDonald MH, Posbus 663, Brits 0250, tel 0824284904.
Schutte JB, Pittsburgweg 2, Posbus 580, Evander 2280, tel 017-6321892/0825889995.
Schutte S, Dorpstraat 40, Posbus 6, Fochville 2515, tel 018-7712245/0828937738.
Slabbert WJ, Nebusstraat 744A, Faerie Glen 0043, tel 0822964150/0839886105(Ria)/ wjslabbert@cns.co.za
Stoltz DJP, Posbus 717, Tzaneen 0850, tel 015-3075950/0829009079.
Van Aarde AG, Posbus 816, Newlands 0049, tel 012-3614067.
Van Rensburg HJJ, Posbus 19797, Pretoria-Wes 0117, tel 012-3770325.
Van Wyk RDJ, Posbus 53, Koster 2825, tel 014-5432758.

PREDIKANTEWEDUWEES

I Beytel, Posbus 2304, Nylstroom 0510, tel 014-7174833/0829278977.
EF Bierman, Nedholme-woonstel 206, hv Leyds- en Walkerstraat, Sunnyside 0002, tel 012-3433962.
CE Booysen, Hollandstraat 111, Eduanpark, Polokwane 0699, tel 015-2938061.
MC Booysen, Posbus 1549, Marmanet-woonstel 48, Kempton Park 1620, tel 011-9769148.
D Botha, Amot-woonstel Nr 14, Posbus 827, Parys 9585, tel 056-8112650.
MMS Botha, Witfield Park, Eenheid 48, Posbus 13971, Witfield 1467, tel 011-8261590/0823951440.
AMFH Botha, Posbus 45, Swartwater 0622, tel 014-7671554.
E Brandt, Posbus 278, Ermelo 2350.
AJ Breedt, Nassaustraat 22, Afondal Bo, Parow 7500, tel 021-9390273.
G Breedt, Posbus 633, Magalieskruin 0150, tel 012-5482699.
M Buitendag, Posbus 15796, Lynn East 0039, tel 012-3321774.
T Buitenweg, Posbus 1392, Kokanje Aftree-oord, Kokanje 0515, tel 014-7152312.
J Coetzee, Mollerstraat 225, Meyerspark 0184, tel 012-8030756/4286900.
M (Claassens) Nel, Frik Nel Motor en Hersteldiens, Stasieweg 76b, Lyttelton Manor 0157, tel 0827320332.
Z da Silva, Posbus 12191, Hatfield 0028, tel 012-4600775.
M Dreyer, Posbus 9151136, Faerie Glen 0043, tel 012-9911300.
M Dreyer, Simonéstraat 43, De Tijger Estate, De Tijger 7500, tel 021-9390583/0827405486.
MS Dreyer, Van Wyklaan 24, Potchefstroom 2531, tel 018-2946395.
AG (du Plessis) van Schalkwyk, Posbus 283, Haenertsburg 0730, tel 0829234385.
A (de Wet) de Waal, Frieslandlaan 410, Lynnwood 0081, tel 012-3613925.
ACM Engelbrecht, Tamarisk 28, Fredericklaan 1109, Eldoraigne 0157, tel 012-6543604.
CCC Engelbrecht, Rietfonteinweg 64, Glen Marais, Kemptonpark 1619, tel 011-9723600/ 0832300914.
L Fourie, Posbus 945, Brits 0250, tel 012-2525016/0824747994.
B Geertsema, Huis Herfsblaar A316, Queenswood 0186, tel 012-3331935.

MME (Habig) Diamand, Posbus 524, Warmbad 0480, tel 014-7365704/7363124.
E Mans, Odelaan 320, Villieria 0186, tel 012-3290278.
M Marais, Posbus 24122, Gezina 0031, tel 0837566005.
D Oberholzer, Posbus 305, Heidelberg 1441, tel 0827724048.
C Prins, Van Deventerrylaan 150, Wonderboom 0182, tel 012-5675619.
D Smit, Posbus 700, Montanapark 0159, tel 012-5480252.
EJ Smit, Posbus 2097, Montana 0151, tel 012-5481860.
R Smith, Posbus 208, Pretoria 0001, tel 012-5460736.
HC Steenekamp, Renaissance 104, Bela Bela 0480, tel 014-7363071/0824513215.
PH Storm, Ons Herberg Nr 54, Markstraat, Bronkhorstspruit 1020, tel 013-9325667.
L van den Berg, Bergboslaan 405, Pretoria-Noord, tel 012-5655346.
TN van der Westhuizen, Posbus 8397, Centurion 0046, tel 012-6642783.
AC van Rensburg, Connorweg 15, Chase Valley, Pietermaritzburg 3200, tel 033-3948987.
MMJ van Schalkwyk, Posbus 31003, Totiusdal 0134, tel 012-3333225.
E van Staden, Posbus 2040, Nylstroom 0510.
N van Staden, Alfonso-woonstel 203, hv Hertzogstraat en 30ste Laan, Villieria 0186, tel 012-3311424.
JZ van Staden, Posbus 261, Somerset-Wes 7130, tel 021-8517838.
R (van Heerden) Greyling, Maraisstraat 11, Heidelberg 2403, tel 016-3417596.
HI (van Tonder) Rautenbach, Breyerlaan 1282, Waverley 0186, tel 012-3320871/0834389892.
HJ Viljoen, Diamantpark 19, Bronkhorstspruit 1020, tel 013-9320517.
J Visser, Posbus 1404, Sinoville 0129, tel 012-5431632.
A (Willemse) de Jongh, tel 012-6667215.

GETAL PREDIKANTE

Voltydse predikante in gemeentes	209
Predikante in deelversorgingstandplase	35
Predikante in deeltydse standplase	51
Predikante wat benoem is	9
Predikante met besondere opdrag	7
Predikante/proponente wat voltyds verder studeer	1
Predikante in die buiteland	5
Dosente	6
Emeriti (predikante en dosente)	93
Predikante wat medies ongeskik is	13
Beroepafwagtende predikante	34
Predikant met preekvergunning	1
Predikant aan universiteit sonder verbintenis aan 'n gemeente	1
Predikant in diens van die NG Kerk	1
Totaal:	466

VROEëRE & EMERITUSPROFESSORE/ -DOSENTE

JH Greyvenstein, BA, DTheol (Utrecht), (Sutherland 1911), Pretoria 1914, hoogleraar 1917, dekaan Teologiese Fakulteit 1924-1926, emeritaat 1945, oorlede 15 November 1967.

SP Engelbrecht, DTheol (Utrecht), georden 29 Mei 1921, hoogleraar 1921, dekaan Teologiese Fakulteit en Teologiese Fakulteit Afd A 1927-1928, 1930-1956, emeritaat 1956, argivaris 1957, afgetree 1957, oorlede 20 Augustus 1977.

B Gemser, DLitt (Groningen), (Lutjegast 1917), hoogleraar 1926, dekaan Teologiese Fakulteit 1929-1930, emeritaat 1955, oorlede 15 November 1962.

HP Wolmarans, MA, DD (Groningen), georden 8 Julie 1922, Zeerust 1922, Pietersburg 1927, lektor 1935, Boksburg 1937, hoogleraar 1938, dekaan Teologiese Fakulteit Afd A 1957-1959, emeritaat 1958, Johannesburg-Suid 1960, dosent Stoffberg Teologiese Skool 1961, uitgetree 1966, Van Warmelo/Dendron/Vivo 1968, uitgetree 1970, oorlede 1981.

A van Selms, DTheol (Utrecht), (Hansweert 1930, Culemborg 1935), lektor 1938, verlaat Hervormde Kerk 1964, oorlede 1985.

CH Rautenbach, BD, PhD, 1923, georden 22 Januarie 1927, Erasmia 1927, Pretoria 1930, Noordelike Pretoria 1934, dosent 1939, eervol ontslaan 1946 (rektor UP 1948-1970), oorlede 1988.

AS Geyser, MA, DD, georden 16 Augustus 1941, Heilbron en Parys 1941, Noordwestelike Pretoria 1944, hoogleraar 1946, uitgetree 1962, verlaat Hervormde Kerk 1968, oorlede 1985.

BJ Engelbrecht, BA, DTheol (Groningen), georden 18 Februarie 1950, Florida 1950, hoogleraar 1952, dekaan Teologiese Fakulteit Afd A 1970-1987, emeritaat 1988. Allcockstraat 150, Colbyn, Pretoria 0083, tel 012-4305510.

ES Mulder, BA, DTheol (Utrecht), georden 30 Mei 1930, Zwartruggens 1930, Bronkhorstspruit 1931, Springs 1944, Pretoria 1949, Pretoria-Oos 1952, hoogleraar 1956, dekaan Teologiese Fakulteit Afd A 1960-1969, emeritaat 1970, oorlede 1974.

AD Pont, MA, DTheol (Utrecht), georden 15 Oktober 1955, Elsburg 1955, hoogleraar 1957, emeritaat 1992. Posbus 35838, Menlopark 0102, tel 012-8076197/0824688455.

FJ van Zyl, BA, DD, georden 28 Mei 1939, Johannesburg 1939, Standerton 1941, Lydenburg 1948, Springs 1949, Wonderboompoort 1957, hoogleraar 1960, emeritaat 1978, Potchefstroom-Noord 1978, pastorale hulp Weltevreden 1983. Bergseringlaan 437, Posbus 906506, Magalieskruin 0150, tel 012-5675570.

SPJJ van Rensburg, BA, DD, georden 5 Augustus 1932, Eendracht 1933, Randpoort 1942, Potchefstroom 1947, Potchefstroom-Noord 1948, Pretoria 1950, hoogleraar 1963, emeritaat 1972, oorlede 1974.

JG du Plessis, BA, BD, georden 24 Januarie 1960, Trichardtsfontein 1960, dosent Stoffberg Teologiese Skool 1967, oorlede 1968.

JI de Wet, BA, DD, georden 14 Februarie 1951, Melville 1951, Johannesburg-Noord 1951, Krugersdorp-Oos 1958, Pretoria (studenteleraar) 1961, Philadelphia 1964, hoogleraar 1968, oorlede 1983.

JP Oberholzer, MA, DD, georden 11 Februarie 1951, Salisbury cs 1951, Boksburg 1954, Middelburg 1956, Rustenburg 1959, Pretoria 1963, Verwoerdburg 1965, hoogleraar 1971, dekaan Teologiese Fakulteit Afd A 1988-1992, emeritaat 1992. 31ste Laan 282, Villieria, Pretoria 0186; Posbus 11414, Queenswood 0121, tel 012-3335114/jpo@mweb.co.za

PJT Koekemoer, BA, DD, georden 5 Augustus 1950, Pietersburg 1950, Turffontein 1953, Primrose 1955, Pietersburg 1958, Bloemfontein 1960, Rustenburg 1964, Magaliesburg 1967, Potchefstroom-Noord 1968, Potchefstroom-Suid 1977, hoogleraar 1979, emeritaat 1990, pastorale hulp Kampersrus 1990-1992. Villa Deoné nr 3, Meyerstraat 1152, Waverley; Posbus 31322, Totiusdal 0134, tel 012-3323191.

GC Velthuysen, BA (Hons), DD, georden 28 Januarie 1967, Witbank-Suid 1967, Potchefstroom-Studente 1968, Wonderboompoort 1970, Duncanville 1972, Swartkop 1981, hoogleraar 1987, bedank 1988.

DJ Booysen, BA, DD, DD (UNISA), georden 7 Februarie 1959, Chrissiesmeer cs 1959, Carletonville 1962, Primrose-Oos 1966, Edenvale 1968, dosent Stoffberg Teologiese Skool 1969, hoogleraar 1972, dekaan Teologiese Fakulteit UNIN 1985, emeritaat 1997, oorlede 1999.

E Engelbrecht, BA, DD, georden 12 Januarie 1962, Elsburg cs 1962, Elsburg 1963, Waterval Boven cs 1964, Volksrust 1965, Outjo cs 1967, Witbank-Suid 1969, Magaliesburg 1978, Krugersdorp-Noord 1981, lektor 1984, hoogleraar 1986, emeritaat 1997. Fairview Close 3, Milnerton Ridge 7441, tel 021-5511711.

JJ Engelbrecht, BA, DD, georden 22 Februarie 1958, Primrose-Oos 1958, Bloemfontein1964, studeer verder 1968, Zuurfontein 1970, lektor Bybelkunde 1976, hoogleraar 1983, emeritaat 1997, oorlede 2005.

JH Koekemoer, BA, DD, georden 23 Januarie 1960, Turffontein 1960, Bethal 1963, Zuurfontein 1965, Pretoria-Suid 1972, direkteur KITAL 1978, hoogleraar 1987, dekaan Teologiese Fakulteit Afd A 1992, emeritaat 2001. Posbus 2217, Mooinooi 0325, tel 0834509248.

GMM Pelser, BA, DD, georden 23 April 1960, Randfontein 1960, Pretoria-Wes 1962, Voortrekkerhoogte 1966, Philadelphia 1968, hoogleraar 1972, bedank 1989, hertoegelaat 1990, georden 3 Maart 1991, direkteur Sentrum vir Teologie en Diens 1991, Delmas (deelsorg) 1991, hoogleraar 1993, emeritaat 2001. Posbus 2639, Faerie Glen 0043, tel 012-3614698/ 0725156378.

SJ Botha, BA, DD, georden 29 Julie 1961, Primrose 1961, Randpoort 1966, Koedoesrand 1968, Boksburg 1970, Philadelphia 1972, Weermagkapelaan Voortrekkerhoogte 1975, hoogleraar 1980, hoof HTO 1985-1992, hoogleraar UP 1993, emeritaat 2001. Posbus 910-953, Pyramid 0120, tel 012-5459275.

HG van der Westhuizen, BA, DD, georden 6 Januarie 1962, Christiana cs 1962, Vliegepoort 1964, Vryburg 1966, Sannieshof 1970, Rustenburg 1977, hoogleraar 1979, rektor HTO 1992, emeritaat 1997. Goede Hoop, Posbus 4, Pk Piet Plessis 8621, tel 053-9840020/ 0721539106.

MJ du P Beukes, BA, DD, georden 8 Januarie 1966, Vanderbijlpark 1966, Sannieshof cs 1968, Newlands 1969, Zuurfontein 1976, direkteur KITAL 1982, hoogleraar 1989, Villieria (deelsorg) 1999, Brits 1999. Per adres: Ou Rietfonteinwoonstelle 16, 30ste Laan 945, Rietfontein, Pretoria 0084.

AA da Silva, BA, DD, georden 28 Januarie 1967, Johannesburg 1967, Pretoria-Wes 1970, SA Polisiekollege 1977, Wonderboom 1980, bedank 1985, hertoegelaat 1988, Hartebeeshoek (deelsorg) 1988, Witfontein (deelsorg) 1993, Pretoria-Wes (deelsorg) 1996, oorlede 2000.

WC van Wyk, MA, DD, georden 28 Junie 1970, Pretoria-Oos (deelsorg), hoogleraar Semitiese Tale 1 Julie 1971, dekaan Lettere en Wysbegeerte 1 Julie 1983, emeritaat 7 Mei 2000. Machteld Postmus 9, Alexanderstr 372, Brooklyn 0181, tel 012-3467732/0834099160.

LJS Steenkamp, DPhil, BD, georden 27 Januarie 1973, Ogies 1973, Villieria 1977, direkteur KITAL 1989, hoogleraar 1990, direkteur SVTT 1994, Kemptonpark-Noord 2000, Makarios 2000. Dickensonlaan 1366, Waverley, Pretoria 0186, tel 012-3321443(h).

LC Bezuidenhout, BA (Hons), DD, georden 26 November 1978, Voortrekkerhoogte 1978, Suidoos-Witbank 1980, Kensington (deelsorg) 1982, Stellenbosch 1990, lektor Bybelkunde 1993, buiteland 1999.

JH Barkhuizen, DLitt, BD, georden 22 Februarie 1981, Wesmoot (deelsorg) 1981, Hartebeeshoek (deelsorg) 1987, emeritaat 2000. Seaview-rylaan 3159, Bettysbaai 7141; Posbus 251, Bettysbaai 7141, tel 028-2729206/0729522289.

APB Breytenbach, BA (Hons), DD, georden 18 Januarie 1969, Elandspoort 1969, lektor Bybelkunde 1972, hoogleraar 1980, emeritaat 2004, beroepafwagtend. Posbus 11425, Hatfield 0028, tel 012-3481003/0836014862/breyten@ccnet.up.ac.za

PA Geyser, BA, DD, georden 18 Februarie 1968, Pretoria-Suid 1968, Delareyville 1971, Pollakpark-Springs 1974, Noordelike Pretoria 1978, direkteur KITAL 1980, dosent Bybelkunde 1997, hoogleraar 2000, emeritaat 2004, beroepafwagtend. Fremontiastraat 226, Lynnwoodrif 0081, tel 012-3610579/0829268371/pag@ccnet.up.ac.za

AG van Aarde, MA, DD, georden 11 Januarie 1975, Roodepoort 1975, Fonteinedal 1976, lektor Bybelkunde 1980, hoogleraar 1984, siekte-emeritaat 2005. Posbus 816, Newlands 0049, tel 012-474067/avaarde@postino.up.ac.za

DIENSDOENDE DOSENTE

J Buitendag, BA, MCom, DD, georden 27 November 1977, Voortrekkerhoogte 1977, Parkrand 1978, studeer verder 1984, Randburg 1985, SAUK-hoof: Godsdiens 1989, Stellenbosch 1994, medeprofessor 2001, Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria, hoogleraar 2003, adjunkdekaan 2004. Lynnwoodweg, Pretoria, tel 012-4203157(k)/3652219(h)/0825777044/jbuiten@nhk.co.za

TFJ Dreyer, BA, DTheol (Utrecht), georden 20 Junie 1970, Newlands 1970, Noordrand/Krugersdorp-Noord 1971, studeer verder 1973, Noordrand 1975, Weermagkapelaan Voortrekkerhoogte 1976, Hartebeestpoort 1977, hoogleraar 1984, Fakulteit Teologie UP. Posbus 1208, Hartbeespoort 0216, tel 012-4203156(k)/0836606486/theuns.dreyer@up.ac.za

Y Dreyer, BA, ThM, DD, georden 18 Januarie 1981, Fonteinedal 1981, Nelspruit 1982, bedank 1990, hertoegelaat 1994, Nederlandssprekende gemeente 1994, medeprofessor 2000, Fakulteit Teologie UP, hoogleraar 2002. The Village 8, Banburyweg 30, Westdene 2092, tel+faks 011-6734411/0828932104/ydreyer@postino.up.ac.za

PJ van der Merwe, BA (Hons), DD, georden 21 Junie 1970, Premiermyn 1970, Witfontein 1972, hoogleraar 1979, Fakulteit Teologie UP. Dereksteeg 459, Lynnwood, Pretoria 0081, tel 012-3615278/pjvdm@ intekom.co.za

E van Eck, MA, DD, georden 28 April 1985, nasionale diensplig te Voortrekkerhoogte 1983, Fonteinedal 1987, Oos-Moot 1990, medeprofessor 2006, Fakulteit Teologie UP. Vleiloeriewoonstelle 27, Ganelaan, Kilnerpark, Pretoria 0186, tel 012-4203804(w)/3336081(h)/0824132332/ernest.vaneck@up.ac.za

IWC van Wyk, BA (Hons), DD, georden 13 Januarie 1980, Edenvale 1980, studeer verder 1981, Bloemfontein 1984, dosent 1993, HTO, Direkteur AIM 2004. Walterlaan 1239, Waverley, Pretoria 0186, tel 012-3320093(h)/7110444(k)/7110953(faks)/0824484759/hto@mweb.co.za(w)/nvanwyk@yebo.co.za(h).

PM Venter, BA (Hons), DD, georden 28 Januarie 1972, Sasolburg-Suid 1972, Witbank-Suid 1973, Durban 1974, Roodepoort 1976, Zwartkop 1979, lektor 1980, medeprofessor 1982, Fakulteit Teologie UP, hoogleraar 1989. Verdistraat 581, Erasmuskloof; Posbus 914-1530, Wingate Park 0153, tel 012-3477475(h)/4202074(k)/pventer@ccnet.up.ac.za

RINGE (alfabeties)

Bloemfontein 66
Bothaville 91
Brakpan 94
Bronkhorstspruit 81
Chrissiesmeer 113
Dorsland 64
Germiston 60
Heidelberg 51
Heilbron 87
Johannesburg 58
Klerksdorp 98
Krokodilrivier 111
Krugersdorp 56
Laeveld 116
Losberg 73
Lydenburg 108
Maquassi 71
Middelburg 49
Noordelike Natal 110
Noordelike Pretoria 78
Noord-Kaapland 101
Pietermaritzburg 67
Port Elizabeth 120
Potchefstroom 41
Potgietersrus 119
Pretoria 46
Pretoria-Noord 89
Pretoria-Wes 103
Roodepoort 96
Rustenburg 42
Sentraal-Afrika 63
Swellendam 117
Trichardtsfontein 83
Vereeniging 75
Waterberg 85
Wes-Kaapland 69
Zeerust 53
Zoutpansberg 44
Zuurfontein 105

GEMEENTES (alfabeties)

A
Alberton 61
Alberton-Wes 62
Allanridge 92
Amsterdam 115

B
Balfour 53
Barberton 109
Belfast 50
Bellville 70
Benoryn 94
Bergsig (Pretoria) 90
Bethal 114
Bethlehem 88
Bloemfontein 66
Bloemfontein-Wes 67
Bloemhof 72
Boksburg 61
Bosmansrust 71
Bothaville 91
Brackenhurst (Alberton) 62
Brakpan 94
Brakpan-Harmonie 95
Bredasdorp-afdeling 118
Breyten 115
Brits 112
Bronkhorstspruit 81

C
Carletonville 74
Carolina 115
Chrissiesmeer 113
Christiana 73
Coligny 55
Cradock 121
Culembeeck (Roodepoort) 97

D
Declercqville 100
Delareyville 72
Delmas 82
Dendron 45
Derdepoort (Pretoria) 79

Donegal 103
Dordrecht 66
Drie Riviere (Vereeniging) 76
Drie Riviere-Oos (Vereeniging) 78
Dullstroom 49
Duncanville (Vereeniging) 76
Durban 68
Durban-Suid 68

E
Ebenhaézer (Ellisras) 119
Eben Haëzer (Pretoria) 81
Edenvale 106
Eendracht (Leandra) 84
Eikenhof (Johannesburg) 60
Elandspoort (Pretoria) 104
El-Flora 98
Elsburg 61
Empangeni 68
Erasmia (Pretoria) 105
Ermelo 114
Ermelo-Suid 116
Evander 84

G
Gaborone 56
Gerdau 56
Germiston 61
Glencoe 110
Gobabis 64
Goede Hoop (Piet Plessis) 101
Greylingstad 52
Grimbeekpark (Potchefstroom) 42
Groeneweide (Germiston) 63
Grootfontein (Dorsland) 64
Groot Marico 54
Grootvlei (Pretoria) 79

H
Harrismith 88
Hartbeesfontein 99
Hartebeeshoek (Pretoria) 91
Hartebeestpoort (Brits) 113
Hazyview 110
Heidelberg (Tvl) 51
Heilbron 87
Hendrina 115
Hennenman 93
Horison Roodepoort 97

J
Jeffreysbaai 121
Joachim Prinsloo (Northam) 113
Johannesburg 58
Johannesburg-Suid 60
Johannesburg-Wes 59

K
Kaapstad 69
Kampersrus 116
Kathu 102
Kempten 107
Kemptonpark-Oos 107
Kimberley 102
Klerksdorp 98
Klerksdorp-Doringkruin 100
Klerksdorp-Oos Môrester 99
Klerksdorp-Suid 101
Klerksdorp-Wilkoppies 100
Koedoesrand 119
Komatipoort 109
Koornfontein 50
Kosmos 85
Koster 55
Kriel 84
Kroonstad 92
Krugersdorp 56
Krugersdorp-Noord 57
Krugersdorp-Oos 57
Krugersdorp-Wes 57
Kruin (Roodepoort) 98
Kuruman 102

L
Ladysmith 110
Laer Suidkus 68
Laeveld (Duiwelskloof) 116
Leeudoringstad 73
Letsitele 117
Lichtenburg 54
Lichtenburg-Oos 55
Losberg (Fochville) 74
Louis Trichardt 44
Lusaka (Zambië) 63
Lydenburg 108

M
Mafeking 55
Magaliesburg 57
Magaliesmoot (Pretoria) 91
Makarios 107
Makwassie 73
Malelane 109
Marble Hall 50
Marikana 112
Memel 52
Messina 45
Meyerspark (Pretoria) 48
Meyerton 76
Meyerton-Suid 77
Middelburg (Tvl) 49
Middelburg-Noord (Tvl) 51
Midrand 59

Molopo 101
Montana 81
Morgenzon 114
Mosselbaai 118

N
Naboomspruit 86
Namibkus 65
Namib-Suid 65
Nederlandssprekende gemeente (Johannesburg) 60
Nelspruit 109
Newcastle 111
Newlands 96
Nigel 53
Nkana (Zambië) 63
Noordelike Pietersburg 45
Noordelike Pretoria 78
Noordwestelike Pretoria 89
Noordrand 57

O
Odendaalsrus 93
Ogies 82
Olifantsfontein 105
Onverwacht (Ellisras) 120
Oos-Londen 120
Oos-Moot (Pretoria) 80
Oostelike Pietersburg 46
Oranjemund 66
Orkney 99
Otjiwarongo 64
Ottosdal 73
Oudtshoorn 118
Outeniqua 118
Outjo 65

P
Paarl 71
Parkrand (Boksburg) 62
Parys 87
Petrusburg 67
Phalaborwa 117
Philadelphia (Pretoria) 47
Pierneef (Pretoria) 80
Pietermaritzburg 67
Pietersburg 44
Piet Potgieter (Potgietersrus) 120
Piet Retief 114
Pinetown 69
Pongola 115
Poort (Pretoria) 80
Port Elizabeth 120
Postmasburg 103
Potchefstroom 41
Potchefstroom Die Wilge 42
Potchefstroom-Noord 41
Potchefstroom-Studente 42
Potchefstroom-Suid 41
Potgietersrus 119
Premiermyn 83
Pretoria 47
Pretoria-Noord 89
Pretoria-Oos 47
Pretoria-Tuine 90
Pretoria-Wes 104
Primrose 106
Primrose-Oos 106

Q
Queenstown 67

R
Randburg 59
Randfontein Midpark 74
Reitz 89
Richardsbaai 69
Riebeeckstad 94
Rietspruit (Vanderbijlpark) 77
Rietvallei (Pretoria) 48
Roedtan 119
Rooihuiskraal 105
Roossenekal 49
Ruskoppies 112
Rust der Winter (Pienaarsrivier) 85
Rustenburg 43
Rustenburg Jac van Belkum 43
Rustenburg-Kloof 43
Rustenburg-Suid 43
Rustenburg-Tuine 44

S
Sabie 108
Sannieshof 55
Sasolburg 87
Sasolburg-Suid 88
Schoemansdal 113
Schweizer-Reneke 72
Secunda 84
Selcourt 96
Setlaars 121
Silverton 47
Sionshoogte 121
Sionspoort 75
Skiereiland (Wynberg) 70
Sonlandpark (Vereeniging) 77
Springs 94
Springs-Noord 96
Springs-Oos 95
Standerton 52
Steelpoort 110
Stella 102

Stellenbosch 70
St Helena (Welkom) 92
Stilfontein 99
Stilfontein-Wes 100
Stoffberg 50
Strand 71
Suidoos-Witbank 83
Sundra 95
Swartkop 104
Swellendam 117

T
Tarlton 58
Theresapark (Pretoria) 91
Trichardtsfontein (Trichardt) 83
Tsumeb 65
Turffontein 58
Tzaneen 116

U
Upington 103
Utrecht 111

V
Vaalharts 101
Vaalpark (Sasolburg) 89
Vaalwater 86
Vanderbijlpark 75
Vanderbijlpark-Oos 76
Vanderbijlpark-Suid 77
Van der Hoff (Groblersdal) 50
Vanderkloof 103
Van Warmelo (Alldays) 45
Ventersdorp 54
Venterskroon 41
Vereeniging 75
Verwoerdburg 104
Viljoenskroon 93
Villieria 78
Villiers 53
Virginia 92
Vivo 45
Vliegepoort (Thabazimbi) 112
Volksrust 51
Vrede 52
Vredefort 87
Vryburg 101
Vryheid 111

W
Wapadrant (Pretoria) 48
Warmbad 86
Waterberg (Nylstroom) 85
Waterberg-Wes 86
Waterval Boven 108
Welgelegen-Pietersburg 46
Welkom 93
Weltevreden (Johannesburg) 97
Weskus (Vredenburg) 71
Wesmoot (Pretoria) 90
Westonaria 74
Windhoek 65
Witbank 82
Witbank-Noord 83
Witbank-Suid 82
Witfield (Boksburg) 62
Witfontein (Pretoria) 90
Witpoortjie 97
Witrivier 108
Witteberg (Clocolan) 88
Wolmaransstad 72
Wonderboom (Pretoria) 79
Wonderboompoort 79
Wonderboom-Suid 80
Wonderfontein (Oberholzer) 74
Worcester-afdeling 70

Z
Zeerust 53
Zesfontein 95
Zimbabwe 63
Zoutpansberg 46
Zuurfontein (Kempton Park) 106
Zwartruggens 54

GEMEENTES IN RINGSVERBAND

RING VAN POTCHEFSTROOM

Gemeentes: Potchefstroom, Venterskroon, Potchefstroom-Noord, Potchefstroom-Suid, Potchefstroom-Studente, Grimbeekpark, Potchefstroom Die Wilge.

Ringskommissie: voorsitter: ds GJ Smit; **skriba:** ds RA Denton; **ouderlinge:** DJ Smith, D van Breda, H Terblanche.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: ds L Geel; **Ringskomitee vir Erediens:** ds GJ Smit; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds SA Kok; **Ringskomitee vir Ekumene:** ds JJ Steenkamp(jr); **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds RA Denton; **Ringsdiakonale vergadering:** G Engelbrecht.

POTCHEFSTROOM (gestig 26.03.1842)

Sluit in: Middestad.
Kerkgebou: Kerkstraat, Posbus 598, Potchefstroom 2520. Tel+faks 018-2944991/nhkpotch@lantic.net
Predikant: ds WJJ Kok (Willem en Magda), Nieuwestraat 10, Potchefstroom 2531, tel 018-294 4187/0836640058/wilmak@absamail.co.za
Sekretariële beamptes: mev M Gey van Pittius, tel 018-2947151(h); mev R Hattingh, tel 018-293 2672(k)/2944991(k)(faks)/nhkpotch@lantic.net
Skriba en skriba vir registrasie: mev M Kok, tel 0825511846.
Kassier: A Kotzee, tel 018-2977904.
Orrelis: mev S Duvenhage, tel 018-2970908/0825605874.
NHSV-voorsitter: mev M Kok, tel 018-2944187/0825511846.
Lidmaattal: 785 (belydende lede 608).
Eredienstye: 09:30 (somer), 10:00 (winter); 18:30.

VENTERSKROON (gestig 07.07.1888)

Sluit in: Venterskroongebied.
Kerkgebou: Rooderand, Posbus 93, Parys 9585.
Predikant: vakant.
Skriba, kassier en skriba vir registrasie: JA Barnard, tel 056-8181161/0826511904/witkopja@msn.com
Lidmaattal: 584 (belydende lede 484).
Eredienstye: 09:30 elke 1ste en 3de Sondag van die maand.

POTCHEFSTROOM-NOORD (gestig 19.03.1948)

Sluit in: wonings en plase noord van spruit.
Kerkgebou: Presidentstraat 33, Potchefstroom; Posbus 20051, Noordbrug 2522. Tel+faks 018-294 4966/jjd@nhk.co.za
Predikant: ds SA Kok (Schalk), Presidentstraat 33, Potchefstroom 2520, tel 018-2944966/084858 5995/sakok@vharts.co.za
Sekretariële beampte: JFB Coetzee, tel 018-2971539/2944966(k)/0833366212/grace.grobler@absamail.co.za
Skriba: Van Vuuren, tel 018-2977952/0833054910.
Kassiere: mev C van der Merwe, tel 018-2971274; P Fourie, tel 018-2908121.
Skriba vir registrasie: S Fourie, tel 018-2908121.
Orrelis: mev A Viljoen, tel 018-2946746.
NHSV-voorsitter: mev M Kok, tel 018-2944966.
Lidmaattal: 305 (belydende lede 265).
Eredienstye: 09:30 (somer), 10:00 (winter).

POTCHEFSTROOM-SUID (gestig 24.12.1955)

Sluit in: Potchefstroom suidelike woongebied.
Kerkgebou: hv Botha- en Kockstraat, Posbus 372, Potchefstroom 2520. Tel+faks 018-2946871/nhkps@mailbox.do.za

Predikant: ds GJ Smit (Geo en Elize), Kampstraat 84, Potchefstroom 2520, tel+faks 018-2944141/ 0828007342/smit-ep@iafrica.com
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev C McDonald, tel 018-2946871(k)(Di & Do 08:00-12:00)/0836323622.
Skriba: mev I Kruger, tel 0824925847.
Orrelis: mev HM Lindeque, tel 018-2905786(h)/2973929(w).
NHSV-voorsitter: mev E Smit, tel 018-2944141(h)/0822298456.
Lidmaattal: 670 (belydende lede 521).
Eredienstye: 09:30; 09:00 (Desember-skoolvakansie); 18:30 (Woensdae).

POTCHEFSTROOM-STUDENTE (gestig 14.02.1967)

Sluit in: tersiêre inrigtings in Potchefstroom.
Kerkgebou: Silwerstraat 19, Potchefstroom; Posbus 20015, Noordbrug 2522. Tel+faks 018-297 6382/nhstudente@lantic.net
Predikant: ds RA Denton (Rudy en Tersie), Gammalaan 3, Potchefstroom 2531, tel+faks 018-294 3509/0824599710/rudy@nhk.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev HH Denton, tel+faks 018-2976382(k)/08247 54618/nhstudente@lantic.net
Skriba: adv PH Myburgh, tel 0825960694
Kassier: C Pretorius, tel 018-2907720/2947509.
Orrelis: W de Villiërs, tel 0723008376.
Lidmaattal: 584 (belydende lede 550).
Eredienstye: 10:00 en 18:30.

GRIMBEEKPARK (gestig 27.11.1977)

Sluit in: Grimbeekpark, Bailliepark, Mooivalleipark, Van der Hoffpark en plase noordoos.
Kerkgebou: hv Zederberg- en Akasiastraat, Grimbeekpark, Potchefstroom; Posbus 6150, Bailliepark 2526. Tel+faks 018-2906078/grimbeekpark@nhk.co.za
Predikant: ds L Geel (Leon en Marianna), Akasiastraat 7, Grimbeekpark, Potchefstroom 2531, tel+faks 018-2906658/0822575605/lgeel@lantic.net
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev L Grobler, tel 018-2906078(k)(faks)/0836508 443/grimbeekpark@nhk.co.za
Skriba: DJ Smith, tel 018-2905355/0833999001.
Kassier: JJ Steyn, tel 018-2905697/0839239345.
Orrelis: mev M Smith, tel 018-2905355.
NHSV-voorsitter: mev M Geel, tel 018-2906658/0828255651.
Lidmaattal: 593 (belydende lede 463).
Eredienstye: 09:30 en 18:30.

POTCHEFSTROOM DIE WILGE (gestig 08.06.1978)

Sluit in: Miederpark en woongebied oos van Krugerstraat en suid van Jeugdstraat.
Kerkgebou: Waterboklaan 6, Miederpark, Potchefstroom; Posbus 5128, Kockspark 2523. Tel 018-2946520
Predikant: ds JJ Steenkamp (jr) (Jaap en Tharina), Waterboklaan 6, Miederpark, Potchefstroom; Posbus 5128, Kockspark 2523, tel+faks 018-2946550/jaapsteenkamp@nhk.co.za
Skriba: mev Swanepoel, tel 0825590860.
Kassier: me C Viljoen, tel 018-2905018.
Skriba vir registrasie: HR Collins, tel 018-2946710.
Orrelis: WJ Sauer, tel 018-2908343.
NHSV-voorsitter: mev T Steenkamp.
Lidmaattal: 460 (belydende lede 360).
Eredienstye: 09:30 en 18:30.

RING VAN RUSTENBURG

Gemeentes: Rustenburg, Rustenburg-Suid, Rustenburg-Kloof, Rustenburg Jac van Belkum, Rustenburg-Tuine.

Ringskommissie: voorsitter: ds JF van der Merwe; **skriba:** ds TP Möller; **ouderlinge:** P Bolton, DJ Smith, MJ Snyman.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat, Presbiteraat en Erediens: ds CJ Bezuidenhout; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds JF van der Merwe; **Ringskomitee vir Ekumene:** ds AE Dreyer-Krüger; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds TP Möller; **Ringsdiakonale vergadering:** M Wienecke.

RUSTENBURG (gestig 16.11.1850)

Sluit in: Middedorp, woongebied aangrensend tot die klooster, plaasgebiede rondom Pretoriapad tot die Lynrantjies en die Johannesburgpad tot by Noupoortpad, Rustenburg-Noord en Geelhoutpark X4.
Kerkgebou: Fatima Bhayatstraat, Posbus 225, Rustenburg 0300. Tel+faks 014-5928182/nhkruse@telkomsa.net
Predikant: ds JJ van Wyk (Johan en Alida), Rapeport 11, Rustenburg 0299, tel 014-5921779/5928133(faks)/0825774091/vanwyka@mweb.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev M Wienecke, tel 014-5381580(h)/5972392(k)(faks)/0842405494.
Skriba: JFJ la Grange, tel 014-5927329.
Orrelis: mev R Erasmus, tel 014-5923328.
NHSV-voorsitter: mev AC van Wyk, tel 014-5921779.
Lidmaattal: 545 (belydende lede 433).
Eredienstye: 08:00.

RUSTENBURG-SUID (gestig 25.05.1957)

Sluit in: Bodorp, gedeeltes van Cashan en Proteapark.
Kerkgebou: Kockstraat 153, Rustenburg; Posbus 21223, Proteapark 0305. Tel+faks 014-5926900/nhrbsuid@mweb.co.za
Predikante: ds JF van der Merwe (sr) (Hannes en Gerda), Kockstraat 153, Rustenburg 0299, tel+faks 014-5924785/0825751979/hannesvdm@lantic.net; ds AE Dreyer-Krüger (Anet en Frikkie), Posbus 1208, Hartbeespoort 0216, tel 014-5926900/0832761478/anet.dkruger@gwisa.co.za
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: mnr DJ Smith, tel 014-5926900(k)(faks)/0824844955/nhrbsuid@mweb.co.za
Kassier: mev SF Smith/mnr JF Bouwer, tel 014-5921402/5922709/0722430572/0824294948.
Orrelis: me W Els, tel 014-5923500/0834796335.
NHSV-voorsitter: me MG van der Merwe, tel 014-5924785.
Lidmaattal: 1 186 (belydende lede 928).
Eredienstye: 09:00 en 18:30.

RUSTENBURG-KLOOF (gestig 17.09.1975)

Sluit in: Geelhoutpark, Proteapark I, Proteapark II (gedeeltelik), distrik noord tot by Ruighoek en oos tot by Moedwil.
Kerkgebou: Manukalaan 108, Geelhoutpark, Rustenburg; Posbus 20066, Proteapark 0305. Tel+faks 014-5941965/boschrust@mweb.co.za
Predikant: ds PR Prinsloo (Flip en Celia), Manukalaan 114, Geelhoutpark, Rustenburg 0299, tel 014-5941905/0827952072.
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: me E Richter, tel 014-5925308(h)/5941965(k)(faks)/0838006994/boschrust@mweb.co.za
Skriba: JA van der Linde, tel 014-5333750/0836287177.
Kassier: AF Kleinhans, tel 014-5332631/0834552931.
Orrelis: me M Coetzer, tel 014-5333325.
NHSV-voorsitter: me CJS Prinsloo, tel 014-5941905/0722436291.
Lidmaattal: 1 071 (belydende lede 783).
Eredienstye: 09:30 en 18:30.

RUSTENBURG JAC VAN BELKUM (gestig 22.09.1979)

Sluit in: Molenstraat, Benedenstraat, Buitestraat, Boschstraat, Waterval, Klipfontein, Paardekraal en Gevangenisterrein.
Kerkgebou: Van Belkumstraat 29, Postnet Suite 4051, Privaatsak X82323, Rustenburg 0300. Tel 014-5967085/5966247(faks)/cjbezuidenhout@nhk.co.za
Predikant: ds CJ Bezuidenhout (Johan en Ronel), Van Belkumstraat 29, Rustenburg 0299, tel 014-5967085/5966247(faks)/cjbezuidenhout@nhk.co.za
Sekretariële beampte, skriba, kassier en skriba vir registrasie: H Coetzee, tel 014-5967085(k)/5966247(faks)/0833249983.

Orrelis: mev D Mostert, tel 014-5921876.
NHSV-voorsitter: mev R Bezuidenhout, tel 014-5967085.
Lidmaattal: 470 (belydende lede 389).
Eredienstye: 09:00 en 18:30.

RUSTENBURG-TUINE (gestig 14.08.1988)

Sluit in: Safarituine, Proteapark II (gedeeltelik), Cashan IV en X.
Kerkgebou: Cuckoolaan 8, Safarituine, Rustenburg 0299; Posbus 20020, Proteapark 0305. Tel+faks 014-5330297/rtbtuine@worldonline.co.za
Predikant: ds TP Möller (Theo en Hesta), Flaminklaan 1, Safarituine, Posbus 20020, Proteapark 0305, tel 014-533 2102/5330297(faks)/0828215157/rtbtuine@ worldonline.co.za
Sekretariële beamptes: me A Bouwer, tel 014-5929984/0827968828/5330297(k)(faks); me MEW Venter, tel 014-5330297(k)(faks)/0848404453(h)/rtbtuine@worldonline.co.za
Skriba: GP Viljoen, tel 0834692407.
Kassier: MEW Venter, tel 0848404453.
Skriba vir registrasie: me A Bouwer, tel 014-5929984.
Orrelis: dr M Ryan, tel 014-5330204/0827557947.
NHSV-voorsitter: me GW Snyman, tel 014-5922725/0822654130.
Lidmaattal: 1 445 (belydende lede 984).
Eredienstye: 07:30 en 09:30.

RING VAN ZOUTPANSBERG

Gemeentes: Pietersburg, Louis Trichardt, Messina, Van Warmelo, Dendron, Vivo, Noordelike Pietersburg, Oostelike Pietersburg, Welgelegen-Pietersburg, Zoutpansberg.

Ringskommissie: voorsitter: ds PJ Snyders; **skriba:** ds JP du Preez; **ouderlinge:** D Deyzel, JDG Venter, BJ van Niekerk.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat, Presbiteraat en Ekumene: ds PJ Snyders; **Ringskomitee vir Erediens:** ds A Thomas; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds JM Fourie; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds PJ van der Merwe; **Ringskomitee vir Publikasies:** ds JP du Preez; **Ringsdiakonale vergadering:** D Motto-Ros.

PIETERSBURG (gestig 30.04.1852)

Sluit in: Pietersburg, Ivypark, Ivydale, Peninapark, Palmietfontein, Roodepoort, Rietfontein, Eerstegoud, Waterval en Atokia.
Kerkgebou: hv Thabo Mbeki- en Biccardstraat, Posbus 543, Pietersburg 0700. Tel 015-2957792/2953348(faks)/ds.frans@imaginet.co.za
Predikante: di FJC Oosthuizen (Frans) en GWM Oosthuizen (Elmien) (deeltyds) (voltydse SAPD-kapelaan), Thabo Mbekistraat 29A, Pietersburg 0699, tel+faks 015-2953348/ds.frans@imaginet.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: me S de Lange, tel 015-2959053(w)(08:00-12:00)/2957792(k)(14:00-17:00)(Ma&Wo)/015-2953348(faks)/0723257692/ds.frans@imaginet.co.za
Skriba: J Ras, tel 015-2957408.
Kassier: mev EM de Bruin, tel 015-2957589(h)/2956591(w)(08:00-13:00).
Orrelis: mev D van der Walt, tel 015-2915679.
NHSV-voorsitter: ds E Oosthuizen, tel 015-2953348/0843255273.
Lidmaattal: 539 (belydende lede 395).
Eredienstye: 09:00.

LOUIS TRICHARDT (gestig 01.01.1916)

Sluit in: Dorp wes van N1, Schoemansdal, Rushton, Lebig, Rondebosch, Fort Edward, Melkhoutkoppies, Bandolierkop, Maria, Bloekomspoort en Rietvlei.
Kerkgebou: hv Krogh- en Stubbstraat, Posbus 291, Louis Trichardt/Makhado 0920.
Predikant: ds FP Horn (Philip en Hester), Bredastraat 21, Louis Trichardt/Makhado 0920, tel 015-5160550/0832875848.
Skriba: DJ Jansen, tel 015-5164048(h).
Kassier: EJ Pretorius, tel 015-5160739.
Skriba vir registrasie: mev E van der Merwe, tel 0832752875.
Orrelis: mev T Williams, tel 015-5771274.

NHSV-voorsitter: mev HC Horn, tel 015-5160550.
Lidmaattal: 349 (belydende lede 261).
Eredienstye: 08:30 (voorbereiding en Nagmaal 08:00).

MESSINA (gestig 01.05.1918)

Sluit in: Messina en distrik.
Kerkgebou: hv Van Zyl- en Cilliersstraat, Posbus 114, Messina 0900. Tel 015-5342519/5340183 (faks)/james.vanheerden@limpopo.co.za
Predikant: ds JWT van Heerden (James en Marlissa), Cilliersstraat 8, Musina 0900, tel 015-534 2519/0844912519.
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: mev M Weideman, tel 015-5342319/082 2985953.
Kassier: me A Röhrbeck, tel 015-5340987/0829218540.
Orrelis: me L Roos, tel 015-5340042.
NHSV-voorsitter: me M Limbach, tel 0833022132.
Lidmaattal: 391 (belydende lede 260).
Eredienstye: 09:00.

VAN WARMELO (gestig 16.10.1937)

Kerkgebou: Monmouth, Posbus 130, Alldays 0909. Faks 015-5751325/jfwillem@mweb.co.za
Predikant: ds JWT van Heerden (James en Marlissa), Celliersstraat 8, Musina 0900, tel 015-534 2519/0844912519
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: DF Willemse, tel 015-5751276/5751325(faks)/0835640252/jfwillem@mweb.co.za
Kassier: mev CR Willemse, tel 015-5751325/0828744166.
Orrelis: mev R Jansen, tel 015-5751355.
NHSV-voorsitter: mev I Boshoff, tel 015-5751358/65.
Lidmaattal: 144 (belydende lede 113).
Eredienstye: 09:00 (elke 2de en 4de Sondag van die maand).

DENDRON (gestig 30.04.1955)

Sluit in: Dendron
Kerkgebou: Goewermentstraat, Posbus 52, Dendron 0715. Tel 015-5010180/5010037(faks)/chrisb8@absamail.co.za
Predikant: ds JM Fourie (Thys en Lida) (deelsorg), Plot 108, Doornbult, Pietersburg, tel+faks 015-2931680/0834424329/tommy01@mweb.co.za
Sekretariële beampte, skriba, kassier en skriba vir registrasie: CR Botha, tel 015-5010386/293 1680 (faks)/5010180(nie beman)/0829565324/chrisb8@absamail.co.za
Orrelis: mev L Botha, tel 015-5010386/015-5010243 (vra biblioteek).
NHSV-voorsitter: dr HA Fourie, tel 015-2931680.
Lidmaattal: 97 (belydende lede 79).
Eredienstye: 10:00 (Jan); 08:30 (Feb) al om die ander maand.

VIVO (gestig 06.06.1959)

Kerkgebou: Vivo, Posbus 17, Vivo 0924. E-pos soutpan@webmail.co.za
Predikant: ds JM Fourie (Thys en Lida) (deelsorg), Plot 108, Doornbult, Pietersburg, tel+faks 015-2931680/0824424329/tommy01@mweb.co.za
Sekretariële beampte, kassier en orrelis: mev MC McDonald, tel 015-5930059/0829228636/soutpan@webmail.co.za
Skriba en skriba vir registrasie: GF Snyman, tel 015-5930313.
Orrelis: mev MC McDonald, tel 0829228636.
NHSV-voorsitter: mev L Fourie, tel 015-2931680.
Lidmaattal: 88 (belydende lede 60).
Eredienstye: 08:30 of 10:00 alternatiewelik.

NOORDELIKE PIETERSBURG (gestig 01.01.1964)

Sluit in: Ladanna, Soetdoringplotte, Leeukuilplotte, Pelgrimshoopplotte, plase tot by Dighale en plase aangrensend tot Matoks.
Kerkgebou: Buluwayostraat 88, Posbus 33, Ladanna 0704. Tel 015-2930103/flipsnyders@xsinet.co.za

Predikant en skriba vir registrasie: ds PJ Snyders (Flip en Estelle), Buluwayostraat 88, Ladanna 0704, tel 015-2930103/0834467774/flipsnyders@xsinet.co.za
Skriba: A Venter, tel 015-2930966.
Kassier: L Nel, tel 015-2899409(h)/2953333(w).
Orrelis: E Kriel, tel 015-2960337.
NHSV-voorsitter: mev E Snyders, tel 015-2930103.
Lidmaattal: 625 (belydende lede 455).
Eredienstye: 09:00 en 18:00 (geen aanddienste tydens vakansies en langnaweke).

OOSTELIKE PIETERSBURG (gestig 25.08.1967)

Sluit in: Capricorn, Faunapark, Florapark, Môregloed, gedeelte van Sterpark, gedeelte van Oudorp en Myngenoegenplotte.
Kerkgebou: Grimbeekstraat 83, Capricorn; Posbus 1155, Pietersburg 0700. Tel+faks 015-2953619/nhkoos@absamail.co.za
Predikant: ds SP Nolte (Philip en Marline), Betzstraat 82, Capricorn, Pietersburg 0699, tel 015-291 5936/2953619(faks)/0826785964/pnolte@mweb.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev J Siemelink, tel 015-2988188(h)/295 3619(k)(faks)/0762764939/nhkoos@absamail.co.za
Skriba: PJ Greyling, tel 015-2962813.
Orrelis: mev ME Nolte, tel 015-2915936.
NHSV-voorsitter: mev ME Nolte, tel 015-2915936.
Lidmaattal: 743 (belydende lede 550).
Eredienstye: 10:00 en 18:00.

WELGELEGEN-PIETERSBURG (gestig 02.08.1985)

Sluit in: Bendor, Silwerkruin, Môregloed, Hospitaalpark, Welgelegen, Eduanpark, Dalmada, Tweefontein, Baskoppies, Kalkfontein en Onverwacht.
Kerkgebou: Grimbeekstraat 83, Capricorn; Posbus 2836, Pietersburg 0700. Tel+faks 015-295 5464/nhk.welgelegen@absamail.co.za
Predikante: ds A Thomas (André en Jessica), Grimbeekstraat 85, Pietersburg 0699, tel 015-295 8267/2955464(faks)/0832888666/thomasa@xsinet.co.za; ds JP du Preez (Johan en Nandi)(deeltyds)(voltydse SAPD-kapelaan), Execupark 14, Bendorrylaan 132, Polokwane 0699, tel 015-633 1045/2955464(faks)/0835117684/nhk.welgelegen@ absamail.co.za
Sekretariële beampte, skriba, kassier en skriba vir registrasie: mev A Sandrock, tel 015-2955464 (k) (faks)/0723567189/nhk.welgelegen@absamail.co.za
Orrelis: mev B Booysen, tel 0823276453.
NHSV-voorsitter: mev J Thomas, tel 015-2958267.
Lidmaattal: 637 (belydende lede 460).
Eredienstye: 8:00 en 18:00.

ZOUTPANSBERG (gestig 01.11.1998)

Sluit in: Louis Trichardt, Levubu, Sandrivier en Louis Trichardt Lugmagbasis.
Kerkgebou: Stubbstraat 37, Posbus 303, Louis Trichardt 0920. Tel+faks 015-5161229/dspjvdm@lantic.net
Predikant: ds PJ van der Merwe (Piet en Annelize), Posbus 303, Louis Trichardt 0920, tel+faks 015-5160229/0826783537/dspjvdm@lantic.net
Skriba en kassier: B van Niekerk, tel 015-5161814/0826783537.
Skriba vir registrasie: mev A van der Merwe, tel 015-5161229.
Orrelis: mev T Williams, tel 015-5771274.
Lidmaattal: 300 (belydende lede 223).
Eredienstye: 10:00 en 08:30 te Levubu.

RING VAN PRETORIA

Gemeentes: Pretoria, Silverton, Pretoria-Oos, Philadelphia, Meyerspark, Wapadrant, Rietvallei.

Ringskommissie: voorsitter: dr JMG Storm; **skriba:** ds H Herbst; **ouderlinge:** JNR Botha, JCS Oberholzer, CJ van der Merwe.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: ds MJ Slabbert; **Ringskomitee vir**

Erediens: dr EC Kloppers; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds LJ van der Linde; **Ringskomitee vir Ekumene:** prof PA Geyser; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds W Mans.

PRETORIA (gestig 08.09.1855)

Sluit in: Pretoria-middestad, Colbyn, Rietondale, Riviera, Arcadia en Salvokop.

Kerkgebou: Du Toitstraat 169, Pretoria; Posbus 40784, Arcadia 0007. Tel 012-3217580/3219157 (faks)/pretoria@nhk.co.za

Predikante: ds W Mans (Werner en Louise), Wolmaransstraat 123, Jan Niemandpark, tel 012-800 4463/0722243351/bloubulmans@xsinet.co.za; ds LAD Pienaar (Louis en Linda) (benoeming), Arendstraat 17, Rooihuiskraal 0154, tel+faks 012-6610655; ds J Dippenaar (Jackie en Johan) (benoeming), Rooihoutsingel 121, Doornpoort 0017, Posbus 40784, Arcadia 0007, tel 012-5476223/3217580(faks)/0721546772.

Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev AC Joubert, tel 012-3354790/3217580(k)/321 9157(faks)/pretoria@nhk.co.za

Skriba: FD Changuion, tel 012-3436841/0837499281.

Kassier: J Grundling, tel 012-3484808.

Orrelis: mev MF Wolmarans, tel 012-8031830.

NHSV-voorsitter: mev AC Joubert, tel 012-3217580/0849208723.

Lidmaattal: 338 (belydende lede 310).

Eredienstye: 09:00 (kerk en Ons Tuis) en 18:00 (Ons Tuis).

SILVERTON (gestig 20.05.1939)

Sluit in: Silverton, Weavind Park, Lydiana, Val de Grace, Brummeria en Georgeville.

Kerkgebou: hv President- en Fakkelstraat, Posbus 912-149, Silverton 0127. Tel 012-8042807/dinandknol@lantic.net

Predikant: ds J van Immerzeel (Jan en Rika), Fakkelstraat 137, Silverton 0184, tel 012-8040796/073 5062161/janvimmer@absamail.co.za

Sekretariële beampte en kassier: mev JMJ Knol, tel 012-8042507(h)/0726641101/HID@dwaf.gov.za

Skriba: E Knol, tel 012-8042507(h)/3368394(w)/0828095876/HID@dwaf.gov.za

Skriba vir registrasie: DW Sadler, tel 012-8041606/0824973471.

Orrelis: vakant.

NHSV-voorsitter: mev CJE Moolman, tel 012-8048476/0762373011.

Lidmaattal: 414 (belydende lede 356).

Eredienstye: 09:00 en 18:30.

PRETORIA-OOS (gestig 01.11.1952)

Kerkgebou: Delyweg 100, Waterkloofpark, Pretoria; Posbus 36318, Menlopark 0102. Tel 012-460 8441/4604515(faks)/ptaoos@nhk.co.za

Predikante: dr HT van Deventer (Hennie en Magda), Alpineweg 271, Menlopark, Pretoria 0081, tel+faks 012-3613726/0827868448/htvd@worldonline.co.za; ds R van Staden (Beyers) (Rika en Gert) (benoeming), Dadelboomstraat 111, Zwartkop X 4, Centurion 0157, tel+faks 012-6631928/0825639481/rikavstaden@mweb.co.za

Sekretariële beampte: mev D Henry, tel 012-8073050(h)/4608441(k)/4604515(faks)/ptaoos@nhk.co.za

Skriba: R Coertze, tel 012-3620181(h)/0829083368/rcoertze@lcdv.up.ac.za

Kassier: JH Nel, tel 012-8070307.

Skriba vir registrasie: mev S Knoetze, tel 012-3613890/0824110441.

Orrelis: PH van den Bergh, tel 0720413954.

NHSV-voorsitter: mev Z Wessels, tel 012-3488672/0836556389.

Lidmaattal: 802 (belydende lede 685).

Eredienstye: 09:00 en 19:00.

PHILADELPHIA (gestig 30.06.1964)

Kerkgebou: Lynnwoodweg 130, Hillcrest; Posbus 11039, Hatfield 0028. Tel+faks 012-3627237/philadelphia@nhk.co.za

Predikante: ds MJ Slabbert (Martin en Hanlie), Manserstraat 226, Meyerspark 0184, tel 012-803 1626/0826554787/mjslabbert@nhk.co.za; ds M Schutte (Mariaan en Stephan) (deelsorg), Chanbord 904, La Montagne, Pretoria 0184, tel 012-3627237(faks)/0828301039/mbasza@yahoo.com; dr PJ van Staden (Piet en Sussa) (deeltyds), Vierde Straat 37, Menlopark, Pretoria 0081, tel 012-4604115/0722030050/pjvanstaden@nhk.co.za
Sekretariële beampte, skriba vir registrasie en kassier: mev PM Liebenberg, tel 012-3438877(h)/3627237(k)(faks)/0823570584/philadelphia@nhk.co.za
Skriba: M Louw, tel 012-9983459/0827798651.
Orrelis: mev M Schoeman, tel 012-4608179.
NHSV-voorsitter: mev H Slabbert, tel 0832890186.
Lidmaattal: 702 (belydende lede 637).
Eredienstye: 09:30 en 19:00 (geen aanddienste tydens UP-vakansietye).

MEYERSPARK (gestig 30.01.1975)

Sluit in: Silverton x5, Meyerspark, La Montagne, Brummeria, Val de Grace, Murrayfield, Equestria, Lynnwoodrif, Die Wilgers, Wilgerpark, Willow Glen, Wapadrant, Silver Lakes, Zwavelpoort, Mooiplaas.
Kerkgebou: Hoewe 15, Havelockstraat, Wilgerpark, Pretoria; Posbus 912-153, Silverton 0127. Tel 012-8037528/8034426(faks)/nhmeyerspark@intekom.co.za
Predikante: dr JMG Storm (Malan en Adri), Hoewe 15, Havelockstraat, Wilgerpark 0081, tel 012-8037528/8034426(faks)/0833081030/nhmeyerspark@intekom.co.za; ds LJ van der Linde (Louw), Churchlaan 355, Lynnwood, Pretoria 0081; Posbus 14009, Hatfield 0028, tel 012-3615371/0846801500/shine@shine.org.za
Sekretariële beampte: ds W Olivier, tel 012-8037528(k)/8034426(faks)/0824127144/nhmeyerspark@intekom.co.za/tkluyts@intekom.co.za
Skriba: JCS Oberholzer, tel 012-8044893.
Skriba vir registrasie: me B Smit, tel 0829287260.
Kassier: mev F Kluyts, tel 012-8034090/0833108140.
Orrelis: mev G Viljoen, tel 012-8032814.
NHSV-voorsitter: mev A Storm, tel 012-8037528.
Lidmaattal: 985 (belydende lede 837).
Eredienstye: 09:00 en 18:30.

WAPADRANT (gestig 24.06.1984)

Sluit in: Lynnwood Manor, Lynnwood Glen, Garsfontein, Faerie Glen, Waterkloof Glen, Constantiapark, Newlands en Menlyn.
Kerkgebou: Keeshondstraat 546, Posbus 905-1337, Garsfontein 0042. Tel 012-3615016/3486420 (faks)/nhkwapad@intekom.co.za
Predikante: ds JM Delport (Johan en Rina), Pin Oak 46, Moreletapark 0167, tel 3486420(faks)/082 5529481/jmd@nhk.co.za; ds TF Dreyer (jr) (Thomas), Hetmickspark nr 2, Val de Grace, Posbus 905-1337, Garsfontein 0042, tel 012-8040791/3486420(faks)/0825529394/thomas@nhk.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: me C Breedt, tel 012-3615016(k)/3486420 (faks)/0832637231/nhkwapad@intekom.co.za
Skriba: JWB Swanepoel, tel 012-9987963/0826540114.
Orrelis: me T Knobel, tel 012-9984325/3488522.
NHSV-voorsitter: prof R Delport, tel 012-9912575/0722443763.
Lidmaattal: 1 430 (belydende lede 1 077).
Eredienstye: 08:30 en 18:00.

RIETVALLEI (gestig 01.07.1984)

Sluit in: Elarduspark, Rietvalleipark, Erasmuskloof, Moreletapark, Wingatepark, Rietvlei View en Grootfontein.
Kerkgebou: hv Pirokseen-, Serpentine- en Chloritestraat, Elarduspark; Posbus 914-1112, Wingatepark 0153. Tel+faks 012-3453143/nhrietv@cybertrade.co.za
Predikante: ds H Herbst (Heloïse en Pieter), tel 012-4802200/3453143(faks)/0833021828/Sinovich 445, Rietvlei View CE, Posbus 2077, Wingatepark 0153, hherbst@intekom.co.za; dr EC Kloppers (Elsabé) (deeltyds), Shawustraat 27, Pretoriuspark X13; Posbus 101108, Moreleta Plaza 0167,

tel 012-9960431/iksa@absamail.co.za; dr WC Kloppers (Wian) (deeltyds), Shawustraat 27, Pretoriuspark X13, tel 012-9960431/konteks@nhk.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev M van Aarde, tel 012-3453143(k)(faks)(Ma 12:00-14:00, Di-Do 08:00-14:00)/nhrietv@cybertrade.co.za
Skriba: G Kotzé, tel 012-3452915.
Kassier: C Stapelberg, tel 012-9976321.
Orrelis: dr EC Kloppers, tel 012-9960431.
NHSV-voorsitter: mev EM Pieters, tel 012-9931055.
Lidmaattal: 1 030 (belydende lede 726).
Eredienstye: 09:00.

RING VAN MIDDELBURG

Gemeentes: Middelburg, Dullstroom, Roossenekal, Van der Hoff, Belfast, Marble Hall, Stoffberg, Koornfontein, Middelburg-Noord.

Ringskommissie: voorsitter: ds GSC Scheepers; **skriba:** ds NJS Steenekamp; **ouderlinge:** FPJ Boshoff, PR Schoeman, HJ Visser.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: oudl WJJH Scholtz; **Ringskomitee vir Erediens:** ds NJS Steenekamp; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds JJC Koekemoer; **Ringskomitee vir Ekumene:** ds CEC Hertzog; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** dr J Beyers; **Ringsdiakonale vergadering:** L van Wyk.

MIDDELBURG, Tvl (gestig 01.04.1864)

Sluit in: Middelburg, Golfsig, Clubville, Aerorand, Vaalbank, Plaaswyke: Kanhym, Arnot, Rondebosch, Rietfontein, Elandspruit en Draaihoek.
Kerkgebou: hv Bhimy Domone en Helion Ngoyistraat, Posbus 240, Middelburg 1050. Tel+faks 013-2433949/nhgmid@yebo.co.za
Predikante: ds GSC Scheepers (Skip en Susan), Morkelstraat 18, Middelburg 1050, tel 013-243 4036/2433949(faks)/0832362646/skip@nhk.co.za; ds NJS Steenekamp (Nicolaas en Sanet), Francoisstraat 4, Middelburg 1050, tel 013-2825160/2433949(faks)/0732793315/njssteenekamp@xsinet.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev E van Dyk, tel 013-2433949.
Skribas: J Hoogstad, tel 013-2434728/0824183749; N Raubenheimer, tel 013-2441183.
Orreliste: mev T Steyn, tel 013-2441537/0836302151; mev S van Heerden, tel 013-2430939/082 3331065.
NHSV-voorsitter: me SJS Scheepers, tel 013-2434036.
Lidmaattal: 1 657 (belydende lede 1 294).
Eredienstye: 08:00, 09:30 en 18:30.

DULLSTROOM (gestig 02.11.1887)

Sluit in: Dullstroom en omgewing.
Kerkgebou: Gunningstraat, Posbus 60, Dullstroom 1110. Tel 013-2540075.
Predikant: vakant.
Sekretariële beampte en skriba: PJ Pieterse, tel 013-2540075(k)(faks)/0835454787.
Kassier en skriba vir registrasie: mev JH Pieterse, tel 013-2540075(k)(faks).
Orrelis: mev H Bette (aflos), tel 013-2540035(saans).
NHSV-voorsitter: mev JH Pieterse, tel 013-2540075/0721163353.
Lidmaattal: 46 (belydende lede 38).
Eredienstye: 09:00 (Jan-Jun); 10:30 (Jul-Des).

ROOSSENEKAL (gestig 03.05.1919)

Sluit in: Roossenekal, Draaikraal, Tonteldoos, Moddergspruit, Laersdrif en Steelpoortvallei.
Kerkgebou: Hugostraat, Posbus 28, Roossenekal 1066. E-pos nhkroossenekal@webmail.co.za
Predikant: ds ME Beukes (Mariaan) (deeltyds), Posbus 1683, Rayton 1001, tel+faks 012-7344458/0826111773.
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: BNL Lindeque, tel 013-2737129/0826973135.

Kassier: M Gouws, tel 013-2737044/0826652840.
Orrelis: mev SA van Vreden, tel 013-2717096.
NHSV-voorsitter: mev A Truter, tel 013-2737111.
Lidmaattal: 77 (belydende lede 74).
Eredienstye: 09:00 (Jan-Jun); 11:00 (Jul-Des).

VAN DER HOFF (gestig 29.07.1933)

Sluit in: Groblersdal, Loskopdam en distrik.
Kerkgebou: Voortrekkerweg 9, Posbus 9, Groblersdal 0470. Tel+faks 013-2622728/vanderhoff@nhk.co.za
Predikant: dr J Beyers (Jaco en Natasha), Haarhoffstraat 6, Posbus 9, Groblersdal 0470, tel 013-2624266(h)/2622728(k)/0834175803/jbeyers@cybertrade.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: me L Breedt, tel 013-2622728(k)(faks)/2623456/mwdklop@mweb.co.za
Skriba: J Pretorius, tel 013-2626800/0828075654.
Kassier: HM Breedt, tel 013-2623456.
Orrelis: me L Terblanche, tel 013-2622349.
NHSV-voorsitter: mev N Beyers, tel 013-2624226.
Lidmaattal: 777 (belydende lede 595).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

BELFAST (gestig 25.05.1935)

Sluit in: Belfast (dorp en distrik).
Kerkgebou: hv Voortrekker- en MacDonaldstraat, Posbus 80, Belfast 1100. Tel+faks 013-2531601.
Predikant: vakant.
Sekretariële beampte: mev JH Pieterse, tel 013-2531601(k).
Skriba: WJ de Villiers, tel 013-2530162.
Kassier: mev L Prinsloo, tel 013-2467408/0827230207.
Orrelis: me A van Wyk, tel 013-2467440.
NHSV-voorsitter: mev F Kleinhans, tel 013-2717190/0834328008.
Lidmaattal: 338 (belydende lede 237).
Eredienstye: 10:15 (Jan-Jun) en 09:00 (Jul-Des).

MARBLE HALL (gestig 26.05.1944)

Sluit in: Marble Hall.
Kerkgebou: Eerste Laan 180, Posbus 86, Marble Hall 0450. Tel+faks 013-2611028/hervmh@lantic. net
Predikant: ds JJC Koekemoer (Johan en Wilna), Amirillastraat 435, Marble Hall 0450, tel 013-2611277/2611028(faks).
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev M Jacobsohn, tel 0829447740.
Skriba: JC Ehlers, tel 0826929809.
Orrelis: mev D Bezuidenhout, tel 013-2611688.
NHSV-voorsitter: mev W Koekemoer, tel 013-2611277/0722945112.
Lidmaattal: 642 (belydende lede 470).
Eredienstye: 09:00.

STOFFBERG (gestig 08.06.1945)

Sluit in: Stoffberg en Laersdrif.
Kerkgebou: Blinkwater, Stoffberg, Posbus 74, Stoffberg 1056. Tel 0823283297.
Predikant: ds ME Beukes (Mariaan) (deeltyds), Posbus 1683, Rayton 1001, tel+faks 012-7344458/0826111773.
Sekretariële beampte: mev GA Joubert, tel 013-2710015(faks)/0837425811.
Skriba, kassier en skriba vir registrasie: FG Joubert, tel 0825653209.
NHSV-voorsitter: mev L van Wyk, tel 0834422548.
Lidmaattal: 74 (belydende lede 53).
Eredienstye: 11:00 (Jan-Jun); 09:00 (Jul-Des).

KOORNFONTEIN (gestig 27.06.1967)

Sluit in: Koornfontein, Blinkpan, Komati, Schoongesicht, Bank 2, Van Dyksdrift en Goedehoop.

Kerkgebou: Koornfontein-plaas, Posbus 45, Blinkpan 2250. Tel+faks 013-2953012/caston.sch@mweb.co.za
Predikant: ds JJ Viljoen (Johan en Marietjie)(deeltyds), tel 013-6924284(faks)/0823324669/koosmarx@lantic.net
Sekretariële beampte en kassier: mev B Koegelenberg, tel 013-2953012(h)(k)(faks)/0734180754.
Skriba en skriba vir registrasie: EL van der Westhuizen, tel 0829006459.
Orrelis: mev C Rust, tel 013-2953387.
NHSV-voorsitter: mev H Schoeman, tel 013-2953078.
Lidmaattal: 121 (belydende lede 90).
Eredienstye: 09:30.

MIDDELBURG-NOORD (gestig 28.08.1977)

Sluit in: Kanonkop, Dennesig, Middelburg-omgewing, plaaswyke: Bankfontein, Keerom, Kranspoort, Hammerkop en Leeuwklip.
Kerkgebou: hv Vygie- en Akasiastraat; Posbus 444, Middelburg, Tvl 1050. Tel+faks 013-2452011/middelburg-noord@nhk.co.za
Predikant: ds CEC Hertzog (Colin en Annelie), Tamariskstraat 23, Middelburg 1050, tel+faks 013-2451371/0823267312/cechertzog@nhk.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev MH Roos, tel 013-2452011(k)(faks)/0823883234/middelburg-noord@nhk.co.za
Skriba: PR Bouwer, tel 013-2452242/0824177781.
Orrelis: C Venter, tel 013-2479111/0835569554.
NHSV-voorsitter: mev A Hertzog, tel 013-2451371.
Lidmaattal: 1 303 (belydende lede 977).
Eredienstye: 09:30; 19:00 (Sept-Apr); 18:30 (Mei-Aug).

RING VAN HEIDELBERG

Gemeentes: Volksrust, Heidelberg, Vrede, Memel, Standerton, Greylingstad, Nigel, Balfour, Villiers.

Ringskommissie: voorsitter: ds P Buitendag; **skriba:** ds JAP van Tonder; **ouderlinge:** JJ Dreyer, WAS Gouws, JJ Jordaan.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: ds ZC Robberts; **Ringskomitee vir Erediens:** ds A van Zyl (Geyser); **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds GJW van der Merwe; **Ringskomitee vir Ekumene:** ds KD Papp; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds IJ Vogel; **Ringskomitee vir Predikante:** ds JAP van Tonder; **Ringsdiakonale vergadering:** ds M Meyer en EJM McHattie.

VOLKSRUST (gestig 01.04.1861)

Sluit in: Volksrust, Wakkerstroom, Perdekop, Charlestown en Amersfoort.
Kerkgebou: hv Smit- en Monumentstraat, Posbus 265, Volksrust 2470. Tel 017-7355743/buitendagp@telkomsa.net
Predikant: ds P Buitendag (Paul en Hannetjie), Schoonstraat 31, Volksrust 2470, tel 017-7355743/7354697(faks)/0828538900/buitendagp@telkomsa.net
Skriba: CA Smit, tel 017-7300284/0836689882.
Kassier: mev EA Struwig, tel 017-7355765/0825503370.
Skriba vir registrasie: mev MM Oosthuizen, tel 017-7352887/0835023841.
Orrelis: mev GM Smit, tel 017-7352274/0829557038.
NHSV-voorsitter: mev JC Buitendag, tel 017-7355743/0764474210.
Lidmaattal: 393 (belydende lede 301).
Eredienstye: 09:30.

HEIDELBERG (gestig 27.06.1865)

Sluit in: Heidelberg, Rensburg, Jameson Park, Kaydale, Jordaanpark, Overkruin, Bergsig, Spaarwater en plase soos: Dasville, Braklaagte, Driefontein, Dirkmanskop, Elandsfontein, Groenfontein, Kafferskraal en Sandfontein.
Kerkgebou: hv Voortrekker- en Maraisstraat, Posbus 305, Heidelberg 1438. Tel+faks 016-3416725.
Predikante: ds ZC Robberts (Zet en Hester), HF Verwoerdstraat 34, Heidelberg 1438, tel 016-3412384/0823206631; ds IJ Vogel (Jaco en Quenunka), Walkerstraat 95, Rensburg, Heidelberg 1441, tel 016-3496397/3416725(faks)/0827884877/jacov@lantic.net

Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev HS van Heerden, tel 016-3413202(h)/3416725 (k)(faks).
Skriba: mnr PCJ Herbst, tel 016-3417404/0824564687.
Kassier: J Moolman, tel 016-3413151/0823485649.
Orrelis: mev D Els, tel 016-3413715(w)/0829222552.
NHSV-voorsitter: mev H Robberts, tel 016-3412384/0832808953.
Lidmaattal: 857 (belydende lede 661).
Eredienstye: 09:00.

VREDE (gestig 11.03.1905)

Sluit in: Vrede en Warden.
Kerkgebou: hv Van der Lingen- en Fleckstraat, Posbus 220, Vrede 9835. Tel 058-9132046/9131294 (faks)/johanantoinettevz@worldonline.co.za
Predikant: ds A van Zyl (Geyser) (Antoinette en Johan) (deelsorg), Wilhelmplaas, Posbus 220, Vrede 9835, tel 058-9132196/9131294(faks)/0828294976/johanantoinetevz@worldonline.co.za
Sekretariële beampte en skriba: me H Janse van Rensburg, tel 058-9132046/9131294(faks)/0827834816/jgert@xsinet.co.za
Kassier: GF Marx, tel 058-9131684/0835655350.
Skriba vir registrasie: me C Zitzke, tel 058-9132003/0721255372.
Orrelis: mev A Peusschers, tel 058-9131281.
NHSV-voorsitter: ds A van Zyl, tel 058-9132196/0828294976.
Lidmaattal: 159 (belydende lede 113).
Eredienstye: 09:00.

MEMEL (gestig 16.05.1914)

Kerkgebou: hv Voortrekker- en Odendaalstraat, Posbus 15, Memel 2970. Tel 0720331312/058-9132196(faks)/barryc@wol.co.za
Kerkkantoor: tel 0836196704/058-9132196(faks)/barryc@wol.co.za
Predikant: vakant.
Skriba en skriba vir registrasie: HP Holtzhausen, tel 058/9132196(faks)/0720331312/barryc@wol.co.za
Kassier: BR Coetzee, tel 0828511337.
Orrelis: mev W Roux, tel 058-9240667/0829299352.
Lidmaattal: 28 (belydende lede 23).
Eredienstye: 11:00

STANDERTON (gestig 18.06.1915)

Kerkgebou: hv Caledon- en Schwichardstraat, Posbus 274, Standerton 2430. Tel 017-7123270/719 1426(faks)/martin@standerton.com
Predikant: ds M Meyer (Martin en René), Piet Retiefstraat 34, Posbus 3814 Standerton 2430, tel+faks 017-7191426/0823776770/martin@standerton.com
Sekretariële beampte: mev EH Badenhorst, tel 017-7142658(h)/7123270(k)/7191426(faks)/0827892807/martin@standerton.com
Skriba: JAG Holmner, tel 017-7125823(h)/7129600(w)/0827064486.
Kassier: JC van der Merwe, tel 017-7123184/7122278.
Skriba vir registrasie: F Viljoen, tel 017-7121167.
Orrelis: mev H Joubert, tel 0824141285.
NHSV-voorsitter: mev E Viljoen, tel 017-7121167/0832537782.
Lidmaattal: 786 (belydende lede 592).
Eredienstye: 09:30 en 18:00 (geen aanddienste tydens skoolvakansies en winter).

GREYLINGSTAD (gestig 27.05.1944)

Kerkgebou: Bothastraat, Posbus 124, Greylingstad 2415. Tel+faks 017-7780251/jvt@intekom.co.za
Predikant: ds JAP van Tonder (Johans en Zelda), Wesselsstraat 1, Greylingstad 2415, tel+faks 017-7780406/0834530950/jvt@intekom.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mej Y Gericke, tel 017-7780406(k)(faks)(namiddag)/0732476351/jvt@intekom.co.za
Skriba: mev S Pieterse, tel 017-7780158/0829034336.
Kassier: J van Jaarsveld, tel 017-7789120/0824730893.
Orrelis: mej A Drent, tel 017-7789011/0834174994.

NHSV-voorsitter: mev Z van Tonder, tel 017-7780406/0834530960.
Lidmaattal: 148 (belydende lede 117).
Eredienstye: 10:00 (somer); 10:30 (winter).

NIGEL (gestig 12.05.1949)

Sluit in: Nigel en omliggende kleinhoewes en plase.
Kerkgebou: Eeufeeslaan 42, Posbus 182, Nigel 1490. Tel+faks 011-8143155/nhknigel@absamail.co.za
Predikant: ds KD Papp (Kálmán en Leoné), Eeufeeslaan 42, Nigel 1491, tel 011-8143024(h)/814 3155(faks)/0837033773/kdpapp@absamail.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev EMM Pretorius, tel 011-8147967(h)/8143155(k)(faks)(Di-Vr 08:00-13:00)/0720474115/nhknigel@absamail.co.za
Skriba: dr HG Joubert, tel 011-8143431(h)/8122700(w)/0824385863.
Orrelis: mev CJ Jacobs, tel 011-8143562.
NHSV-voorsitter: mev L Papp, tel 011-8192221(h)/0834412327.
Lidmaattal: 733 (belydende lede 572).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

BALFOUR (gestig 26.09.1959)

Sluit in: Balfour, Eskomdorp, Grootvlei en Spieskloof.
Kerkgebou: hv Stuart- en Dyerstraat, Posbus 185, Balfour 2410. Tel+faks 017-7731802.
Predikant: vakant.
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev H Pretorius, tel 017-7730023(w)/082 3399543.
Skriba: H Haasbroek, tel 017-7731026/0827008887.
Orrelis: mev M Rabie, tel 017-7731831.
Lidmaattal: 325 (belydende lede 266).
Eredienstye: 09:30.

VILLIERS (gestig 12.10.1962)

Sluit in: Villiers, Frankfort, Cornelia, Vaalrivier en Leeuspruit.
Kerkgebou: Dirkstraat, Posbus 135, Villiers 9840. Faks 058-8210796/villiers@nhk.co.za
Predikant: ds JAP van Tonder (Johans en Zelda), Wesselsstraat 1, Greylingstad 2415, tel+faks 017-7780406/0834530950/jvt@intekom.co.za
Skriba en skriba vir registrasie: JJ Dreyer, tel 058-8210109(h)/8210796(w)(faks)/0829252635.
Kassier: mev IL Dreyer, tel 058-8210109(h)/8210796(w)/0845147352.
Orrelis: mev J Morkel, tel 058-8211030(w)/0847043284.
NHSV-voorsitter: mev Z van Tonder, tel 017-7780406/0834530960.
Lidmaattal: 181 (belydende lede 135).
Eredienstye: 08:00 (Sept-Apr); 08:45 (Mei-Aug).

RING VAN ZEERUST

Gemeentes: Zeerust, Lichtenburg, Ventersdorp, Zwartruggens, Groot Marico, Mafeking, Koster, Coligny, Sannieshof, Lichtenburg-Oos, Gerdau, Gaborone.

Ringskommissie: voorsitter: ds CJH Steenkamp; **skriba:** ds W van der Merwe; **ouderlinge:** A Herbst, D le Roux, J van der Merwe.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: ds S Visser; **Ringskomitee vir Erediens:** ds GJM Wolmarans; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds CJH Steenkamp; **Ringskomitee vir Kerklike Goedere:** ds RG Lee; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds HT van der Linde; **Ringskomitee vir Kerklike Publikasies:** ds GC Senekal; **Pastorale versorging van predikante en gesinne:** ds CJH Steenkamp; **Ringsdiakonale vergadering:** H de Bruyn.

ZEERUST (gestig 12.06.1871)

Sluit in: Zeerust en omgewing.
Kerkgebou: Kerkstraat 47, Posbus 105, Zeerust 2865. Tel+faks 018-6422623/zeerust@nhk.co.za
Predikant: ds RL van der Westhuizen (Richard en Esmé), Gerrit Maritzstraat 8, Zeerust 2865, tel+faks 018-6421229/0825238199/richard@nhk.co.za

Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev H Coetzee, tel 018-6422623(h)/642 2623(k) (faks)/0835396118/zeerust@nhk.co.za
Skriba: GR Swart, tel 018-6422623/0829248054.
Orrelis: mev E van der Westhuizen, tel 018-6422623/0845138517.
NHSV-voorsitter: mev M (Ria) Kruger, tel 018-6422623/0764247077.
Lidmaattal: 490 (belydende lede 409).
Eredienstye: 09:30.

LICHTENBURG (gestig 10.10.1891)

Kerkgebou: hv Buchanan- en Kerkstraat, Posbus 84, Lichtenburg 2740. Tel 0824612770/018-632 2658(faks)/driesnhk@telkomsa.net
Predikant: ds GC Senekal (Gerrie en Annatjie), Kerkplein, Lichtenburg 2740, tel+faks 018-6322658/ 0825761141/gcsenekal@nhk.co.za
Skriba: D le Roux, tel 018-6322385/0824612770/driesnhk@telkomsa.net
Kassier: W Manders, tel 018-6324830/0761669902.
Skriba vir registrasie: W le Roux, tel 018-6322385/0762782515.
Orrelis: W Nel, tel 0825650602.
NHSV-voorsitter: me A Senekal, tel 018-6322658/0823703601.
Lidmaattal: 957 (belydende lede 710).
Eredienstye: 09:30 (1 September-30 April); 10:00 (1 Mei-31 Augustus).

VENTERSDORP (gestig 21.02.1892)

Sluit in: Ventersdorp en distrik.
Kerkgebou: hv Visser- en Van Riebeeckstraat, Posbus 76, Ventersdorp 2710. Tel+faks 018-264 2245/nhkven@lantic.net
Predikant: ds RG Lee (Renier en Merlé), Cheynestraat 10, Ventersdorp 2710, tel 018-2642236/ 2642245(faks)/0826008647/nhkven@cluesnet.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev H Maree, tel 018-2642245(k) (faks)/0823202309/nhkven@cluesnet.co.za
Skriba: FG Deysel, tel 018-2642466.
Orrelis: me L Esterhuizen.
NHSV-voorsitter: me LM Lee, tel 018-2642236.
Lidmaattal: 410 (belydende lede 347).
Eredienstye: 09:30.

ZWARTRUGGENS (gestig 22.11.1913)

Sluit in: Swartruggens en Brakfontein-omgewing.
Kerkgebou: Brakfontein 278, Distrik Swartruggens; Posbus 6, Swartruggens 2835. Tel+faks 014-5440151.
Predikant: ds WL van der Merwe (Wikus en Annetjie), Posbus 6, Swartruggens 2835, tel 014-5440008(h)/5440151(faks)/0827850592/wikusvdm@lantic.net
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev MC Harmse, tel 014-5440458(h)/ 5440151(k)(faks)/0727767326.
Skriba: N Uys, tel 0832632469.
Orrelis: mev MM Oberholzer, tel 014-5440421.
NHSV-voorsitter: mev AM van der Merwe, tel 014-5440008.
Lidmaattal: 241 (belydende lede 188).
Eredienstye: 09:30.

GROOT MARICO (gestig 19.05.1923)

Sluit in: Groot-Marico en Skuinsdrif.
Kerkgebou: Wonderfontein, Posbus 87, Groot-Marico 2850. Tel +faks 014-5030023.
Predikant: ds HT van der Linde (Hennie en Michelle), Wonderfontein, Posbus 169, Groot-Marico 2850, tel 014-5030023/0828964707/hennievdlinde@xsinet.co.za
Sekretariële beampte en skriba: mev A Herbst, tel 014-5030059/5030023(k)(faks)/0834560930.
Kassier en skriba vir registrasie: mev R Grobler, tel 014252 vra 4311(h)/0722009300.
Orrelis: mev R Marks, tel 018-6423333/0829469259.
NHSV-voorsitter: mev M van der Linde, tel 014-5030023.
Lidmaattal: 390 (belydende lede 305).
Eredienstye: 10:00.

MAFEKING (gestig 27.07.1929)

Sluit in: Rooigrond, Buhrmansdrif, Slurry, Mareetsane, Uplands, Mmabatho en Mafikeng.

Kerkgebou: hv Nelson Mandela-rylaan en Hatchardstraat, Posbus 248, Mafikeng 2745. Tel 018-3814148/3815132/cassteen@intekom.co.za
Predikant: ds CJH Steenkamp (Casper en Andrea) (deelsorg), Jakarandalaan 4, Rivierapark, Mafikeng 2745, tel+faks 018-3815132/0827574330/cassteen@intekom.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev M Redelinghuys, tel 018-3813210(k)/3815132 (faks)/0828251913/cassteen@intekom.co.za
Skriba: P van der Merwe, tel 018-6430728/6448100/0828251913.
Kassier: mev H van der Merwe, tel 018-6430728(h)/3811315(w)/0846601944.
Orrelis: me H Meijer, tel 0832875953/018-3814732(k).
Lidmaattal: 273 (belydende lede 190).
Eredienstye: 09:00.

KOSTER (gestig 24.02.1945)

Sluit in: Koster en Derby.

Kerkgebou: Sauerstraat, Posbus 113, Koster 0348.
Predikant: ds EC Eckard (Eddie en Ronelle), Noordstraat 38, Koster 0348, tel 014-5432305/ececkard@lantic.net
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: JA Young, tel 014-5432642.
Kassier: L Bouwer, tel 0825337399.
Skriba: DF Kloppers, tel 014-5439011/0836280612
Orrelis: mev W Evert, tel 014-5432305.
NHSV-voorsitter: ds R Eckard.
Lidmaattal: 550 (belydende lede 439).
Eredienstye: 09:30.

COLIGNY (gestig 15.09.1951)

Sluit in: Coligny, Bodenstein, Putfontein, Halfpad, Oppaslaagte en Brakpan.

Kerkgebou: hv Mark- en Edwardstraat, Posbus 116, Coligny 2725.
Predikant: ds GJM Wolmarans (Gawie en Marietjie) (deeltyds), Wesstraat 2, Coligny 2725, tel+faks 018-6731159/0828533053/gjmwol@yahoo.com
Sekretariële beampte en skriba: HC Rademeyer, tel 018-6731438/0849609377.
Skriba vir registrasie: M le Grange, tel 0731712528.
Kassier: H Seymore, tel 018-6731275.
Orrelis: mev E Vorster, tel 018-6731763/0842086534.
NHSV-voorsitter: mev M Wolmarans, tel 018-6731159/0823458393.
Lidmaattal: 144 (belydende lede 110).
Eredienstye: 11:00 (Jan-Jun) en 09:00 (Jul-Des).

SANNIESHOF (gestig 23.04.1955)

Sluit in: Sannieshof, Biesiesvlei en Vermaas.

Kerkgebou: Kerkstraat 12, Posbus 165, Sannieshof 2760. Tel+faks 018-6830426.
Predikant: ds AV van Staden (Antonie en Gretha), Kerkstraat 10, Sannieshof 2760, tel 018-6830051/6830426(faks)/0825766355/avvanstaden@nhk.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: JF Janse van Rensburg, tel 018-6830362/0835228379.
Skriba: J von Moltke, tel 018-6830069/0837740147.
Orrelis: mev P von Moltke, tel 018-6830069/0827740132.
NHSV-voorsitter: mev G van Staden, tel 018-6830051/0824459646.
Lidmaattal: 283 (belydende lede 216).
Eredienstye: 09:30 (Sept - April); 10:00 (Mei - Augustus).

LICHTENBURG-OOS (gestig 13.09.1958)

Sluit in: Burgersdorp.

Kerkgebou: hv 7de Laan en 5de Straat, Burgersdorp; Posbus 10027, Lichtenburg 2741. Tel 018-632 6302/6323493(faks)/lichtenburgoos@nhk.co.za
Predikant: ds S Visser (Faan en Hanlie), 7de Laan 24, Lichtenburg 2741, tel+faks 018-6323493/0846458263/svisser@nhk.co.za

Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev ME Steinman, tel 018-6322564(h)/6326302(k)(Ma, Wo, Vr 08:00-13:00)/018-6326302(faks)/0767161408/nhltxoos@nhk.co.za
Skriba: S Steinman, tel 0767161410.
Orrelis: mev I Erasmus, tel 018-6323854/0827961000.
NHSV-voorsitter: mev H Visser, tel 018-6323493/0829595600.
Lidmaattal: 538 (belydende lede 397).
Eredienstye: 09:00 (Sept-Apr); 10:00 (Mei-Aug) en 18:00 (1ste en 3de Sondag in skoolkwartale).

GERDAU (gestig 01.09.1962)

Sluit in: Gerdau, Bospoort, Leliespan en Vermaas.
Kerkgebou: Middelbult, Posbus 18, Gerdau 2729. E-pos brenmar@lantic.net
Predikant: ds GJM Wolmarans (Gawie en Marietjie) (deeltyds), Wesstraat 2, Coligny 2725, tel+faks 018-6731159/0828533053/gjmwol@yahoo.com
Skriba: J du W Steyn, tel 018-5710425/0829784611.
Kassier: mev M Kilbourn, tel 018-6730649.
Skriba vir registrasie: HF Snyman, tel 018-6730655/0826782588.
NHSV-voorsitter: mev MA Wolmarans, tel 018-6731159/0823458393.
Lidmaattal: 96 (belydende lede 58).
Eredienstye: 09:00 (Jan-Jun) en 11:00 (Jul-Des).

GABORONE (gestig 15.01.1995)

Sluit in: Gaborone en Phakalane.
Kerkgebou: Phakalane, Gaborone; PO Box 404155, Broadhurst, Gaborone, Botswana. Tel 09267-3903129/nhk2gabs@info.bw
Predikant: ds LS van Rooyen (Lammert en Thea), PO Box 404155, Broadhurst, Gaborone, Botswana, tel 09267-3937704/092679-71307197(sel)/nhk_gabs@info.bw
Sekretariële beampte en kassier: mev S Mostert, tel 09267-3903129(h)(k)/09267-71453499(sel)/nhk2gabs@info.bw
Skriba en skriba vir registrasie: mev M de Wet, tel 09267-718724727.
Orrelis: mev S Steenkamp, tel 09267-7123770.
Lidmaattal: 311 (belydende lede 197).
Eredienstye: 09:00.

RING VAN KRUGERSDORP

Gemeentes: Krugersdorp, Krugersdorp-Wes, Magaliesburg, Krugersdorp-Oos, Krugersdorp-Noord, Noordrand, Tarlton.

Ringskommissie: voorsitter: ds HN Kloppers; **skriba:** ds H Delport; **ouderlinge:** FP Viljoen, PP Vorster, MF Pretorius (jr).

Voorsitter van: Ringskomitee vir Presbiteraat: ds HN Kloppers; **Ringskomitee vir Pastoraat en Erediens:** ds HA Retief; **Ringskomitee vir Huwelik, Gesin en Opvoeding:** ds WA Botha; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds DA van Rooyen; **Ringskomitee vir Bybelverspreiding:** ds A Kloppers; **Ringskomitee vir Ekumene en Kategese:** ds WA Botha; **Ringskomitee vir Kerklike Publikasies:** ds DA van Rooyen; **Ringskomitee vir Kerklike Goedere:** oudl PP Vorster; **Ringskomitee vir Barmhartigheid:** ds JPJ Fourie.

KRUGERSDORP (gestig 01.11.1891)

Sluit in: Quelleriepark, Dan Pienaarville, Krugersdorp-Noord, Burgershoop, West Village en Kromdraai.
Kerkgebou: hv President- en Krugerstraat, Posbus 482, Krugersdorp 1740.
Predikant: ds WA Botha (Willie en Tania), Wishartstraat 61, Quelleriepark, tel+faks 011-9535590/0827863458/wbot@absamail.co.za
Sekretariële beampte: 011-6655176.
Skriba: WA Redelinghuys, tel 011-9531648/0836313897/htsnd@lantic.net
Kassier: T Smith, tel 011-6652072.
Skriba vir registrasie: me E Möller, tel 011-6655176.
NHSV-voorsitter: me CC Verreyne, tel 011-6603803/0726128653.
Lidmaattal: 577 (belydende lede 466).
Eredienstye: 10:30 en 18:00.

KRUGERSDORP-WES (gestig 20.04.1942)

Sluit in: Oatlandsplotte, Boltonia, Agavia en Krugersdorp-Wes.
Kerkgebou: Rustenburgweg 111, Posbus 5015, Krugersdorp-Wes 1742.
Predikant: ds DA van Rooyen (Dirk en Caroline) (deelsorg), Rustenburgweg 111, Krugersdorp-Wes 1739, tel 011-6654306/0824953121/davanrooyen@mweb.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev M Meyer, tel 011-9531440(h)/9535213(k).
Skriba: DSF Harmse, tel 011-6605510.
Orrelis: S Opperman, tel 011-6935432.
NHSV-voorsitter: mev M Bronkhorst, tel 011-6607042.
Lidmaattal: 404 (belydende lede 299).
Eredienstye: 09:00.

MAGALIESBURG (gestig 06.06.1953)

Sluit in: Plase en woongebiede rondom Magaliesburg.
Kerkgebou: Kosterweg, Posbus 115, Magaliesburg 1791.
Kerkkantoor: faks 014-5771067(vra vir fakslyn)/rbreet@mweb.co.za
Predikant: di H Delport (Hein) en M Delport (Mariaan) (deeltyds), Kosterweg, Magaliesburg 1791, tel 014-5771434/0823417205/0836084350/mariaan@lantic.net
Skriba en skriba vir registrasie: R Breet, tel+faks 014-5771067/0762973151/rbreet@mweb.co.za
Kassier: P Breet, tel 014-5771067/0833833664.
Orrelis: mev S Meintjes, tel 0729451564.
NHSV-voorsitter: mev M Delport, tel 014-5771434/0836084350.
Lidmaattal: 473 (belydende lede 359).
Eredienstye: 09:30.

KRUGERSDORP-OOS (gestig 06.11.1954)

Sluit in: Luipaardsvlei, Wentworthpark, Monument, Noordheuwel, Kenmare, Rangeview en Silverfields.
Kerkgebou: hv Gerrit Maritzrylaan en Delareylaan, Monument; Posbus 314, Krugersdorp 1740.
Predikante: di HN Kloppers (Hein) en A Kloppers (Anna-Marie) (deeltyds), Piet Retieflaan 56, Noordheuwel, Krugersdorp 1739, tel 011-9541360/0824583078/0825616099/hnkloppers@nhk.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev M Erasmus, tel 011-9541350(k)(faks)/0824301144/krugersdorpoos@nhk.co.za
Skriba: DJR Malan, tel 011-9542891/0834547895.
Orrelis: mev D Viljoen, tel 011-6651478/0824427536.
NHSV-voorsitter: ds A Kloppers, tel 011-9541360.
Lidmaattal: 996 (belydende lede 813).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

KRUGERSDORP-NOORD (gestig 21.06.1964)

Sluit in: Krugersdorp-Sentraal, Krugersdorp-Noord, Rant en Dal, Chancliff, Protearif en Oaktree.
Kerkgebou: hv President- en Krugerstraat, Krugersdorp; Posbus 264, Rant en Dal 1751.
Predikant: ds JPJ Fourie (Kalla en Marita), Bodensteinstraat 23, Krugersdorp-Noord 1741, tel 011-9531402/0722781456/nhsvkrugd-noord@nhk.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: vakant.
Skriba: PJP van Zyl, tel 011-6605442/0829258126.
Kassier: PM van der Merwe, tel 011-9535444/0824978392.
Orrelis en NHSV-voorsitter: me ME Fourie, tel 011-9531402/0824862420.
Lidmaattal: 495 (belydende lede 407).
Eredienstye: 08:30 en 18:00.

NOORDRAND (gestig 01.09.1966)

Sluit in: Witkoppen, Chartwell, Fourways, Dainfern, Bloubosrand, Laezonia, Farmall, Lanseria, Broederstroom, Nooitgedacht, Muldersdrift, Honeydew, Sonnedal, Featherbrook, Pinehaven, Roodekrans, Ruimsig, Amarosa en Honingklip.
Kerkgebou: Nooitgedacht 88, Posbus 111, Muldersdrift 1747.
Predikant: ds HA Retief (Hennie en Lorraine) (deeltyds), Nooitgedacht, Posbus 111, Muldersdrift 1747, tel 011-7081916/0837597571/nhknoordrand@absamail.co.za

Sekretariële beampte: mev A du Plessis, tel 011-7083906/nhknoordrand@absamail.co.za
Skriba: MF Pretorius (jr), tel 011-9570240/0825623740.
Kassier: LM Coetzee, tel 0832808056.
Skriba vir registrasie: FAJ van Heerden, tel 011-4601928/0836727689.
Orrelis en NHSV-voorsitter: mev H Pretorius, tel 011-4601728/0825027597.
Lidmaattal: 228 (belydende lede 191).
Erediensttye: 09:30.

TARLTON (gestig 23.09.1973)

Sluit in: Tarlton, Brandvlei, Eljeesee, Waterval, Beckedan en Vlakplaas.
Kerkgebou: Rustenburgweg, Plot 160, Vlakplaas; Posbus 314, Tarlton 1749.
Predikant: ds JJ Greyling (Johan en Elizabeth) (deelsorg), Rustenburgweg, Plot 160, Vlakplaas 1749, tel+faks 011-9521015/ 0833022787/jjgreyling@isat.co.za
Sekretariële beampte en skriba: mej A Koegelenberg, tel 011-6603005/0823922626/annelize@idws.co.za
Kassier: mev H Oosthuizen, tel 011-9533033/0728146986.
Skriba vir registrasie: L Smith, tel 011-9521470/9522888 (faks).
Orrelis: AM Roux, tel 011-9522959/0823353247.
Lidmaattal: 170 (belydende lede 135).
Erediensttye: 08:30.

RING VAN JOHANNESBURG

Gemeentes: Johannesburg, Turffontein, Midrand, Johannesburg-Wes, Randburg, Eikenhof, Johannesburg-Suid, Nederlandssprekende gemeente.

Ringskommissie: voorsitter: dr AJ Groenewald; **skriba:** dr J Groenewald; **ouderlinge:** H de Lange, AJ McNaughton, BG Willemse.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: ds JPJ Wagenaar; **Ringskomitee vir Erediens:** ds JC Marnewick; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds CJA Simpson; **Ringskomitee vir Ekumene:** ds DF Oosthuizen (Fourie); **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds AW Kleynhans; **Ringsdiakonale vergadering:** C Clifton.

JOHANNESBURG (gestig 26.02.1895)

Sluit in: Brixton, Crosby, Langlaagte-Noord, Mayfair, Mayfair-Wes, Pageview, Jan Hofmeyer, Hursthill, Homestead Park en Vrededorp.
Kerkgebou: hv Hull- en Tweede Straat, Vrededorp, Johannesburg; Posbus 96744, Brixton 2019. Tel 0829360376/011-8882595(faks)/johannesburg@nhk.co.za
Predikant: ds JC Marnewick (Johann en Anri), Langenhovenstraat 13, Montgomerypark 2195, tel 011-8882595/6741248(faks)/0826286077/marnewick@nhk.co.za
Sekretariële beampte, skriba, kassier en skriba vir registrasie: mev CWGF Wheeler, tel 011-8377374(h)/3309472(w)/0829360376/johannesburg@nhk.co.za
Orrelis: I Wagner, tel 0823419379.
NHSV-voorsitter: mev A Marnewick, tel 011-8882595.
Lidmaattal: 152 (belydende lede 130).
Erediensttye: 09:00.

TURFFONTEIN (gestig 15.05.1929)

Sluit in: Bellavista, Bassonia, Booysens, Chrisville, Crown Gardens, Evans Park, Forest Hill, Glenanda, Glenvista, Haddon, Kenilworth, Oakdene, Reuven, Ridgeway, Robertsham, Southdale, Townsview en Turffontein.
Kerkgebou: hv President- en Biccardstraat, Turffontein; Posbus 38042, Booysens 2016. Faks 011-6823456.
Predikant: ds CJ van Wyk (CJ en Retha), Dannystraat 30, Glenvista 2091, tel+faks 011-6823456/0828982345/cjvwyk@netactive.co.za
Skriba: mev M Labuschagne, tel 011-9434740/0844430976.
Kassier en skriba vir registrasie: TJ van Nugteren, tel 011-6804794.
Orrelis: mev HD van der Westhuizen, tel 011-4324228.
NHSV-voorsitter: mev R van Wyk, tel 011-6823456.
Lidmaattal: 435 (belydende lede 358).
Erediensttye: 09:00.

MIDRAND (gestig 01.01.1931)

Sluit in: Midrand, Sandton, Blue Hills, Halfway Gardens, Vorna Valley, Rivonia, Kyalami, Sunninghill, Paulshof, Lonehill, Halfway House, Buccleuch, Noordwyk en Leeukop.

Kerkgebou: 11de Straat, Erand Gardens, Midrand; Posbus 7992, Halfway House 1685. Tel+faks 011-4682711/2/midrand@nhk.co.za
Predikant: dr AJ Groenewald (André en Jonanda) (deelsorg), Elizabeth Frystraat 16, Vorna Valley 1618, tel+faks 011-3159259/0823367554/groenies2@absamail.co.za
Sekretariële beampte en kassier: N van Huyssteen, tel 011-4682711/0825589629.
Skriba: mev C Lines, tel 0828257650.
Skriba vir registrasie: N van Huyssteen, tel 011-4682711/0825589629.
Orrelis: me A Cornelius, tel 011-3161290/0823755214.
Lidmaattal: 102 (belydende lede 75).
Eredienstye: 08:30.

JOHANNESBURG-WES (gestig 25.02.1942)

Sluit in: Westdene, Triomf, Linden, Montgomery Park en Aucklandpark.

Kerkgebou: Tenbystraat-Suid, Westdene, Johannesburg; Posbus 29069, Melville 2109. Tel 011-673 9784/4775669(faks).
Predikante: ds JPJ Wagenaar (Johan en Marie), Strelitzia 19, Zebrinalaan, Helderkruin, Roodepoort 1724, tel 011-7646378/0737891885/jpjwagenaar@worldonline.co.za; dr J Groenewald (Jonanda en André) (studente) (deelsorg), Elizabeth Frylaan 16, Vorna Valley, Midrand 1685; tel 011-3154534/8053571(faks)/0824903671/jonandagroenewald@yahoo.com
Sekretariële beampte en skriba: PNH Bester, tel 011-6734347(h)/6739784(k)/4775669(faks)/0832415002/paumar@absa.co.za
Kassier: Anina Nel, tel 011-6730850/0829224696.
Skriba vir registrasie: mev C Heyneke, tel 011-4771689.
Orrelis: R van Graan, tel 0829032418.
NHSV-voorsitter: mev M Wagenaar, tel 011-4775669/0833099870.
Lidmaattal: 447 (belydende lede 427).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

RANDBURG (gestig 10.05.1947)

Sluit in: Aldara Park, Benmore Gardens, Berario, Blackheath, Blairgowrie, Bordeaux, Boskruin, Brianbrink, Bromhof, Bryanston en uitbreidings (noordwes van Mainweg), Craighall Park, Cresta, Darren Wood, Douglasdale, Dunkeld, Dunkeld-Wes, Epsom Downs, Ferndale, Fontainebleau, Fourways (suid van Witkoppenweg), Golden Harvest, Hurlingham, Hyde Park, Johannesburg-Noord, Jukskeipark, Kelland, Kensington B, Linden-uitbreiding, Lyme Park X 4, Malanshof, Moret, Northcliff, North Riding, Northwold, Olivedale, Parkmore, Pine Park, Presidentrif, Randpark, Randparkrif en uitbreidings, River Club, Robin Acres, Robindale, Robin Hills, Ruiterhof, Sandhurst, Sandown, Sandton (suidoos van Bryanstonweg), Sharonlea, Sonneglans, Sundowner, Valeriedene, Windsor Glen, Windsor-Oos en Windsor-Wes.

Kerkgebou: Kerklaan 1, Ferndale; Posbus 39, Randburg 2125. Tel 011-7874983/7874568(faks)/Tony.Simpson@nhk-randburg.org
Predikante: ds CJA Simpson (Tony en Wallie), Weslaan 300, Ferndale, Randburg 2194; Posbus 384, Ferndale 2160, tel 011-7873020/7874568(faks)/0827814406/Tony.Simpson@nhk-randburg.org; ds DF Oosthuizen (Dedré en Dries) (deeltyds), Longlaan 507, Ferndale, Posbus 2051, Sunninghill 2157, tel 011-7917414/0845116013/doosthuizen@wol.co.za; vakant.
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev E Rawlins, tel 011-7874983(k)/7894568(faks)/nhkrburg@mweb.co.za
Skriba: ADW Wolmarans, tel 011-7874983.
Kassier: P Fourie, tel 011-7874983.
Orrelis: mnr E Ferreira, tel 0828859845.
NHSV-voorsitter: mev W Simpson, tel 011-7873020.
Lidmaattal: 783 (belydende lede 643).
Eredienstye: 09:00.

EIKENHOF (gestig 09.01.1954)

Sluit in: Kiblerpark, Eikenhof, Walkerville, Allewynspoort, Meredale, Mondeor, Suideroord, Glenvista, Mulbarton, Glenanda, Bassonia, Robertsham, Rispark, Comptonville, Van Wyksrus, Ridgeway, Liefde en Vrede, Naturena, Brackenhurst en Mayfieldpark.

Kerkgebou: Du Toitstraat 18, Posbus 990543, Kiblerpark 2053. Tel+faks 011-9432316/eikenhof@nhk.co.za

Predikant: ds WA Strydom (Willie en Erika), Pietersensingel 4, Kiblerpark 2091, tel 011-9431272/9432101(faks)/0828818068/wstrydom@icon.co.za

Sekretariële beampte kassier en orrelis: mev SE van der Walt, tel 011-9432316(k)(faks)/9431492/eikenhof@nhk.co.za

Skriba: GPJ Labuschagne, tel 011-9434050.

NHSV-voorsitter: mev E Strydom, tel 011-9431272.

Lidmaattal: 445 (belydende lede 358).

Eredienstye: 09:00.

JOHANNESBURG-SUID (gestig 13.11.1954)

Sluit in: Rewlatch, Linmeyer, The Hill, Rosettenville, Bassonia, Rose Acres, Moffatview, Unigray, Suidheuwels, Risana, Tulisapark, Elandspark, Kensington, Oakdene, Rosherville, Malvern, Jeppe, Regent's Park en La Rochelle.

Kerkgebou: Shirleystraat 15+17, Rewlatch; Posbus 164, Rosettenville 2130. Faks 011-6132680/vdwesthuizen@absamail.co.za

Predikant: ds GFJ Beukes (Gert) (deeltyds), 12de Laan 639, Gezina 0084, tel 0837260114.

Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: me SL van der Westhuizen, tel 011-6132680 (faks)/0824635323/vdwesthuizen@absamail.co.za

Skriba: G van der Westhuizen, tel 011-6132680/0824635323.

Orrelis: S Pretorius, tel 011-8644143.

NHSV-voorsitter: me Y van der Linde, tel 011-6133481.

Lidmaattal: 208 (belydende lede 165).

Eredienstye: 08:45.

NEDERLANDSSPREKENDE GEMEENTE (gestig 05.02.1958)

Sluit in: Die hele Witwatersrand en Centurion.

Kerkgebou: Sherborneweg 3, Parktown, Johannesburg; Etonweg 4, Parktown 2193. Tel 011-726 1409/yolanda.dreyer@up.ac.za

Predikant: vakant.

Sekretariële beampte: me A Blaauwhof-Smit, tel 011-7261409(k)(Di 09:00-12:00).

Skriba en skriba vir registrasie: mev AD de Jong, tel 011-8684777(h).

Kassier: M van Wieringen, tel 011-4429696(h).

Orrelis: R Steinmann, tel 011-7262270(h).

Lidmaattal: 171 (belydende lede 133).

Eredienstye: 10:00.

RING VAN GERMISTON

Gemeentes: Germiston, Boksburg, Alberton, Elsburg, Alberton-Wes, Parkrand, Witfield, Brackenhurst, Groeneweide.

Ringskommissie: voorsitter: ds PB Viljoen; **skriba:** ds JR Kramer; **ouderlinge:** HFC Breytenbach, CJH Harmse, AI Kolver.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: ds JP Jooste; **Ringskomitee vir Erediens:** ds G van R Els; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds TH Janse van Nieuwenhuizen; **Ringskomitee vir Ekumene:** ds GJC Schoeman; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds EJA van Baalen; **Ringsdiakonale vergadering:** G Strydom.

GERMISTON (gestig 28.05.1911)

Sluit in: Germiston, Delville, Lambton, Hazeldene, Hazelpark, Webber, Dinwiddie, Castleview en Albemarle (oos van N3-snelweg).
Kerkgebou: hv Victoria- en Georgestraat, Posbus 958, Germiston 1400. Tel+faks 011-8739505/swenhkerk@absamail.co.za
Predikant: ds J Ayres (Johan en Georgene) (deelsorg), Chappelweg 30, Hazelpark 1401; Posbus 958, Germiston 1400, tel+faks 011-8276037/0827805429/jayres@absamail.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev SW Ellis, tel 011-8739505(k)(faks)/0832462298/swenhkerk@absamail.co.za
Skriba: CH Ellis, tel 011-8739505/0835602990.
Orrelis: me H Dirker, tel 011-8739505.
NHSV-voorsitter: mev G Ayres, tel 011-8276037/0834392883.
Lidmaattal: 435 (belydende lede 365).
Eredienstye: 09:00.

BOKSBURG (gestig 24.05.1932)

Sluit in: Atlasville, Bardene, Bartletts, Beyerspark, Boksburg-Noord, Cason, Comet, Impalapark, Jansenpark, Klipfontein, Plantasie, Ravenswood en Witkoppieridge.
Kerkgebou: Championstraat 3, Cason, Boksburg; Posbus 5028, Boksburg-Noord 1461. Tel 011-9178388/9176572(faks)/boksburg.b@mhk.co.za
Predikant: ds GJC Schoeman (Chris en Sonja), Championstraat 3, Cason, Boksburg 1459, tel+faks 011-9176572.
Sekretariële beampte, skriba, kassier en skriba vir registrasie: mev JL Bronkhorst, tel 011-9178388(k)/9176572(faks)/0837575700/boksburg@nhk.co.za
Orrelis: G Kuschke, tel 0824466792.
NHSV-voorsitter: prof S Schoeman, tel 011-9176572.
Lidmaattal: 628 (belydende lede 528).
Eredienstye: 09:00.

ALBERTON (gestig 30.03.1946)

Sluit in: Alberton, Alberton-Noord, Florentia, Verwoerdpark, Elandshaven, Gosforthpark en Albemarle X2.
Kerkgebou: Tweede Laan 82, Posbus 127, Alberton 1450. Tel 011-8697007/0866717946(faks)/alberton@nhk.co.za
Predikant: ds PB Viljoen (Pieter en Susan), Vygiesingel 13, Verwoerdpark, Alberton 1453, tel 011-9024680/0866717946(faks)/0829275035/vpb@mweb.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev W Kurten, tel 011-8697007(k)/0866717946(faks)/alberton@nhk.co.za
Skriba: MI Cronjé, tel 011-9075740.
Kassier: CP Cloete, tel 011-9024189.
Orrelis: me A Steyn, tel 011-8675272/0823399619.
NHSV-voorsitter: mev S Viljoen, tel 011-9024680/0832859474.
Lidmaattal: 695 (belydende lede 551).
Eredienstye: 09:00 (aanderedienste volgens jaarprogram).

ELSBURG (gestig 03.05.1952)

Sluit in: Elsburg, Tedstoneville, Estera, Mimosapark, Cruywagenpark en Lambton Gardens.
Kerkgebou: hv Delport- en Van der Hovenstraat, Posbus 9024, Elsburg 1407. Tel 011-827 2727/jrk@absamail.co.za
Predikant: ds JR Kramer (Jan en Maryna), Delportstraat 31, Elsburg 1428, tel+faks 011-8272727/0833640205/jrk@absamail.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev AJSM Roberts, tel 011-8276627/8272727(faks)/0834423005/nakkie.roberts@absamail.co.za
Skriba: mnr HFC Breytenbach, tel 011-8276853/0828715414.
Orrelis: mev E van Dorsten, tel 011-9741434/0833416488.

NHSV-voorsitter: mev MI Kramer, tel 011-8272727/0829251635.

Lidmaattal: 750 (belydende lede 605).

Eredienstye: 09:00.

ALBERTON-WES (gestig 26.06.1966)

Sluit in: Alberante, Generaal Albertspark, Meyersdal, New Redruth, Randhart, Raceview en South Crest.

Kerkgebou: hv Telewarrenstraat en Camborneweg, New Redruth, Alberton; Posbus 11566, Randhart 1457. Tel 011-9078677/9076715(faks)/alberton-wes@nhk.co.za

Kerkkantoor: tel 011-9078677/9076715(faks)/alberton-wes@nhk.co.za

Predikant: ds WH Harmse (William en Vivienne), Phantomstraat 77, Alberante Uitbreiding 1, Alberton; Posbus 1160, Alberton 1450, tel+faks 011-9076715/0824936715/wharmse@webmail.co.za

Skriba: J Jooste, tel 011-9079328/0832045309.

Kassier: S Simenson, tel 011-9074359/0826315573.

Skriba vir registrasie en NHSV-voorsitter: me VB Harmse, tel 011-9076715.

Orrelis: mnr R Geldenhuis, tel 0844667597.

Lidmaattal: 482 (belydende lede 398).

Eredienstye: 09:00.

PARKRAND (gestig 22.06.1969)

Sluit in: Parkrand, Parkdene, Sunward Park, Van Dyk Park, Farrarpark, Libradene, Cinderella en Boksburg-Suid.

Kerkgebou: hv Langenhoven- en Slaterstraat, Parkrand; Posbus 335, Boksburg 1460. Tel+faks 011-8963112/nhkparkrand@execmail.co.za

Predikant: ds EJA van Baalen (Edzard en Madelein), Slaterstraat 33, Parkrand, Boksburg 1459, tel 011-9132237/8963112(faks)/0834411840/edzardvb@mweb.co.za

Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev JD van Rooyen, tel 011-8964650(h)/8963112(k)(faks)/0722818502.

Skriba: mev A Coetzee, tel 011-8931583/0836557336.

Orrelis: mev M Botha, tel 011-8961479.

NHSV-voorsitter: mev M van Baalen, tel 011-9132237.

Lidmaattal: 846 (belydende lede 695).

Eredienstye: 09:00.

WITFIELD (gestig 22.06.1969)

Sluit in: Witfield, Ravensklip, Lilianton, Morganridge en Berton Park.

Kerkgebou: Lowtherstraat 41, Posbus 13200, Witfield 1467. Tel+faks 011-8264625/witfield@nhk.co.za

Predikant: ds TH Janse van Nieuwenhuizen (Theo en Annemarie), Lowtherstraat 41, Witfield 1459, tel 011-8264017/0832325101/thjvn@nhk.co.za

Skriba: OJ van Schalkwyk, tel 0834498660.

Kassier: R Blom, tel 011-8264625.

Skriba vir registrasie: WJ Loock, tel 011-8264841.

Orrelis: me S Bodenstein, tel 011-8944168.

NHSV-voorsitter: me AM Janse van Nieuwenhuizen, tel 011-8264017.

Lidmaattal: 392 (belydende lede 334).

Eredienstye: 09:00.

BRACKENHURST (Alberton) (gestig 08.11.1981)

Sluit in: Brackenhurst, Brackendowns, Mayberry Park, Meyersdal en Albertsdal.

Kerkgebou: hv Nasturtiumstraat en Evaweg, Brackenhurst; Posbus 167246, Brackendowns 1454. Tel+faks 011-8683625/nhkbrack@ananzi.co.za

Predikant: ds G v R Els (Gys en Lishje), Essermanstraat 13, Brackenhurst, Alberton 1449, tel 011-8674995/0832898526/gels@mweb.co.za

Sekretariële beampte: mev S van Oudtshoorn, tel+faks 011-8683625(k)/nhkbrack@ananzi.co.za

Skriba: mnr H Liebenberg, tel 011-4323084/0828247456.

Kassier: F la Cock, tel 011-8684418.

Skriba vir registrasie: mev S van Oudtshoorn, tel 011-8683625(k).

Orrelis: mnr C Bezuidenhout, tel 0825129981.

NHSV-voorsitter: mev L Els, tel 011-8674995.
Lidmaattal: 709 (belydende lede 515).
Eredienstye: 09:00.

GROENEWEIDE (gestig 28.02.1983)

Sluit in: Freewaypark, Elspark, Klippoortjiepark, Talbotpark, Groeneweide, Klippoortjie, Dawnpark, Rondebult, Mapleton en Buhlepark.
Kerkgebou: Agulhasweg 59, Groeneweide; Posbus 12141, Elspark 1418. Tel+faks 011-8932914/ groeneweide@global.co.za
Predikant: ds JP Jooste (James en Susan), Ravenstraat 61, Elspark 1428, tel+faks 011-8932914/ groeneweide@global.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev C Swanepoel, tel 011-8273952(h)/8932914(k) (faks)/groeneweide@global.co.za
Skriba: GP Kruger, tel 011-8931426.
Kassier: A van den Heever, tel 011-8932733.
Orrelis: mev E Appleton, tel 011-8962535.
NHSV-voorsitter: mev SM Jooste, tel 011-8932914.
Lidmaattal: 493 (belydende lede 402).
Eredienstye: 09:00.

RING VAN SENTRAAL-AFRIKA

Gemeentes: Lusaka, Nkana, Zimbabwe.

Ringskommissie: voorsitter: ds JH van Heerden; **skriba:** LJR Loader; **ouderlinge:** JA Kotze (jr), JH Kotze, A van der Merwe, M van Zyl.

LUSAKA (gestig 1919)

Sluit in: Lusaka, Chisamba, Kabwe en Livingstone.
Gemeentelike adres: Plot 477A, Kabulonga Road, Kabulonga; PO Box 31922, Lusaka, Zambia.
Predikant: vakant.
Sekretariële beampte en skriba: me H Lubbe, tel 09260-97-756413(sel).
Kassier: G van der Walt, tel 09260-97-772133.
Lidmaattal: (belydende lede 220).
Eredienstye: 08:30 (Engels); 10:30 (Afrikaans); elke eerste Sondag van die maand in Livingstone (10:00) en elke tweede Sondagaand van die maand in Chisamba (15:00) en in Kabwe (18:00).

NKANA (gestig 27.02.1998)

Sluit in: Kitwe, Ndola, Mkushi, Mpongwe, Chililabombwe, Chingola, Mufalira, Serenje en Kalulushi.
Kerkgebou: Zambesilaan 11, Posbus 22459, Kitwe, Zambië.
Predikant: vakant.
Lidmaattal: 143 (belydende lede 102).
Eredienstye: 09:00 (Kitwe); 11:00 (ander gebiede).

ZIMBABWE (gestig 01.01.2003)

Sluit in: Beatrice, Binga, Bulawayo, Chegutu, Chipinge, Gweru, Harare, Kadoma, Kariba, Karoi, Kwekwe, Masvingo, Mutare, Mvurwi en Mwenezi.
Kerkgeboue: hv Southey- en Ferreirastraat, Hillside, Harare; hv Spreckley- en Enfieldstraat, Northend, Bulawayo; Plaas Welgetroos, Beatrice; PO Box CR 321, Cranborne, Harare, Zimbabwe. Faks 09263-4747248/zimbuks@mweb.co.zw
Predikant: vakant.
Kassier, skriba en skriba vir registrasie: R Grau, tel 09263-4305191.
Lidmaattal: 198 (belydende lede 171).
Eredienstye: 09:00 (Bulawayo); 10:00 (Harare); 15:00 (Mwenezi); 16:00 (Karoi).

RING VAN DORSLAND

Gemeentes: Gobabis, Otjiwarongo, Grootfontein, Outjo, Windhoek, Tsumeb, Namibkus, Namib-Suid, Oranjemund.

Ringskommissie: voorsitter: ds BC Oberholzer; **skriba:** ds L Janse van Rensburg; **ouderlinge:** DJ Robbertse, MWU Prinsloo, JH Steyn.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: dr BJ van Wyk; **Ringskomitee vir Erediens:** ds HAT Engelbrecht; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds JA Janse van Rensburg; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds L Janse van Rensburg; **Ringsdiakonale vergadering:** JH Steyn.

WINTERTYD NAMIBIË

Jaarliks op die eerste Sondag van April skakel Namibië oor na wintertyd. Horlosies word dan 'n uur teruggeskuif. Soggens 08:00 in die RSA is dan nog 07:00 in Namibië. Op die eerste Sondag in September skakel ons terug na somertyd, wat dieselfde as die RSA-tyd is.

GOBABIS (gestig 31.07.1937)

Sluit in: Leonardville, Ernot Meyer, Summerdown, Drimiopsis en Epikuro.

Kerkgebou: hv Makamer- en Parkstraat, Posbus 261, Gobabis, Namibië. Faks 09264-62-564441/nhkgobabis@cyberhost.com.na
Predikant: Ds A Botha (Annelie) (deelsorg), Loopstraat 11, Gobabis; Posbus 261, Gobabis, tel+faks 09264-62-564441/0812315820/nhkgobabis@cyberhost.com.na
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: J Venter, tel 09264-62-568422/564441 (faks)/0812306846/jventer@iway.na
Kassier: me SE Oosthuizen, tel 09264-62-563663/563992/0812438714.
Orreliste: me CM Barnard, tel 09264-62-568106; me SE Oosthuizen, tel 09264-62-563992.
NHSV-voorsitter: mev L Oosthuizen, tel 09264-62-568904.
Lidmaattal: 153 (belydende lede 109).
Eredienstye: 09:00 en 17:00 (somer); 09:00 en 16:00 (winter).

OTJIWARONGO (gestig 21.08.1937)

Sluit in: Otjiwarongo, Omaruru en Okakarara.

Kerkgebou: hv Hoogstraat en Paresisweg, Posbus 231, Otjiwarongo, Namibië. Tel 09264-67-302 292/304431(faks)/blo1@iway.na
Kerkkantoor: tel 09264-67-302292/067-304431(faks).
Predikant: ds BC Oberholzer (Barrie en Leana), Paresisweg 7, Otjiwarongo, tel 09264-67-302292/09264-811270287(sel)/blo1@iway.na
Skriba: JC Riekert, tel 09264-67-303306(h)/09264-811299438(sel)/riekertj@mweb.com.na
Kassier: HP Brand, tel 09264-67-301120/301201.
Skriba vir registrasie: N Hayward, tel 09264-67-302318.
Orrelis: N Vermaak, tel 09264-67-302086.
NHSV-voorsitter: me E du Plessis, tel 09264-67-304816.
Lidmaattal: 137 (belydende lede 101).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

GROOTFONTEIN (gestig 04.09.1937)

Sluit in: Grootfontein, Katima Mulilo, Rundu en Kombat.

Kerkgebou: Jasperweg 6, Posbus 156, Grootfontein, Namibië 9000. Tel+faks 09264-67-242588/paulbabs@mweb.com.na
Kerkkantoor: paulbabs@mweb.com.na
Predikant: vakant.
Skriba: PS Oosthuizen, 09264-67-240383/0811249046.
Kassier: SO Lambert, tel 09264-67-242588.
Skriba vir registrasie: me EB Coston, 09264-067-243401(h).
NHSV-voorsitter: mev Cecile Maritz, tel 09264-067-232637.
Orrelis: mev K Page, tel 09264-67-242464.
Lidmaattal: 130 (belydende lede 99).
Eredienstye: Sondaeaande om 19:00 (somer) en 18:00 (winter). Een Sondagoggend soos jaarliks bepaal om 10:15.

OUTJO (gestig 13.02.1943)

Sluit in: Outjo, Kamanjab, Okaukuejo en Khorixas.

Kerkgebou: Buitekantstraat 556, Posbus 282, Outjo, Namibië. Tel 09264-67-313826.
Predikant: ds BC Oberholzer (Barrie en Leana), Paresisweg 7, Otjiwarongo, Namibië, tel+faks 09264-67-302292/09264-811270287(sel)/blo1@iway.na
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev SE Alberts, tel 09264-67-313826(k).
Skriba: MT Alberts, tel 09264-67-313826.
Orrelis: mev M Robberts.
NHSV: mev SE Alberts, tel 09264-67-313826.
Lidmaattal: 54 (belydende lede 44).
Eredienstye: 09:00 en 18:00 (somer) en 17:00 (winter).

WINDHOEK (gestig 25.11.1950)

Sluit in: Windhoek en Okahandja.

Kerkgebou: Fidel Castrostraat 56, Posbus 1318, Windhoek, Namibië. Tel 09264-61-223567/224 755(faks)/nedherv@mweb.com.na
Predikante: ds HAT Engelbrecht (Drikus en Ronel), Fidel Castrostraat 56, Posbus 1318, Windhoek, Namibië, tel 09264-61-223567/224755(faks)/0811293567/sailor@mweb.com.na; vakant.
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev CM van Niekerk, tel 09264-61-223561(w)/0812808820.
Skriba: me M Coetzee, tel 09264-61-221241(h)/0811221490(sel).
Kassier: mev JFM van Niekerk, tel 09264-61-223567/0812499379.
Orrelis: mev M Horn, tel 09264-61-231441(h).
NHSV-voorsitter: mev R Engelbrecht, tel 09264-61-223567(h)/sanri@mweb.com.na
Lidmaattal: 543 (belydende lede 412).
Eredienstye: Windhoek - 09:00; Okahandja - 12:00.

TSUMEB (gestig 02.12.1950)

Sluit in: Tsumeb, Otavi, Ondangwa en Oshakati.

Kerkgebou: hv Agtste Straat en Sesde Weg, Posbus 559, Tsumeb, Namibië. Tel+faks 09264-67-221616/nhtsumeb@mweb.com.na
Predikant: dr BJ van Wyk (Barry en Renschë) (deelsorg), Tiende Weg 303, Tsumeb, Namibië, tel+faks 09264-67-221418/09264-812534895(sel)/nhtsumeb@mweb.com.na
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: JZ Booyens, tel+faks 09264-67-221616(k)/nhtsumeb@mweb.com.na
Kassier: me A Ayres, tel 09264-67-221250/09264-812705856(sel).
Orrelis: me L van Wyk, tel 09264-67-220881.
NHSV-voorsitter: me R van Wyk, tel 09264-67-221418.
Lidmaattal: 154 (belydende lede 111).
Eredienstye: 09:00.

NAMIBKUS (gestig 02.07.1983)

Sluit in: Walvisbaai, Swakopmund, Hentiesbaai, Usakos, Karibib, Solitaire en Uis.

Kerkgeboue: hv Statehousesingel en Piet Heibestraat, Walvisbaai, Namibië; Pelikaanstraat 225, Hentiesbaai; Swakopmund Primary School, Swakopmund. Tel+faks 09264-64-202044/lynnies@namibnet.com
Predikant: ds L Janse van Rensburg (Leon en Susan) (deelsorg), Statehousesingel 58, Walvisbaai, Namibië, tel+faks 09264-64-202044/09264-811285169(sel)/leonjvr@cyberhost.com.na
Sekretariële beampte en kassier: mev C Venter, tel+faks 09264-64-204763/monodon@iway.na
Skriba: PSJ Potgieter, tel+faks 09264-64-206559.
Skriba vir registrasie: mev LV Potgieter, tel 09264-64-206559/202044.
Orrelis: mev E Bester, tel 09264-64-404745.
NHSV-voorsitter: mev PS Janse van Rensburg, tel+faks 09264-64-202044.
Lidmaattal: 243 (belydende lede 173).
Eredienstye: Walvisbaai en Swakopmund - 09:00 en 18:00 (somer); 17:00 (winter) - oggend- en aanddienste afwisselend al om die ander Sondag; Hentiesbaai - 11:30 (elke 2de Sondag).

NAMIB-SUID (gestig 18.06.1995)

Sluit in: Mariental, Keetmanshoop, Stampriet, Karasburg en Maltahôhe.

Kerkgebou: Duitse Evangeliese Lutherse Kerk, Charneystraat, Posbus 723, Mariental, Namibië. Faks 09264-63-240538/amanda39@mweb.com.na

Kerkkantoor: faks 09264-63-240538/amanda39@mweb.com.na
Predikant: ds JA Jansen van Rensburg (Hannes) (deelsorg), Posbus 2, Oranjemund, Namibië, tel+faks 09264-63-232478/811288345(sel)/0829272688 (RSA sel)/hannesvr@mweb.com.na
Sekretariële beampte, skriba, kassier en skriba vir registrasie: me A Lambert, tel 09264-812 423688(sel)/09264-63-240344/6242154/amanda39@mweb.com.na
Lidmaattal: 31 (belydende lede 27).
Eredienstye: 09:00 en 18:00; 17:00 (winter).

ORANJEMUND (gestig 16.07.1995)

Sluit in: Oranjemund, Rosh Pinah, Alexanderbaai, McDougalsbaai en Port Nolloth.
Kerkgebou: Ou Kammreaklub, Posbus 2, Oranjemund, Namibië. Tel 09264-63-232864/232478 (faks)/hannesvr@mweb.com.na
Predikant: ds JA Jansen van Rensburg (Hannes) (deelsorg), faks 09264-63-232478/09264-0812838849(sel)/082 9272388(RSA sel)/hannesvr@mweb.com.na
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: H Riekert, tel 09264-63-232864/hendrik.riekert@namdeb.com/riekerth@mweb.com.na
Kassier: P Venter, tel 09264-63-233232.
NHSV-voorsitter: C Janse van Rensburg, tel 09264-63-233816.
Lidmaattal: 29 (belydende lede 28).
Eredienstye: 09:15 en 18:00.

RING VAN BLOEMFONTEIN

Gemeentes: Bloemfontein, Dordrecht, Queenstown, Bloemfontein-Wes, Petrusburg.

Ringskommissie: voorsitter: ds PJ Botha; **skriba:** ds FC Greeff; **ouderlinge:** J Vermeulen, J Viljoen, D van der Berg.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: ds MJ Swart; **Ringskomitee vir Erediens:** dr J Nel; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds PJ Botha; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds FC Greeff; **Ringskomitee vir Kerklike Goedere:** PJ Schroeder; **Ringsdiakonale vergadering:** S Swanepoel.

BLOEMFONTEIN (gestig 20.03.1937)

Sluit in: Langenhovenpark, Westdene, Willows, Middestad, Dan Pienaar, Bayswater, Hilton, Navalsig, Universitas, Shannon, Bainsvlei, Hartebeesfontein, Brandfort, Rodewal, Bloemspruit en Aliwal-Noord.
Kerkgebou: Karl Kielblockstraat, Langenhovenpark, Bloemfontein; Posbus 28343, Danhof 9310. Tel+faks 051-4464316/bfnnhkadmin@xsinet.co.za
Predikante: dr J Nel (Johan en Ilse), Plettenbergstraat 9A, Dan Pienaar 9310, tel 051-4364958/446 4316(faks)/0834000267/dominee1@xsinet.co.za; ds I Katzke (Ivan en Cecilia)(deeltyds), Reygerstraat 18, Westdene 9301, tel 051-4300825/4440132(faks)/0834491652/i.katzke@mweb.co.za; ds FC Greeff (Charl en Zenna) (deelsorg) (studente), Summer Place nr 4, Boerneefstraat, Langenhovenpark; Posbus 26194, Langenhovenpark 9330, tel+faks 051-4460080/0828842429/dominee2@xsinet.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev A Liebenberg, tel 051-4464316(k)(faks)/bfnnhkadmin@xsinet.co.za
Skriba: dr L van der Westhuizen, tel 051-4012862/0836431741.
Kassier: W Schmidt, tel 0845833889.
Orreliste: mev I Nel, tel 051-4364958; me M van Rooyen, tel 051-4366952.
NHSV-voorsitter: mev I Nel, tel 051-4364958.
Lidmaattal: 764 (belydende lede 650).
Eredienstye: 09:00 en 18:00 (behalwe skoolvakansies).

DORDRECHT (gestig 30.12.1939)

Sluit in: Dordrecht, Maclear, Ugie, Elliot, Indwe en Jamestown.
Kerkgebou: Voortrekkerstraat 44, Posbus 116, Dordrecht 5435. Faks 045-9431174/braam@nhk.co.za
Predikant: vakant.
Sekretariële beampte, skriba, kassier en skriba vir registrasie: RJ Els, tel+faks 045-9431174/082 8730705.

Orrelis: mej A Strydom, tel 0827324773.
Lidmaattal: 37 (belydende lede 32).
Eredienstye: 09:00.

QUEENSTOWN (gestig 26.05.1955)

Sluit in: Sterkstroom, Cathcart en Tarkastad.
Kerkgebou: Froststraat 2, Posbus 533, Queenstown 5320.
Predikant: vakant.
Sekretariële beampte en skriba: me HI Grobler, tel 045-8381116(w)/8381174(faks)/0825881827.
Kassier en skriba vir registrasie: B Fourie, tel 045-8393512(w)/0723749049.
Orrelis: me E du Plooy, tel 045-8396335.
Lidmaattal: 29 (belydende lede 27).
Eredienstye: 10:00.

BLOEMFONTEIN-WES (gestig 06.08.1970)

Sluit in: Universitas, Wilgehof, Fichardtpark, Genl De Wet, Fleurdal, Uitsig, Fauna, Pellissier, Ferreira, Petrusburg, Oviston, Philippolis en Kelly's View.
Kerkgebou: hv Charlie Sutton- en Stolreitherstraat, Posbus 31832, Fichardtpark 9317. Tel 051-5220331/4438548(faks)/broodrykc@mweb.co.za
Predikant: ds PJ Botha (Koos en Karen), Jacobstraat 6, Universitas, Bloemfontein 9301, tel+faks 051-5228825/0828763387/souldr@lantic.net
Skriba vir registrasie: me ACM Bekker, tel 051-4438548(h).
Skriba: C Broodryk, tel 051-5252411(h)/4473682/7(w)/broodrykc@mweb.co.za
Kassier: W van Rensburg, tel 051-5224916.
Orrelis: mev A Kriel, tel 051-5228526.
NHSV-voorsitter: mev C Boom, tel 051-5228526.
Lidmaattal: 601 (belydende lede 484).
Eredienstye: 09:30 en 18:00 (behalwe skoolvakansies).

PETRUSBURG (gestig 01.01.1995)

Kerkgebou: hv Mulder- en Boshoffstraat, Posbus 358, Petrusburg 9932.
Predikant: ds MJ Swart (Thinus en Petro)(deeltyds), Pres Paul Krugerlaan 142, Universitas, Bloemfontein 9301, tel 051-5222616/4452421(faks)/0836862568/petro@clinvet.com
Skriba en skriba vir registrasie: me M Stander, tel 053-5740717/0823453754.
Kassier: mev H Meyer, tel 053-5740059/0834748820.
Orrelis: mev A Wagner, tel 0828246450.
Lidmaattal: 58 (belydende lede 49).
Eredienstye: 09:30.

RING VAN PIETERMARITZBURG

Gemeentes: Pietermaritzburg, Durban, Durban-Suid, Empangeni, Laer Suidkus, Richardsbaai, Pinetown.

Ringskommissie: voorsitter: ds HF la Grange; **skriba:** ds JJ Pieterse; **ouderlinge:** D Viljoen, H le Roux, K van Aarde.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: ds TF Dreyer (Pastoraat) en JJ Dreyer (Presbiteraat); **Ringskomitee vir Diakonaat:** ds HF la Grange; **Ringskomitee vir Erediens:** ds JJ Pieterse; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds JJ van Sittert; **Ringskomitee vir Ekumene:** ds PL Steenkamp; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds P de K Furstenberg; **Ringsdiakonale vergadering:** J Joubert.

PIETERMARITZBURG (gestig 22.10.1925)

Kerkgebou: Pinestraat 71, Pietermaritzburg; Posbus 21604, Mayor's Walk, Pietermaritzburg 3208. E-pos harmzen@worldonline.co.za
Predikant: ds JJ van Sittert (Jaco en Martie) (deelsorg), Stuartstraat 38, Hayfields, Pietermaritzburg 3201, tel 033-3964474/0832795816/sitters@absamail.co.za
Skriba en skriba vir registrasie: BH Pieterse, tel 033-3442844/0828535704.
Kassier: mev M Botha, tel 033-3443660.
Orrelis: mev L McGregor, tel 033-3963362.
NHSV-voorsitter: mev M van Sittert.

Lidmaattal: 250 (belydende lede 202).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

DURBAN (gestig 23.04.1925)

Sluit in: Escombe, Queensburgh, Malvern, Hillary, Mount Vernon, Sea View, Bellair, Rossburgh, Umbilo, Glenmore, Glenwood, Berea, Morningside, Durban-Noord, Glen Anil, Glen Ashley, La Lucia, Umhlanga Rocks, Umhlanga Manors, Umdloti, Tongaat, Ballito en Salt Rock.
Kerkgebou: Jamesonsingel, Durban; Metodistekerk, Umhlali; Posbus 17028, Congella 4013. Tel 031-2052416/2613943(faks)/tfd@mweb.co.za
Predikant: ds TF Dreyer (sr) (Thomas en Christina) (deelsorg), Bowenlaan 4, Glenmore, Durban; Posbus 17150, Congella 4013, tel+faks 031-2613943/0832528242/tfd@mweb.co.za
Skriba: J Roets, tel 031-4648282/0823252622/dalroets@absamail.co.za
Kassier: mej M Schroeder, tel 031-3052201(w)/0827836329/mariettes@dst.co.za
Skriba vir registrasie: mev W Botha, tel 031-4645037.
Orrelis: J Hedder, tel 031-3618227(w)/0833680618.
NHSV-voorsitter: mev CM Dreyer, tel 031-2613943/4511922(w)/0839826419/tfd@mweb.co.za
Lidmaattal: 244 (belydende lede 225).
Eredienstye: 07:45 Engels, 09:00 Afrikaans en 19:00 (Durban); 16:00 Umhlali (Metodistekerk in Ballito).

DURBAN-SUID (gestig 02.08.1958)

Sluit in: Amanzimtoti, Bluff, Scottburgh, Woodlands, Montclair, Yellowwoodpark, Kingsburgh, Umkomaas, Pennington en Wentworth.
Kerkgeboue: Beaconweg 137, Bluff; Drakeweg 7, Amanzimtoti. Tel 031-4663636/0866422173(faks)/durban-suid@nhk.co.za
Predikante: ds HF la Grange (Hennie en Susan) (deeltyds), Beaconweg 137, Bluff 4052, tel+faks 031-4663636/0834425321/durban-suid@nhk.co.za; ds PL Steenkamp (Piet) (deeltyds), School Road 21, Amanzimtoti 4126, tel 031-9035992/0880319035992(faks)/0827891398/pietsteenkamp@telkomsa.net
Sekretariële beamptes: N Broodryk en J Broodryk (deeltyds), tel 031-9033153/4663636(faks)/nic.broodryk@absa.co.za
Kassier: me M Rademeyer, tel 031-4673324/0835306943.
Skriba: F Hamilton, tel 031-9037887.
Skriba vir registrasie: F van der Merwe, tel 031-4664099.
Orrelis: me M Labuschagne, tel 0828013968.
NHSV-voorsitter: mev S la Grange, tel 031-4663636/0829217202.
Lidmaattal: 457 (belydende lede 349).
Eredienstye: Januarie - Februarie Bluff - 07:45; Amanzimtoti - 09:30; Maart - Desember Amanzimtoti - 07:45; Bluff - 09:30.

EMPANGENI (gestig 21.06.1968)

Sluit in: Empangeni, Eshowe, Melmoth, Mandini, Stanger, Mtunzini, Gingindlovu en Tugelamond.
Kerkgebou: Bainesweg 4, Posbus 94, Empangeni 3880. Tel 035-7725635/empnhk@lantic.net
Predikant: ds JJ Dreyer (Jaco en Mari), Uraniaweg 11, Richardsbaai 3900, tel 035-7979385/083 4440120/ jjd@seafarers.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev S Pieterse, tel 035-7921487(h)/7725635(k)/0833805537/empnhk@lantic.net
Skriba: H Pieterse, tel 035-9027268/0832800499.
Kassier: A Knoetze, tel 035-7870455.
Orrelis: S Pienaar, tel 035-7921438/0828129470.
Lidmaattal: 224 (belydende lede 155).
Eredienstye: 08:30

LAER SUIDKUS (gestig 17.06.1973)

Sluit in: Sezela, Ifafa, Mtwalume, Hibberdene, Woodgrange-on-Sea, Umzumbe, Pumula, Melville, Banana Beach, Sunwich Port, Anerley, South Port, Sea Park, Umtentweni, Port Shepstone, Oslo Beach, Shelly Beach, St Michaels-on-Sea, Uvongo, Margate, Ramsgate, Southbroom, Marina Beach, Palm Beach, Munster, Glenmore, Leisure Bay, TO Strand, Port Edward, Paddock, Weza en Kokstad.
Kerkgebou: Scottstraat 3, Port Shepstone; Port Edward Primêre Skool, Fifestraat, Port Edward; Posbus 405, Port Shepstone 4240. Tel+faks 039-6821059/jacjean@meb.co.za

Predikant: ds JJ Pieterse (Jacques en Marian), Scottstraat 5, Posbus 44141, Port Shepstone 4240, tel+faks 039-6824725/0824584482/jacjean@mweb.co.za
Sekretariële beampte: mev JA (Ann) Whiteman, tel 039-3156216(h)/0835223470/039-6825428 (k)(faks)/coetzeen@venturenet.co.za. Kantoorure: Dinsdag, Vrydag 8:00-13:00.
Skriba: HS Roeloffze, tel 039-6812538/coetzeen@iafrica.com
Skriba vir registrasie: NJG Coetzee, tel 039-6855462.
Kassier: mev AH Steyn, tel 039-6825278/0833844954.
Orreliste: mnr JF Nieuwoudt, tel 039-6820465 (Port Shepstone); mev OL Strahlendorf, tel 039-3130589 (Port Edward).
NHSV-voorsitter: mev A Whiteman, tel 039-3156216.
Lidmaattal: 417 (belydende lede 371).
Eredienstye: 08:00 Port Edward en 09:30 Port Shepstone.

RICHARDSBAAI (gestig 15.01.1978)

Sluit in: Meerensee, Arboretum, Beldemvlei, Birdswood, Wilder weide, Buitewyke: Mtubatuba, Kwambonambi, St Lucia en Hluhluwe.
Kerkgebou: hv Krewelkring en Moorish Idol, Posbus 10520, Meerensee 3901. Tel+faks 035-753 3842/albertm@telkomsa.net
Predikant: ds P de K Furstenberg (Pieter), Algrove 11, Kingfischcreek, Meerensee 3901, tel 035-7533842(faks)/0842592593/furstenberg@isogo.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev J Liebenberg, tel 035-7533842(k)/083 2187352.
Skriba: Pienaar, tel 035-7807300(w)/0824693335.
NHSV-voorsitter: mev E Minnaar, tel 035-7531629(h).
Orrelis: mev A van der Merwe, tel 035-7532491(h)/7534300/0846250083.
Lidmaattal: 604 (belydende lede 450).
Eredienstye: 08:00.

PINETOWN (gestig 09.04.1989)

Sluit in: Assegaai, Botha's Hill, Drummond, Escombe, Gillitts, Hillcrest, Kloof, Mariannhill, New Germany, Northdene, Pinetown, Sarnia en Westville-Noord.
Kerkgebou: Derde Laan 23, Ashley; Posbus 10212, Ashwood 3605. Tel 031-7025027/0834128705 (faks)/wimpie@ nhk.co.za
Predikant: dr WAJ van Schoor (Wimpie en Anna-Lea) (deelsorg), Birdhurstweg 35, Cowies Hill 3610, tel 031-7019144/0834128705(faks)/0832555299/wimpie@nhk.co.za
Sekretariële beampte en skriba: mev M van der Linde, tel 031-7083004/0834005224/wimpie@nhk.co.za
Kassier: M Basson, tel 0825671672.
Skriba vir registrasie: C Erasmus, tel 031-2626643.
Orrelis: S Human, tel 031-7011842.
NHSV-voorsitter: mev A van Schoor, tel 031-7019144.
Lidmaattal: 380 (belydende lede 280).
Eredienstye: 09:00.

RING VAN WES-KAAPLAND

Gemeentes: Kaapstad, Stellenbosch, Afdeling Worcester, Skiereiland, Bellville, Weskus, Paarl, Strand.

Ringskommissie: voorsitter: ds C le Roux; **skriba:** ds JH Barkhuizen; **ouderlinge:** B Bezuidenhout, NJJ Combrink, P van der Merwe.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat: dr P van Staden; **Ringskomitee vir Presbiteraat:** P van der Merwe; **Ringskomitee vir Erediens:** ds CL Badenhorst; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds KF Smith; **Ringskomitee vir Ekumene:** ds E Verhage; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds AJH Janse van Rensburg; **Ringsdiakonale vergadering:** K Bus.

KAAPSTAD (gestig 21.07.1940)

Sluit in: Skiereiland vanaf Kampsbaai, insluitend middestad en kus tot by Melkbosstrand, Yzerfontein, Goodwood, Parow en Bothasig.
Kerkgeboue: Kaapstad: hv Hatfield- en Dunkleystraat, Kaapstad 8001; Posbus 2342, Bellville 7535;

Tygerberg: ME Rothmanstraat 29, Parow-Noord 7500; Melkbosstrand: Robbenweg, Melkbosstrand. Tel 021-9391470/9308254(faks)/kathleen@adept.co.za
Predikant: ds KF Smith (Kathleen), La Camargue 20, Royal Ascot, Milnerton Ridge 7441; Posbus 12222, N1-Stad 7463, tel+faks 021-5515264/kathleen@adept.co.za
Skriba: S Lubbe, tel 021-9195993/9473888/0836599014.
Kassier: CH Bus, tel 021-9488308.
Skriba vir registrasie: me E Dreyer, tel 021-9103467.
Orrelis: mev H le Roux, tel 021-5919908.
NHSV-voorsitter: mev P Badenhorst, tel 021-5595011.
Lidmaattal: 507 (belydende lede 418).
Eredienstye: Kaapstad: 10:30; Tygerberg: 08:45 en 19:00; Melkbosstrand: 08:45.

STELLENBOSCH (gestig 21.07.1972)

Sluit in: Stellenbosch en omliggende gebied.
Kerkgebou: hv Hofmeyer- en Bosmanstraat, Stellenbosch; Posbus 6018, Uniedal 7612. Tel+faks 021-8866209/stellenbosch@nhk.co.za
Predikant: ds C le Roux (Chris en Lea), Pelikaanstraat 15, Stellenbosch 7600, tel 021-8872685/8866209(faks)/0829050818/cleroux@nhk.co.za
Skriba: me L Vos, tel 021-8865738/8866209(k)(faks)/0825777039/stellenbosch@nhk.co.za
Sekretariële beampte: me T Hamilton, tel 021-8866209/0825514480.
Kassier en skriba vir registrasie: JMJ Steyn, tel 023-3421819/0828966573.
Orrelis: mev C Cilliers, tel 021-8864603.
NHSV-voorsitter: mev MC le Roux, tel 021-8872685.
Lidmaattal: 142 (belydende lede 128).
Eredienstye: 08:30 en 19:00.

WORCESTER-AFDELING (gestig 16.07.1958)

Sluit in: Worcester, Ceres, Rawsonville, Robertson, Villiersdorp en De Doorns.
Kerkgebou: hv Rabie- en Henry Girdstraat 11A, Hospitaalheuwel; Posbus 6018, Uniedal 7612; Posbus 5072, Worcester 6850. Tel 023-3421819/021-8866209(faks)/stellenbosch@nhk.co.za
Predikant: ds C le Roux (Chris en Lea), Pelikaanstraat 15, Stellenbosch 7600, tel 021-8872685/8866209(faks)/0829050818/cleroux@nhk.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: JMJ Steyn, tel 023-3421819(k)/8866209 (faks).
Skriba: me L Vos.
Orrelis: mev C van der Nest, tel 023-3423343.
NHSV-voorsitter: mev m van der Merwe, tel 023-3424070.
Lidmaattal: 109 (belydende lede 77).
Eredienstye: 11:00.

SKIEREILAND (gestig 21.07.1972)

Sluit in: Kaapse Skiereiland suid van die N2 tot by die see.
Kerkgebou: Leerdamstraat 401, Militêre Basis, Wynberg, Kaapstad; Posbus 43903, Scarborough 7975. Tel 021-9391470.
Predikant: vakant.
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: me E Dreyer, tel 021-9103467.
Kassier: mnr CH Bus, tel 021-9488308.
Orrelis: me L Hefer, tel 021-7888613.
Lidmaattal: 38 (belydende lede 33).
Eredienstye: 10:30.

BELLVILLE (gestig 21.07.1972)

Sluit in: Bellville, Durbanville, Kuilsrivier, Brackenfell en Kraaifontein.
Kerkgebou: hv Meerlust- en Ganzekraalstraat, Oak Glen, Bellville; Posbus 88, Sanlamhof 7532. Faks 021-9499575/everhage@telkomsa.net
Predikant: ds E Verhage (Etienne en Brenda), Vermeerstraat 7, De La Haye, Bellville 7530, tel 021-9499575/0723332193/everhage@telkomsa.net
Sekretariële beampte, skriba en kassier: GJ Fourie, tel 021-9032216(na ure)/9499575(k)(faks)/etienneverhage@absamail.co.za/gertsnr@polka.co.za
Skriba vir registrasie: mnr G Oosthuizen, tel 021-9821502.
Orrelis: P du Plessis, tel 021-9766365.

NHSV-voorsitter: mev B Verhage, tel 0824688569.
Lidmaattal: 426 (belydende lede 342).
Eredienstye: 09:00.

WESKUS (gestig 18.03.1979)

Sluit in: Vredenburg, Paternoster, Stompneusbaai, St Helena, Laaiplek, Velddrif, Dwarskersbos, Langebaanweg, Langebaan, Hopefield, Saldanha, Jacobsbaai en Vredendal (Namakwa).
Kerkgebou: Japie Burgerstraat 8, Posbus 175, Vredenburg 7380. Tel 022-7131331/harm@nhk.co.za
Predikant: ds JH Barkhuizen (Jan-Harm en Tertia) (deeltyds), Piet Retiefstraat 13, Vredenburg 7380, tel 022-7131331/0732176929/harm@nhk.co.za
Skriba vir registrasie: FWC Botha, tel+faks 022-7721591/bothaw1@telkomsa.net
Skriba: JH Barnard, tel 022-7191775/0833961201.
Kassier: W Badenhorst, tel 0845815657.
Orrelis: AP du Bois, tel 0828787502.
NHSV-voorsitter: mev T Barkhuizen, tel 022-7131331.
Lidmaattal: 206 (belydende lede 160).
Eredienstye: 09:30; 08:30 - dowe bediening.

PAARL (gestig 04.08.1991)

Sluit in: Franschhoek, Malmesbury, Riebeeck-Wes, Klapmuts, Paarl en Wellington.
Kerkgebou: Zionstraat 4, Paarl; Posbus 7174, Noorder-Paarl 7623. Tel 021-8724691/0866851579 (faks)/vstadenj@kwv.co.za
Predikant: ds AJH Janse van Rensburg (Johan en Carien) (deeltyds), La Provence, Posbus 38, Franschhoek 7690, tel 021-8763194/0833840219/laprovencevin@xsinet.co.za
Skriba: JJ Bezuidenhout, tel 021-8844603/0823338903.
Kassier en skriba vir registrasie: MHJ van Staden, tel 021-8724691/0828051757.
Orrelis: me M Thom, tel 021-8724565.
NHSV-voorsitter: C van Rensburg, tel 021-8763194.
Lidmaattal: 236 (belydende lede 186).
Eredienstye: 08:30 Malmesbury en 10:00 Paarl.

STRAND (gestig 11.08.1991)

Sluit in: Strand, Somerset-Wes, Gordonsbaai, Hermanus en die kusstrook tot by Gansbaai.
Kerkgebou: hv Boschendal- en Elimstraat, Posbus 417, Strand 7140. Faks 021-8518427/strand@ nhk.co.za
Predikant: ds CJA Pieterse (Cornie en Annette), Honeyguide 69, Brookside Village, Somerset-Wes 7130, tel+faks 021-8518427/strand@ nhk.co.za
Skriba: J de V Botha, tel 021-8516351.
Kassier: mev H Swart, tel 021-8529912.
Skriba vir registrasie: mev C Mulder, tel 021-8536315.
Orrelis: mev S Jordaan, tel 021-8513952.
NHSV-voorsitter: mev B Hatting, tel 021-8515374.
Lidmaattal: 211 (belydende lede 190).
Eredienstye: 09:00 Strand en 11:00 Hermanus.

RING VAN MAQUASSI

Gemeentes: Bosmansrust, Wolmaransstad, Bloemhof, Delareyville, Schweizer-Reneke, Christiana, Ottosdal, Makwassie, Leeudoringstad.

Ringskommissie: voorsitter: ds FB Sneygans; **skriba:** ds BM Dupper; **ouderlinge:** JC Botes, JJJ van Vuuren, JT Badenhorst.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: ds PD Rautenbach; **Ringskomitee vir Erediens:** ds PJHS Pienaar; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds TL Botha; **Ringskomitee vir Ekumene:** dr DJC van Wyk (jr); **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds SS van Wyk; **Ringsdiakonale vergadering:** CPJ Kühn.

BOSMANSRUST (gestig 1888)

Sluit in: Bosmansrust en omliggende plase.
Kerkgebou: Kerkstraat, Witpoort; Posbus 238, Wolmaransstad 2630.

Predikant: ds PJHS Pienaar (Henk en Adria) (deeltyds), Posbus 456, Hartbeesfontein 2600, tel 018-4312021/0834610964.
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: JC Botes, tel 018-5962059/0829482148/pamarx@lantic.net
Kassier: PA Marx, tel 018-5962156.
Orrelis: mev A Botes, tel 018-5962059.
NHSV-voorsitter: mev A Pienaar, tel 018-4312021.
Lidmaattal: 128 (belydende lede 104).
Eredienstye: 10:00.

WOLMARANSSTAD (gestig 26.04.1892)

Sluit in: Wolmaransstad en omgewing.
Kerkgebou: hv Kruger- en Van Riebeeckstraat, Posbus 159, Wolmaransstad 2630.
Predikante: dr DJC van Wyk (jr) en ds SS van Wyk (Daan en Sonia), Bornmanstraat 60, Wolmaransstad 2630, tel 018-5961229/0823068723/daanvw@worldonline.co.za/0832819545 (ds S van Wyk).
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev A Lubbe, tel+faks 018-5961536(k)/0837124525/nhwollies@yebo.co.za
Skriba: TL le Roux,tel 0832620386.
Orrelis: me D van der Linde, tel 018-5962510.
NHSV-voorsitter: ds SS van Wyk, tel 018-5961229/0832819545.
Lidmaattal: 627 (belydende lede 467).
Eredienstye: 09:30.

BLOEMHOF (gestig 08.07.1916)

Sluit in: Bloemhof- en Hoopstaddistrikte.
Kerkgebou: hv Resident- en Voortrekkerstraat, Posbus 211, Bloemhof 2660.
Predikant: ds BM Dupper (Buddie en Hybrecht), Residentstraat 24, Bloemhof 2660, tel 053-433 1222/dupperb@cybertrade.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev JW Barnard, tel 053-4331894/0832613794.
Skriba: AH Barnard, tel 0824913232.
Kassier: mev IC Vorster, tel 0823216419.
Orrelis: me L van Vuuren, tel 053-4331433.
NHSV-voorsitter: me HSC Dupper, tel 053-4331222/0832918381.
Lidmaattal: 205 (belydende lede 170).
Eredienstye: 10:00.

DELAREYVILLE (gestig 22.04.1922)

Sluit in: Rostrataville, Geysdorp, Migdol en Barberspan.
Kerkgebou: hv Goewerment- en Skoolstraat, Posbus 91, Delareyville 2770.
Predikant: ds CJ Strydom (Coenraad en Marilie), Posbus 91 Delareyville 2770, tel 053-9480035/0845061917/coenstrydom@hotmail.com.
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev JA Hattingh, tel 053-9480708/9481992(k)(Ma, Wo; Do)/0844270173/nhkerk@lantic.net
Skriba: MHC van Niekerk, tel 053-9481709/0834295996.
Orrelis en NHSV-voorsitter: mev R van der Merwe, tel 053-9650742.
Lidmaattal: 412 (belydende lede 321).
Eredienstye: 09:00.

SCHWEIZER-RENEKE (gestig 15.05.1925)

Sluit in: Schweizer-Reneke.
Kerkgebou: De Beerstraat 21, Posbus 22, Schweizer-Reneke 2780.
Predikant: ds PD Rautenbach (Piet en Marlize), De Beerstraat 21, Schweizer-Reneke 2780, tel 053-9631594/9631594(faks)/0833084371/schweizerreneke@nhk.co.za
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: mev M Viljoen, tel 053-9631598/9631594 (faks)/0731316134/schweizerreneke@nhk.co.za
Kassier: mev M Viljoen, tel 053-9631598/0731316134.
Orrelis: mev AC van der Walt, tel 053-9632206.
NHSV-voorsitter: mev M Rautenbach, tel 053-9631594/0845884371.
Lidmaattal: 278 (belydende lede 193).
Eredienstye: 09:30 (somer); 10:00 (winter).

CHRISTIANA (gestig 24.04.1936)

Sluit in: Christiana- en Hertzogville-distrik.
Kerkgebou: hv Eeufees- en Robynstraat, Posbus 461, Christiana 2680.
Predikant: ds BM Dupper (Buddie en Hybrecht), Residentstraat 24, Bloemhof 2660, tel 053-4331222/dupperb@cybertrade.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: G Kotzee, tel 053-4413721(k)/4413753(k)/0729994491.
Skriba: J Kotzee, tel 0733629266.
Orrelis: J Prinsloo, tel 053-4412470(h)/4413050(w).
NHSV-voorsitter: me H Dupper, tel 053-4331222.
Lidmaattal: 89 (belydende lede 80).
Eredienstye: 08:00.

OTTOSDAL (gestig 08.01.1938)

Sluit in: Ottosdal.
Kerkgebou: hv Bokkie Humanrylaan en Visserstraat, Posbus 105, Ottosdal 2610.
Predikant: ds TL Botha (jr)(Theunis en Adri), Steynstraat 16, Ottosdal 2610, tel 018-5710061/5710200(faks)/0829283688/tlbotha@lantic.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev R Pretorius, tel 018-5711202(h)/5710200(k)(faks)(Ma, Wo, Vr)/0721254264.
Skriba: mev E Visser, tel 018-5711267/0823345446.
Orrelis en NHSV-voorsitter: mev AR Botha, tel 018-5710061/0824035051.
Lidmaattal: 355 (belydende lede 290).
Eredienstye: 09:30 (Sept-Apr); 10:00 (Mei-Aug).

MAKWASSIE (gestig 15.03.1947)

Kerkgebou: Cherrylaan, Posbus 74, Makwassie 2650.
Predikant: ds FB Sneygans, (Bernie en Monica), Schochstraat 3, Leeudoringstad 2640, tel+faks 018-5813432/bernie@gds.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev AD Rheeder, tel 018-5974058(k)(Vrydae)/0734240816/makwassie@nhk.co.za
Skriba: mnr G Beyers, tel 018-5974511/0832846464.
Orrelis: vakant.
NHSV-voorsitter: mev J Greyling, tel 018-5974379/0824116757.
Lidmaattal: 190 (belydende lede 163).
Eredienstye: 10:00; 09:00 (Kersdag en Goeie Vrydag); 19:00 (Hemelvaart-aand).

LEEUDORINGSTAD (gestig 15.03.1947)

Sluit in: Leeudoringstad.
Kerkgebou: hv George- en Schochstraat, Posbus 90, Leeudoringstad 2640.
Predikant: ds FB Sneygans (Bernie en Monica), Schochstraat 3, Leeudoringstad 2640, tel+faks 018-5813432/bernie@gds.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: M Sneygans, tel+faks 018-5813432(Ma 13:00-17:00)/bernie@gds.co.za
Skriba: DJ Kruger, tel 018-5812275.
Kassier: JC Meyer, tel 018-5813408.
Orrelis: IM Easton, tel 018-5813382.
Lidmaattal: 288 (belydende lede 252).
Eredienstye: 09:00 (Sept-Mrt); 09:30 (Apr-Aug).

RING VAN LOSBERG

Gemeentes: Losberg, Wonderfontein, Westonaria, Carletonville, Randfontein Midpark, Sionspoort.

Ringskommissie: voorsitter: ds JH van Staden; **skriba:** ds D van der Merwe-Botha; **ouderlinge:** D Dreyer, T Gouws, D de Beer.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: ds AN van Niekerk; **Ringskomitee vir Erediens:** ds AN van Niekerk; **Ringskomitee vir Apostolaat en Ekumene:** ds AN van Niekerk; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds HW Calitz; **Ringsdiakonale vergadering:** J Booyse.

LOSBERG (gestig 16.05.1925)

Sluit in: Fochville, Deelkraal, Elandsrand.
Kerkgebou: Parkstraat 10, Posbus 6, Fochville 2515.
Predikant: ds A Oberholzer (André), Steynstraat 104, Fochville 2515, tel+faks 018-7716346/082 3328993/oberand@nhk.co.za
Sekretariële beampte en kassier: me S Dreyer, tel 018-7712617(k)(faks)/0832718098/084581 8098/nhklosb@lantic.net/dreyerd@lantic.net
Skriba: R Orton, tel 018-7714298/0725561322.
Skriba vir registrasie: me S Boshoff, tel 018-7712617/0828096741.
Orrelis: mev I Combrinck, tel 0187801019/0832599376.
NHSV-voorsitter: mev S Boshoff, tel 018-7712261/0828096741.
Lidmaattal: 679 (belydende lede 516).
Eredienstye: 09:30 en 18:00.

WONDERFONTEIN (gestig 09.09.1946)

Sluit in: Oberholzer, Welverdiend, Carletonville, Elandsrand en Deelkraal.
Kerkgebou: Adastraat, Wonderfontein; Posbus 6052, Oberholzer 2502.
Kerkkantoor: faks 018-7863481.
Predikant: ds NM Alberts (Nick en Lizel), Julianastraat 46, Oberholzer 2499, tel 018-7885071/786 3481(faks)/0837838143/nickie@lantic.net
Skriba, kassier en orrelis: me HC Roos, tel 018-7863481.
NHSV-voorsitter: me L Alberts, tel 018-7885071/0832561189.
Lidmaattal: 473 (belydende lede 408).
Eredienstye: 08:30 Welverdiend; 10:00 Wonderfontein.

WESTONARIA (gestig 09.01.1954)

Sluit in: Westonaria, Venterspos, Hillshaven, Glenharvie, Zuurbekom, Libanon, plase Modderfontein en Jachtfontein.
Kerkgebou: Daviesstraat 92, Posbus 84, Westonaria 1780.
Kerkkantoor: tel 011-7531464.
Predikant: ds HW Calitz (Henk en Wilmari) (deelsorg), Posbus 84, Westonaria 0780, tel 011-754 1401/0842401603.
Skriba: CR Gouws, tel 011-7531707/0761169862/tgouws@mweb.co.za
Kassier: mev S Esterhuizen, tel 011-7515813.
Skriba vir registrasie: mev R Collins, tel 011-7531778.
Orrelis: mev A Visser.
NHSV-voorsitter: mev E Brits, tel 011-7515600.
Lidmaattal: 310 (belydende lede 253).
Eredienstye: 09:00.

CARLETONVILLE (gestig 01.12.1958)

Sluit in: Carletonville, Deelkraal, Doornfontein, Elandsrand, Blyvooruitzicht, Oos-Driefontein.
Kerkgebou: hv Ada- en Kaolinstraat, Posbus 57, Carletonville 2500.
Predikante: ds AN van Niekerk (Bertus en Ronel), Kaolinstraat 121, Carletonville 2499, tel 018-7882910/0834002999/niekerk@lantic.net; vakant.
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: me EI Korving, tel 018-7886329(h)/7884706(k)(faks)/niekerk@lantic.net
Skriba: LM Swart, tel 0738099948.
Orrelis: me EL Louw, tel 018-7862385/0834720153.
NHSV-voorsitter: me M van der Merwe, tel 018-7874885.
Lidmaattal: 873 (belydende lede 644).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

RANDFONTEIN MIDPARK (gestig 01.01.1987)

Sluit in: Randfontein en omgewing.
Kerkgebou: Tortelduifstraat, Helikonpark; Posbus 2252, Kocksvlei 1764.
Kerkkantoor: tel 011-4151360/4151372(faks)/midpark@lantic.net
Predikante: ds WRT Hindley (Tertius en Adi), Plot 45, Ten Acres, Randfontein 1760, tel 011-4151360/4151372(faks)/tertius@lantic.net; ds D van der Merwe-Botha (Deirdre en Pieter) (deelsorg), Quinnstraat 17, Noordheuwel Uitbr 4, Krugersdorp 1739, tel 011-9541295/deirdre21@absamail. co.za

Sekretariële beampte: mev M van Zyl, tel 011-4151360(w)/6983122(h)/0824239073.
Skriba: D de Beer, tel 011-6921782(h)/0833565108.
Kassier: D Wilters, tel 011-4121516/0828728501.
Skriba vir registrasie: mev M van Zyl, tel 011-6983122/0824239073.
Orrelis: mev L Bootha, tel 011-4123422/0826544299.
NHSV-voorsitter: mev A Hindley, tel 011-4151360/0835666079.
Lidmaattal: 822 (belydende lede 635).
Eredienstye: 09:00 en 18:30.

SIONSPOORT (gestig 26.11.1999)

Sluit in: Randfontein, Homelake, Greenhills, Wesporges, Randgate, Helikonpark, Culemborgpark, Eikepark, Wheatlands-, Bootha-, Loumarinana-, Randridge-, Dwarskloof, Oosterlandbouhoewes, Witfontein-, Brandvlei-, Doornfontein-, De Panplaasgebiede.
Kerkgebou: Van Deventerstraat; Posbus 3073, Randgate 1763.
Predikant: ds JH van Staden (Johan) (deelsorg), Henningstraat 86, Randgate, Randfontein 1760, tel 011-4123229/6921886(faks)/0824641547/jvstaden@intekom.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: me R Strydom, tel 011-4123163(k).
Skriba: vakant.
Kassier: MJ Nel, tel 011-6921015.
Orrelis: me Y Nortje, tel 011-4151810.
NHSV-voorsitter: me SJ Beukes, tel 011-4124636/0828915871.
Lidmaattal: 1 321 (belydende lede 1 010).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

RING VAN VEREENIGING

Gemeentes: Vereeniging, Vanderbijlpark, Meyerton, Duncanville, Vanderbijlpark-Oos, Drie Riviere, Rietspruit, Vanderbijlpark-Suid, Meyerton-Suid, Sonlandpark, Drie Riviere-Oos.

Ringskommissie: voorsitter: ds JD Putter; **skriba:** ds MS Jansen van Vuren; **ouderlinge:** JA Gouws; S Basson; F Kennedy.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: ds JD Putter; **Ringskomitee vir Erediens:** dr PB Boshoff; **Ringskomitee vir Apostolaat:** di JA Young en JP Bester; **Ringskomitee vir Ekumene:** ds B van Schalkwyk; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** di A Oosthuizen en K van der Merwe; **Ringsdiakonale vergadering:** me R van Greune.

VEREENIGING (gestig 17.08.1913)

Sluit in: Vereeniging, Leeuhof, Groenpunt, Richmond en Peacehaven.
Kerkgebou: Hofmeyerlaan 45, Posbus 68, Vereeniging 1930. Tel 016-4220172/pbb@absamail.co.za
Predikant: dr PB Boshoff (Piet en Carin), Hofmeyerlaan 45, Vereeniging 1930, tel 016-4220172/pbb@absamail.co.za
Skriba: JH Nortjé, tel 016-4220971.
Kassier: JM Mans, tel 016-4225690.
Skriba vir registrasie, orrelis en NHSV-voorsitter: mev CA Boshoff, tel 016-4220172.
Lidmaattal: 175 (belydende lede 144).
Eredienstye: 09:00.

VANDERBIJLPARK (gestig 18.08.1950)

Sluit in: CE3, CE4, CW5, CW6, SW2, SW4, SW5, Flora Gardens, Bonanné, Barnardsdal, Stephanopark, Zuurfontein, Sylviavale, Lasiandra, Mantevrede, Vanwaardshof en Cyferfontein.
Kerkgebou: hv Langenhoven- en Keatsstraat, CW6; Posbus 90, Vanderbijlpark 1900. Tel 016-933 3931/9339280(faks).
Predikant: vakant.
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev A Calitz, tel 016-9333931(k)/9339280(faks)/0824836730.
Skriba: D Celliers, tel 0828006742.
Kassier: mev T Goosen, tel 016-9330784.
Orrelis: mev M Coleman, tel 016-9823004.
NHSV-voorsitter: mev L van der Linde, tel 016-9335524.

Lidmaattal: 321 (belydende lede 259).
Eredienstye: 09:00.

MEYERTON (gestig 25.03.1950)

Sluit in: Meyerton, Golfpark, Uitbreiding 6, Henley-on-Klip, Randvaal, Highbury, Kliprivier, Drumblade, plase en buitewyke.
Kerkgebou: hv Holiday- en Reitzstraat, Posbus 10, Meyerton 1960. Tel 016-3621207/3622710(faks) jbester@mweb.co.za
Predikant: ds JP Bester (Johan en Anneke), Mitchellstraat 51, Meyerton 1961, tel+faks 016-3622513/3622710/0824551636/jbester@mweb.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: me R Small, tel 016-3621207/0820857866.
Skriba: S Benson, tel 016-3620123/0826865949.
Kassier: H Steyl, tel 016-3622600/0837520569.
Orrelis: R van der Meij, tel 016-3621828/0732073888.
NHSV-voorsitter: mev S Benson, tel 016-3620123/0824208428.
Lidmaattal: 523 (belydende lede 409).
Eredienstye: 09:00.

DUNCANVILLE (gestig 27.11.1954)

Sluit in: Arconpark, Duncanville, Redan, Unitaspark, Vereeniging Uitbreiding 1 en Waldrift.
Kerkgebou: hv Senator Roodweg en Poolestraat, Duncanville; Posbus 411, Vereeniging 1930. Tel 016-4282212/4283700(faks)/duncv@absamail.co.za
Predikant: ds MS Jansen van Vuren (Marius en Ina), Senator Roodweg 56, Duncanville, Vereeniging 1939, tel 016-4282212/4283700(faks)/duncv@absamail.co.za
Sekretariële beampte, skriba, kassier en skriba vir registrasie: J Venter, tel 016-4224246(k)/0847457796.
Orrelis: mev ME Els, tel 016-9331840.
NHSV-voorsitter: mev NJD Jansen van Vuren, tel 016-4282212.
Lidmaattal: 586 (belydende lede 488).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

VANDERBIJLPARK-OOS (gestig 16.04.1958)

Sluit in: CE1, CE2, CE3, CE5, CW1, CW2, CW3, SW1 en SW5.
Kerkgebou: hv Mumford- en Fultonstraat, Posbus 431, Vanderbijlpark 1900. Tel+faks 016-933 2572/joosgouws@telkomsa.net
Kerkkantoor: tel+faks 016-9332572 (slegs oggende).
Predikante: ds SJ le Roux (Sarel en Manda), Hawkshawstraat 1, Vanderbijlpark 1900, tel 016-981 1789/0821317838021/0827838021/sj.leroux@absamail.co.za; ds LH Kruger (Lidia) (deeltyds), Goldsmithstraat 8, Vanderbijlpark 1911, tel 016-9338718/011-6722250(faks)/0828798273/Lydia.Kruger@standard.co.za
Sekretariële beampte: FJM Coetzee, tel 016-9338884/0723943451.
Skriba: JJ Pretorius, tel 016-9335221.
Kassier: JA Gouws, tel 016-9821363/0828513607.
Skriba vir registrasie: JR Bloem, tel 016-9323748.
Orrelis: mev AE de Bruin, tel 016-9322818.
NHSV-voorsitter: mev B van Staden, tel 016-9312252.
Lidmaattal: 587 (belydende lede 475).
Eredienstye: 09:00.

DRIE RIVIERE (gestig 27.05.1961)

Sluit in: Drie Riviere Proper, Drie Riviere uitbreidings 1 en 2, Risiville uitbreidings 1 en 2, Glen Donald-plotte en Risiville Small Farms.
Kerkgebou: hv Bashee- en Wilgestraat, Posbus 263021, Drie Riviere 1935. Tel 016-4235405/423 3413(faks)/nhchurch@intekom.co.za
Predikant: ds JD Putter (John en Esther), hv Bashee- en Wilgestraat, Drie Riviere 1935, tel+faks 016-4233413/ jdputter@cyberserv.co.za
Sekretariële beampte, skriba, kassier en skriba vir registrasie: mev MC von Benecke, tel 016-423 5405(k)/4233413(faks)/0832125320/nhchurch@intekom.co.za
Orrelis en NHSV-voorsitter: mev EI Putter, tel 016-4233413/0827012415.
Lidmaattal: 830 (belydende lede 659).
Eredienstye: 09:00.

RIETSPRUIT (gestig 20.04.1965)

Sluit in: Ardenwold, Barrage, Blesbokfontein (gedeelte), Bloempark, Bosdraai, Drakeville, Driefontein, Ebner on Vaal, Gladwood, Holfontein, Kaalfontein, Kaalplaats, Lamontpark, Linduvaal, Linkholm, Lochvaal, Louisrus, Marlbank, Mirravaal, Mooiwater, Mullerstuine, Nanescol, Northdene, Rietkuil, Rietspruit, Roodia, Rosashof, Rusticana, Sasolbijl (gedeelte), Steelvalley, Stephanopark (gedeelte), Theoville, Vaalfontein, Vaalview, Vlakplaats, Von Geusaupark, Windsor on Vaal, Zeekoeifontein en Zuurfontein (gedeelte).

Kerkgebou: Rosashof 264, Vanderbijlpark; Posbus 14365, Zuurfontein 1912. Faks 016-9873544/ neelsferreira@absamail.co.za

Predikant: ds M le Roux (deelsorg), Hawkshawstraat 1, Vanderbijlpark CE2 1900; Posbus 14365, Zuurfontein 1912, tel 016-9811789.

Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: JH Jacobs, tel 016-9871695/0822670957.

Skriba: HJ Dreyer, tel 016-9871695(h)/4307325(w).

Kassier: me M Visser, tel 016-9331249(h)/9863996(w)(08:00-17:00)/0827819638.

Orrelis: Aflos.

NHSV-voorsitter: me C Coetzee, tel 016-9872336/0833028070.

Lidmaattal: 367 (belydende lede 289).

Eredienstye: 10:00.

VANDERBIJLPARK-SUID (gestig 25.11.1975)

Sluit in: SE1, 2, 3, 4, 6 en 7 en Bedworthpark.

Kerkgebou: hv Prinsloostraat en Piet Retief Blvd, SE 2, Posbus 364, Vanderbijlpark 1900. Tel+faks 016-9322744/nhkvdbsuid@cyberserv.co.za

Predikante: ds RJ Rust (Rudi en Erna), La Perla 59, Wenningstraat, SW 5, Vanderbijlpark 1911, tel 016-9824745/0825682254/rj.rust@ebucksmail.com; ds JA Young (Johnny en Marlize), Steytlerstraat 17, Vanderbijlpark-Oos 1911, tel 016-9821213/0837300706/jayoung@cyberserv.co.za

Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev A Grey, tel 016-9322744(k)(faks)/ 9319221/nhk_vdbsuid@cyberserv.co.za

Skriba: FJ Basson, tel 016-9823193/0826538076.

Orrelis: mev J van den Berg, tel 016-9823193/0824355743.

NHSV-voorsitter: mev E Rust, tel 016-9824745.

Lidmaattal: 1 318 (belydende lede 987).

Eredienstye: 09:00 en 18:00.

MEYERTON-SUID (gestig 19.06.1983)

Sluit in: De Deur, Rothdene, Kookrus, Meyerton Kleinplasies, Riversdal, Chrissiefontein, Boltonwold, Buyscelia en Nelsonia.

Kerkgebou: hv Kaptein Hindonlaan en Gustav Prellerstraat, Meyerton-Suid; Posbus 102, Rothdene 1964. Tel+faks 016-3631049/alcho@webmail.co.za

Predikant: ds A Oosthuizen (Almero en Christelle), Noordstraat 22, Rothdene 1964, tel 016-363 2004/3631049(faks)/0731542008/alcho@webmail.co.za

Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: me SE Breytenbach, tel 016-3631049(k)(faks)/083 6137773/alcho@webmail.co.za

Skriba: LCA Smith, tel 016-3630617/0832976266.

Kassier: me EC Strauss, tel 016-3624474.

Orrelis: me H Stevens, tel 016-3623730/0829786558.

Lidmaattal: 368 (belydende lede 294).

Eredienstye: 09:00 en 18:00.

SONLANDPARK (gestig 26.06.1983)

Sluit in: Lenteland, De Deur, Houtkop, Van der Merweskroon, Helenasrus, Sonlandpark, Falcon Ridge, Springcol, Unitaspark, Homer en Steelpark.

Kerkgebou: Majubastraat 37, Posbus 28021, Sonlandpark 1944. Tel+faks 016-4291849/nhkson1@ lantic.net

Predikant: ds WPF van Wyk (Piet en Anna Marie), Jurie van der Merwestraat 35, Meyerton-Oos 1961, tel 016-3641189/4291849(faks)/0835501628/nhkson2@lantic.net

Sekretariële beampte, skriba, skriba vir registrasie en orrelis: mev AJC Badenhorst, tel 016-429 2186(h)/4291849(k)(faks)/0722924451/sonlandnhk@cloudweb.co.za

Kassier: JA Badenhorst, tel 016-4292186/0827893256.

NHSV-voorsitter: mev N Cronje, tel 016-4291248/0723811774.

Lidmaattal: 517 (belydende lede 411).
Eredienstye: 09:00 en 18:00 (slegs een aanddiens elke laaste Sondag van die maand).

DRIE RIVIERE-OOS (gestig 30.10.1983)

Sluit in: Risiville-Oos, Drie Riviere, Drie Riviere-Oos, Drie Riviere Proper-woongebiede, Buyscelia, Helderstrome, Mooilande, Riverpark, Homelands Landbouhoewes en plase oos van Vereeniging tot by Vaaldam.
Kerkgebou: hv Hawthorn- en Almondstraat, Posbus 263428, Drie Riviere 1935. Tel+faks 016-4236234/oosherv@lantic.net
Predikant: ds JBMH van Schalkwyk (Barry en Marguerite), Ashstraat 10, Drie Riviere 1929, tel +faks 016-4236032/0824963340/jaimee@lantic.co.za
Sekretariële beampte en kassier: mev AC Foord, tel 016-4232835(h)/4236234(k)(faks)/oosherv@lantic.co.za
Skriba: mnr DAJ Foord, tel 0824904048.
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev MCM Muller, tel 016-4232644(h)/4236234(k)(faks)/oosherv@lantic.co.za
Orrelis: mev DC Groenewald, tel 016-4232416(h)/0832937939.
NHSV-voorsitter: mev C de Beer, tel 016-4233257/0829404262.
Lidmaattal: 600 (belydende lede 483).
Eredienstye: 09:00.

RING VAN NOORDELIKE PRETORIA

Gemeentes: Noordelike Pretoria, Villieria, Derdepoort, Wonderboompoort, Grootvlei, Wonderboom, Oos-Moot, Pierneef, Wonderboom-Suid, Poort, Montana, Eben Haëzer (Pretoria).

Ringskommissie: voorsitter: ds P de Kock; **skriba:** ds JM van Staden; **ouderlinge:** W Botha, G Zandberg, A Jonkers.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Predikante: ds RJ Coertze; **Ringskomitee vir Ouderlinge:** WH Botha; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds DW van der Watt; **Ringskomitee vir Erediens:** ds MJ van der Westhuizen; **Ringskomitee vir Ekumene:** dr JJ Steenkamp; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds PC Swanepoel; **Rinsgkomitee vir Pastoraat:** ds W de V Sauer; **Ringskomitee vir Kerklike Goedere:** ds JM van Staden; **Ringskomitee vir Kerklike Publikasies:** ds C Lemmens; **Ringsdiakonale vergadering:** ds A Strauss.

NOORDELIKE PRETORIA (gestig 01.10.1934)

Sluit in: Gezina, Rietfontein, Capital Park, Eloffsdal en Mayville.
Kerkgebou: 12de Laan 512, Posbus 23104, Gezina 0031. Tel 012-3359148/3359208(faks)/np@nhk.co.za
Predikant: ds AG Strauss (André en Lydia), 13de Laan 519, Gezina, tel 012-3359208/anly@xsinet.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev S du Plessis, tel 012-3315729(h)/3359148(k)/3359208(faks)/0825715617/np12520@yahoo.com/dhdup@absamail.co.za
Skriba: AJD Kruger.
Orrelis: mev BC Steenekamp, tel 012-8033518.
NHSV-voorsitter: mev L Strauss, tel 012-3359208.
Lidmaattal: 462 (belydende lede 362).
Eredienstye: 09:00 en 18:30.

VILLIERIA (gestig 21.06.1947)

Sluit in: Villieria en Rietfontein.
Kerkgebou: Ben Swartstraat 980, Villieria, Pretoria 0186; Posbus 31171, Totiusdal 0134. Tel 012-3310156/3314324(faks)/villieria@nhk.co.za
Predikante: ds AC Kuyper (Arie en Magda), 27ste Laan 635, Villieria, Pretoria 0186, tel 012-3312132/0832719693/arie@icon.co.za; ds C Lemmens (Venter) (Corné) (benoeming), Posbus 52174, Wierdapark 0149, tel 012-3300129/0827010270/cventer7@yahoo.com
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev M Buitendag, tel 012-3310814(h)/3314324(faks)/villieria @nhk.co.za
Skriba: mev N van Rooyen, tel 012-3313958/3285282(w)/0824966491.
Orrelis: mev L Jacobs, tel 012-3331767/0845873344.

NHSV-voorsitter: mev M Kuyper, tel 012-3312132.
Lidmaattal: 777 (belydende lede 623).
Eredienstye: 09:00 en 18:30.

DERDEPOORT (gestig 24.08.1950)

Sluit in: East Lynne, Jan Niemandpark, Eklesia, Lindopark en Kilnerpark.
Kerkgebou: Swaanstraat 129, East Lynne, Pretoria 0186; Posbus 15270, East Lynne 0039. Tel+faks 012-8003600.
Predikant: ds PC Swanepoel (Peet en Christa), Swaanstraat 129, East Lynne, Pretoria 0186, tel 012-8002402/8003600(faks)/0723726933/pcswan@mweb.co.za
Skriba: OA van Tonder, tel 012-8003643/0724683349.
Kassier: G van Rensburg, tel 012-8001882.
Skriba vir registrasie: M van Niekerk, tel 012-8003452.
Orrelis: mev M Conradie, tel 012-9988471.
NHSV-voorsitter: mev JC Swanepoel, tel 012-8002402.
Lidmaattal: 895 (belydende lede 615).
Eredienstye: 09:00 en 18:30.

WONDERBOOMPOORT (gestig 30.10.1953)

Sluit in: Les Marais, Wonderboom-Suid, Eloffsdal, Parktown, Mayville, Capital Park en Roseville.
Kerkgebou: hv Eloffstraat en Mansfieldlaan, Eloffsdal; Posbus 30011, Wonderboompoort 0033. Tel+faks 012-3350802/wonderboompoort@nhk.co.za
Predikant: ds W de V Sauer (Willem en Elize), Mansfieldlaan 610, Eloffsdal 0084, tel+faks 012-3350040/0823814131/elwill@yebo.co.za
Sekretariële beampte: me B Wilke, tel 012-3350802(k)(faks)/wonderboompoort@nhk.co.za
Skriba: G Zandberg, tel 012-3250856.
Kassier: AJ Viljoen, tel 012-3355373.
Skriba vir registrasie: EJ Engelbrecht, tel 012-3353886.
Orrelis: me ME Basson, tel 012-3442778.
NHSV-voorsitter: mev E Sauer, tel 012-3350040.
Lidmaattal: 690 (belydende lede 567).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

GROOTVLEI (gestig 08.09.1963)

Sluit in: Haakdoorn, Klipdrif, Hammanskraal, Kromdraai, Lusthof, Grootvlei, Bultfontein, Honingnestkrans, Bon Accord, Pyramid, Rooiwal, Waterval, Vastfontein, Doornpoort, Onderstepoort, Wonderboom-Suid, Enkeldebosch en Pretoria-Noord.
Kerkgebou: Hoewe 242, Waterval, Distrik Pretoria; Posbus 910-303, Pyramid 0120. Tel+faks 012-5459406/elizanhk@absamail.co.za
Kerkkantoor: tel 012-5459406/5400761(huis)/5459406(faks)/geelms@worldonline.co.za
Predikant: ds CG Liebenberg (Chris en Amanda), Hoewe 242, Waterval, Pretoria, tel 012-545 0644/5459406(kantooradmin Ma, Do, Vry 08:00-13:00)/0837880071/fredlieb@intekom.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev AS Potgieter, tel 012-5459406(w)/5400761(h) /0824416845.
Skriba: CR Geel, tel 012-5611782/0823760481/geelms@worldonline.co.za
Kassier: N van Niekerk, tel 012-5620537.
Orrelis: mev MM Venter, tel 012-5459827/0823250166.
NHSV-voorsitter: mev AJ Liebenberg, tel 012-5450644.
Lidmaattal: 741 (belydende lede 515).
Eredienstye: 09:00 en 18:00 (elke 2de Sondag van die maand).

WONDERBOOM (gestig 08.09.1963)

Sluit in: Sinoville, Annlin en Wonderboom.
Kerkgebou: Marjoramlaan 84, Wonderboom-landbouhoewes; Posbus 13599, Sinoville 0129. Tel+faks 012-5673693/nhkwboom@lantic.net
Predikante: ds PS Esterhuizen (Peet en Sonja), Marjoramlaan 84, Wonderboom-landbouhoewes, tel 012-5676860/5673693(faks)/0827642622/sessies@nhk.co.za; vakant.
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev R Prinsloo, tel 012-5673693(k)(faks)/nhkwboom@lantic.net

Skriba: L de Munnik, tel 012-5674834/0824598215/ldem@telkomsa.net
Kassier: mej AC Venter, tel 012-5672456.
Orrelis: mnr JD Strydom, tel 0825647655.
NHSV-voorsitter: mev SG Esterhuizen, tel 012-5676860.
Lidmaattal: 994 (belydende lede 812).
Eredienstye: 09:00 en 18:30.

OOS-MOOT (gestig 30.06.1968)

Sluit in: Waverley, Môregloed, Queenswood, Kilnerpark en Bergtuin.
Kerkgebou: Collinslaan 1265, Môregloed, Pretoria; Posbus 15331, Lynn East 0039. Tel+faks 012-333 4918.
Predikante: vakant; ds MJ van der Westhuizen (Marna en Jannie) (deelsorg), 20ste Laan 488, Villieria 0186, tel 012-3317547/5673693(faks)/0828636305/anram@nhk.co.za; ds RTI Pienaar (Robby en Tana) (deeltyds), Walterlaan 1271, Waverley, Pretoria 0186, tel 012-3320322/7110019(faks)/0834575956/robbyp@telkom.net
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: me M van der Schyff, tel 012-3320150(h)/3334918 (k)(faks).
Skriba: PDF Kok, tel+faks 012-3331652/0823352254/pieterkok@absamail.co.za
Kassier: PPWheldton, tel 012-3320029/0824544429.
Orrelis: D Montgomery, tel 012-3214242/0727925901.
NHSV-voorsitter: me L van der Linde, tel 012-3335881.
Lidmaattal: 1 053 (belydende lede 836).
Eredienstye: 09:00; 19:00 (Sept-Apr); 18:00 (Mei-Aug).

PIERNEEF (gestig 30.06.1968)

Sluit in: Deerness, Villieria, Kilnerpark en Queenswood.
Kerkgebou: 29ste Laan 324, Villieria, Pretoria; Posbus 11084, Queenswood 0121. Tel 012-3335158/3290200(faks)/pierneef@nhk.co.za
Predikant: ds P de Kock (Petri en Alta), 26ste Laan 304, Villieria, Pretoria 0186, tel 012-3336630/3290200(faks)/pierneef@nhk.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev EW Macmillan, tel 012-3313771(h)/3335158(k)/3290200(faks)/pierneef@nhk.co.za
Skriba: AF van der Linde, tel 012-3311269/0766808245.
Kassier: FP Jacobs, tel 012-3335174(h)/0832777273.
Orrelis: mev AEC Krog, tel 012-3322742/0845055336.
NHSV-voorsitter: mej M Groenewald, tel 012-3333515.
Lidmaattal: 448 (belydende lede 386).
Eredienstye: 09:00 en 18:30.

WONDERBOOM-SUID (gestig 21.06.1970)

Sluit in: Wonderboom-Suid, Mayville en Rietfontein.
Kerkgebou: 10de Laan 920, Wonderboom-Suid 0084; Posbus 30898, Wonderboompoort 0033. Tel 012-3796364.
Predikant: dr JH Breytenbach (Hendrik en Betsie), Ivorlaan 475, Mountain View; Posbus 25682, Gezina, 0031, tel 012-3796364/0824946544/jhbreyt@absamail.co.za
Skriba: DJ Pretorius, tel 012-3354015/0826522320.
Kassier: mev SM van Niekerk, tel 012-3353368.
Skriba vir registrasie: me SM van Niekerk, tel 012-3353368.
Orrelis: me S Steinmann, tel 012-3333388.
NHSV-voorsitter: mev EM Breytenbach, tel 012-3796364.
Lidmaattal: 246 (belydende lede 207).
Eredienstye: 09:00 en 18:30 (geen aanddienste in skoolvakansie en langnaweke).

POORT (gestig 03.09.1975)

Sluit in: Montana Park, Derdepoort, Roodeplaatdam en Doornpoort.
Kerkgebou: Hoewe 223, Derdepoort; Posbus 154, Derdepoortpark 0035. Tel+faks 012-8081221/ptvr@mweb.co.za
Predikant: dr JJ Steenkamp (Johann en Ina), Hoewe 223, Derdepoort, Pretoria 2876, tel+faks 012-8081221/auri@mweb.co.za
Skriba: T van Rooyen, tel 012-5481610/0828917832/ptvr@mweb.co.za

Kassier: mev M Loots, tel 0834556573.
Skriba vir registrasie: mev K Smit, tel 012-8081221.
Orrelis: mev A Strydom, tel 0834784714.
NHSV-voorsitter: mev I Steenkamp, tel 012-8081221.
Lidmaattal: 443 (belydende lede 329).
Eredienstye: 09:30 en 18:30.

MONTANA (gestig 20.11.1988)

Sluit in: Doornpoort, Magalieskruin, Montana, Montanatuine, Montanapark, Sinoville en Wonderboom.
Kerkgebou: hv Jan Bantjes- en Azanzaweg, Montana; Posbus 14318, Sinoville 0129. Tel+faks 012-5671753/hermon@absamail.co.za
Predikante: ds RJ Coertze (Roelf en Elsa), Bobaasstraat 422, Magalieskruin, Pretoria 0182, tel 012-5676952/0825724846/ecoertze@mweb.co.za; ds DW van der Watt (Danie en Linda), Edithlaan 450, Montana, Pretoria 0186, tel 012-5431217/0825724855/mulati@mweb.co.za; ds JM van Staden (Thinus), Posbus 14318, Sinoville 0129, tel 012-5671753/0845897035/tvanstaden2@yahoo.com
Sekretariële beampte: mev S Bosch, tel 012-5671753(k)(faks)/herman@absamail.co.za
Skriba: SH Jankowitz, tel 012-5472593/0824871201.
Kassier: B Coertze, tel 012-5671811.
Skriba vir registrasie: JH Breytenbach, tel 012-5671231.
Orrelis: mev HC Steenkamp, tel 012-5431717.
NHSV-voorsitter: mev E Coertze, tel 012-5676952.
Lidmaattal: 1 812 (belydende lede 1 327).
Eredienstye: 08:00, 10:00 en 18:30 (skooltye); 9:00, 18:30 (vakansies, langnaweke).

EBEN HAëZER (Pretoria) (gestig 13.10.1996)

Sluit in: Streeksgemeentes.
Kerkgebou: 31ste Laan 415, Villieria; Posbus 25145, Gezina 0031. Tel 012-3312709/3332067(faks)/andreas.jonkers@absamail.co.za
Predikant: dr AC Neele (Adriaan en Kornelia), Hendriklaan 57, Brummeria 0184, tel 012-804 8197/0728265091/neele.ac@gmail.com
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: Andreas Jonkers, tel 012-3312709(k)/3332067 (faks)/0823540555/andreas.jonkers@absamail.co.za
Skriba en kassier: J Henken.
Orrelis: WA Jonkers, tel 012-7341251.
Lidmaattal: 52 (belydende lede 24).
Eredienstye: 09:30 en 17:00.

RING VAN BRONKHORSTSPRUIT

Gemeentes: Bronkhorstspruit, Delmas, Witbank, Witbank-Suid, Ogies, Premiermyn, Suidoos-Witbank, Witbank-Noord.

Ringskommissie: voorsitter: ds AH Roets; **skriba:** ds JH Mouton; **ouderlinge:** JJ Potgieter, BJN Appelgryn, JPJ Coetzer.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Erediens: ds JH van Staden; **Ringskomitee vir Apostolaat en Ekumene:** ds PJ Botha; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds JH Mouton.

BRONKHORSTSPRUIT (gestig 07.02.1869)

Sluit in: Bronkhorstspruitdorp, omliggende plotte en plase en Bronkhorstspruitdamgebiede.
Kerkgebou: hv Charl Cilliers- en Krugerstraat, Posbus 44, Bronkhorstspruit 1020. Tel+faks 013-9322929/janvs@nhk.co.za
Predikante: ds JH van Staden (Jan), De la Reystraat 23, Bronkhorstspruit 1020, tel 013-9323650/9322929(faks)/0823910883/janvs@nhk.co.za; ds S Steyn, Posbus 44, Bronkhorstspruit 1020, tel+faks 013-9322929.
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev GP Theunissen, tel 013-9351150(h)/9322929(k)(faks)/0823231193/louv@lantic.net. Kantoorure: Dinsdag, Donderdag 8:00-16:00.
Skriba: A Steyn, tel 0823247433.
Kassier: mev CA Steyn, tel 013-9321203.
Orrelis: mev WH Pretorius, tel 013-9320720.

NHSV-voorsitter: mev A van Rensburg, tel 013-9324727/0834489563.
Lidmaattal: 941 (belydende lede 745).
Eredienstye: 09:00.

DELMAS (gestig 22.05.1926)

Sluit in: Delmas en Eloff.
Kerkgebou: Sarel Cilliersstraat, Posbus 218, Delmas 2210. Tel+faks 013-6652679/delmas@nhk.co.za
Predikant: ds DJ Struwig (Danie en Lienie), Sarel Cilliersstraat, Delmas 2210, tel+faks 013-6652439 /0824167290/djstruwig@nhk.co.za
Sekretariële beampte: mev S Gehring, tel 013-6652436/0826682685.
Skriba: F van Heerden, tel 013-6653166(w)/6652390(h)/0836980283.
Skriba vir registrasie: mev M de la Port, tel 013-6652679(w)/0826682685.
Kassier: JP de la Port, tel 013-6652436(h)/0845136280.
Orrelis: mev S Gehring, tel 013-6651305.
NHSV-voorsitter: mev L Struwig, tel 013-6652439.
Lidmaattal: 560 (belydende lede 427).
Eredienstye: 09:30.

WITBANK (gestig 16.04.1927)

Sluit in: Middedorp Uitbreidings 1, 3, 10 en 12. Die Heuwel, Modelpark (gedeelte), Fransville, plaasgebiede Balmoral en Bulpan.
Kerkgebou: hv Clarendonlaan en Paul Krugerstraat, Posbus 552, Witbank 1035. Tel 013-6563002 /6970455(faks)
Predikant: ds SA Beukes (Fanie en Annette)(deelsorg), Capellahof 1105, Reynorif, Witbank 1035; Posbus 552, Witbank 1035, tel 013-6972524/nhkwitbank@yahoo.com
Skriba: AHB Bothma, tel 013-6970455(h)/0832046579.
Kassier: H Welgemoed, 0824180514.
Skriba vir registrasie: me R Bothma, tel 013-6970455(h)/0724460308.
Orrelis: vakant.
NHSV-voorsitter: me AA Hurn, tel 013-6919713/0829249847.
Lidmaattal: 290 (belydende lede 234).
Eredienstye: 09:30.

WITBANK-SUID (gestig 26.06.1952)

Sluit in: Uitbreiding 12, Del Judor Proper, Del Judor Uitbreidings 1, 2, 4 en 5, ’n gedeelte van Uitbreiding 8 en Clewer.
Kerkgebou: hv Sturdeelaan en Jansenstraat, Suite 273, Privaatsak X7294, Witbank 1035. Tel 013-6565912/cbattorneys@mweb.co.za
Predikant: ds PJ Botha (Peet en Karlien), Sturdeelaan 11, Witbank 1035; Suite 273, Privaatsak X7294, Witbank 1035, tel 013-6566896/p.j.botha@mweb.co.za
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: mev A Combrink, tel 013-6565912(k)/ 0829844115.
Kassier: FJ van Heerden, tel 013-6971636/0827792302.
Orrelis: me JC Muller, tel 013-6500341/0829218681.
NHSV-voorsitter: me EC Botha, tel 013-6566896/0828750686.
Lidmaattal: 590 (belydende lede 477).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

OGIES (gestig 28.06.1952)

Kerkgebou: Unieweg, Posbus 66, Ogies 2230. Tel 013-6431661/joubert@cybertrade.co.za
Predikant: vakant.
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: me E Neethling, tel 017-6485572(h)/013-6431661(k)(Ma+Do).
Skriba: JL Joubert, tel 013-6431063/0824923837.
Orrelis: me B Gertzen, tel 017-6484587(h).
NHSV: mev M Duvenage, tel 013-6481200.
Lidmaattal: 218 (belydende lede 168).
Eredienstye: 09:30.

PREMIERMYN (gestig 10.02.1968)

Sluit in: Kleinfontein, Rayton en Cullinan.

Kerkgebou: Zonderwaterweg, Posbus 202, Cullinan 1000. Tel+faks 012-7340130/nhkpm@absamail.co.za
Predikant: ds JH Mouton (Johann), Zonderwaterweg, Cullinan 1000, tel 012-7341374/7340130 (faks)/0835011954/nhkpm@absamail.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev M Badenhorst, tel 012-7320411/7340130(k) (faks)(Wo 08:00-12:00)/nhkpm@absamail.co.za
Kassier: HJJ van Rensburg, tel 012-7341837.
Skriba: TG Greeff, tel 012-7345800/0824458881.
Orrelis: mev M Rossouw, tel 012-7341682.
NHSV-voorsitter: mev H Neethling, tel 012-7344457.
Lidmaattal: 940 (belydende lede 712).
Eredienstye: 09:00.

SUIDOOS-WITBANK (gestig 27.06.1976)

Sluit in: Wolwekrans-koolmyn, Landau-koolmyn, Greenside-koolmyn, Uitbreidings 8, 16, 20 en 41, Tasbetpark 1, 2 en 3, Reynorif, Duvhapark, Benfleur, Del Judor, Watermeyerstraat, Faniestraat, Birkholtzslaan, Steenkampstraat, Barendstraat en Hans Strydomstraat.

Kerkgebou: hv Theunis Jansen- en Hans Strydomstraat, Uitbreiding 16, Witbank 1034; Posbus 12710, Leraatsfontein 1038. Tel+faks 013-6971457/sowitbank@nhk.co.za
Predikante: ds IM Lombard (Naas en Annette), Saggitariusstraat 11, Reynorif, Witbank 1035, tel 013-6971063/6971457(faks)/0822613010/imlombard@nhk.co.za; ds C Manders (Cobus en Mari), Eikeboom 4, Paulstraat 2, Del Judor X10, Posbus 12710, Leraatsfontein 1038, tel+faks 013-697 1457/0829373868/katbotter@yahoo.com
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev CM van der Merwe, tel 013-6971457 (k)(faks)/0829252807.
Skriba: TJ Koekemoer, tel 013-6971457.
Orrelis: A Botha, tel 013-6560532(h).
NHSV-voorsitters: mev A Lombard, tel 013-6971063(h)/6927557(w).
Lidmaattal: 1 606 (belydende lede 1 272).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

WITBANK-NOORD (gestig 17.04.1977)

Sluit in: Die Heuwel (noord van Swartbosweg), Modelpark, Hoëveldpark, Jackaroopark, Blancheville, Riverview, Zeekoeiwater, Kromdraai, Zaaihoek, Grootvallei, Bulpan, Leeupoort en Waterval.

Kerkgebou: hv Duvenhage- en Palmstraat, Die Heuwel, Uitbreiding 1; Posbus 8894, Die Heuwel, Witbank 1042. Tel+faks 013-6500985/6500306/nhk.wtb.n@xsinet.co.za
Predikant: ds ST Opperman (Oppies en Rita), Cleopatrastraat 9, Die Heuwel, Witbank 1035, tel 012-3283758/0825770719/013-6500985(faks).
Sekretariële beampte, kassier, skriba en skriba vir registrasie: S Maritz, tel 013-6500985(k)(faks)/0847075796.
Orrelis: M Harmse, tel 013-6500140/0733217483.
NHSV-voorsitter: mev R Opperman, tel 0825615984.
Lidmaattal: 471 (belydende lede 356).
Eredienstye: 09:00.

RING VAN TRICHARDTSFONTEIN

Gemeentes: Trichardtsfontein, Eendracht, Evander, Kriel, Secunda, Kosmos.

Ringskommissie: voorsitter: ds JAC Rossouw; **skriba:** ds JZ Britz; **ouderlinge:** P Bloem, W Swanepoel, C van Zyl.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: dr GS de Bruin; **Ringskomitee vir Erediens:** dr GS de Bruin; **Ringskomitee vir Apostolaat en Ekumene:** ds JAC Rossouw; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds EHJ Engelbrecht; **Ringsdiakonale vergadering:** me I Nel.

TRICHARDTSFONTEIN (gestig 22.11.1879)

Sluit in: Trichardt-dorp en plase en gedeeltelik Secunda.

Kerkgebou: hv Prinsloo- en Kerkstraat, Posbus 113, Trichardt 2300. Tel 017-6381134/6381244 (faks)/jacro@xsinet.co.za

Predikant: ds JAC Rossouw (Jan en Mercia), hv Kerk- en Prinsloostraat, Trichardt 2300, tel 017-6380246/6380232(faks)/0845858716/jacro@mweb.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev A Malherbe, tel 017-6381134(k)(faks)/0837021564/jacro@xsinet.co.za
Skriba: C van Zyl, tel 017-6311560.
Orrelis: mev G Montgommery, tel 017-6345604.
NHSV-voorsitter: mev M Rossouw, tel 017-6380246.
Lidmaattal: 387 (belydende lede 296).
Eredienstye: 09:30.

EENDRACHT (gestig 20.04.1917)

Sluit in: Eendracht, Leslie en Devon.
Kerkgebou: Louwstraat, Eendracht; Posbus 144, Leslie 2265. Tel 017-6830517/6830067(faks)/fhras@worldonline.co.za
Predikant: ds FH Ras (Frans), Sheiloustraat 12, Leslie 2265, tel+faks 017-6830067/0824163922/fhras@worldonline.co.za
Sekretariële beampte, skriba, kassier en skriba vir registrasie: mev A van Vuuren, tel 017-6830517(k)/6830067(faks)/0834076474/fhras@worldonline.co.za
Orrelis: mev M van Emmenes, tel 0828250735.
NHSV-voorsitter: mev E Saaiman, tel 017-6830936/0823882153.
Lidmaattal: 348 (belydende lede 263).
Eredienstye: 09:00.

EVANDER (gestig 07.06.1963)

Sluit in: Evander, Kinross, Brendan en gedeeltelik Secunda en Brendan.
Kerkgebou: hv McGill- en Bolognaweg, Posbus 101, Evander 2280. Tel+faks 0174-6323394/nedherv@lantic.net
Predikant: ds PJ Wolmarans (Hannes en Marna), Pittsburgweg 2, Evander 2230, tel 017-6323394/0829022186/pjwol@lantic.net
Sekretariële beampte, skriba, kassier en skriba vir registrasie: mev HPC de Villiers, tel 017-632 4387(h)/0825010539.
Orrelis: mev R Louw, tel 0845069066.
NHSV-voorsitter: mev M Wolmarans, tel 017-6324387/0845500612.
Lidmaattal: 354 (belydende lede 249).
Eredienstye: 09:00.

KRIEL (gestig 07.10.1976)

Sluit in: Krieldorp en omliggende plase.
Kerkgebou: hv Parklaan en Merlinsingel, Posbus 76, Kriel 2271. Tel+faks 017-64823291/pjrossouw@mweb.co.za
Predikant: ds JZ Britz (Hans en Ina), Parklaan 50, Kriel 2271, tel+faks 017-6482329/0827041978/j.z.britz@lantic.net
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: me JMF Rossouw, tel+faks 017-6483711(k)(faks)/0829246982/pjrossouw@mweb.co.za
Skriba: mnr B Visser, tel 017-6483385.
Kassier: me SS Marx, tel 017-6485077.
Orrelis: MJ Roos, tel 017-6484040.
NHSV-voorsitter: mev JJ Britz, tel 017-6482329.
Lidmaattal: 713 (belydende lede 557).
Eredienstye: 09:00 en 18:00 (geen aanddienste in skoolvakansie).

SECUNDA (gestig 04.06.1982)

Sluit in: Secunda.
Kerkgebou: hv Rissik- en Eric Louwstraat, Posbus 10251, Secunda 2302. Tel+faks 017-6313252/secunda@nhk.co.za
Predikante: dr GS de Bruin (Nols en Bridget), De Gamastraat 22, Secunda 2302, tel+faks 017-634 8210/0832864312/ndebruin@nhk.co.za; ds JA Swart (Kobus en Leanie) (deeltyds), Posbus 10251, Secunda 2302, tel 017-6342269/6348924 (faks).
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev M Labuschagne, tel 017-6313252(k)(faks)/084 5042892/secunda@nhk.co.za

Skriba: WH Labuschagné, tel 017-6313397/0824504944.
Kassier: me S Labuschagné, tel 017-6313252/0824514887.
Orrelis: C Potgieter, tel 017-6313192/0846145167.
NHSV-voorsitter: J van Rensburg, tel 017-6346614.
Lidmaattal: 634 (belydende lede 440).
Eredienstye: 09:30.

KOSMOS (gestig 05.06.1987)

Sluit in: Secunda.
Kerkgebou: hv Eric Louw- en Rissikstraat, Posbus 4461, Secunda 2302. Tel+faks 017-6312796/ edrecht@mweb.co.za
Predikante: ds EHJ Engelbrecht (Eduard en Anne), Schoblestraat 2, Secunda 2302, tel 017-6312737 /0827749693/eduard@vodamail.co.za; ds CJ Swart (Cor en Marinda) (deeltyds), Plettenbergstraat 14, Secunda 2302, tel 017-6348695/0836618420/cor.swart@sasol.com
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev B Jooste, tel 017-6312796(k)/6312737(faks)/ 0829557505/edrecht@mweb.co.za
Skriba: GD Kotze, tel 017-6345084.
Kassier: PWS Swanepoel, tel 017-6312501/0827876272.
Orrelis: mev J Badenhorst, tel 017-6346433/0845101348.
NHSV-voorsitter: mev E Bissett, tel 017-6347529/0845161718.
Lidmaattal: 665 (belydende lede 485).
Eredienstye: 08:00.

RING VAN WATERBERG

Gemeentes: Waterberg, Rust der Winter, Naboomspruit, Warmbad, Vaalwater, Waterberg-Wes.

Ringskommissie: voorsitter: ds S Hoffman; **skriba:** ds S Hoffman (jr); **ouderlinge:** AG de Beer, LJV Engelbrecht, CF van Rooyen.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: HP van Eeden; **Ringskomitee vir Erediens:** CF van Rooyen; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds WP Prinsloo; **Ringskomitee vir Ekumene:** dr HJ Botes; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds S Hoffman (sr); **Ringsdiakonale vergadering:** D Pont.

WATERBERG (gestig 20.11.1865)

Sluit in: Nylstroom-Oos, Springbokvlakte en suid van Olienhoutstraat.
Kerkgebou: hv Kerkstraat en Voortrekkerweg, Posbus 53, Nylstroom 0510. Tel+faks 014-7173355/ shofnhkw@esnet.co.za
Predikant: ds S Hoffman (sr) (Fanie en Marieta), Magasynstraat 5A, Nylstroom 0510, tel+faks 014-7173662/0836091073/shofnhkw@esnet.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: me WJC Lategan, tel 014-7173355(k)(faks)/ 0836595500/shofnhkw@pop.co.za
Skriba: SC Smith, tel 014-7173745/0829216455.
Orrelis: me F van Wyk, tel 014-7364119/0845155726.
NHSV-voorsitter: me M Hoffman, tel 014-7173662/0833907950.
Lidmaattal: 460 (belydende lede 370).
Eredienstye: 10:15 en 18:30.

RUST DER WINTER (gestig 19.08.1938)

Sluit in: Kalkbult, Montsolé, Pienaarsrivier, PPC-myn, Radium-Oos, Radium-Wes, Rust der Winter, Uitvlugt, Vergenoeg en Welgevonden.
Kerkgebou: Vaalboschbult, Pienaarsrivier; Posbus 210, Radium 0483. Tel 014-7330775/7330805 (faks).
Predikant: vakant.
Skriba, kassier en skriba vir registrasie: mev J Fourie, tel 012-7111315.
Orrelis: mev M Bezuidenhout, tel 014-7330716.
NHSV-voorsitter: mev S Basson, tel 012-7220311.
Lidmaattal: 92 (belydende lede 80).
Eredienstye: 09:00.

NABOOMSPRUIT (gestig 29.05.1943)

Sluit in: Naboomspruit-dorpsgebied en -distrik.

Kerkgebou: hv Louis Trichardt- en Vyfdestraat, Posbus 124, Naboomspruit 0560. Tel+faks 014-743 1325/nhknbs@telkomsa.net
Predikant: dr HJ Botes (Hennie en Hulda), Vierdestraat 118, Naboomspruit 0560, tel 014-743 0209/7431325(faks)/0827019441/hjbotes@worldonline.co.za
Sekretariële beampte: AED Kruger, tel 014-7431325(w)/7433044(h)/0826397050.
Skriba: GWJ Meijer, tel 014-7433307/0834634033.
Kassier: A Venter, tel 014-7430161/0823386155.
Skriba vir registrasie: K Gouws, tel 014-7432143/0822987844.
Orrelis en NHSV-voorsitter: mev H Botes, tel 014-7430209.
Lidmaattal: 654 (belydende lede 552).
Erediensstye: 09:00 en 18:00.

WARMBAD (gestig 29.05.1953)

Sluit in: Warmbad-distrik.

Kerkgebou: hv Ludorfstraat en Groblerlaan, Posbus 251, Warmbad 0480. Tel+faks 014-7363124/nhkerkwb@lantic.net
Predikante: ds S Hoffman (jr) (Stephan en Grethe), Groblerlaan 10, Warmbad 0480, tel 014-736 2615/7363124(faks)/0836530021/nhkerkwb@lantic.net; ds MM van der Merwe (Marika en Kas) (deelsorg), Posbus 251, Warmbad 0480, tel 014-7173888/7363124(faks)/0832270273/marike@lanteksa.co.za
Sekretariële beampte: mev H Fourie, tel 0827700833.
Skriba: T Ras, tel 014-7365764/0826501182.
Skriba vir registrasie: mev F Ras, tel 014-7365764/0836595366.
Kassier: AG de Beer, tel 014-7366635/0829238010.
Orrelis: L de Jong, tel 014-7363124.
NHSV-voorsitter: ds MM van der Merwe, tel 0832270273.
Lidmaattal: 816 (belydende lede 697).
Erediensstye: 09:00 en 19:00 (Sept-Apr); 18:00 (Mei-Aug).

VAALWATER (gestig 29.08.1967)

Sluit in: Vaalwater, Alma, Visgat, Rankinspass, Bulgerivier, Swaershoek, Zandrift, Vrymansrust, Witfontein, Waterval, Sukses en Melkrivier.

Kerkgebou: Kirkmanstraat 158, Posbus 290, Vaalwater 0530. Tel+faks 014-7553712/hjcel@hotmail.com
Predikant: ds JP van Greunen (Johan) (deelsorg), Posbus 290, Vaalwater 0530, tel 014-7553712.
Skriba: CJ Moolman, tel 014-7554306.
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev CW Snyders.
Orrelis: mev M de Wet, tel 014-7553729.
NHSV-voorsitter: mev MC Moolman, tel 014-7554306.
Lidmaattal: 266 (belydende lede 211).
Erediensstye: 09:00 (Sept-Apr); 10:00 (Mei-Aug).

WATERBERG-WES (gestig 01.09.1985)

Sluit in: Nylstroom wes van Warmbad/Ou Pretoria-pad, Kokanje Aftree-oord, Rietvlei-plotte, Doornfontein, Doornkom, Elandsbosch, Elandsfontein, Loubad, Rhenosterpoort, Buffelsfontein, Driefontein, Sussenvale-plotte, De-Nyl-Zyn-Oog, Middelfontein, Buffelshoek, Donkerpoort, Rietspruit, Rietfontein, Buffelspoort, Kareefontein, Bakovenkrans en Heuningfontein.

Kerkgebou: hv Voortrekkerweg en Kerkstraat, Posbus 2201, Nylstroom 0510. Tel+faks 014-717 5477/hervormwatwes@telkomsa.net
Predikant: ds WP Prinsloo (WP en Berna), Leydsstraat 76, Nylstroom 0510, tel 014-7174013/717 5477(faks)/hervormwatwes@telkomsa.net
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev HM van Schalkwyk, tel 014-717 2049(h)/7175477(k)(faks)/0845112794/hervormwatwes@cybertrade.co.za
Skriba: CF Prinsloo, tel 014-7152539.
Orrelis en NHSV-voorsitter: mev BA Prinsloo, tel 014-7174013.
Lidmaattal: 492 (belydende lede 433).
Erediensstye: 08:00 en 18:30.

RING VAN HEILBRON

Gemeentes: Heilbron, Parys, Sasolburg, Vredefort, Bethlehem, Clocolan, Sasolburg-Suid, Harrismith, Vaalpark, Reitz.

Ringskommissie: voorsitter: ds E Sheppard; **skriba:** ds CJ de Bruin; **ouderlinge:** HNJ Jacobs, PJ Smith, WJP van Tonder.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat, Presbiteraat en Teologiese Opleiding: ds E Sheppard; **Ringskomitee vir Erediens:** ds JCJ van Rensburg; **Ringskomitee vir Kerklike Publikasies en Ekumene:** ds JH van Heerden; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds FJ Labuschagne; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds BF Greyling; **Ringskomitee vir Jeugwerk:** ds M van Staden; **Ringskomitee vir Kerklike Goedere:** ds MH McDonald; **Ringsdiakonale vergadering:** AJ van Rhyn.

HEILBRON (gestig 23.09.1911)

Sluit in: Heilbron, Petrus Steyn, Koppies, Edenville en distrikte (plase).

Kerkgebou: hv Nicol- en Stoffel Nelstraat, Posbus 86, Heilbron 9650. Tel 058-8521737/8521174 (faks)/cjohann@heilbron.co.za
Predikant: ds CJ de Bruin (Johann en Janeke) (deelsorg), Nicolstraat 84, Heilbron 9650, tel 058-8521174/8521174(faks)/0827333951/cjohann@heilbron.co.za
Skriba en skriba vir registrasie: me AM Snyman, tel 058-8522815(h)/0836888318/heilbronhervormers.dominee.co.za (webwerf).
Kassier: S Jordaan, tel 058-8530282/0832456507.
Orrelis: me I Brayshaw, tel 058-8530383/0845833328.
NHSV-voorsitter: me CJ de Bruin, tel 058-8521174/0726204060.
Lidmaattal: 222 (belydende lede 178).
Eredienstye: 09:30.

PARYS (gestig 11.06.1925)

Sluit in: Parys en plase.

Kerkgebou: hv Paulsen- en Loopstraat, Posbus 60, Parys 9585. Tel+faks 056-8115026/parys@nhk.co.za
Predikante: ds FJ Labuschagne (Frikkie en Mariëtte), Witstinkhoutlaan 18, Parys 9585, tel 056-8112558/8112558(faks)/0828736557/fjmlab@cybertrade.co.za; vakant.
Sekretariële beampte: me R Klemp, tel 056-8115026(k)(faks)/8115317(h)/0833303482/parys@nhk.co.za
Skriba: mnr A Marx, tel 056-8171080.
Kassier: C Coetzee, tel 056-8176152/0834152504.
Skriba vir registrasie: PJ Venter, tel 0828918626.
Orrelis: me M Renison, tel 056-8115164/0827350969.
NHSV-voorsitter: me H Smith, tel 056-8114990/0828075116.
Lidmaattal: 705 (belydende lede 593).
Eredienstye: 09:00.

SASOLBURG (gestig 29.06.1955)

Sluit in: Sasolburg.

Kerkgebou: hv Eric Louw- en Christiaan de Wetweg, Posbus 111, Sasolburg 1947. Tel+faks 016-976 4903/0832298127/nhksasolburg1@absamail.co.za
Predikante: ds CB Enslin (Nardus en Yvette), Pringlestraat 10, Sasolburg 1947, tel+faks 016-976 4222/0836556653/nardus.enslin@absamail.co.za; ds P Eksteen (Paula), tel 0832825121/deadpoetpe@yahoo.co.za; ds M Janse van Rensburg (Van Staden) (Maralise) (benoeming), tel 0824697066/dsmaralise@yahoo.com
Sekretariële beampte en kassier: BR van Straaten, tel 016-9764903/0824456732.
Skriba: N Roesch, tel 016-9731146/0824845644.
Skriba vir registrasie: F Bezuidenhout, tel 016-9761316.
Orrelis: JD Kleinhans, tel 056-8176496/0827266147.
NHSV-voorsitter: me MC van den Bergh, tel 0823328301.
Lidmaattal: 638 (belydende lede 504).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

VREDEFORT (gestig 15.05.1959)

Sluit in: Vredefort-distrik.

Kerkgebou: Oranjestraat 13, Posbus 61, Vredefort 9595. Tel+faks 056-9310632/hervormde@absamail.co.za

Predikant: vakant.
Sekretariële beampte en skriba: mev EM Grobler, tel 056-9310198/9310632(k)(faks)/0828758774/hervormde @absamail.co.za
Kassier: E Grobler, tel 056-9310198.
Skriba vir registrasie: me R Pretorius, tel 056-9310271/0826419634.
Orrelis: mnr T van den Berg, tel 056-8113018.
NHSV-voorsitter: mev E McDonald, tel 056-9310632.
Lidmaattal: 71 (belydende lede 63).
Eredienstye: 10:15.

BETHLEHEM (gestig 29.09.1962)

Sluit in: Bethlehem, Kestell, Clarence, Kransfontein, Fouriesburg, Paul Roux, Arlington en Lindley.
Kerkgebou: Barry de Koklaan 29, Posbus 339, Bethlehem 9700, tel+faks 058-3032503/bfgreyling @nhk.co.za
Predikant: ds BF Greyling (Berend en Jessie), Lughawestraat 14, Jordania, Bethlehem 9701, tel 058-3032503/0723719739/bfgreyling@nhk.co.za
Skriba: JA Piek, tel 058-3032501/0834116460.
Kassier: AC Steyn, tel 058-3032444/0842090406.
Skriba vir registrasie: MT Mey, tel 058-3032390.
Orrelis en NHSV-voorsitter: me GJ Greyling, tel 058-3032503/0726971244.
Lidmaattal: 182 (belydende lede 138).
Eredienstye: 09:15 (Sept-Apr); 09:45 (Mei-Aug).

WITTEBERG (gestig 26.10.1968)

Sluit in: Clocolan, Ficksburg, Marquard, Senekal, Excelsior, Tweespruit, Hobhouse en Ladybrand.
Kerkgebou: Calledonstraat 37, Ficksburg; Posbus 787, Ficksburg 9730, nhk-clocolan@xsinet.co.za
Predikant: vakant.
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: me GCB Mouton, tel 051-9334391/nhkclocolan@xsinet.co.za
Lidmaattal: 68 (belydende lede 57).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

SASOLBURG-SUID (gestig 28.07.1971)

Sluit in: Vanaf Klasie Havengaweg tot by die sirkel alle woongebiede suid van Eric Louwstraat tot by President Brandstraat na die groenstrook noord van die swembad. Alle woongebiede suid van die groenstrook tot by Leeuwspruit aan die westekant van Sasolburg. Die plase Aloe, Brakkuil, Chick Farms en Weltevrede is ingesluit.
Kerkgebou: Groblerstraat, Posbus 40, Sasolburg 1947. Tel 016-9763160/jac111@mweb.co.za
Predikant: ds JC Janse van Rensburg (Koos en Susan), Hersovstraat 6, Sasolburg 1947, tel 016-976 3160/0823314305/jac111@mweb.co.za
Sekretariële beampte en skriba: mej J Taljaard, tel 016-9766949/9732147(k)/0820429648/073 4464678/jac111@ mweb.co.za
Kassier: mnr TJB Prinsloo, tel 016-9764705/0823324456.
Skriba vir registrasie: me F Oosthuizen, tel 016-9763237.
Orrelis: me H van den Berg, tel 016-9823193.
NHSV-voorsitter: me S Janse van Rensburg, tel 016-9763160.
Lidmaattal: 440 (belydende lede 363).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

HARRISMITH (gestig 31.07.1982)

Sluit in: Harrismith Sentraal, Bergsig, Harrismith-distrik, King's Hill, Westerson en Wilgepark.
Kerkgebou: Southeystraat 34, Posbus 797, Harrismith 9880. Tel 058-6230223
Predikant: ds JH van Heerden (Buks en Alta) (deeltyds), Bergstraat 22, Bergsig, Harrismith 9880, tel 058-6230233/0832998561/altbuks@ionline.co.za
Skriba: me C Pienaar, tel 058-6222016/6221297/083395986/nhkharr@internext.co.za
Kassier: me L Beuken, tel 058-6230712/0834627267.
Skriba vir registrasie: me JAF du Plessis, tel 058-6231967/0823540247.
Orrelis: mev C Pienaar, tel 058-6221892.

NHSV-voorsitter: mev A van Heerden, tel 058-6230223.
Lidmaattal: 128 (belydende lede 96).
Eredienstye: 09:30 en 18:00 (1ste Sondag van die maand).

VAALPARK (gestig 02.08.1987)

Sluit in: Vaalpark en Deneysville.
Kerkgebou: hv Opperman- en Prinsbergstraat, Posbus 61184, Vaalpark 1948. Tel+faks 016-971 1999/vaalpark@nhk.co.za
Predikant: ds E Sheppard (Errol en Elma), Karaslaan 21, Posbus 60874, Vaalpark 1948, tel+faks 016-9712104/0834556922/shep@absamail.co.za
Sekretariële beampte: me DJS du Bruyn, tel 016-9711999(k)/0832257391/vpnhk@ananzi.co.za
Skriba: HNJ Jacobs, tel 016-9713011/0825634139.
Kassier: WA Rademeyer, tel 016-9713512/0828754663.
Skriba vir registrasie: me JA van den Berg, tel 016-9712507/0723982646.
Orrelis: me AM Hattingh 016-9713613/0826876825.
NHSV-voorsitter: me A le Roux, tel 016-9712609/0839532915.
Lidmaattal: 402 (belydende lede 320).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

REITZ (gestig 02.02.1992)

Sluit in: Reitz, Tweeling en Petrus Steyn.
Kerkgebou: Sarel Celliersstraat 92, Posbus 780, Reitz 9810. Tel 0826781368/058-8633084(faks)/bfgreyling@intekom.co.za
Predikant: ds BF Greyling (Berend en Jessie), Lughawestraat 14, Jordania, Bethlehem 9701, tel+faks 058-3032503/0723719739/bfgreyling@nhk.co.za
Sekretariële beampte, skriba, kassier en skriba vir registrasie: me MEC Kriel, tel 058-8633084/0826781368.
Orrelis: me GJ Greyling, tel 058-3032503.
Lidmaattal: 57 (belydende lede 50).
Eredienstye: 07:30 (somer); 08:00 (winter).

RING VAN PRETORIA-NOORD

Gemeentes: Noordwestelike Pretoria, Pretoria-Noord, Wesmoot, Bergsig, Witfontein, Pretoria-Tuine, Magaliesmoot, Theresapark, Hartebeeshoek.

Ringskommissie: voorsitter: ds JS Naudé; **skriba:** dr SM de Beer; **ouderlinge:** SF Benadé, AJ Peenze, CJJG van Staden.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: di WJ Steyn en F Nortjé; **Ringskomitee vir Erediens:** ds JM Bevelo-Manders; **Ringskomitee vir Apostolaat:** dr MA Botma en di GS de Beer en WA Steyn; **Ringskomitee vir Pastoraat:** dr GCJ Nel; **Ringskomitee vir Ekumene:** ds M Robbertze; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** di JT Manders en JM Bevolo-Manders.

NOORDWESTELIKE PRETORIA (gestig 01.04.1939)

Sluit in: Claremont, Daspoort, Hermanstad en Daspoort Estate.
Kerkgebou: hv Van Riebeeck- en Ferdinandstraat, Daspoort; Posbus 48044, Hercules 0030. Tel 012-3771470/3799401(faks)/stephendb@mweb.co.za
Predikant: ds GS de Beer (Stephen en Sanrie), Powellstraat 512 Pretoria Tuine 0082, tel 012-377 3597/3791284(faks)/0833069526/stephendb@mweb.co.za
Sekretariële beampte, skriba, kassier en skriba vir registrasie: mev JEH Scholtz, tel+faks 012-379 9401(h)/3771470(k)(Ma, Wo-Vr 08:00-13:00)/0829285592.
Orrelis: mev M Erasmus, tel 012-5462389.
NHSV-voorsitter: mev D Dreckmeier, tel 012-3791669(h)/5655597(w).
Lidmaattal: 587 (belydende lede 448).
Eredienstye: 09:00 en 18:30.

PRETORIA-NOORD (gestig 03.04.1939)

Sluit in: Pretoria-Noord en Onderstepoort-plotte.
Kerkgebou: Ben Viljoenstraat 287, Posbus 16141, Pretoria-Noord 0116. Tel+faks 012-5466445/nhkerk.pnoord@telkomsa.net

Predikant: ds K Koning (Klaas en Magda), Ben Viljoenstraat 105, Pretoria-Noord 0116, tel+faks 012-5655079/0827807925/ds.koning@telkomsa.net
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mej A van der Merwe, tel+faks 012-5466445(k).
Skriba: mnr DJ van der Merwe, tel 0762615428.
Kassier: mev E van der Merwe, tel 012-5461023(h)/0828280811.
Orrelis: mev L Buys, tel 0723719053.
NHSV-voorsitter: mev M Koning, tel 012-5655079.
Lidmaattal: 754 (belydende lede 607).
Eredienstye: 09:00 en 19:00 (aanddienste gedurende langnaweke, Julie- en Desember-skoolvakansies — vergelyk met jaarprogram).

WESMOOT (gestig 06.02.1954)

Sluit in: Booysens, Suiderberg, Claremont, Pretoria-Tuine en Andeon.
Kerkgebou: Commercialstraat 1205A, Booysens, Pretoria; Posbus 48057, Hercules 0030. Tel 012-3791955/3798288(faks)/sanrie@worldonline.co.za
Predikant: dr SM de Beer (Sanrie en Stephen), Powellstraat 512 Pretoria-Tuine 0082, tel+faks 012-3773597/0832261866/sanrie@worldonline.co.za
Sekretariële beampte, skriba, kassier en skriba vir registrasie: mev M Swanepoel, tel 012-3797898 (h)/3791955(k)/0833976573.
Orrelis: mev S van Heerden, tel 012-3773850.
NHSV-voorsitter: mev B de Beer, tel 012-3793070.
Lidmaattal: 750 (belydende lede 581).
Eredienstye: 08:45 en 18:30.

BERGSIG (gestig 22.05.1954)

Sluit in: Mountain View en Suiderberg.
Kerkgebou: hv Karel Trichardtlaan en Leonidestraat, Mountain View, Pretoria; Posbus 31180, Wonderboompoort 0033. Tel+faks 012-3797779/mariedw@hotmail.com
Predikant: ds F Nortjé (Freddie en Rika), tel 012-5430381/3797779(faks)/0827740776/fnortje@mweb.co.za.
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: mev M de Wet, tel+faks 012-3797779/082 4024170/hmwinning@absamail.co.za
Kassier: H de Wet, tel 012-3797779/0824243560.
Orrelis: R Ruthvin, tel 0823574863.
NHSV-voorsitter: mev N Salmon, tel 012-3797412/0825609759.
Lidmaattal: 696 (belydende lede 521).
Eredienstye: 09:00.

WITFONTEIN (gestig 11.09.1963)

Sluit in: Pretoria-Noord, Dorandia en Wolmer.
Kerkgebou: hv Stasie- en Deetlefsstraat, Posbus 16248, Pretoria-Noord 0116. Tel 012-5465678/5654283(faks)/jtmanders@icon.co.za
Predikant: ds JT Manders (Jimmy en Janine), Camperistraat 801, Dorandia, Pretoria-Noord 0182, tel+faks 012-5654283/0832544771/jtmanders@icon.co.za
Skriba: CJJG van Staden, tel 012-5462106.
Kassier en skriba vir registrasie: mev MA Appelgrein, tel 012-5469226.
Orrelis: mev JC Vermaakt, tel 012-5466425.
NHSV-voorsitter: mev A van Wyk, tel 012-5655522.
Lidmaattal: 870 (belydende lede 680).
Eredienstye: 09:00 en 18:30.

PRETORIA-TUINE (gestig 21.03.1965)

Sluit in: Pretoria-Tuine.
Kerkgebou: hv Centre- en Louisestraat, Pretoria-Tuine; Posbus 48312, Hercules 0030. Tel+faks 012-3796898/nhkerkpretoriatuine@absamail.co.za
Predikant: dr MA Botma (André en Anjali), Garsfonteinweg 39, Waterkloof, Pretoria 0081, tel+faks 012-4607768/andré.botma@telkomsa.net
Sekretariële beampte, skriba, kassier en skriba vir registrasie: me M Stopforth, tel 012-3796898 (k).
Orrelis: mnr H Louw, tel 0836620633.
NHSV-voorsitter: me C Kirstein, tel 012-3794560.

Lidmaattal: 610 (belydende lede 474).
Eredienstye: 09:00 en 18:30.

MAGALIESMOOT (gestig 20.11.1970)

Kerkgebou: Plot 313, Kameeldrift; Posbus 48642, Hercules 0030. Tel+faks 012-3762096/ nhkmagmoot@absamail.co.za
Predikante: ds WJ Steyn (Wimpie en Christa), Plot 313, Kameeldrift, tel 012-3762707/0723653743/ wimpiesteyn@absamail.co.za; ds MD Robbertze (Mariëtte en Danie) (deeltyds), Ambrella Thorn 102, Xanadu Ecopark, Hartebeestpoort, tel+faks 012-3762959/0846000039/nhkmagmoot@intekom.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: me E Botha, tel 012-3762092(h)/3762096(k) (faks) /0832436014/nhkmagmoot@absamail.co.za
Skriba: SJ Smith, tel 012-3762922.
Kassier: JLP Botha, tel 012-3762092/0826745595.
Orrelis: me E Buys, tel 012-2530214/0834556510.
NHSV-voorsitter: me JC Steyn, tel 012-3762707.
Lidmaattal: 426 (belydende lede 332).
Eredienstye: 09:00.

THERESAPARK (gestig 23.10.1983)

Sluit in: Florauna, Ninapark, Dorandia, Tileba, Theresapark en Hesteapark.
Kerkgebou: hv Springboklaan en Krokodilweg, Posbus 43524, Theresapark 0155. Tel 012-542 3568/5421321(faks)/nhtheresapark@absamail.co.za
Predikant: ds JS Naudé (Fanie en Johannie), Krokodilweg 7, Posbus 43648, Theresapark 0155, tel+faks 012-5421321/0833913151.
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev MJS van Zyl, tel 012-5423568(k) (08:00-12:00)/5421321(faks)/0725444028.
Skriba: HA Venter, tel 012-5422703.
Orrelis: dr AS du Plooy, tel 012-5656495.
NHSV-voorsitter: mev J Naudé, tel 012-5421321/0833066297.
Lidmaattal: 673 (belydende lede 546).
Eredienstye: 09:00 en aanddienste volgens gemeenteprogram.

HARTEBEESHOEK (gestig 23.10.1983)

Sluit in: Heatherdale, Chantelle, Karenpark, Amandasig, Orchards, Strydfontein en De Wildt.
Kerkgebou: hv Plantain- en Oaklandsstraat, The Orchards, Akasia; Posbus 59715, Karenpark 0118. Tel 012-5465623/5492554(faks).
Predikante: dr GCJ Nel (Gerhard en Magda), Faunaweg 665, Florauna, tel 012-5465623/5492554 (faks)/0828235074/gnel@nhk.co.za; ds JM Bevolo-Manders (Janine en Jimmy), Camperistraat 801, Dorandia 0182, tel 012-5468686/5654283(faks)/0832600983/bevolo@ mighty.co.za
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: mnr K van der Westhuizen, tel 0837025158.
Kassier: G Mey, tel 012-5462438/0832890996.
Orrelis: G Swanepoel, tel 012-5425889.
NHSV-voorsitter: mev H Venter, tel 012-5492050.
Lidmaattal: 1 041 (belydende lede 758).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

RING VAN BOTHAVILLE

Gemeentes: Bothaville, Kroonstad, St Helena, Allanridge, Virginia, Odendaalsrus, Hennenman, Welkom, Viljoenskroon, Riebeeckstad.

Ringskommissie: voorsitter: ds AJ Hattingh; **skriba:** ds RG Schoeman; **ouderlinge:** MC Beyers, CJJ Campher, R Ter Stege.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: ds JD Grobler; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds CH du Plessis; **Ringskomitee vir Kerklike Goedere:** ds AJ Hattingh; **Ringskomitee vir Erediens:** ds MJ Fouche; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** oudl R Jacobs; **Ringsdiakonale vergadering:** P Fourie.

BOTHAVILLE (gestig 23.05.1936)

Sluit in: Bothaville-dorp en -distrik.

Kerkgebou: hv Carey- en Castignanistraat, Posbus 295, Bothaville 9660. Tel+faks 056-5152673/ajh@nhk.co.za
Predikant: ds AJ Hattingh (Attie en Annatjie), Careystraat 39, Bothaville, 9660, tel 056-5152420/5152673(faks)/0827706862/ajh@nhk.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: me D Vermaak, tel 056-5152673/0828254032.
Kassier: mnr PA Swanepoel, tel 056-5152880(h)/5152377(k).
Orrelis: R van Niekerk, tel 056-5153441(h)/5152145(k).
NHSV-voorsitter: mev A Hattingh, tel 056-5152420.
Lidmaattal: 439 (belydende lede 333).
Eredienstye: Mei - Augustus 09:30, September - April 09:00.

KROONSTAD (gestig 27.04.1947)

Sluit in: Kroonstad en Steynsrus.
Kerkgebou: hv Theron- en Booysenstraat, Posbus 7264, Kroonpark 9500.
Kerkkantoor: e-pos aevhervkroon@lantic.net
Predikant: ds JD Grobler (Jan en Miemie), Brebnerstraat 2, Elandia, Kroonstad; Posbus 6070, Kroonheuwel, 9501, tel 056-2124217/0866534260(faks)/0823752913/jangrobler@eject.co.za
Skriba, kassier en skriba vir registrasie: mev AE Venter, tel 056-2127466/0827776296.
Orrelis: mev C Stoltz, tel 0828989352.
NHSV-voorsitter: mev M Vosloo, tel 056-2134485/0828049480.
Lidmaattal: 265 (belydende lede 210).
Eredienstye: 08:30 (Jan-Mrt en Jul-Sept); 10:30 (Apr-Jun en Okt-Des).

ST HELENA (gestig 05.08.1950)

Sluit in: Bedelia, Dagbreek, Doorn, Jan Cillierspark, Jim Fouchepark, Flamingo Park, St Helena, Rheederspark, Seemeeupark en Naudeville Uitbr 19.
Kerkgebou: Milnerweg 60, Seemeeupark; Posbus 787, Welkom 9460. E-pos sthelana@nhk.co.za
Predikant: ds MJ Fouché (Martin en Antoinette), Begoniaweg 8, Jim Fouchépark, Welkom 9459, tel+faks 057-3523828/mjfouche@absamail.co.za
Sekretariële beampte en skriba: B Britz, tel 0828081540/057-3523828(faks)
Kassier: D de Kock, tel 057-3521439(w).
Skriba vir registrasie: N Pretorius, tel 057-3531298(h).
Orrelis: G Barretto.
NHSV-voorsitter: me A Fouché, tel 057-3523828.
Lidmaattal: 327 (belydende lede 250).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

VIRGINIA (gestig 30.08.1955)

Sluit in: Saaiplaas, Harmonie, Virginia, Merriespruit, Kitty, Faunapark, Joëlpark, Panorama, Star Diamonds, Theunissen en Winburg.
Kerkgebou: Drakensburgweg 15, Posbus 225, Virginia 9430. Tel 057-2124217/0848381174/08665334260(faks)/jangrobler@eject.co.za
Predikant: ds JD Grobler (Jan en Miemie), Brebnerstraat 2, Elandia, Kroonstad. Posbus 6070, Kroonheuwel 9501, tel 056-2124217/0866534260(faks)/0823752913/jangrobler@eject.co.za
Sekretariële beampte en skriba: mev SE Erasmus, tel 057-2123609/0731403543.
Kassier: mev A Grobbelaar, tel 057-2372308/0834477168.
Skriba vir registrasie: mev MC Grobler, tel 057-2123777.
Orrelis: mev R Lubbe, tel 057-2173308.
Lidmaattal: 310 (belydende lede 237).
Eredienstye: 10:30.

ALLANRIDGE (gestig 22.11.1954)

Sluit in: Dorpsgebied Allanridge.
Kerkgebou: Rhenosterstraat, Allanridge; Posbus 22, Allanridge 9490. Faks 057-4513314/casdup@eject.co.za
Predikant: ds CH du Plessis (Casper en Gerda), Voortrekkerstraat 31, Odendaalsrus 9480; Posbus 211, Hennenman 9445, tel 057-3543041/0832625516/casdup@eject.co.za
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: FP Bezuidenhout, tel 057-4513518/4513314 (faks).

Kassier: B Roodt, tel 0829214312.
Orrelis: G de Kluiver 057-4512016.
NHSV-voorsitter: me H Botha, tel 057-4512075.
Lidmaattal: 75 (belydende lede 56).
Eredienstye: 08:00.

ODENDAALSRUS (gestig 01.01.1955)

Sluit in: Distrik Odendaalsrus (uitgesonder woongebied Allanridge) en distrik Wesselsbron.
Kerkgebou: hv Kerk- en Boshoffstraat, Posbus 350, Odendaalsrus 9480. E-pos casdup@eject.co.za
Predikant: ds CH du Plessis (Casper en Gerda), Voortrekkerstraat 31, Odendaalsrus 9480; Posbus 211, Hennenman 9445, tel 057-3543041/0832625516/casdup@eject.co.za
Skriba: RPJ van Vuuren, tel 057-3542324/0824933233/rpj@intekom. co.za
Kassier: K Erasmus, tel 057-3981205.
Skriba vir registrasie: T van Rensburg, tel 057-3981301.
Orrelis: G Koekemoer, tel 057-3981248.
NHSV-voorsitter: mev G du Plessis, tel 057-3543041.
Lidmaattal: 294 (belydende lede 225).
Eredienstye: 09:30.

HENNENMAN (gestig 29.09.1955)

Sluit in: Hennenman en Ventersburg.
Kerkgebou: Steynstraat 4, Posbus 211, Hennenman 9445. Tel 057-5733458/0836294674.
Predikant: ds CH du Plessis (Casper en Gerda), Voortrekkerstraat 31, Odendaalsrus 9480; Posbus 211, Hennenman 9445, tel 057-3543041/0832625516/casdup@eject.co.za
Skriba: mev I Botes, tel 057-5733458(k)/0836294674.
Kassier: mev M Fourie, tel 057-5732867.
Skriba vir registrasie: mev I Botes, tel 057-5733458/0836294674.
Orrelis: mev S Fourie, tel 057-5732868.
NHSV-voorsitter: mev M Nortje, tel 057-5733439/0846710872.
Lidmaattal: 96 (belydende lede 82).
Eredienstye: 10:30 - 11:30

WELKOM (gestig 15.08.1967)

Sluit in: Bedelia, Dagbreek, Doorn, Jan Cillierspark, Jim Fouché, Flamingo Park, St Helena, Rheederspark, Reitzpark en Uitbreiding 19.
Kerkgebou: hv Tana- en Kerkstraat, Posbus 389, Welkom 9460. Tel+faks 057-3523986/ nedhervwelkom@absamail.co.za
Predikant: ds PR Schoeman (Rudi en Lizette), Loopstraat 18A, Doorn, Welkom 9459, tel 057-3524513/0824672349/prschoeman@telkomsa.net
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev L Kramer, tel 057-3523986(k)(faks)/ nedhervwelkom@absamail.co.za
Skriba: R Jacobs 057-3571404(h)/0828762208.
Orrelis: JJ Steyn, tel 057-3572015.
NHSV-voorsitter: mev B Oberholzer, tel 057-3576468.
Lidmaattal: 361 (belydende lede 306).
Eredienstye: 09:30 en 18:00.

VILJOENSKROON (gestig 27.02.1977)

Sluit in: Viljoenskroon en Vierfontein plus distrikte.
Kerkgebou: hv Engelbrecht- en Reidstraat, Posbus 224, Viljoenskroon 9520.
Kerkkantoor: tel 018-4411085/056-3430227(faks)/vildent@telkomsa.net
Predikant: ds GS Botha (Gerrie en Linda) (deeltyds), Posbus 547, Bothaville 9660, tel 0834970726/ 056-5152099/5152880 (faks).
Skriba en skriba vir registrasie: J Viljoen, tel 056-3430525(h)/3430227(w)/0827555879.
Kassier: S Greyling, tel 018-4411085/0833121240.
Orrelis: E Visagie.
Lidmaattal: 134 (belydende lede 98).
Eredienstye: 08:00.

RIEBEECKSTAD (gestig 03.12.1977)

Sluit in: Riebeeckstad, geperforeerde grense - Welkom, Virginia en Odendaalsrus.
Kerkgebou: hv Craib- en Nathaniëlstraat, Posbus 66229, Riebeeckstad 9469. Tel+faks 057-3881658/riebeeckstad@nhk.co.za
Predikant: ds MJ Fouché (Martin en Antoinette), Begoniaweg 8, Jim Fouchépark, Welkom 9459, tel+faks 057-3523828/mjfouche@absamail.co.za
Sekretariële beampte, skriba, kassier en skriba vir registrasie: mev JE Muller, tel 057-3881246(h)/3881658(k)(faks)/0829407141/roux@global.co.za/vjmull2003@yahoo.com
Orrelis: mev A Bester, tel 057-3883508.
NHSV-voorsitter: mev A Fouché, tel 057-3523828.
Lidmaattal: 249 (belydende lede 189).
Eredienstye: 10:00; 18:00 (elke tweede Sondagaand).

RING VAN BRAKPAN

Gemeentes: Brakpan, Springs, Benoryn, Sundra, Springs-Oos, Brakpan-Harmonie, Zesfontein, Springs-Noord, Selcourt.

Ringskommissie: voorsitter: ds MA Venter; **skriba:** ds D van der Merwe; **ouderlinge:** AW Nel, HC Swanepoel, PJP van Vuuren.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Ekumene: ds PJ Roets; **Ringskomitee vir Presbiteraat:** ds PJO Pretorius; **Ringskomitee vir Erediens:** vakant; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds C Viljoen; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds JLJ Smit; **Ringskomitee vir Kerklike Goedere:** ds DW Beukes; **Ringskomitee vir Kerklike Publikasies:** oudl A Viljoen; **Ringsdiakonale vergadering:** ds D van der Merwe.

BRAKPAN (gestig 06.06.1925)

Sluit in: Brakpan-Sentraal, Brakpan-Noord (Sherwood Gardens), Anzac en Brenthurst.
Kerkgebou: hv Wendenlaan en Parkstraat, Posbus 1016, Brakpan 1540. Tel+faks 011-7403181/pieteruys@lantic.net
Predikant: ds PJ Uys (Pieter en Geerdré), Hoylaan 58, Brakpan 1541, tel 011-7409678/7403181(faks)/0822935167/pieteruys@lantic.net
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev F Smuts, tel 011-7406611(h)/7403181(k)(faks)/0721802211.
Skriba: MAN Janse van Rensburg, tel 011-7403218.
Kassier: H Labuschagne, tel 011-7421545(h)/0829233077.
Orrelis: mev K van Graan, tel 011-8133485(h)/0828234189.
NHSV-voorsitter: mev G Uys, tel 011-7409678.
Lidmaattal: 730 (belydende lede 553).
Eredienstye: 09:00.

SPRINGS (gestig 15.05.1936)

Sluit in: Springs-dorp, Springs-uitbreiding, Selectionpark, Wrightpark, New State Areas, Krugersrus, Paul Krugersoord, Geduld, Pollakpark, Presidentia, Oranjehof en Geduld-uitbreiding.
Kerkgebou: hv Sesde Laan en Presidentstraat, Paul Krugersoord, Springs 1559; Posbus 13168, Geduld 1562. Tel 011-8111735/8113153(faks).
Predikant: vakant.
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev JJ de Wet, tel 011-8111735(k)/8113153(faks)/0837445545.
Skriba: HLJ Malan, tel 011-3624604/0722812010.
Orrelis: G Mears, tel 011-8133860/0836619384.
NHSV-voorsitter: mev J van Staden, tel 011-8112232.
Lidmaattal: 335 (belydende lede 261).
Eredienstye: 09:00.

BENORYN (gestig 17.05.1941)

Sluit in: Alphen Park, Atlasville, Benoni Sentraal, Brentwoodpark, Crystal Park, Farrarmere, Farrarmere Tuine, Lakefield, McKenzie Park, Morehill, New Modder, Northmead, Rynfield, en Rynpark Bejaardesorg Dienssentrum.

Kerkgebou: Strubenstraat 106a, Rynfield, Benoni; Posbus 12522, Benoryn 1504. Tel+faks 011-8491179/benoryn@nhk.co.za
Predikant: dr WJ Smith (Willem en Susan), Strubenstraat 106b, Rynfield, Benoni 1501, tel 011-8493266/8491179(faks)/0834617652/benoryn@nhk.co.za
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: me H Fourie, tel 011-8491179(k)(faks)/4523563(h)/0832931845.
Kassier: W Mostert, tel 011-9734757.
Orrelis: me R Brits, tel 011-4217653.
NHSV-voorsitter: mev S Smith, tel 011-8493266/0832592063.
Lidmaattal: 613 (belydende lede 494).
Eredienstye: 09:00.

SUNDRA (gestig 02.06.1950)

Sluit in: Sundra, Prospereti, Modderfontein, Ystervarkfontein, Modderoosboorde, Droogefontein, Vischkuil, Endicott, Welgedacht, Welgedacht-plotte en Persida.
Kerkgebou: Terblanchelaan 42, Posbus 22, Sundra 2200. Tel+faks 013-6611065/maventer@nhk.co.za
Predikant: ds MA Venter (Marius en Annelie) (deeltyds), Hertzogstraat 40, Sharon Park, Nigel 1496, tel 013-6611065(faks)/0828757362/maventer@nhk.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev WJD Fourie, tel 013-6611579(h)/6611065(k)(faks)(Di + Don 08:00-12:00)/0832871295.
Skriba: HL Ludick, tel 013-6611457/0828815522.
NHSV-voorsitter: mev A Venter, tel 011-3630043/0723781391.
Lidmaattal: 337 (belydende lede 274).
Eredienstye: 09:30.

SPRINGS-OOS (gestig 09.09.1959)

Sluit in: Casseldale, Strubenvale, Strubenvale-uitbreiding, Lodeyko, Grootvleimyn en Grootvalley-plotte.
Kerkgebou: Jurgenslaan 16, Strubenvale, Springs 1559; Posbus 10040, Strubenvale 1570. Tel+faks 011-2197274/nhkspsoos@mweb.co.za
Predikant: ds PJ Roets (Pierré en Adéle), Marksingel 32, Strubenvale, Springs 1559, tel 011-362 2570/0832742657/pjroets@mweb.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: M Perkins, tel+faks 011-3624691/0828238898/nhkspsoos@mweb.co.za
Skriba: mej M Laubscher, tel 011-3633292/0834751962/rethalaubscher@mweb.co.za
Orrelis: mev AM Botha, tel 0833845325.
NHSV-voorsitter: mev A Roets, tel 011-3622570.
Lidmaattal: 977 (belydende lede 792).
Eredienstye: 09:00.

BRAKPAN-HARMONIE (gestig 08.09.1963)

Sluit in: Dalpark, Dalpark X 1, 3, 5, 9 en 11, Rand Collieries, Dalview, Sunair Park, Kenleaf, Sonneveld, Withok, Minnebron en Denne-oord.
Kerkgebou: hv Dirk van der Hoff- en Collieryweg, Rand Collieries, Brakpan; Posbus 3628, Dalview 1544. Tel 011-7409683/7405753(faks)/harmonie@nhk.co.za
Predikante: ds JLJ Smit (Johan en Anette), Plot 206, Collieryweg 206, Rand Collieries, Brakpan 1540, tel 011-7409683/7405753(faks)/0824903574/jlj@oribi.co.za; vakant.
Skriba: JL du Preez, tel 011-9151924/0828712792.
Kassier: DW Pieters, tel 011-7443762/0828203937.
Orrelis: me J Engelbrecht, tel 011-7422277.
NHSV-voorsitter: me A Smit, tel 011-7409683.
Lidmaattal: 523 (belydende lede 435).
Eredienstye: 09:00.

ZESFONTEIN (gestig 31.10.1967)

Sluit in: Cloverdene, Crystal Park, Fairleads, Benoni Landbouhoewes, Marister, Zesfontein, Bapsfontein, Lilyvale en Putfontein.

Kerkgebou: Bothaweg 287, Posbus 7051, Petit 1512. Tel+faks 011-9651101/bwpark@netactive.co.za
Predikant: ds PJO Pretorius (Piet en Jeanette) (deeltyds), Bothaweg 287, Petit 1512, tel 011-965 1101/0822170950.
Skriba en skriba vir registrasie: mev L van Wyk, tel 011-4254739/0828763830/bwpark@netactive.co.za
Kassiere: mev M Havenga, tel 0842503194/0832337543.
Orrelis: mev R Hills, tel 011-9681718.
Lidmaattal: 257 (belydende lede 202).
Eredienstye: 09:30.

SPRINGS-NOORD (gestig 01.01.1976)

Sluit in: Rowhill, Geduld, Petersfield, Petersfield-uitbreiding, Krugersrus, Dersleypark, Eastvale, Geduld-uitbreiding en Presidentsoord, Paul Krugeroord.
Kerkgebou: hv Gladstonelaan en Maskewstraat, Rowhill, Springs; Posbus 15616, Riverfield 1564. Tel+faks 011-8115572/pjacobsz@telkomsa.net
Predikant: ds DW Beukes (Wouter en Theresa), Maskewstraat 19, Rowhill, Springs 1559, tel 011-8115944/8115572(faks).
Skriba: AJ Koekemoer, tel 011-8111429(h)/0832858567/at@ekurhuleni.com
Kassier: me IM Jacobs, tel 011-8115572/8117926(h)/0833474674.
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev A Jacobsz 011-8115572.
Orrelis: J Kruger, tel 011-8162615(h).
NHSV-voorsitter: mev T Beukes, tel 011-8115944.
Lidmaattal: 418 (belydende lede 330).
Eredienstye: 09:00.

SELCOURT (gestig 10.08.1986)

Sluit in: Dunnottar, Sharonpark, Edelweiss, Daggafontein, Selectionpark, Selcourt en Struisbult.
Kerkgebou: hv Star- en Karibaweg, Selcourt, Springs; Posbus 11075, Selcourt 1567. Tel+faks 011-8185923/dsdvdm@absamail.co.za
Predikant: ds D van der Merwe (Dalene), Rhodeslaan 50, Dunnottar 1496, tel 011-7344292/072 2601415/dsdvdm@absamail.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev JC van Zyl, tel 011-3632727(h)/8185923(k)(faks)/0722409172/dsdvdm@absamail.co.za
Skriba: MC van der Westhuizen, tel 011-8182485(h).
Kassier: HJ van Z Venter, tel 011-8184341(w)/3631820(h).
Orrelis: vakant.
NHSV: mev M Ferreira, tel 011-3630011.
Lidmaattal: 608 (belydende lede 442).
Eredienstye: 09:00.

RING VAN ROODEPOORT

Gemeentes: Newlands, Witpoortjie, Horison Roodepoort, Culembeeck, Weltevreden, Kruin, El-Flora.

Ringskommissie: voorsitter: dr CJ Beukes; **skriba:** ds AM Nel; **ouderlinge:** BS Breedt, GR Koekemoer, JW Cripps.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: P van Loggerenberg; **Ringskomitee vir Erediens:** dr CJ Beukes; **Ringskomitee vir Apostolaat:** dr WC van Wyk; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds AJ Pienaar; **Ringskomitee vir Kerklike Goedere:** H Pieterse; **Ringskomitee vir Sensus en Statistiek:** ds AJ Pienaar.

NEWLANDS (gestig 18.05.1929)

Sluit in: Greymont, Albertskroon, Albertsville, Northcliff-uitbreiding, Bergbron, Newlands, Claremont, Montclaire, Whiteridge en Delarey.
Kerkgebou: hv Waterval- en Sewende Straat, Newlands; Posbus 58009, Newville 2114. Tel 011-6734770/2800552(faks)/nhknewlands@mweb.co.za
Predikant: dr J Otto (Johan en Yvette) (deeltyds), Proteaweg 12, Weltevredenpark 1709, tel 011-6752242/012-7943056(faks)/0824342032/jotto1@absamail.co.za

Sekretariële beampte: mev D Joubert, tel 011-6734770(k)(09:00-13:00).
Skriba: H du Plessis, tel 011-4413241/0826517414.
Kassier: mev H van der Merwe, tel 011-6739118/0826950076.
Skriba vir registrasie: H Joubert, tel 011-6734770.
Orrelis: DJ Schwartz, tel 0825664023/0825664023.
NHSV-voorsitter: mev Y Otto, tel 011-6752242/0722237522.
Lidmaattal: 445 (belydende lede 345).
Eredienstye: 09:00.

WITPOORTJIE (gestig 07.09.1958)

Sluit in: Witpoortjie, Mindalore, Lewisham, Princess Landbouhoewes en Groblerpark.
Kerkgebou: hv Payne- en Dirkie Uyslaan, Witpoortjie, Roodepoort 1725; Posbus 3001, Witbeeck 1729. Tel 011-7621633/0880117621633(faks)/amn@absamail.co.za
Predikante: ds AM Nel (Andries en Lottie), Generaal Pienaarlaan 3, Witpoortjie 1724, tel 011-762 1633/0880117621633(faks)/0832282338/amn@absamail.co.za; ds MJ Redelinghuys (Thys), Pennystraat 52, Witpoortjie 1724, tel 011-7622997/0827900476/redinex@mweb.co.za
Skriba: mnr WC Matthews, tel 011-9552865/0842062655.
Kassier: mnr W Smith, tel 011-8092667/0836286963.
Skriba vir registrasie: me PJ Smith, tel 0824442372.
Orrelis: me L Erasmus, tel 011-4754377/0824862483.
NHSV-voorsitter: me J Snyman, tel 011-7624955.
Lidmaattal: 683 (belydende lede 546).
Eredienstye: 09:00.

HORISON ROODEPOORT (gestig 31.01.1965)

Sluit in: Roodepoort, Reefhaven, Lindhaven, Horison View, Groblerpark, Georginia, Roodepoort-Noord en -Wes, Horison, Helderkruin, Carenvale, Honeyhills.
Kerkgebou: Georginiastraat 37, Posbus 5084, Horison 1730. Tel 011-7632910/7602737(faks).
Predikant: ds D Barnard (David en Marisa), De Wetstraat 64, Horison 1724, tel 011-7602737/0834411789/davidbarnard@mweb.co.za
Skriba: JW Cripps, tel 011-4779284/0828094949/jcripps@mweb.co.za
Kassier: HM Leviton, tel 011-7682192.
Skriba vir registrasie: JS Bronkhorst, tel 011-7631993.
Orrelis: mev AM van der Merwe, tel 011-6724202/0824569463.
NHSV-voorsitter: mev M Barnard, tel 011-7602737.
Lidmaattal: 615 (belydende lede 532).
Eredienstye: 09:00 en 18:00 Bybelstudie/gemeentebyeenkoms (behalwe skoolvakansies).

CULEMBEECK (gestig 20.09.1981)

Sluit in: Witpoortjie suid van Van Lillstraat asook Vlakfontein en Doornkop tot by Randfontein-grens. Mindalore suid van Van Lillstraat as 'n reguit lyn tot by Chamdorweg, wat die grens van Gemeente Krugersdorp-Oos met Culembeeck vorm. Die munisipale woonstelle op die hoek van Progressweg en Corlettlaan.
Kerkgebou: Koebergstraat 8, Witpoortjie, Roodepoort; Posbus 3004, Witbeeck 1729. Tel+faks 011-7626081/ndhk@mweb.co.za
Predikant: ds A Conradie (Annerie) (deelsorg), Koebergstraat 8, Witpoortjie, Roodepoort 1724, tel+faks 011-7626081/0832914782/anneriec@mweb.co.za
Skriba en kassier: HN Pieterse, tel 011-9566622(h)/0828162717.
Skriba vir registrasie: mev E Oosthuizen, tel 011-7623271/0824538860.
Orrelis: mev A Jacobs, tel 011-6646975(h)/0722309046.
NHSV-voorsitter: mev H Swamers, tel 011-6792927.
Lidmaattal: 551 (belydende lede 437).
Eredienstye: 09:00.

WELTEVREDEN (gestig 04.12.1983)

Sluit in: Weltevredenpark, Fairland, Florida Glen, Quellerina, Allensnek, Strubensvallei, Little Falls, Wilgeheuwel, Radiokop, Honeydew, Randparkrif-Wes, Harveston en Constantia Kloof.
Kerkgebou: Batokalaan, Posbus 5743, Weltevredenpark 1715. Faks 011-4754098/jbeukes1@telkomsa.net
Predikante: dr CJ Beukes (Johann en Mari-Lizé), Villa Vera 20, Teaklaan 24, Weltevredenpark 1715;

Posbus 784849, Sandton 2146, tel 011-6792006/0823338861/0825629399(mev Beukes)/beukes@axxess.co.za; dr WC van Wyk (Wouter en Susan) (deeltyds), Acanthusstraat 836, Weltevredenpark 1709; Posbus 5743, Weltevredenpark 1715, tel 011-4753303/4754098(faks)/072 1722239/wouter@sis-search.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev M Vermeulen, tel 011-4754098(k)(faks)/084 5151936/egv@absamail.co.za
Skriba: dr D Jansen van Rensburg, tel 011-6793830/0835860466/daniej@gpg.gov.za
Kassier: JJM Venter, tel 011-6794509/0824910349/johanvent@absa.co.za
Orrelis: mev M van Wyk, tel 011-3507514/0832971872/vwykm@medicross.co.za
NHSV-voorsitter: mev S van Wyk, tel 011-4753303(h)/0737466673/woutervwyk@mweb.co.za
Lidmaattal: 403 (belydende lede 307).
Erediенstye: 09:00 en 18:00 (skoolvakansies ingesluit).

KRUIN (gestig 23.06.1996)

Sluit in: Wilropark, Helderkruin, Roodekrans, Amarosa en Breaunanda.
Kerkgebou: hv CR Swartlaan en Steinmanstraat, Posbus 2635, Wilropark 1731. Tel 011-7685179/6646192(faks)/jurg@intekom.co.za
Predikant: ds AJ Pienaar (Kobus en Annelie), hv Steinmann- en CR Swartstraat, Posbus 2026, Wilropark 1731, tel 011-7685177/7685179(faks)/0834590471/nhkk@sentechsa.com
Sekretariële beampte en skriba: C van der Walt, tel 011-6646191(k)/6646192(faks)/0769537332/jurg@intekom.co.za
Kassier: J Visagie, tel 011-6646234/0827673658.
Skriba vir registrasie: D Bloem, tel 011-7641847/0736675798.
Orrelis: G Coetzee, tel 011-7687760/0833562120.
NHSV-voorsitter: mev N Coetzee, tel 011-7646513/0829239017.
Lidmaattal: 505 (belydende lede 410).
Eredienstye: 09:00.

EL-FLORA (gestig 01.01.2003)

Sluit in: Florida, Florida Park, Florida Hills, Constantia Kloof, Whiteridge, Delarey, Maraisburg, Discovery, Hamberg, Selwyn, Floridameer, Ontdekkerspark, Kloofendal en Little Falls.
Kerkgebou: hv Anstruther- en Frerelaan, Discovery 1709; Posbus 6316, Ansfrere 1711. Tel+faks 011-7631052/mw.deon@mweb.co.za
Predikant: ds M Bacon (Marius en Mercia), Brinkstraat 12, Discovery 1709; Posbus 6316, Ansfrere 1711, tel 011-7686712/0832976135/baconm@lantic.net
Sekretariële beampte, skriba vir registrasie en kassier: mev PE Jansen van Vuuren, tel 011-763 1052(k)(faks)/0760475658/mw.deon@mweb.co.za
Skriba: NHJF van Heerden, tel 011-4776091/0825721112.
Orrelis: me E Olivier, tel 0828279790.
NHSV-voorsitter: mev M Bacon, tel 011-4727788/0835576185.
Lidmaattal: 635 (belydende lede 509).
Eredienstye: 09:00.

RING VAN KLERKSDORP

Gemeentes: Klerksdorp, Klerksdorp-Oos Môrester, Orkney, Stilfontein, Hartbeesfontein, Klerksdorp-Wilkoppies, Declercqville, Stilfontein-Wes, Klerksdorp-Doringkruin, Klerksdorp-Suid.

Ringskommissie: voorsitter: ds JA Holtzhausen; **skriba:** ds AG Ungerer; **ouderlinge:** AL Conradie, LJ Koen, JC Pretorius.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: ds WH Swart; **Ringskomitee vir Erediens:** ds JF Wilson; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds JD Venter; **Ringskomitee vir Ekumene:** ds WH Barnard; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds JH Botha; **Ringsdiakonale vergadering:** W Kraukamp; **Ringskomitee vir Bybelverspreiding en kerklike publikasies:** ds P Harmzen;

KLERKSDORP (gestig 18.02.1866)

Sluit in: Oudorp, Elandsheuwel, Elandia, Songloed, Freemanville, Roosheuwel en Collerville.
Kerkgebou: Ennisstraat 13, Oudorp, Klerksdorp; Posbus 3001, Freemanville 2573. Tel+faks 018-4623766/nhkkld@lantic.net
Predikant: ds JD Venter (Kobus en Felicia), Ennisstraat 15, Oudorp, Klerksdorp 2571, tel 018-462 3720(h)/4623766(w)(faks)/0828987347/mwvkobus@mweb.co.za

Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev A Kraukamp, tel 018-4623766(k)(faks)/072 1379481/nhkkld@lantic.net
Kassier: mnr WJ Janse van Rensburg, tel 018-4628833/0824955557.
Skriba: JN Potgieter, tel 018-4624660/0722514299.
Orrelis: mej F Venter, tel 0828972866.
NHSV-voorsitter: mej S Venter, tel 018-4623720/0828972866.
Lidmaattal: 670 (belydende lede 567).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

KLERKSDORP-OOS MÔRESTER (gestig 20.06.1953)

Sluit in: Flamwood, Irenepark, Pienaarsdorp, Dawkinsville, Middestad en Adamayview.
Kerkgebou: Charl de Klerkrylaan 10, Pienaarsdorp; Posbus 7261, Flamwood 2572. Tel 018-462 9437/0866176551(faks)/nhkoos@gds.co.za
Kerkkantoor: tel+faks 018-4629437/nhkoos@gds.co.za
Predikant: ds GS Botha (Stephan en Rheta) (deelsorg), Gouldstraat 5, Irenepark, Klerksdorp 2571, tel 018-4629437/0866176551(faks)/0837430507/gsbotha@absamail.co.za
Sekretariële beampte en skriba: mev JE Smit, tel 018-4684950/0828537128.
Kassier: IJ Stoltz, tel 018-4841643.
Skriba vir registrasie: J Wessels, tel 018-4684461/0834523546.
Orrelis: mev Suki van Zyl, tel 018-4688804.
NHSV-voorsitter: me R Botha, tel 018-4629437/0722794286.
Lidmaattal: 414 (belydende lede 328).
Eredienstye: 09:00.

ORKNEY (gestig 15.10.1956)

Sluit in: Victorypark, Ceroniopark, Orkneypark, Goedgenoeg, Golfpark, Vierfontein en plaasgebied.
Kerkgebou: hv Milton- en Kiplinglaan, Posbus 103, Orkney 2620. Tel 018-4733486.
Predikant: ds JA Holtzhausen (Johan en Karin), Dickenslaan 94, Orkney 2625, tel 018-4733830.
Skriba: C Beukes, tel 018-4731327.
Kassier: PJ van der Merwe, tel 018-4730376.
Skriba vir registrasie en NHSV-voorsitter: mev K Holtzhausen, tel 018-4733830.
Orrelis: O Joubert, tel 018-4732539.
Lidmaattal: 789 (belydende lede 589).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

STILFONTEIN (gestig 16.03.1958)

Sluit in: Stilfontein-Oos.
Kerkgebou: Hartbeesfonteinweg 70, Posbus 307, Stilfontein 2550. Tel+faks 018-4845271/hendrikg @worldonline.co.za
Predikant: ds WH Barnard (Willem en Nina) (deelsorg), Hartbeesfonteinweg 70, Stilfontein 2550, tel+faks 018-4841633/0845165685/jebarnard@absamail.co.za
Sekretariële beampte en kassier: me E Steinmann, tel 018-4845271(k)/0823239554/hendrikg@ worldonline.co.za
Skriba vir registrasie: HC Graaff, tel 018-4841560.
Orrelis: mej JH Els, tel 018-4845202.
NHSV-voorsitter: mev JE Barnard, tel 018-4841633.
Lidmaattal: 200 (belydende lede 144).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

HARTBEESFONTEIN (gestig 28.08.1959)

Sluit in: Hartbeesfontein, Rhenosterspruit, Brakspruit, Dominionville, Paardeplaas, Geduld en Schoemansville.
Kerkgebou: Kerkstraat 1, Posbus 185, Hartbeesfontein 2600. Faks 018-4310158/pjwol@lantic.net
Predikant: ds P Harmzen (Petrus en Dorette)(deeltyds), Plot 415, Elandsheuwel-Noord, Klerksdorp 2570, tel 0184620922/0827774253/harmzen@worldonline
Sekretariële beamptes, kassiere en skribas vir registrasie: TJ en AM van Niekerk, tel 018-4310167.
Skriba, kassier en skriba vir registrasie: mnr TJ van Niekerk, tel 018-4310167.
Orrelis: mev M Jooste, tel 018-4312150.
NHSV-voorsitter: mev M Wolmarans, tel 018-4310158.

Lidmaattal: 201 (belydende lede 172).
Eredienstye: 09:30.

KLERKSDORP-WILKOPPIES (gestig 25.06.1969)

Sluit in: Wilkeville, Flimieda, La Hoff, Wilkoppies, Palmietfontein en Kafferskraal.
Kerkgebou: hv Vlei- en Bradylaan, Plot 51, Wilkoppies; Posbus 7224, Flamwood 2572. Tel+faks 018-4687008/petra.schoeman@senwes.co.za
Predikant: ds WH Swart (Wessel en Judith), Bradylaan 51, Wilkoppies, Klerksdorp 2571, tel 018-4686778/0827710269.
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: mev A Schlebusch, tel 018-4682503(h)/4687008(k)(faks)/0823787940.
Kassier: mev P Schoeman, tel 018-4683588.
Orrelis: mev J Wilkens, tel 018-4683354/0836820054.
NHSV-voorsitter: mev J Swart, tel 018-4686778.
Lidmaattal: 432 (belydende lede 429).
Eredienstye: 09:00.

DECLERCQVILLE (gestig 10.05.1969)

Sluit in: Meiringspark, Declercqville, Songloed en Freemanville.
Kerkgebou: hv Wessels- en Porterstraat, Declercqville; Posbus 3062, Freemanville 2573. Tel+faks 018-4692897/pjebotha@lantic.net
Predikant: ds PJE Botha (Piet en Margaret), Kernickplek 1, Declercqville, Klerksdorp 2573, tel+faks 018-4692897/pjebotha@lantic.net
Skriba: DJ Swanepoel, tel 0845137588.
Kassier: AL Conradie, tel 018-4693589.
Skriba vir registrasie: mev SMF de Bruin, tel 018-4693801.
Orrelis: me L Rabie, tel 018-4733812.
NHSV-voorsitter: mev M Botha, tel 018-4692897.
Lidmaattal: 866 (belydende lede 681).
Eredienstye: 10:00 en 18:00.

STILFONTEIN-WES (gestig 04.01.1981)

Sluit in: Stilfontein.
Kerkgebou: hv Wilge- en Tembesirkel, Posbus 500, Stilfontein 2550. Faks 018-4842271/kipling@intekom.co.za
Kerkkantoor: faks 018-4842271/kipling@intekom.co.za
Predikant: ds SJ Oosthuizen (Sarel en Elmie) (deeltyds), Kiplingstraat 13, Stilfontein 2551, tel+faks 018-4842267/kipling@intekom.co.za
Skriba: HJC Oldewage, tel 018-4844101.
Kassier: mev A Labuschagne, tel 018-4842271.
Skriba vir registrasie: mev JS van der Linde, tel 018-4844084.
Orrelis: mev S Pretorius, tel 018-4842480.
NHSV-voorsitter: mev EH Oosthuizen, tel 018-4842267.
Lidmaattal: 431 (belydende lede 324).
Eredienstye: 09:00.

KLERKSDORP-DORINGKRUIN (gestig 09.01.1983)

Sluit in: Doringkruin, Flamwood en Wilkoppies.
Kerkgebou: hv Boekenhout- en Hibiscuslaan, Doringkruin, Klerksdorp; Posbus 6233, Flamwood 2572. Tel+faks 018-4685545/nhkdorin@mweb.co.za
Predikante: ds AG Ungerer (André en Esbé), Laurellaan 14, Doringkruin, tel+faks 018-4685129/0829408201/nhrngzpg@mweb.co.za; ds JH Botha (Heinrich en Linda) (deeltyds), Malvastraat 37, Flimieda, Klerksdorp; Posbus 6233, Flamwood 2572, tel 018-4685545/0866887257(faks)/072 4575757.
Sekretariële beampte en skriba: P de Beer, tel 018-4685545(k)/0731764541/nhkdorin@ mweb.co.za
Kassier: mnr P Nel, tel 018-4626581/0832322220.
Skriba vir registrasie: L van Tonder, tel 018-4681763.
Orrelis: R de Klerk, tel 0825640687.
NHSV-voorsitter: mev E Ungerer, tel 018-4685129.
Lidmaattal: 1 102 (belydende lede 862).
Eredienstye: 10:00 en 18:00.

KLERKSDORP-SUID (gestig 09.01.1983)

Sluit in: Neserhof, Ellaton, Randles Park en Strathmore-hoewes.
Kerkgebou: Van Onselenstraat 40, Neserhof; Posbus 2613, Klerksdorp 2570. Tel 018-4622855/4622372(faks)/jfwilson@absamail.co.za
Predikant: ds JF Wilson (Jan en Rita), Van Onselenstraat 40, Neserhof, Klerksdorp 2571, tel+faks 018-4622372/0824530402/jfwilson@absamail.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: me M Steenberg, tel018-4623257/0834417334.
Kassier: J Burger, tel 018-4628682/0833964381.
Skriba: FC Hamilton, tel018-4627979.
Orrelis: SJH Venter, tel 018-4627082/0723238648.
NHSV-voorsitter: mev M du Toit, tel 018-46218161.
Lidmaattal: 647 (belydende lede 447).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

RING VAN NOORD-KAAPLAND

Gemeentes: Goede Hoop, Vaalharts, Molopo, Vryburg, Stella, Kimberley, Kuruman, Kathu, Postmasburg, Upington, Vanderkloof, Donegal.

Ringskommissie: voorsitter: ds HJM Breedt; **skriba:** ds SA Kok; **ouderlinge:** F Basson, D Sanders, EM Smit.

Voorsitter van: Ringsdiakonale vergadering: W Hoek.

GOEDE HOOP (gestig 29.11.1913)

Sluit in: Piet Plessis en omgewing.
Kerkgebou: Van Stadenstraat 50, Posbus 18, Piet Plessis 8621. Tel 053-9840037.
Predikant: ds PH Viljoen (Piet en Nikkie), Viljoenstraat 146, Stella 8650, tel 053-9830115/082898 0333.
Sekretariële beampte, skriba, kassier en skriba vir registrasie: JJ Pretorius, tel 053-9840037/082 5522907.
Orrelis: A van der Walt, tel 053-9840022/0827440553.
Lidmaattal: 73 (belydende lede 57).
Eredienstye: 08:30 en 15:30.

VAALHARTS (gestig 17.08.1940)

Sluit in: Warrenton, Jan Kempdorp, Hartswater, Magagong en Reivilo.
Kerkgebou: Döngesstraat 6, Posbus 8, Hartswater 8570. Tel 053-4740655.
Predikant: ds FNS Marais (Frans en Mandie), Reitzstraat 16, Hartswater 8570, tel 053-4740200/0866902134(faks)/0823875307/frans@nhk.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev S van Zyl, tel 053-4740216(h)/474 0655(k).
Skriba: GI Staats, tel 053-4740597.
Orrelis: mev R du Plessis.
NHSV-voorsitter: mev M Marais, tel 0866902134.
Lidmaattal: 337 (belydende lede 249).
Eredienstye: 09:30 (Hartswater); 17:00 (Warrenton); 1ste Maandag van elke maand 16:00 (Reivilo).

MOLOPO (gestig 20.07.1941)

Kerkgebou: Bray; Posbus 17, Bray 8620.
Predikant: ds PH Viljoen (Piet en Nikkie), Viljoenstraat 146, Stella 8650, tel 053-9830115/082898 0333.
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: W Prins, tel 0829482747.
Kassier: S Cronje.
Orrelis: R Pieterse, tel 053-932 vra 1223.
Lidmaattal: 32 (belydende lede 22).
Eredienstye: 08:30, 11:00 en 14:30.

VRYBURG (gestig 07.08.1943)

Sluit in: Vryburg.
Kerkgebou: hv Van Niekerk- en Livingstonestraat, Posbus 324, Vryburg 8600. Tel+faks 053-927 5875/hardie@megadial.com

Predikant: ds HGS Kotzé (Hardie en Karen), Edwin Frylinckstraat 34, Vryburg 8601, tel+faks 053-9271379/0832691083/hardie@megadial.com
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev JP Haasbroek, tel 053-9273126(h)/9275875(k)(faks)/hervormd@wam.co.za
Skriba: mnr J Marais, tel 0823384719.
Orrelis: mev E van der Westhuizen, tel 0823400720.
NHSV-voorsitter: me CK Kotzé, tel 053-9271379/0834438307.
Lidmaattal: 452 (belydende lede 326).
Eredienstye: 09:00 (Sept-Apr); 10:00 (Mei-Aug).

STELLA (gestig 16.01.1945)

Kerkgebou: Viljoenstraat 151, Posbus 20, Stella 8650. Tel 053-9830115.
Predikant: ds PH Viljoen (Piet en Nikkie), Viljoenstraat 146, Stella 8650, tel 053-9830115/082898 0333.
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: FR Coetzee, tel 053-9830221.
Kassier: M Burger, tel 053-9830115.
Orrelis: mev E Diedericks, tel 053982 vra 2630.
NHSV-voorsitter: mev N Viljoen, tel 053-9830115.
Lidmaattal: 142 (belydende lede 104).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

KIMBERLEY (gestig 09.04.1950)

Sluit in: Kimberley, Jacobsdal, Douglas, Plooysburg, Enslin, Ritchie, Modderrivier, Barkley-Wes, Delportshoop, Windsorton en Boshof.
Kerkgebou: hv Waterwerke- en Longstraat, Albertynshof; Posbus 564, Kimberley 8300. Tel+faks 053-8322724/dsbreedt@absamail.co.za
Predikant: ds HJM Breedt (Hennie en Elna) (deeltyds), Kekewichrylaan 74, Monumenthoogte, Kimberley, tel 053-8322724/8322724(faks)/0829249088/dsbreedt@absamail.co.za
Skriba vir registrasie: JA de Koker, tel 053-8324048.
Skriba: CN Smit, tel+faks 053-8611010(h)/8074701(w)/0829400861.
Kassier: mev SI Bothma, tel 053-8380945(w).
Orrelis: mev P Kriel, tel 0845245929.
NHSV-voorsitter: mev E Breedt, tel 053-8322724/8309451(w).
Lidmaattal: 179 (belydende lede 152).
Eredienstye: 09:30 en 18:00 (een maal per maand).

KURUMAN (gestig 01.01.1954)

Sluit in: Kuruman, Hotazel, Black Rock, Van Zylsrus en Severn.
Kerkgebou: hv Hoofweg en Kerkstraat, Posbus 29, Kuruman 8460. Faks 053-7392635/frans.coezee@iscor.com
Predikante: ds H Aucamp (Hennie en Clara) (deeltyds), Kokerboomstraat 16, Posbus 200, Kathu 8446, tel+faks 053-7231266/aucamph@mweb.co.za; ds HJMW Pretorius (Hennie), tel 0823742398.
Skriba: CH Schumling, tel 053-7123813.
Kassier: mev K Kotzé, tel 053-7121798.
Skriba vir registrasie: L Coetzee, tel 0837090588.
Orrelis: mev M de Beer.
NHSV-voorsitter: mev E Strydom, tel 053-7120938/7123321.
Lidmaattal: 70 (belydende lede 57).
Eredienstye: 10:30.

KATHU (gestig 17.07.1976)

Sluit in: Kathu, Deben en Olifantshoek.
Kerkgebou: Kokerboomstraat 12, Posbus 200, Kathu 8446. Tel+faks 053-7231266/aucamph@mweb.co.za
Predikante: ds H Aucamp (Hennie en Clara) (deeltyds), Kokerboomstraat 16, Posbus 200, Kathu 8446, tel+faks 053-7231266/aucamph@mweb.co.za; ds HJMW Pretorius (Hennie), tel 0823742398.
Skriba: JLN le Grange.
Kassier: G Harrison, tel 053-7231284.
Skriba vir registrasie: JJ Prinsloo, tel 0721339613.
Orrelis: mev H Schutte, tel 053-7232184.

NHSV-voorsitter: me CIMEL Aucamp, tel 053-7231266.
Lidmaattal: 107 (belydende lede 85).
Eredienstye: 09:00.

POSTMASBURG (gestig 17.07.1976)

Sluit in: Postmasburg, Lime Acres, Daniëlskuil, Koopmansfontein, Van Wyksvlei, Carnarvon, Brandvlei, Prieska en Griekwastad.
Kerkgebou: hv Weseinde- en Leonorastraat, Posbus 250, Postmasburg 8420. Tel+faks 053-313 0540/hbotha@breedevallei.gov.za
Predikante: ds H Aucamp (Hennie en Clara) (deeltyds), Kokerboomstraat 16, Posbus 200, Kathu 8446, tel+faks 053-7231266/aucamph@mweb.co.za; ds HJMW Pretorius (Hennie), tel 0823742398.
Skriba: C du Toit, tel 053-3840305.
Skriba vir registrasie: PP Erasmus, tel 053-3132070.
Lidmaattal: 115 (belydende lede 78).
Eredienstye: 09:00 (Postmasburg); 11:00 (Daniëlskuil/Lime Acres) en 18:00 (Prieska)(4de Sondag van die maand).

UPINGTON (gestig 16.07.1976)

Sluit in: Upington.
Kerkgebou: Bultstraat 51, Posbus 743, Upington 8800. Faks 054-3313177/uptnhk@absamail.co.za
Predikante: ds H Aucamp (Hennie en Clara) (deeltyds), Kokerboomstraat 16, Posbus 200, Kathu 8446, tel+faks 053-7231266/aucamph@mweb.co.za; ds HJMW Pretorius (Hennie), tel 0823742398.
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: J Blignaut, tel 054-3326801/0832904898/org.basson@improchem.co.za
Kassier: mej I van Biljon, tel 0836509005.
Orrelis: mev S Louw, tel 0826926342.
Lidmaattal: 49 (belydende lede 32).
Eredienstye: 09:30.

VANDERKLOOF (gestig 21.11.1981)

Sluit in: De Aar, Philipstown, Petrusville, Vanderkloof, Luckhoff, Orania, Hopetown en Strydenburg.
Kerkgebou: Botterblomstraat, Vanderkloof; Amaliastraat 19, De Aar; Posbus 27, Vanderkloof 8771. Faks 053-6640210/mkulu@telkomsa.net
Kerkkantoor: faks 053-6640210/mkulu@telkomsa.net
Predikant: vakant.
Skriba: CD van Zyl, tel 053-2070053/0823389569/avstrooi@mjvn.co.za
Kassier: CB Freund, tel 053-6640057.
Skriba vir registrasie: me SMH Rootman, tel 053-6640192(h)/6640050(w).
Orrelis: me DM Ferreira, tel 053-6640153.
Lidmaattal: 123 (belydende lede 93).
Eredienstye: 08:30 en 09:00 (winter).

DONEGAL (gestig 30.07.1995)

Kerkgebou: Donegal; Posbus 92, Tosca 8618.
Predikant: ds PH Viljoen (Piet en Nikkie), Viljoenstraat 146, Stella 8650, tel 053-9830115/082 8980333.
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: JCC Grobbelaar, tel 053932 vra 1012/082 5643579.
Kassier: M Simmons, tel 053932 vra 740.
NHSV-voorsitter: mev N Viljoen, tel 053-9830115.
Lidmaattal: 33 (belydende lede 24).
Eredienstye: 08:30, 11:00, 14:30.

RING VAN PRETORIA-WES

Gemeentes: Pretoria-Wes, Elandspoort, Verwoerdburg, Swartkop, Erasmia, Olifantsfontein, Rooihuiskraal.

Ringskommissie: voorsitter: dr GC Lindeque; **skriba:** ds GJ van Staden; **Ouderlinge:** F Klopper, AJF Struwig, J de la Rey.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: AJF Struwig/ds PF Viljoen; **Ringskomitee vir Erediens:** ds HJ Odendaal; **Ringskomitee vir Apostolaat:** dr GC Lindeque; **Ringskomitee vir Ekumene:** ds CF Potterill; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds JM van Staden; **Ringsdiakonale vergadering:** D de Beer.

PRETORIA-WES (gestig 11.05.1946)

Sluit in: Pretoria-Wes, Wespark, SAP Kollege, Proklamasieheuwel, Philip Nel Park, Technikon Pretoria-Wes Kampus en Cordelfos.

Kerkgebou: Courtstraat 272, Posbus 19240, Pretoria-Wes 0117. Tel 012-3272323/nhkpretoriawes@nhk.co.za

Predikant: ds HJ Odendaal (Hendrik en Kotie) (deeltyds), Reitzstraat 599, Sunnyside, Pretoria 0002, tel 012-3437011/henkot@lantic.net

Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: mev A Walker, tel+faks 012-3272323/386 1596(h)/0822594461.

Kassier: mnr M Nagel, tel 0836323500/0861234111.

Orrelis: mev JC Odendaal, tel 012-3437011.

NHSV-voorsitter: mev JC Odendaal, tel 012-3437011.

Lidmaattal: 308 (belydende lede 253).

Eredienstye: 09:00.

ELANDSPOORT (gestig 03.12.1955)

Sluit in: Danville, Elandspoort, Westview, Wespark en Kwaggasrand.

Kerkgebou: Knightstraat 113, Danville; Posbus 19217, Pretoria-Wes 0117. Tel 012-3867889/386 6640(faks).

Predikant: ds HP van den Berg (Herman en Magriet), Tassenbergstraat 10, Alphenpark, Benoni 1501; Posbus 9585, Cindapark 1463, tel 011-8945793/0866792671(faks)/0823266400/hpvdb@absamail.co.za

Sekretariële beampte: JN de Klerk, tel 012-3860025/3867912.

Kassier: M Potgieter, tel 012-3114792(w)/3864286.

Skriba en skriba vir registrasie: JNR Bosman, tel 0827949655.

Orrelis: mev JE van Oudtshoorn, tel 012-3471392; mev M Bloem, tel 012-3860859.

NHSV-voorsitter: K van Niekerk, tel 0835829464.

Lidmaattal: 600 (belydende lede 589).

Eredienstye: 09:00.

VERWOERDBURG (gestig 30.06.1965)

Sluit in: Lyttelton, Doringkloof, Zwartkop, Pierre van Ryneveld, Hennopspark, Clubview, Highveld Park, Monumentpark, Irene en Kloofsig.

Kerkgebou: hv Napierweg en Unielaan, Posbus 14125, Lyttelton 0140. Tel+faks 012-6642044/verwoerdburg@nhk.co.za

Predikante: ds PF Viljoen (Frikkie en Ria), Selbornelaan 76, Lyttelton 0157, tel 012-6640738/0829067774/pfviljoen@esnet.co.za; ds GJ van Staden (jr) (Gert en Rika), Dadelboomstraat 111, Zwartkop 0157, tel 012-6631921/6642044(faks)/0827776251/gertvstaden@mweb.co.za; dr JH Vorster (Jan en Nilia) (deeltyds), Outeniquastraat 122, Doringkloof 0157, tel 012-6671371/663 3052(faks)/0825766712/J.Vorster@pbmr.co.za

Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev N Futcher, tel 012-6646152(h)/664 2044(k)(faks)/verwoerdburg@nhk.co.za

Skriba: A Steyn, tel 012-6642445.

Orrelis: me M Fourie, tel 012-6672214.

NHSV-voorsitter: me R Viljoen, tel 012-6640738.

Lidmaattal: 1 432 (belydende lede 1 136).

Eredienstye: 09:00 en 18:30.

SWARTKOP (gestig 05.11.1972)

Sluit in: Voortrekkerhoogte, Valhalla, Clubview, Wierdapark, Eldoraigne, Rooihuiskraal-Noord, Heuweloord en Amberfield.

Kerkgebou: Irelandlaanverlenging, Eldoraigne; Posbus 12264, Clubview 0014. Tel 012-6543471/6549216(faks)/nhswartkop@intekom.co.za

Predikante: ds APJ Beukes (Dries en Elsamarie), Irelandlaan 45, Eldoraigne, Centurion 0157, tel 012-6543198/6549216(faks)/0834477943/d.beukes@mweb.co.za; ds JM van Staden (Marthinus en

Liesl), Sharondale 19, Erasmusstraat, Eldoraigne, Centurion 0157, tel+faks 012-6542523/082 3378734/mvansta@xsinet.co.za; ds AH Roets (Adriaan en Rynette), Shamrockstraat 9, Eldoraigne 0157, tel 012-6544290/0832324424/ahroets@telkomsa.net
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev C Lewis, tel 012-6545078(h)/6543471(k)/654 9216(faks)/nhswkop@ intekom.co.za
Kassier: mev SC Erasmus, tel 012-6543471.
Skriba: F Zanoli, tel 012-6548016.
Orrelis: mej I Botha, tel 012-6541935.
NHSV-voorsitter: mev J Arnoldi, tel 012-6585065.
Lidmaattal: 2 282 (belydende lede 1 683).
Eredienstye: 08:00, 10:00 en 18:30 (skoolvakansies, langnaweke en Nagmaal 09:00 en 18:30).

ERASMIA (gestig 20.10.1977)

Sluit in: Erasmia, Christoburg, Mooiplaas, Gerhardsville, Knoppieslaagte, Laesonia, Mnandi, Monavoni en Lekkerhoekie.
Kerkgebou: Kalkheuwelstraat 446, Christoburg; Posbus 34080, Erasmia 0023. Tel 012-3227586 (M Fourie).
Predikant: ds JJ Greyling (Johannes en Andorette) (deeltyds), Walter Lanhamstraat 489, Bailey's Muckleneuk, Pretoria; Posbus 1885, Groenkloof 0027, tel 012-4605875/4609266(faks)/0824901422/andorette@sentechsa.co.za
Skriba: GS Janse van Vuuren, tel 012-3701728.
Kassier: HG Stopforth, tel 012-3702860/0836750871.
Skriba vir registrasie: me A Ellis, tel 012-3702425.
Orrelis: me R Visagie.
NHSV-voorsitter: me I Dalton, tel 012-3703513.
Lidmaattal: 228 (belydende lede 172).
Eredienstye: 09:00.

OLIFANTSFONTEIN (gestig 11.05.1980)

Sluit in: Olifantsfontein, Clayville-Oos, Clayville-Wes, Glen Austin Kleinhoewes, Plotgedeeltes, Witkoppies en Doornfontein.
Kerkgebou: Lombaardlaan 11, Posbus 268, Olifantsfontein 1665. Tel 011-3162079/9274449(faks).
Predikant: ds AMT Greyling (Andorette en Johannes) (deeltyds), Walter Lanhamstraat 489, Bailey's Muckleneuk, Pretoria 0181, tel 012-4605875/4609266(faks)/0837015088/andorette@sentechsa.co.za
Sekretariële beampte, skriba, kassier, skriba vir registrasie en NHSV-voorsitter: mev C Jansen van Rensburg, tel 011-3162079(k)/9274449(faks)/kobusv@dps.co.za
Orrelis: mev G Janse van Rensburg, tel 011-3141756.
Lidmaattal: 142 (belydende lede 109).
Eredienstye: 09:00 en 18:00 (met danksegging Feb, Mei, Aug en Nov).

ROOIHUISKRAAL (gestig 21.08.1988)

Sluit in: Rooihuiskraal, The Reeds en gedeeltes van Wierdapark.
Kerkgebou: hv Santie- en Konstantynstraat, The Reeds; Posbus 325, Rooihuiskraal 0154. Tel+faks 012-6571281/nhkrhk@absamail.co.za
Predikante: dr GC Lindeque (Gerhard en Karien), Slagveldstraat 15, Rooihuiskraal, Centurion 0154, tel 012-6616334/gclindeque@absamail.co.za; ds CF Potterill (Carl en Sulet) (deeltyds) (voltydse SAPD-kapelaan), Coetzerstraat 69, Monumentpark, Pretoria 0181, tel 012-3479059.
Sekretariële beampte, skriba, kassier en skriba vir registrasie: mev E van Wyk, tel 012-6619623(h)/6571281(k)(faks)/nhkrhk@absamail.co.za
Orrelis: mev JC van Tonder, tel 012-6431978/0828286119.
NHSV-voorsitter: mev S Potteril, tel 012-3479059.
Lidmaattal: 1 155 (belydende lede 815).
Eredienstye: 09:00 en 18:00 (geen aanddienste tydens skoolvakansies).

RING VAN ZUURFONTEIN

Gemeentes: Zuurfontein, Primrose, Edenvale, Primrose-Oos, Kemptonpark-Oos, Kempten, Makarios.

Ringskommissie: voorsitter: ds CM van den Berg; **skriba:** ds JP Janse van Rensburg; **ouderlinge:** G Els, S Opperman, M Venter.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Apostolaat: dr JC van der Merwe; **Ringskomitee vir Ekumene:** ds A Geyer-Matthysen; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds EG Fourie; **Ringskomitee vir Erediens:** ds CM van den Berg.

ZUURFONTEIN (gestig 09.09.1939)

Sluit in: Glen Marais, Allen Grove, Uitbreiding 2 en 4, Kempton Park, Rhodesfield, Aston Manor.
Kerkgebou: hv Monumentstraat en Highveldweg, Posbus 156, Kempton Park 1620. Tel+faks 011-9754114.
Predikant: ds CM van den Berg (Chris), Partridgelaan 74, Allen Grove, Kempton Park 1619, tel 011-9753413/9754114(faks)/0828507612/cmvdberg@absamail.co.za
Sekretariële beampte en kassier: me IL Huggett, tel 011-3940343(h)/9754114(k)(faks)/083230 1358/eddhug@mweb.co.za
Skriba: mnr A Opperman, tel 011-3918519/0721826497.
Skriba vir registrasie: me S Earle, tel 0828710998.
Orrelis: me S Willers, tel 011-9761036/0839764972.
NHSV-voorsitter: me R Hoffmann, tel 011-9758646.
Lidmaattal: 862 (belydende lede 677).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

PRIMROSE (gestig 30.03.1945)

Sluit in: Primrose, Fisher's Hill, Wychwood, Wannenburg, Symhurst, Sunnyridge, Marlands en Primrose Hill.
Kerkgebou: hv Castor- en Plutostraat, Fisher's Hill, Germiston 1401; Posbus 3039, Symridge 1420. Tel+faks 011-8281649/primrose@nhk.co.za
Predikant: ds JP Janse van Rensburg (Paul en Annalie) (deelsorg), Sunstraat 70, Symhurst, Germiston 1401, tel 011-8281224/8281649(faks)/0826264939/primrose@nhk.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: AM Els, tel 011-8287824/0833602692/primrose@nhk.co.za. Kantoorure: Dinsdag, Donderdag, Vrydag 8:30-12:30.
Kassier: C de Wet, tel 0826992295.
Skriba: MDJ Janse van Rensburg, tel 011-8284455/0722246928.
Orrelis: E Brummer, tel 0825888480.
NHSV-voorsitter: mev A Janse van Rensburg, tel 011-8281224/0833564295.
Lidmaattal: 419 (belydende lede 329).
Eredienstye: 09:00.

EDENVALE (gestig 01.01.1952)

Sluit in: Edenvale, Eastleigh, Edenglen, Jurleyvale, Klopperpark, Croyden, Meadowbrook, Bedfordview, Dowerglen, Glendower, Marais Steynpark, Lombardy-Oos, Lombardy-Wes, Sandringham, Johannesburg-Noord, Modderfontein, Esterpark, De Klerkshof, Isandovale en Illiondale.
Kerkgebou: 10de laan 61, Posbus 143, Edenvale 1610. Tel 011-6097118.
Predikant: ds SFC Ras (Coetzee en Corrie), Ferdinandlaan 12, Eastleigh, Edenvale 1609, tel+faks 011-6097118.
Sekretariële beampte en skriba: me H Bothma, tel 011-6097153/6097118(faks).
Kassier: B Brits, tel 011-4527856.
Skriba vir registrasie en orrelis: A du Toit, tel 011-4527856.
Lidmaattal: 221 (belydende lede 161).
Eredienstye: 09:00.

PRIMROSE-OOS (gestig 07.10.1957)

Sluit in: Homestead, Gerdview, Sunnyridge, Primrose-Oos, Rustivia, Marlands, Elandsfontein, Kruinhof en Klopperpark.
Kerkgebou: hv Sherwoodlaan en Lucystraat, Posbus 6003, Homestead 1412. Tel+faks 011-822 1669/djordaan@samsa.org.za
Predikante: ds AC Swanepoel (André), Lucystraat 7, Homestead, Germiston 1401, tel 011-8221213 /8221669(faks)/0824422054/ac.swanepoel@gmail.co.za; prof AJ Antonites (deeltyds), Dickensonlaan 1296, Waverley, Pretoria 0186, tel+faks 012-3321053./alex.antonites@up.ac.za
Sekretariële beampte: mev L du Toit, tel 011-8283272(h)/8221669(k)(faks)/0845044063.
Skriba: D Jordaan, tel 011-8221748 (h)/0833097206/marianjordaan@telkomsanet
Skriba vir registrasie: J Waldeck, tel 0825578419.

Kassiere: G Mans, tel 011-8235851; P Steyn, tel 011-9747946.
Orrelis: mnr MJ Coetzee, tel 011-822362.
NHSV-voorsitter: mev M Nortjé 011-8221924.
Lidmaattal: 770 (belydende lede 527).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

KEMPTONPARK-OOS (gestig 10.01.1965)

Sluit in: Rhodesfield, Pomona, Bredell, Brentwood Park, Bonaero Park, Glen Marais en Uitbreidings, Blue Gill, Glen Erasmia en enkele gesinne van Benoni Kleinplasies, Farrarmere, Atlasville, Impala Park, Beyers Park, Alphen Park en Putfontein.
Kerkgebou: Hoewe 74, Westweg, Brentwood Park; Posbus 234, Kempton Park 1620. Tel+faks 011-9734864/nhk@kpo.co.za
Predikante: dr JC van der Merwe (Christo en Rita), Hoewe 74, Wesweg, Brentwood Park 1501, tel 011-9731435/9734864(faks)/0828597412/christo.vdm@absamail.co.za; ds A Geyer-Matthysen (Anneline)(deeltyds), Plot 100, Derde Laan, Bredell 1623, tel 011-9794700/9793247(faks)/082 9247344/ageyer@nhk.co.za; ds J Coetzee (Japie en Yvonne) (deeltyds), Launcestonweg 23, New Redruth, Alberton 1449, tel+faks 011-8692004/0824136308/japiectz@mweb.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev SCR Lensley, tel 011-9672369(h)/9734864(k)(faks)(08:00-13:00)/0828769813/rosa@kpo.co.za
Skriba: mnr A Algera, tel 011-3914956/0832221917.
Kassier: M Venter, tel 011-9749426/0828063597.
Orrelis: mev AM Robertse, tel 011-9727383.
NHSV-voorsitter: mev R van der Merwe, tel 011-9731435.
Lidmaattal: 1 193 (belydende lede 903).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

KEMPTEN (gestig 27.06.1972)

Sluit in: Birchleigh, Cresslawn, Edleen, Estherpark, Kempton Park, Kemptonpark-Wes, Terenure en Van Riebeeckpark.
Kerkgebou: hv Blouborsie- en Lorethastraat, Kempton Park; Posbus 8013, Edleen 1625. Tel+faks 011-9763500/egf@global.co.za
Predikante: ds EG Fourie (Etienne en Hanlie), Apie le Rouxlaan 5, Edleen Uitbr 3, Kempton Park 1619, tel 011-9764100/9763355(faks)/0825551289/egf@global.co.za; ds EH Danhauser (Estelle) (benoeming), Reierweg 112, Atlasville 1459, tel 011-9732219/4425388(faks)/0829000963/tucker@tiscali.co.za
Skriba en kassier: JF du Toit, tel 011-3932305(h)/9763500(k)/0829244645.
Skriba vir registrasie: mev HD Jansen van Vuuren, tel 0828503785.
Orrelis: mev CM Frank, tel 011-9725884.
NHSV-voorsitter: mev JC Fourie, tel 011-9764100.
Lidmaattal: 776 (belydende lede 602).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

MAKARIOS (gestig 10.02.1988)

Sluit in: Birch Acres, Norkem Park, Birchleigh-Noord, gedeelte van Terenure, Kempton Park, Esther Park, Bapsfontein, Olifantsfontein en Alberton.
Kerkgebou: hv Lepelaar- en Nagtegalstraat, Birch Acres X2; Posbus 13364, Norkem Park 1631. Tel+faks 011-9763696.
Predikant: prof LJS Steenkamp (Louwrens en Duveen), Dickensonlaan 1366, Waverley, Pretoria 0186, tel 012-3321443/011-9764847 (faks)/0828745213.
Sekretariële beampte: mev MI Joubert, tel 011-9764847(k)(faks).
Kassier: mnr BJ Pieterse, tel 0820991658.
Skriba en skriba vir registrasie: mev BB de Coning, tel 011-3911523/0833541404.
Orrelis: vakant.
NHSV-voorsitter: mev D Steenkamp, tel 012-3321443.
Lidmaattal: 623 (belydende lede 391).
Eredienstye: 09:00.

RING VAN LYDENBURG

Gemeentes: Lydenburg, Witrivier, Sabie, Waterval Boven, Nelspruit, Komatipoort, Barberton, Malelane, Steelpoort, Hazyview.

Ringskommissie: voorsitter: ds MCE Botes; **skriba:** ds GDJ Macdonald; **ouderlinge:** WJ Bezuidenhout, M Slabbert, AJ du Preez.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: di PM Smith en WJM Breytenbach; **Ringskomitee vir Erediens:** di BM Engelbrecht en PJ Jacobs; **Ringskomitee vir Apostolaat:** di MCE Botes en JBJ van Deventer; **Ringskomitee vir Ekumene:** ds R Botha; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** di GDJ Macdonald en PJ Jacobs; **Ringsdiakonale vergadering:** ISP Davies.

LYDENBURG (gestig 26.03.1927)

Sluit in: Lydenburg, Ohrigstad en Badfontein.
Kerkgebou: Viljoenstraat 40, Posbus 160, Lydenburg 1120. Tel+faks 013-2353554/nhglydenburg@xsinet.co.za
Kerkkantoor: tel+faks 013-2353554/nhglydenburg@xsinet.co.za
Predikant: ds JH Prinsloo (Jan en Bets), De Beerstraat 47, Lydenburg 1120, tel 013-2352469/2353554(faks)/0828951560/janhpr@yebo.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: me R Jonker.
Skriba: DS la Grange, tel 013-2353328.
Orrelis: HF de Visser, 013-2354374.
NHSV-voorsitter: me EM Prinsloo, tel 013-2352469.
Lidmaattal: 546 (belydende lede 435).
Eredienstye: 09:30.

WITRIVIER (gestig 05.07.1930)

Sluit in: Witrivier en distrik.
Kerkgebou: Van Riebeeckstraat 15, Posbus 209, Witrivier 1240. Faks 013-7511706/betsies@intekom.co.za
Predikant en skriba vir registrasie: ds PM Smith (Pieter en Bets), Van Riebeeckstraat 19, Witrivier 1240, tel 013-7511706/0723724017/012-3294318(faks)/betsies@intekom.co.za
Skriba: M Slabbert, tel 013-7501449(h)/7512225(w)/0837421633.
Kassier: me CJS Redelinghuys, tel 013-7449674.
Orrelis: me MD Pienaar, tel 013-7513545.
NHSV-voorsitter: me ES Smith, tel 013-7511706.
Lidmaattal: 447 (belydende lede 348).
Eredienstye: 09:00.

SABIE (gestig 23.11.1935)

Sluit in: Sabie, Graskop en Pelgrimsrus.
Kerkgebou: hv Kerk- en Leastraat, Posbus 3, Sabie 1260. Tel 013-7641813/nhsabie@telkomsa.net
Predikant: ds WJM Breytenbach (Willem en Petro), Fordstraat 95, Sabie 1260, tel+faks 013-7641408/0837019852/willembb@telkomsa.net
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: H Maritz.
Skriba: P Maritz, tel 013-7643242/0822996577.
Orrelis: mev R Smit, tel 0823239678.
Lidmaattal: 217 (belydende lede 160).
Eredienstye: 07:30 (Jan-Jun); 10:00 (Jul-Des).

WATERVAL BOVEN (gestig 10.05.1941)

Sluit in: Machadodorp, Ngodwana en Waterval-Boven.
Kerkgebou: Tweede Laan 30, Posbus 102, Waterval-Boven 1195. Tel 013-2569029/wboven@nhk.co.za
Predikant: dr EB Marran (Ernest en Roelien), Voortrekkerstraat 22, Machadodorp 1170, tel 013-2560292/0824441089/ebmarran@nhk.co.za
Sekretariële beampte: mev A Coetzer, tel 013-2560066/2569029(k)(faks).
Skriba en kassier: CP van den Berg, tel 013-2569223.
Skriba vir registrasie: A van Eeden, tel 013-2560069.
Orrelis en NHSV-voorsitter: mev RC Marran, tel 013-2560292.

Lidmaattal: 183 (belydende lede 149).
Eredienstye: 10:00.

NELSPRUIT (gestig 13.05.1944)

Sluit in: Nelspruit en omliggende omgewing.
Kerkgebou: Belladonnastraat 114, Westacres; Posbus 15484, Nelspruit 1200. Tel+faks 013-741 1455/herkerk@telkomsa.net
Predikante: ds GDJ Macdonald (Gert en Ilze), Skylabsingel 33; Posbus 26444, Nelspruit 1200, tel 013-7449540/0824602915/gertmac@tiscali.co.za; ds MCE Botes (Eksteen en Helene), Van Wijkstraat 29; Posbus 18108, Nelspruit 1200, tel+faks 013-7440498/7533518(faks)/0832620677/ebotes@nhk.co.za; ds PJ Jacobs (Pierre en Wilma) (deeltyds), Baroquestraat 14, Sonheuwel; Posbus 4013, Nelspruit 1200, tel 013-7413376/7534617(faks)/0824144325.
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev JE Badenhorst, tel 013-7411455(k)(faks)/082 3258791/herkerk@telkomsa.net
Skriba: AJ Willemse, tel 013-7524798(h)/0823770343.
Kassier: mev R Smit, tel 013-7411456/7411455(faks)/0823769792.
Orrelis: mev C Louw, tel 013-7412169/0832779121.
NHSV-voorsitter: mev LI Macdonald, tel 013-7441047/0721396932.
Lidmaattal: 1 333 (belydende lede 1 004).
Eredienstye: 08:30 en 18:00.

KOMATIPOORT (gestig 02.03.1952)

Sluit in: Komatipoort, Marloth Park en Mosambiek.
Kerkgebou: Liebenbergstraat, Posbus 62, Komatipoort 1340. Tel+faks 013-7937171/sielkos@mindmatters.co.za
Predikant: ds BM Engelbrecht (Marietha en Jan) (deelsorg), Krokodilweg 74, Komatipoort 1340, tel 013-7937532/0845051215/sielkos@mindmatters.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev SS van Niekerk, tel 013-7937066/7937171(k)(faks)/0823790401/sielkos@mindmatters.co.za
Skriba: CW Jackson, tel 0833899324.
Kassier: CF Bouwer, tel 013-7937309(h)/0827870401.
Orrelis: mev P Myburg, tel 0844680911.
NHSV-voorsitter: mev B Bothma, tel 0824569671.
Lidmaattal: 269 (belydende lede 196).
Eredienstye: 08:30.

BARBERTON (gestig 12.06.1965)

Sluit in: Barberton, Louw's Creek en omliggende gebiede.
Kerkgebou: Shebaweg 123, Posbus 213, Barberton 1300. Tel 013-7123107/7126326(faks)/duwiespw@mweb.co.za
Predikant: ds PW Duvenage (Duwies en Sonja), Henry Nettmanstraat 3, Barberton 1300, tel 013-7123107/0824562516/duwiespw@mweb.co.za
Sekretariële beampte en kassier: mev I Breedt, tel 013-7125975(h)/7125293(w)/7126326(faks)/0823881404/jathira@wol.co.za/duwiespw@mweb.co.za
Skriba: G van Rensburg.
Skriba vir registrasie: mev IG Nel, tel 013-7123308.
Orrelis: mev M van Rooyen, tel 0835641803.
NHSV-voorsitter: mev S Duvenage, tel 013-7123107.
Lidmaattal: 247 (belydende lede 172).
Eredienstye: 08:30.

MALELANE (gestig 19.01.1980)

Sluit in: Malelane, Hectorspruit, Kaalrug en Kaapmuiden.
Kerkgebou: Dwergarendstraat 532, Uitbreiding 5, Fish Eagle Bend; Posbus 186, Malelane 1320. Tel 013-7901273/7900810(faks)/kiewiet@yebo.co.za
Predikant: ds JBJ van Deventer (Kiewiet en Annemarie), Parkweg 29, Malelane 1320, tel+faks 013-7900810/0829215487/vandeventer_nhk@absamail.co.za
Sekretariële beampte en skriba: WJ Bezuidenhout, tel 013-7924239(h)/7924773(w)/7901273(k)/7900810(faks)/0828066544/kiewiet@yebo.co.za
Kassier: me K Bezuidenhout, tel 013-7900391(w)/0823707781.

Skriba vir registrasie: PJ Erasmus, tel 013-7900617.
Orrelis: me L van der Merwe, tel 013-7903336(h)/7911124(w).
NHSV-voorsitter: me A van Deventer, tel 013-7900810.
Lidmaattal: 349 (belydende lede 262).
Eredienstye: 08:00.

STEELPOORT (gestig 03.12.1989)

Sluit in: Apiesdoorndraai, Leeuwvallei, Elephant Hill, Montrose, Burgersfort, Watervalsrivier, Olifantspoortjie, Sterkfontein, Steelpoort, Lannex, Tweefontein, Dwarsrivier, Winterveld 1&2 en Tubatse 1 tot 4.
Kerkgebou: hv Albezia- en Tolbosstraat, Tubatse; Posbus 294, Steelpoort 1133. Tel+faks 013-2365070.
Predikant: ds R Botha (Riaan), Posbus 294, Steelpoort 1133, tel 013-2365070/nhksteelpoort@mobileemail.vodafones.co.za
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: J Simpson, tel 013-2317810/2317964/0823503055.
Kassier: L du Plessis, tel 013-2309530/0829653526.
NHSV-voorsitter: mev L Swart, tel 013-2365070.
Lidmaattal: 288 (belydende lede 181).
Eredienstye: 09:00.

HAZYVIEW (gestig 09.08.1992)

Sluit in: Hazyview, Numbi Park, Kiepersol, Burgershall, Skukuza, Bosbokrand en Da Gamadam.
Kerkgebou: Skoolsaal, Laerskool Numbi, Gompousingel 149, Posbus 140, Hazyview 1242. Tel+faks 013-7377270/nhkhazyview@telkomsa.net
Predikant: ds WJM Breytenbach (Willem en Petro), Fordstraat 95, Posbus 3, Sabie 1260, tel+faks 013-7641408/0837019852/willembb@telkomsa.net
Sekretariële beampte, kassier, skriba en skriba vir registrasie: AJ du Preez, tel+faks 013-7377270(k)(h)/ 0832770917/nhkhazyview@telkomsa.net/andredupreez@telkomsa.net
Orrelis: mev G Claassens, tel 013-7378703.
NHSV-voorsitter: mev G Claassens, tel 013-7878703.
Lidmaattal: 88 (belydende lede 66).
Eredienstye: 10:00 (Jan-Jun); 07:30 (Jul-Des).

RING VAN NOORDELIKE NATAL

Gemeentes: Glencoe, Ladysmith, Vryheid, Newcastle, Utrecht.

Ringskommissie: voorsitter: ds JH Kay; **skriba:** ds CJ van der Berg; **ouderlinge:** CJ Carelse, JG de Villiers, LJ Pretorius.

Voorsitter van: Ringsdiakonale vergadering: M Swanepoel.

GLENCOE (gestig 24.08.1929)

Sluit in: Glencoe, Dundee, Wasbank, Helpmekaar, Dannhauser, Normandien, Sunset Rest, Hattingspruit en Bloedrivier.
Kerkgebou: hv Damman- en Dirkie Uysstraat, Posbus 110, Glencoe 2930. Tel 034-3931419.
Predikant: vakant.
Sekretariële beampte en kassier: mev M Carr, tel 034-3931991(w)/3931419/3932254(faks)/083 5784144.
Skriba: mev A Fourie, tel 034-3932068(h)/2122139(w)/0823938558/ansief@kznedu.kzntl.gov.za
Skriba vir registrasie: mev M Botes, tel 034-3932407.
Orrelis: J Strydom, tel 034-3932017.
NHSV-voorsitter: mev R van Vuuren, tel 034-6511099.
Lidmaattal: 286 (belydende lede 204).
Eredienstye: 09:00.

LADYSMITH (gestig 12.06.1943)

Sluit in: Ladysmith, Escort, Bergville, Winterton en Colenso.
Kerkgebou: hv Egerton- en Conventweg, Posbus 133, Ladysmith 3370. Tel 036-6374460/charel@newcastle.za.net

Predikant: ds CJ van der Berg (Charel en Elsabé) (deeltyds), Ridgeweg 31, Ladysmith 3370, tel+faks 036-6374460/0824667740/charel@newcastle.za.net
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: me A Steenkamp, tel 036-6376771/082430 8153.
Kassier: mev K Mckay, tel 0836574138.
Orrelis: me C van Rooyen, tel 036-6374859.
NHSV-voorsitter: mev E van der Berg, tel 036-6374460.
Lidmaattal: 183 (belydende lede 140).
Eredienstye: 09:00.

VRYHEID (gestig 28.04.1951)

Sluit in: Vryheid, Hlobane, Paulpietersburg, Louwsburg, Glückstadt en Coronation.
Kerkgebou: Afrikanerstraat 136, Posbus 281, Vryheid 3100. Tel 034-9814708/0866349417(faks)/ vryheid@nhk.co.za
Predikant: ds JH Kay (Jan en Leonie), Deputasiestraat 75, Vryheid 3100, tel+faks 034-9814946/ 0836097373/jhkay@nhk.co.za
Skriba: JM Behrens, tel 0836336436.
Kassier: mev A Scheepers, tel 034-9822703/0829232497.
Skriba vir registrasie: JC du Toit, tel 034-9809180/0826910831/jcdutoit@lantic.net
Orrelis: mev M Visagé, tel 034-9822539.
NHSV-voorsitter: mev S Behrens, tel 0829232497.
Lidmaattal: 209 (belydende lede 156).
Eredienstye: 09:30 en 18:00.

NEWCASTLE (gestig 01.10.1960)

Sluit in: Newcastle in geheel.
Kerkgebou: hv Eaton- en Amielweg, Amielpark; Posbus 9044, Newcastle 2940. Tel 034-3129192/ newcastle@nhk.co.za
Predikant: ds GF van Wyk (Frikkie en Sanet), Amielweg 6, Amielpark, Newcastle 2940, tel+faks 034-3128558/0836256788/gfvanwyk@absamail.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev AC Willemse, tel 034-3124854(h)/312 9192(k)/0804560208/nhknewcastle@absamail.co.za
Skriba: DS Kruger, tel 034-3126891(h)/3171270(k)/0845178043.
Orrelis: vakant.
NHSV-voorsitter: mev S van Wyk, tel 034-3128558/0828970703.
Lidmaattal: 652 (belydende lede 495).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

UTRECHT (gestig 01.01.1984)

Sluit in: Utrecht in geheel.
Kerkgebou: hv Maarschalk- en Naudestraat, Posbus 266, Utrecht 2980. Tel+faks 034-3314426.
Predikant: ds HF Gothan (Herman en Alida) (deeltyds), Posbus 52158, Wierdapark 0149, tel 012-65387099(h)/0833992172/agothan@lantic.net/hgothan@lantic.net
Skriba en skriba vir registrasie: A Steenkamp, tel 034-3313164/0842453283.
Kassier: N van Schalkwyk, tel 034-3314426/0722683583.
Orrelis: mev M Ferreira, tel 034-3313970.
NHSV-voorsitter: L van Deventer, tel 034-3314677.
Lidmaattal: 58 (belydende lede 43).
Eredienstye: 09:00.

RING VAN KROKODILRIVIER

Gemeentes: Brits, Vliegepoort, Ruskoppies, Marikana, Hartebeestpoort, Joachim Prinsloo, Schoemansdal.

Ringskommissie: voorsitter: ds FGJ Loots; **skriba:** ds DA Viljoen; **ouderlinge:** GG Brits, CEA Moller, JH Putter.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: ds A Barnard en CEA Moller; **Ringskomitee vir Apostolaat:** NCJ Basson en GG Brits; **Ringskomitee vir Ekumene:** ds DA Viljoen en PP Lee; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds CM van der Merwe; **Ringsdiakonale vergadering:** W Voigt.

BRITS (gestig 28.05.1927)

Sluit in: Dorpsgebied - oos van Hendrik Verwoerdlaan. Plaasgebiede suid/oos - De Wildt, Sandspruit, Zilkaatsnek, Hartbeesfontein, Krokodildrift-Oos, De Kroon. Plaasgebiede noord/oos - Rooikoppies, Mamogaleskraal, Rashoop, Kleinfontein, Soutpansdrift, Klipkop, Sanddrift, Kameeldrift, Snymansdrift, Beestekraal, Tweerivier, Slagkraal, Atlanta, Vaalkop, Assen en Buffelspoort.
Kerkgebou: hv Maclean- en Ludorfstraat, Posbus 391, Brits 0250. Tel+faks 012-2521331/brits@nhk.co.za
Predikant: ds HJ Celliers (Kobus en Ansie), Johanstraat 7, Brits, Posbus 391, Brits 0250, tel 012-2521331(k)(faks)/2520158/0836608375/hjcel@hotmail.com
Sekretariële beampte: mev J van der Schyff, tel 012-5251331/0823920098.
Skriba: CJ Snyman, tel 0823562449.
Kassier: AJ Prinsloo, tel 012-2542181/0836608484.
Skriba vir registrasie: J Wolmarans, tel 012-2521331/0836284341.
Orrelis: mev M Ehlers, tel 012-2523831/0722618337.
NHSV-voorsitter: mev A Celliers.
Lidmaattal: 1 042 (belydende lede 793).
Eredienstye: 09:00 en buitediens een keer per maand om 11:00.

VLIEGEPOORT (gestig 30.06.1931)

Sluit in: Leeupoort-vakansiedorp, Koedoeskop, Setaria, Cumberland, Sentrum, Hoopdal en Thabazimbi.
Kerkgebou: Doornhoek, Posbus 14, Thabazimbi 0380. Tel+faks 014-7721137/nhkvliegepoort@yahoo.com
Predikant: ds FGJ Loots (Kalfie en Maryna), Doornhoek, Posbus 14, Thabazimbi 0380, tel 014-772 1137/7722728(faks)/0826566677/fgjkalfie@yahoo.com
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev JC Marshall, tel 014-7721591(h)/7721137(k)(faks)/nhkvliege@lantic.net
Skriba: HT Pelser, tel 014-7723376.
Kassier: MPF van Rensburg, tel 014-77730122/0832697995.
Orrelis: mev C Venter, tel 014-7721930.
NHSV-voorsitter: mev HM Loots, tel 014-7722728/0723566695.
Lidmaattal: 800 (belydende lede 593).
Eredienstye: 09:30.

RUSKOPPIES (gestig 11.08.1941)

Sluit in: Dwaalboom en omgewing.
Kerkgebou: Dwaalboom, Posbus 47, Dwaalboom 0319. Tel+faks 014-7780845.
Kerkkantoor: tel 014-7780845.
Predikant: ds A Barnard (Adam en Hester) (deeltyds), Posbus 48053, Hercules 0030, tel 0847538448.
Sekretariële beampte, skriba en kassier: S Pienaar, tel 014-7780845(k)(faks).
Skriba vir registrasie: B van Aarde, tel 014-7780718.
Orrelis: mev C Joubert, tel 014-7780641.
Lidmaattal: 100 (belydende lede 67).
Eredienstye: 09:00.

MARIKANA (gestig 23.08.1947)

Sluit in: Groenkloof, Barnardsvlei, Buffelshoek, Buffelspoort, Spruitfontein, Mooinooi, Marikana, Middelkraal, Elandsdrift en Swartkoppies.
Kerkgebou: Hoofweg, Rooikoppies; Posbus 42, Marikana 0284. Tel+faks 014-5723125.
Predikant: ds CAP van Tonder (Neels) (deelsorg), tel 014-5723125(faks)/0726333367/nbv@global.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev SA van den Berg, tel 014-5723125(k)(faks)/0824065970.
Skriba: JJC Koekemoer, tel 014-5723520/0725882431.
Orrelis: mev M Grimbeek, tel 014-5744282/0824511869.
NHSV-voorsitter: mev ICJ van Rensburg, tel 014-5723637/0762289159.
Lidmaattal: 367 (belydende lede 298).
Eredienstye: 09:00.

HARTEBEESTPOORT (gestig 27.01.1951)

Sluit in: De Kroon, Sandfontein, Skeerpoort, Bokfontein, Krokodildrift, Wes-Losperfontein, Geluk, Kareepoort, Sonop, Rooikoppies, Hartbeesfontein en westelike gedeelte van Brits.
Kerkgebou: Van Veldenstraat 60, Posbus 203, Brits 0250. Tel+faks 012-2524315.
Predikante: vakant; ds CM van der Merwe (Corlien en Mias) (deeltyds), City Gardens-woonstelle 205, Ludorfstraat 71, Brits; Posbus 2370, Brits 0250, tel 012-2525823/2524315(faks)/0836548154/ merwe.mc@absamail.co.za
Sekretariële beampte en kassier: me MC Janse van Rensburg, tel 012-2527208(h)/2524315(k) (faks).
Skriba: mev L Joubert, tel 012-2520073/0829298349.
Skriba vir registrasie: mev H van der Merwe, tel 012-2555976/0737362433.
Orrelis: me E Erasmus, tel 0824170691.
NHSV-voorsitter: mev G Venter, tel 012-2771811/0824418036.
Lidmaattal: 899 (belydende lede 693).
Eredienstye: 09:00 (Sept-Apr) en 09:30 (Mei-Aug).

JOACHIM PRINSLOO (gestig 03.11.1968)

Sluit in: Northam, Swartklip, Koedoeskop, Amandelbult en Setaria.
Kerkgebou: Britsweg, Posbus 41, Northam 0360. Tel 014-7840310/7840559(faks).
Predikant: ds DA Viljoen (Arnold en Karien), Posbus 41, Northam 0360, tel 014-7840559/083547 5940.
Sekretariële beampte, skriba en kassier: mev JE Dreyer, tel 014-7820188/7840310/0822571718.
Orrelis: mev AM Maartens, tel 0834612053.
NHSV-voorsitter: mev T Pieterse, tel 014-7850652.
Lidmaattal: 390 (belydende lede 295).
Eredienstye: 09:00 (Sept-Apr) en 09:30 (Mei-Aug).

SCHOEMANSDAL (gestig 26.11.1995)

Sluit in: Schoemansville, Melodie, Ifafi, Meerhof en Kosmos.
Kerkgebou: Maraisstraat 50, Schoemansville; Posbus 1217, Hartbeespoort 0216. Tel+faks 012-253 0146/mwbenvs@mweb.co.za
Predikant: ds WF Venter (Werner en Hannekie), Van Veldenstraat 83, Schoemansville, tel 012-2532966(h)/2530146(faks)/0836307219.
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: me W van Straaten, tel 012-2530271(h)/2530146 (k)(faks)/0835361530.
Skriba: PP Lee, tel 012-5041941/0832682862.
Kassier: BJ van Staden, tel 012-3055687/0833080356.
Orrelis: A Buys, tel 012-2530214(h)/0834556510.
NHSV-voorsitter: mev H Venter, tel 012-2532966.
Lidmaattal: 813 (belydende lede 595).
Eredienstye: 09:00.

RING VAN CHRISSIESMEER

Gemeentes: Chrissiesmeer, Ermelo, Piet Retief, Bethal, Morgenzon, Carolina, Hendrina, Breyten, Pongola, Amsterdam, Ermelo-Suid.

Ringskommissie: voorsitter: dr PJ van Zyl; **skriba:** ds HF Louw; **ouderlinge:** FLJ Britz, IHJ Potgieter, NJ Uys.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: dr GJ Volschenk; **Ringskomitee vir Erediens:** ds HF Louw; **Ringskomitee vir Apostolaat:** dr C Pretorius; **Ringskomitee vir Ekumene:** dr PJ van Zyl; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** dr JA Beukes; **Ringskomitee vir Kerklike Goedere:** dr FJ Boshoff; **Ringskomitee vir Kerklike Publikasies:** ds FJ Redelinghuys; **Ringsdiakonale vergadering:** G Bennie.

CHRISSIESMEER (gestig 05.04.1892)

Sluit in: Chrissiesmeer, Lothair, Oshoek grenspos en Warburton.
Kerkgebou: hv Meyer- en Percystraat, Posbus 33, Chrissiesmeer 2332. Tel 017-8472041
Predikant: ds HF Louw (Hennie), Hugostraat 67, Carolina 1185, tel 017-8431947.
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: TSC van de Vyver, tel 017-8472041(h)/ 8111827(w)/0723761403.

Kassier: mev AJC Uys, tel 017-8470340.
Orrelis: mev I Rajchrt, tel 017-8470095.
NHSV-voorsitter: mej CJ Uys, tel 017-8470340.
Lidmaattal: 44 (belydende lede 43).
Eredienstye: 09:00 (Jan-Jun) en 10:30 (Jul-Des).

ERMELO (gestig 01.05.1909)

Sluit in: Ermelo en omliggende gebiede.
Kerkgebou: hv McDonald- en De Jagerstraat, Posbus 278, Ermelo 2350. Tel 017-8112614/8118793 (faks)/ermelo@nhk.co.za
Predikant: dr PJ van Zyl (Piet en Irma), Cloetestraat 66, Ermelo 2351, tel 017-8112434/8118793 (faks)/0822127436/pjvzyl@mweb.co.za
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: WFJJ van Zyl, tel 017-8112614(k)/8114167/0843588056/ermelo@nhk.co.za
Kassier: AE Roux, tel 017-8191456(h)/8191112(w).
Orrelis: P Bouwer, tel 017-8113211.
NHSV-voorsitter: mev I van Zyl, tel 017-8112434.
Lidmaattal: 657 (belydende lede 508).
Eredienstye: 10:00 en 18:30.

PIET RETIEF (gestig 17.08.1912)

Sluit in: Piet Retief, Iswepe, Panbult, Mahamba, Dirkiesdorp en Moolman.
Kerkgebou: hv Kruger- en Kotzestraat, Posbus 6, Piet Retief 2380. Tel 017-8260587/0720929628.
Predikant: ds FJ Redelinghuys (Frans en Lia) (deelsorg), Markstraat 2A, Piet Retief 2380, tel+faks 017-8263864/0835565637/fransred@nhk.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev C Nel, tel 017-8265151/8265477(faks)/072092 9628.
Skriba: IHJ Potgieter, tel 017-8262822(h)/0722464554.
Kassier: mev H Coetzee, tel 0828771524.
Orrelis: mev M Stander, tel 017-8263658/0826716972.
NHSV-voorsitter: mev L Redelinghuys, tel 017-8263864/0845855656.
Lidmaattal: 340 (belydende lede 248).
Eredienstye: 08:30.

BETHAL (gestig 25.05.1918)

Sluit in: Bethal-dorp en Bethal-distrik, omliggende plase met 'n radius van 25 km.
Kerkgebou: Vermootenstraat 72, Posbus 389, Bethal 2310. Tel 0176473093/6472455(faks)/hervbet@cybertrade.co.za
Predikant: dr JA Beukes (Hannes en Ibel), Kieserstraat 14, Bethal 2310, tel+faks 017-6472455/083 4530344/hervbet@cybertrade.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev EJ Swart, tel 017-6473297(h)/6473093(k)/6472455(faks)/0724003232/hervbet@cybertrade.co.za
Skriba: PJ Swart, tel 017-6473297.
Kassier: mev CS Prinsloo, tel 0825070700.
Orrelis: mev J Hancke, tel 017-6473071/0823314985.
NHSV-voorsitter: mev I Beukes, tel 017-6472455/0834076508.
Lidmaattal: 739 (belydende lede 604).
Eredienstye: 09:30.

MORGENZON (gestig 09.04.1936)

Sluit in: Morgenzon-dorp en plase in omgewing.
Kerkgebou: hv Kleynhans- en Louisstraat, Posbus 151, Morgenzon 2315. Faks 017-7933068/bosbokap@mweb.co.za
Predikant: vakant.
Skriba: CS Scholtz, tel 017-7933067(h)/7933071/0834492857.
Kassier: mev M van Niekerk, tel 017-7531873/0835618587.
Skriba vir registrasie: mev M van Niekerk, tel 017-7531873/0835618587.
Orrelis: mev W Smith, tel 0849510381.
NHSV-voorsitter: mev L Bolton, tel 017-7124300.
Lidmaattal: 139 (belydende lede 106).
Eredienstye: 08:00 (Sept-Apr); 11:00 (Mei-Aug).

CAROLINA (gestig 05.12.1936)

Sluit in: Carolina en Badplaas.

Kerkgebou: Voortrekkerstraat 21, Posbus 174, Carolina 1185. Tel+faks 017-8432172/carolina@nhk.co.za
Predikant: ds HF Louw (Hennie), Hugostraat 67, Carolina 1185, tel 017-8431947/8432172(faks)/0731528815/henneloo@nhk.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev CE Benson, tel 017-8432834(h)/8432172(k)(faks)/0836866860/antklop@mweb.co.za
Skriba: AF de Beer, tel 017-8431479(h)/8431058(w).
Orrelis: me C Nel, tel 017-8431242.
NHSV-voorsitter: mev R Botha, tel 017-8431450/0823403476.
Lidmaattal: 2743 (belydende lede 208).
Eredienstye: 10:30 (Jan-Jun) en 09:00 (Jul-Des).

HENDRINA (gestig 07.08.1937)

Sluit in: Rietkuil, Pullenshope, Hendrina en plase.

Kerkgebou: hv Van Niekerk- en Beukesstraat, Posbus 205, Hendrina 1095. Tel 013-2930089/2930142(faks)/nhghendrina@itech2000.net
Predikant: dr C Pretorius (Christo en Frieda), Scheepersstraat 63, Hendrina 1095, tel+faks 013-2930084/0727912864/pcpt@thenet.co.za
Sekretariële beampte: mej S Goosen, tel 013-2930012(h)/0835809359.
Skriba: G Steyn, tel 013-2930089/0825637445.
Kassier: WH Swart, tel 013-2930365/0823396959.
Skriba vir registrasie: J Jacobs, tel 013-2930301/0832367166.
Orrelis: me O Grobler, tel 013-2930937/2930769.
NHSV-voorsitter: mev A Pretorius, tel 013-2930084.
Lidmaattal: 363 (belydende lede 284).
Eredienstye: 08:00 (Breyten); 10:00 (Hendrina).

BREYTEN (gestig 28.04.1945)

Sluit in: Breyten.

Kerkgebou: Besterstraat 12, Posbus 29, Breyten 2330.
Kerkkantoor: e-pos hdms@megaweb.co.za
Predikant: dr C Pretorius (Christo en Frieda), Scheepersstraat 63, Hendrina 1095, tel+faks 013-2930084/0727912864/pcpt@thenet.co.za
Skriba: HC de Villiers, tel 017-8613450/0829398292.
Kassier: MM Bovill, tel 017-8613468/0824011878.
Skriba vir registrasie: DR Pinkham, tel 017-8613346.
NHSV: mev CM Roets, tel 0849092738.
Lidmaattal: 85 (belydende lede 71).
Eredienstye: 08:00.

PONGOLA (gestig 21.05.1955)

Sluit in: Pongola.

Kerkgebou: hv Dr Jansen- en Hans Donsstraat, Posbus 262, Pongola 3170. Tel+faks 034-4131059/gvolschenk@cybertrade.co.za
Predikant: dr GJ Volschenk (Gert en Zandra) (deelsorg), Piet Retiefweg 213, Pongola 3170, tel 034-4131059/ 0832289899/gvolschenk@cybertrade.co.za
Sekretariële beampte en skriba: SJL van den Berg, tel 034-4132256(h)/4131059(k+faks)/0722600437.
Kassier: J Green, tel 034-4131476.
Skriba vir registrasie: mev I van den Berg, tel+faks 034-4132256.
NHSV-voorsitter: mev R Martianone, tel 034-4131905.
Lidmaattal: 130 (belydende lede 98).
Eredienstye: 09:00.

AMSTERDAM (gestig 16.01.1968)

Sluit in: Amsterdam, Jerigo-Dam en Sheepmoor.

Kerkgebou: Pomeroystraat, Posbus 55, Amsterdam 2375.
Predikant: ds FJ Redelinghuys (Frans en Lia) (deelsorg), Markstraat 2A, Piet Retief 2380, tel 017-8263864/8263864(faks)/0835565637/fransred@nhk.co.za

Skriba: PW Swart, tel 017-8469768.
Kassier: NT Lizamore, tel 017-8469410.
Skriba vir registrasie: MP van Rensburg, tel 017-8469400.
Orrelis: H Heymans, tel 017-8469815.
Lidmaattal: 80 (belydende lede 59).
Eredienstye: 10:30.

ERMELO-SUID (gestig 28.09.1980)

Sluit in: De Bruinpark, Camden en John Vosterpark.
Kerkgebou: Dr Malanstraat 19, De Bruinpark; Posbus 1331, Ermelo 2350. Tel 017-8116047/8113294(faks)/fjboshoff@megaweb.co.za
Kerkkantoor: tel 017-8116047.
Predikant: dr FJ Boshoff (Frans en Theodora) (deelsorg), Theronstraat 54, Ermelo 2350, tel 017-8114407/8113294(faks)/0827837916/fjboshoff@megaweb.co.za
Skriba en skriba vir registrasie: NMJ van Rensburg, tel 017-8191609.
Kassier: HM Boers, tel 017-8116554/0848008459.
Orrelis: mev L Smalberger, tel 017-8194253.
NHSV-voorsitter: mev TS Boshoff, tel 017-8114407.
Lidmaattal: 455 (belydende lede 330).
Eredienstye: 09:00 en 18:30.

RING VAN LAEVELD

Gemeentes: Laeveld, Kampersrus, Tzaneen, Phalaborwa, Letsitele.

Ringskommissie: voorsitter: ds MR Pienaar; **skriba:** ds DS Jacobs; **ouderlinge:** FH Coetzee, IM Gouws, PCM Pohl.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: ds MJ Jansen van Rensburg; **Ringskomitee vir Erediens:** ds MJ Jansen van Rensburg; **Ringskomitee vir Apostolaat en Ekumene:** ds JHL Truter; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds HS Joubert; **Ringskomitee vir Kerklike Publikasies:** H van Dyk; **Ringsdiakonale vergadering:** GPJ Erasmus.

LAEVELD (gestig 17.01.1916)

Sluit in: Duiwelskloof, Mooketsi, Soekmekaar, Kremetart en Politsi.
Kerkgebou: Morrisonstraat, Posbus 151, Duiwelskloof 0835.
Predikant: ds MR Pienaar (Tinus en Karen), Hans Merenskyrylaan 25, Panorama, Duiwelskloof 0835, tel+faks 015-3099580/0834113748/tp13@mweb.co.za
Sekretariële beampte en kassier: me R Coetzee, tel+faks 015-3099889(k)/0832546532.
Skriba en skriba vir registrasie: SW Ströh, tel 015-3099020.
Orrelis: me A O'Connell, tel 0833488608.
Lidmaattal: 279 (belydende lede 220).
Eredienstye: 09:00 - Duiwelskloof; 11:00 - Soekmekaar (elke 2de Sondag).

KAMPERSRUS (gestig 07.03.1954)

Sluit in: Hoedspruit, Kampersrus, Klasserie, Drakensig, Timbavati, Kapama en Mariepskop.
Kerkgebou: Erf 73, Kampersrus; Posbus 699, Hoedspruit 1380. Tel 015-7932239.
Predikant: ds DS Jacobs (Dawie en Jeanett) (deelsorg), Jakkalsweg 12, Hoedspruit 1380, tel+faks 015-793 2239/0834560831/dawie@lantic.net
Sekretariële beampte: me MC Coetzee, tel 015-7993210(h)/7992148(w)/7932239(k)(faks)/082 8744080/nhkhspt@mweb.co.za
Skriba: Ronnie Botha, tel 015-7932895(h)/7992322(w)/0845801700/ronniebotha@lantic.net
Kassier: mev H Fereira, tel 0832274185/ferreiraz@telkomsa.net
Skriba vir registrasie: mev A de Lange, tel 015-7931830(h)/7992309(w)/0824435524.
Orrelis: vakant.
NHSV-voorsitter: mev J Jacobs, tel 051-7932239/0828593923.
Lidmaattal: 218 (belydende lede 151).
Eredienstye: 09:00.

TZANEEN (gestig 19.06.1954)

Sluit in: Tzaneen, Haenertsburg en omliggende plase.
Kerkgebou: Agathastraat 18, Posbus 257, Tzaneen 0850.

Predikant: ds HS Joubert (Henk en Trudie), Peacestraat 5, Tzaneen 0850, tel+faks 015-3074789/ dshenk@mweb.co.za
Sekretariële beampte: me M Roodt, tel+faks 015-3074508(k)/nhkerktzn@mweb.com
Skriba: P Vorster, tel 015-3053436(h)/0828058689.
Kassier: A Venter, tel 015-3076942(h)/3099943(w)/0824162751.
Skriba vir registrasie: A Venter, tel 015-3075312.
Orrelis: me P Vorster, tel 0828030664.
NHSV-voorsitter: me T Joubert, tel+faks 015-3074789.
Lidmaattal: 598 (belydende lede 458).
Eredienstye: 09:00.

PHALABORWA (gestig 26.02.1966)

Sluit in: Phalaborwa-Mica.
Kerkgebou: Jansenssingel 3, Posbus 456, Phalaborwa 1390.
Predikant: ds MJ Jansen van Rensburg (Martin en Hannetjie), Jansenssingel 3, Phalaborwa 1390, tel 015-7816263/7810749 (faks)/0836337335/palnedhervk@xsinet.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: me MJ Kotze, tel 015-7813869(h)/7810749(k) (faks) /0826328855/palnedhervk@xsinet.co.za
Skriba: C Cato.
Kassier: PDF la Grange, tel 0828862976.
Orrelis: me R Keyter, tel 015-7812847.
NHSV-voorsitter: mev L van der Merwe, tel 015-7810830 (w).
Lidmaattal: 740 (belydende lede 530).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

LETSITELE (gestig 21.06.1992)

Sluit in: Hele Letabagebied.
Kerkgebou: Dr Annecke Laerskoolsaal, Anneckestraat 1, Posbus 169, Letsitele 0885.
Predikant: ds JHL Truter (Jan en Joey), Vorsterstraat 2, Letsitele 0885, tel+faks 015-3451128/072 5171551/djt@mweb.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: mev J Bruwer, tel 015-3451429(w)(faks)/082808 0802/nhklet@lantic.net
Skriba: Roelf Pieterse, tel 0836294873.
Kassier: Sakkie Smit, tel 0839495831.
Orrelis: vakant.
NHSV-voorsitter: me J Truter, tel 015-3451128/0837443113.
Lidmaattal: 303 (belydende lede 295).
Eredienstye: 09:00.

RING VAN SWELLENDAM

Gemeentes: Swellendam, Oudtshoorn, Outeniqua, Mosselbaai.

Ringskommissie: voorsitter: ds TF Joubert; **skriba:** ds RJ Jones; **ouderlinge:** P Erasmus, P Hoffman, A Venter.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat, Presbiteraat en Apostolaat: ds TF Joubert; **Ringskomitee vir Prediking, Erediens en Ekumene:** dr GJ Malan; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds RJ Jones; **Ringskomitee vir Sensus en Statistiek:** ds F Nortjé.

SWELLENDAM (gestig 16.06.1958)

Sluit in: Swellendam, Heidelberg, Barrydale, Montagu, Ashton, Bonnievale, Stormsvlei en Riviersonderend.
Kerkgebou: hv Stasie- en Brönnstraat, Posbus 101, Swellendam 6740. Faks 028-5141602/ swellendam@nhk.co.za
Predikant: ds TF Joubert (Thomas en Ronèl), Brönnstraat 1, Swellendam 6740, tel 028-5141546/ 5141602(faks)/0827531037/swellendam@nhk.co.za
Kassier: J Kok, tel 028-5143540.
Skriba vir registrasie: L Weyers, tel 028-5142980.
Orrelis: mev EL Fourie, tel 028-5141388.
NHSV-voorsitter: me A Lourens, tel 028-5123747.

Lidmaattal: 180 (belydende lede 156).
Eredienstye: 10:00.

BREDASDORP-AFDELING (gestig 16.06.1958)

Sluit in: Bredasdorp, Waenhuiskrans, Struisbaai, L'Agulhas en Napier.
Kerkgebou: Viljoenstraat 50, Bredasdorp. Tel 0827531037/028-5141605 (faks) /swellendam@nhk.co.za
Predikant: ds TF Joubert (Thomas en Ronèl), Brönnstraat 1, Swellendam 6740, tel 028-5141546/5141602(faks)/0827531037/swellendam@nhk.co.za
Sekretariële beampte en skriba: H Vermeulen, tel 0829256667/028-5141546(faks)/swellendam@nhk.co.za
Kassier: A Huyzers, tel 028-4253887.
Skriba vir registrasie: L Weyers, tel 028-5142980.
Orrelis: mev A Cornelissen, tel 028-4242606.
NHSV-voorsitter: me S Huyzers, tel 028-4251155.
Lidmaattal: 89 (belydende lede 74).
Eredienstye: 08:00.

OUDTSHOORN (gestig 15.09.1976)

Sluit in: Oudtshoorn, Beaufort-Wes, Calitzdorp, Ladismith, De Rust, Willowmore, Rietbron, Prins Albert, Leeu-Gamka, Drie Susters en Van Wyksdorp.
Kerkgebou: Nelstraat 3, Posbus 607, Oudtshoorn 6620. E-pos rjjones@telkomsa.net
Predikant: ds RJ Jones (Robert en Elize) (deelsorg), De Jagerstraat 3, Oudtshoorn 6620, tel 044-2723916/2722479(faks)/0833001764/rjjones@telkomsa.net
Sekretariële beampte en kassier: A Olivier, tel 044-2727580/2726177.
Skriba en skriba vir registrasie: H Storm, tel 044-2722479.
Orrelis: R Hough, tel 044-2725584.
NHSV-voorsitter: mev E Jones, tel 044-2723916.
Lidmaattal: 106 (belydende lede 80).
Eredienstye: 09:00 Oudtshoorn; 18:00 Beaufort-Wes 1ste en 3de Sondag van die maand; 18:00 Ladismith 2de en 4de Sondag van die maand.

OUTENIQUA (gestig 21.09.1976)

Sluit in: George, Knysna, Grootbrak, Glentana, Plettenbergbaai, Wittedrift, Uniondale en Willowmore.
Kerkgebou: hv Derde- en Meyerstraat, Posbus 709, George 6530. Faks 044-8712125/fnortje@nhk.co.za
Predikante: ds F Nortje (Ferdie en Marina), Meyerstraat 62, George 6530, tel+faks 044-8712125/0829390937/fnortje@nhk.co.za; ds O van Schalkwyk (Ockie) (deeltyds), Airwayweg 3, Heatherpark, George 6530, tel+faks 044-8712125/0829390937.
Sekretariële beampte, kassier, skriba vir registrasie en skriba: A Peda, tel 044-8712125/083557 1531.
Orreliste: M Viljoen, tel 044-8746806 en P Duvenage.
NHSV-voorsitter: me ME Nortje, tel 044-8712125.
Lidmaattal: 384 (belydende lede 334).
Eredienstye: 09:00 George; 11:00 Brenton on Sea.

MOSSELBAAI (gestig 16.06.1991)

Sluit in: Klein-Brakrivier, Reebok, Tergniet, Brandwag, Hartenbos, Hartenbos Heuwels, Bayview, Voorbaai, De Bakke, Da Nova, Mosselbaai, Heiderand, Vleesbaai, Boggomsbaai, Gouwritsmond, Herbertsdale, Albertinia, Riversdal, Danabaai, Stilbaai en Jongensfontein.
Kerkgebou: Sederstraat 26, Heiderand; Posbus 1775, Mosselbaai 6500. Tel+faks 044-6933186.
Predikant: dr GJ Malan (Gert en Marietjie), Koraalboomstraat 1, Heiderand, tel+faks 044-6931085 /0833402905/gjm@absamail.co.za
Skriba: PE Marx, tel 044-6203486.
Kassier: F Marx, tel 044-6977119/0825680707.
Skriba vir registrasie: V Barnard, tel 044-6932341/0824443712.
NHSV-voorsitter: mev M Malan, tel 044-6931085.
Orrelis: mev M van Rensburg, tel 044-6950711.
Lidmaattal: 433 (belydende lede 386).
Eredienstye: 09:00 Mosselbaai; 18:00 Stilbaai.

RING VAN POTGIETERSRUS

Gemeentes: Potgietersrus, Koedoesrand, Ebenhaézer, Roedtan, Piet Potgieter, Onverwacht.

Ringskommissie: voorsitter: ds JG Janse van Rensburg; **skriba:** ds GPJ Stoltz; **ouderlinge:** FJD Jansen van Vuuren, JA Oberholzer, DB Riekert.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: ds HSK Nel; **Ringskomitee vir Erediens:** ds G Viviers; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds JG Janse van Rensburg; **Ringskomitee vir Ekumene:** ds LMP Swanepoel; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds PJJ Kotzé; **Ringsdiakonale vergadering:** H Janse van Rensburg.

POTGIETERSRUS (gestig 19.11.1921)

Sluit in: Oos van Pretoriusstraat in Potgietersrus en oos van alternatiewe roete Naboomspruit-Pietersburg.
Kerkgebou: hv Voor- en Hoogestraat, Posbus 344, Potgietersrus 0600.
Predikant: ds HSK Nel (Hennie en Zelde), Geyserstraat 27, Potgietersrus 0600, tel+faks 015-491 2633/0829229000/hsknel@absamail.co.za
Sekretariële beampte, skriba en skriba vir registrasie: mev E Barwise, tel 015-4911270(h)/4913932 (k)(faks)/0723077030/hsknel@absamail.co.za
Orrelis: mev E Roos, tel 015-4914389.
NHSV-voorsitter: mev Z Nel, tel 015-4912633.
Lidmaattal: 590 (belydende lede 450).
Eredienstye: 09:00.

KOEDOESRAND (gestig 21.06.1924)

Sluit in: Swartwater, Tom Burke, Marnitz, Baltimore, Marken, Tolwe, Maasstroom en dele van Tuli-blok in Botswana.
Kerkgebou: Swartwater, Posbus 41, Swartwater 0622.
Predikant: ds GPJ Stoltz (jr) (Gerhard en Liezel), Swartwater, tel+faks 014-7671502/0828725236/koedoesrand@nhk.co.za
Sekretariële beampte: mev A Jones, tel 014-7671116/0767875992/aldea@lantic.net
Skriba: T van Niekerk.
Kassier: mev A Jones, tel 014-7671116/0767875992.
Skriba vir registrasie: mev A O'Neill, tel 0834131957.
NHSV-voorsitter: mev E Pienaar, tel 014-7671211.
Lidmaattal: 233 (belydende lede 182).
Eredienstye: 09:00 Swartwater; 11:30 Marken/Tolwe.

EBENHAéZER (gestig 26.06.1937)

Sluit in: Ellisras-dorp, Ellisras-distrik en Onverwacht-dorpsuitbreiding.
Kerkgebou: Plaas Waterkloof, 502 LQ Ged 17, Strydomweg, Posbus 12, Ellisras 0555.
Predikant: ds LMP Swanepoel (Lou en Frieda), Strydomweg, Ellisras 0555, tel 014-7632703/7632483(faks)/nhkebenh@lantic.net
Sekretariële beampte, skriba, kassier en skriba vir registrasie: mnr CFJG Jansen van Vuuren, tel 0820927855.
Orrelis: mev O Grobler, tel 014-7634551.
NHSV-voorsitter: mev F Swanepoel, tel 014-7632703.
Lidmaattal: 519 (belydende lede 411).
Eredienstye: 10:00; 09:30 (langnaweke en vakansies).

ROEDTAN (gestig 27.06.1961)

Sluit in: Roedtan en omliggende plase.
Kerkgebou: hv Bosman- en Jacobsstraat, Posbus 89, Roedtan 0580.
Predikant: ds G Viviers (deelsorg), hv Bosman en Jacobstraat, Roedtan 0580.
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: me AC Jacobs, tel 015-6670300/6670045(k)(faks)/0822666059/roedtan@nhk.co.za
Skriba: me A van Staden, tel 015-6670239/0826794403.
Kassier: me H Grotsuis, tel 015-6670262/0828753076.
Orrelis: me S Rauch, tel 014-7432642.
NHSV-voorsitter: me G van Nieuwenhuizen, tel 015-6670224.

Lidmaattal: 184 (belydende lede 133).
Eredienstye: 09:00.

PIET POTGIETER (gestig 18.03.1973)

Sluit in: Gebied wes van Pretoriusstraat en plase wes van Pretoria-Pietersburg-pad.
Kerkgebou: Vredenburgstraat 114, Posbus 713, Potgietersrus 0600.
Predikant: ds PJJ Kotzé (Pierre en Maryna), Bezuidenhoutstraat 75, Potgietersrus 0601, tel+faks 015-4916313/0828216873/pierrekot@nhk.co.za
Sekretariële beampte: vakant.
Kassier: mev C Botha, tel 015-4913614.
Skriba vir registrasie: Pieter van der Merwe, tel 015-4917545.
Skriba: A van der Baan.
Orrelis: mev E Kotzé, tel 015-4916141.
NHSV-voorsitter: mev S Gordon.
Lidmaattal: 507 (belydende lede 392).
Eredienstye: 09:00 en 18:00.

ONVERWACHT (gestig 29.07.1996)

Sluit in: Onverwacht-dorpsgebied, dele van Ellisras-woongebied en plase in die omgewing.
Kerkgebou: Strijdomweg, Ellisras; Posbus 6438, Onverwacht 0557. E-pos admin@onverwachtgemeente.co.za
Predikante: ds JG Janse van Rensburg (Hannes en Elizabeth), Hardekoolsingel 23, Onverwacht 0557, tel 014-7632595(h)/7634944(faks)/0829273700/hannes@onverwachtgemeente.co.za; ds C Aldrich (benoeming), Posbus 6438, Onverwacht 0557, tel 014-7634944/chantel-onv@xsinet.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: JG Janse van Rensburg (sr), tel 014-736 4600/0832697082/nhka-onv@xsinet.co.za
Skriba: Dirk Coetzee, tel 0825703734.
Orrelis: mev O Grobler, tel 014-7634551.
NHSV-voorsitter: mev E Janse van Rensburg, tel 014-7632595/0828705858.
Lidmaattal: 785(belydende lede 440).
Eredienstye: 08:30; 09:00 (skoolvakansies).

RING VAN PORT ELIZABETH

Gemeentes: Oos-Londen, Port Elizabeth, Cradock, Sionshoogte, Jeffreysbaai, Setlaars.

Ringskommissie: voorsitter: ds LJ Strauss; **skriba:** dr GN Bloem; **ouderlinge:** NC Diedericks, D Jordaan, RH Ackermann.

Voorsitter van: Ringskomitee vir Pastoraat en Presbiteraat: oudl DA Malan; **Ringskomitee vir Erediens:** ds WE Joubert; **Ringskomitee vir Apostolaat:** ds HP Meyer; **Ringskomitee vir Ekumene:** ds HP Meyer; **Ringskomitee vir Gesinsorg:** ds JA van der Westhuizen; **Ringsdiakonale vergadering:** J Jansen van Vuuren.

OOS-LONDEN (gestig 06.03.1937)

Sluit in: Bedford, Stutterheim, Mount Ayliff, Adelaide, Fort Beaufort, Alice, King William's Town, Stockenstrom, Komga, Butterworth, Idutywa, Umtata en Mount Frere.
Kerkgebou: hv Parklaan en Parkstraat, Oos-Londen; Posbus 2217, Beaconbaai 5205.
Predikant: dr GN Bloem (Gerrie en Marie) (deelsorg), Smiling Waters, Posbus 111, Kidd's Beach 5264, tel 043-7811875/0825152377/dsbloem@mweb.co.za
Sekretariële beampte: mev MM Bloem, tel 043-7811875(h)(k)(faks)/0824213943/dsbloem@mweb.co.za
Skriba en skriba vir registrasie: FH Venter, tel 043-7270771(h)/0781630966/freekv@absamail.co.za
Kassier: TJ van Rensburg, tel 043-7484397(h)/0825007846.
Orrelis: mev L de Kock, tel 043-7362349/0833923778.
NHSV-voorsitter: mev MM Bloem, tel 043-7811875.
Lidmaattal: 220 (belydende lede 182).
Eredienstye: 09:00.

PORT ELIZABETH (gestig 28.04.1951)

Sluit in: Die hele stad Port Elizabeth.

Kerkgebou: Mangoldstraat 11, Newtonpark 6055; Posbus 7404, Newtonpark 6055.
Predikant: ds LJ Strauss (Lewis en Celia), Tuliplaan 16, Sunridgepark, Port Elizabeth; Posbus 28046, Sunridgepark 6045, tel 041-3605803/3605803 (faks - vra vir lyn)/3636175 (Donderdae)/ ljstrauss@intekom.co.za
Sekretariële beampte en skriba vir registrasie: me C de Beer, tel 041-3636175 (slegs Donderdae)/ 041-3636888 (faks)/nhkpe@absamail.co.za
Skriba: E Hallaby.
Kassier: me EJ Pretorius, tel 041-3781324/0828236035.
Orrelis: me HM Visagie, tel 041-5857788(w)/0833953440.
NHSV-voorsitter: mev C Strauss, tel 041-3605803(na 18:00).
Lidmaattal: 331 (belydende lede 246).
Eredienstye: 09:00 en 18:00 (sien *Snuffelgids* in *Die Burger* vir erediensplek. Geen aanderedienste met Nagmaal, langnaweke en skoolvakansies).

CRADOCK (gestig 23.09.1990)

Sluit in: Cradock, Graaff-Reinet, Middelburg, Somerset-Oos, Hofmeyr en Tarkastad.
Kerkgebou: hv Durban- en Frerestraat, Posbus 728, Cradock 5880.
Predikant: vakant.
Kassier: mev J Swanepoel, tel 0843219370.
Skriba vir registrasie: me M Weitz, tel 048-8814249.
Orrelis: mev C Heydenrich, tel 0848815257.
Lidmaattal: 143 (belydende lede 99).
Eredienstye: 09:00 (Cradock); 12:00 (1ste Sondag van die maand in Graaff-Reinet); 11:00 (2de Sondag in Hofmeyr).

SIONSHOOGTE (gestig 13.03.1994)

Sluit in: Uitenhage, Despatch, Alexandria, Grahamstad, Port Alfred, Jansenville, Steytlerville, Kenton On Sea, Cannon Rocks, Boknes, Addo, Kirkwood en Colchester.
Kerkgebou: Sangirostraat 2, Posbus 591, Uitenhage 6230.
Predikante: ds DJD Taljard (Danie en Nadine) (deeltyds/CSO), Hullstraat 15, Uitenhage 6229, tel 041-9662063/9227443(faks)/0829012021/dtaljard@netsurfers.co.za; ds JA van der Westhuizen (Janida en Paul) (benoeming), Combretumstraat 25, Posbus 757, Jeffreysbaai 6330, tel 042-2960868/ 2960869 (faks)/janida@lantic.net
Skriba en skriba vir registrasie: oudl FJ Oberholzer, tel 041-9923586/0764090566.
Kassier: mev R Coetzee, tel 041-9331582/0732459425.
Orrelis: mev C Nel, tel 041-9229959.
NHSV-voorsitter: mev L Brown, tel 041-9910766/0761407059.
Lidmaattal: 246 (belydende lede 192).
Eredienstye: 09:30 Uitenhage; 09:00 Port Alfred; 09:00 Cannon Rocks.

JEFFREYSBAAI (gestig 13.03.1994)

Sluit in: Jeffreysbaai, Astonbaai, Paradysstrand, Joubertin, Kareedouw, Hankey, Loerie, Patensie, Humansdorp, Willowmore, grens aan die westekant van Stormsrivier en oos van Van Stadensrivier.
Kerkgebou: Dr AD Keetweg 23, Wavecrest; Posbus 516, Jeffreysbaai 6330. E-pos hermanmeyer@ absamail.co.za
Predikant: ds HP Meyer (Herman) (deeltyds), Mopaniestraat 42, Jeffreysbaai 6330, faks 042-2962448/0829259424/hermanmeyer@absamail.co.za
Sekretariële beampte, kassier en skriba vir registrasie: mev A Jordaan, tel 042-2960926(h)/296 2448(k)(faks)/0721830879.
Orrelis: mev J van Zyl, tel 042-2932328.
NHSV-voorsitter: mev A Jordaan, tel 042-2960926.
Lidmaattal: 225 (belydende lede 196).
Eredienstye: 09:00.

SETLAARS (gestig 23.07.2006)

Sluit in: Grahamstad, Boknes, Port Alfred, Canon Rocks en Alexandria.
Kerkgebou: Beachweg, Port Alfred; Posbus 184, Port Alfred 6170. E-pos jgericke@telkomsa.net
Predikant: prof JD Gericke (John en Bessie), Carnoestiestraat 5, Posbus 626, Port Alfred 6170, tel 046-6249025/0825659534/jgericke@telkomsa.net
Lidmaattal: 72 (belydende lede 60).
Eredienstye: 09:00.

KOMMISSIES EN RADE (alfabeties)

A

Administrateur 124
Afrika Instituut vir Missiologie (AIM) 127
Algemene Diakensvergadering en Kommissie 130
Algemene Kerkvergadering, Kantoor 124
Algemene Kerkvergadering, Kommissie 124
Almanak, Redaksie 129
Apostolaat, Raad 127
Apostolaat, Sekretaris 127
Argiefbewaarplek 129

B

Bejaardesorg 132
Biblioteek 129
Bybelse Dagboek, Redaksie 129
Bybelverspreiding 128

D

Diakonale Diensorgane 131
Diakonale Pleegsorghuise (DPS-huise) 134
Die Hervormer, Redaksie 128
Die Ondersteuningsraad 133

E

Ekumene, Raad 128
Erediens, Raad 126

G

Gesinsorg, Raad 128

H

Hervormde Teologiese Kollege (HTK) 125
Hervormde Teologiese Studies 126

I

Instituut vir Kerkmusiek (IKSA) 125

K

Kinderhuise, Direksie 134
Komitee vir Kerkmusiek 126
Komitee vir Liturgiese Geskrifte 126

Komitee vir Prediking en Erediens 127
Komitee vir Eietydse Belydenis 127
Kommissie vir Buitelandse Bediening 128
Konteks, Redaksie 129
Konservatorium vir Kerkmusiek 124
Kuratorium vir Teologiese Opleiding 125

M
Monumenttehuise, Direksie 132
Museum, SP Engelbrecht 129

N
NHSV 131

O
Ons Tuis, Direksie 133

P
Pastoraat en Presbiteraat, Raad 126
Pensioenraad 129
Polisiekapelane 125
Predikantevergadering 125
Proponentseksamenkommissie 125

R
Raad van Finansies 129
Raad vir Apostolaat 127
Raad vir Ekumene 128
Raad vir Erediens 126
Raad vir Gesinsorg 128
Raad vir Pastoraat en Presbiteraat 126
Raad vir Regsadvies 130

S
SENTIK 128
SENTIK, Boekwinkel 129

T
Teologiese Opleiding, UP 125
Teologiese Opleidingsfonds 125
Transoranje Instituut vir Buitengewone Onderwys 124
Tuistes vir Bejaardes 132
Tussenkerklike Raad (TKR) 127

KOMMISSIES EN RADE 2007

ALGEMENE KERKVERGADERING

Die Algemene Kerkvergadering is 'n bykomende vergadering van die ampte gevorm deur ampsdraers wat deur kerkraadsvergaderings afgevaardig is as verteenwoordigers van hulle ampte.

KOMMISSIE VAN DIE ALGEMENE KERKVERGADERING

Die Kommissie praat, getuig en tree namens die kerk op wanneer die Algemene Kerkvergadering nie in sitting is nie; voer die besluite van die Algemene Kerkvergadering uit en handel onafgehandelde sake af wat voor die Algemene Kerkvergadering gedien het, of moes gedien het, of sake wat aan hom opgedra is; hou toesig oor en gee leiding by die uitvoering en die uitleg van die Kerkorde; laat dienaars van die Woord toe; en oefen tug oor dienaars van die Woord uit.

MODERAMEN

Prof dr J Buitendag (voorsitter), dr WA Dreyer (skriba), dr JC van der Merwe (visevoorsitter) en dr E van Eck (viseskriba).

PREDIKANTSLEDE

Ds AC Kuyper en ds RJ Coertze.

OUDERLINGLEDE

I Dreyer, TF Dreyer, A Valks, AJP Burger, FH Geyser, JH Steyn, HSC Dupper, PS Visser en JCS Oberholzer.

KANTOOR VAN DIE KOMMISSIE VAN DIE ALGEMENE KERKVERGADERING

Sekretaris: Dr SP Pretorius, Dirk van der Hoffgebou, Jacob Maréstr 224, Pretoria; Posbus 2368, Pretoria 0001, tel 012-3228885(w)/0845158490(h)/3203279(faks)/fanie@nhk.co.za

ADMINISTRATEUR

Mnr JF Viljoen, Dirk van der Hoffgebou, Jacob Maréstraat 224, Posbus 2368, Pretoria 0001, tel 012-3228885(k)/3227909(faks)/8032814(h)/0829264083/kobus@nhk.co.za

KOMMISSIES, VERGADERINGS, RADE EN ANDER KERKLIKE LIGGAME

Verteenwoordigers by die Transoranje Instituut vir Buitengewone Onderwys
Di RJ Coertze, HJ Odendaal, dr JA Oberholzer, mnr AL Pretorius en dr JFP Engelbrecht.

KONSERVATORIUM VIR KERKMUSIEK

Hoof: Dr EC Kloppers, tel 012-9960431(h)/3228885(k)(Ma 08:30-13:30)/kerkmusiek@nhk.co.za
Dosente: Mev Margaret van der Vegt, tel 0829272179; mnr René Mathlener, tel 012-4296782.

INSTITUUT VIR KERKMUSIEK SA (IKSA)

Direkteur: Dr EC Kloppers, tel 012-9960431(h)/0866305132(faks)/iksa@absamail.co.za

PREDIKANTEVERGADERING

Die Predikantevergadering dien as 'n studieliggaam om oor die pastorale werk te besin en die teologiese arbeid te bevorder.

Di KD Papp (voorsitter), JP Bester (sekretaris), JF (Hannes) van der Merwe (visevoorsitter) en HP van den Bergh (penningmeester).

POLISIEKAPELANE

Ds CF Potterill, Kapelaanskantoor, SA Polisiekollege, Polkol 0111, tel 012-3274192/3/4.
Ds JP du Preez, Posbus 2836, Pietersburg 0700, tel 0837373620.
Ds GWM Oosthuizen, Posbus 543, Pietersburg 0700, tel 015-2953348.

TEOLOGIESE OPLEIDING

KURATORIUM

Die Kuratorium is verantwoordelik vir die benoeming van en toesig oor die onderrig van teologiese professore en ander dosente, en hou toesig oor die vordering en gedrag van studente.

Dr DJC van Wyk (jr) (voorsitter), mnr JF Viljoen (sekretaris), di L Geel, G van R Els, drr GC Lindeque, J Otto, oudle AJG Oosthuizen en BD Bierman.
Administratiewe beampte: mev Betsie Brits, tel 012-4205393/4204303(faks)/betsie.brits@up.ac.za

PROPONENTSEKSAMENKOMMISSIE

Die Proponentseksamenkommissie neem jaarliks die proponentseksamen af.
Di L Geel (voorsitter), MJ Slabbert (sekretaris), MD Robbertze, PS Esterhuizen en AH Roets, en dr GC Lindeque.

FAKULTEIT: UNIVERSITEIT VAN PRETORIA

Prof dr J Buitendag (visedekaan), Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria, Pretoria 0002, tel 012-4203157(k)/0825777044/johan.buitendag@up.ac.za

Sekretaresse: Mev D Kotzé, tel 012-4202348/4202887(faks)/daleen.kotze@up.ac.za

HERVORMDE TEOLOGIESE KOLLEGE (HTK)

Hoof: Prof TFJ Dreyer, tel 012-4203156(k)/4204303(faks)/0836606486/
theuns.dreyer@up.ac.za
Administratiewe beampte: mev B Brits, tel 012-4205393/4204303(faks)/
betsie.brits@up.ac.za

TEOLOGIESE OPLEIDINGSFONDS

Fondssekretaris: dr JP Labuschagne, tel 012-9989875/0829283401.

HERVORMDE TEOLOGIESE STUDIES (HTS)

Redakteur: Prof AG van Aarde, tel 012-4202399/4204688(faks)/andries.vanaarde@up.ac.za
Publikasiekoördineerder: mev A Goosen, tel 012-4203806/4204688(faks)/adri.goosen@up.ac.za

RAAD VIR PASTORAAT EN PRESBITERAAT

Die Raad bedien die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering met advies insake –
- **die herderlike versorging van gemeentes; en**
- **die ampswerk van predikante en ouderlinge.**

Die Raad bevorder die teologiese gesprek in die kerk.

Dr HT van Deventer (voorsitter), dr GCJ Nel (sekretaris), di A Kloppers, H Herbst, M van Staden, JR Kramer, JH Kay, CB Enslin, S Hoffman (sr), dr EB Marran, prof PA Geyser, oudle FH Geyser, PJ Visser en AJP Burger.
Die Raad verrig sy opdrag by wyse van die volgende Komitees:

Die **Komitee Pastoraat** wat –
- besin oor die doeltreffende pastorale bediening van gemeentes;
- besin oor die ampswerk van predikante;
- besin oor die toegespitste pastorale bediening aan mense in besondere lewensomstandighede en diegene wat in inrigtingsorg verkeer; en
- omsien na die belange en pastorale behoeftes van diensdoenende predikante, emeriti en beroepafwagtende predikante.

Die **Komitee Presbiteraat** wat besin oor die –
- doeltreffende presbiterale bediening van gemeentes; en
- ampswerk van ouderlinge.

Die **Komitee Kerk en Teologie** wat die teologiese gesprek in die kerk bevorder.

RAAD VIR EREDIENS

Die Raad doen navorsing oor, gee leiding met en verskaf toerusting aan die kerk ten opsigte van alle aspekte van die erediens: die liturgie, die prediking, die kerklied, die belydenis- en liturgiese geskrifte, die kerkboek en kerkbou.

Di JF van der Merwe (Hannes) (voorsitter), MJ van der Westhuizen (sekretaris), WRT Hindley, GJ Smit, drr EC Kloppers en J Nel.

KOMITEE VIR KERKMUSIEK

Di JF van der Merwe (Hannes) (voorsitter), C Manders (sekretaris), IL Benadé, mevv G Delport-Benadé, M Schoeman, F Maritz, M van der Vegt, dr EC Kloppers en mnr BD Bierman.

KOMITEE VIR LITURGIESE GESKRIFTE

Dr GC Lindeque (voorsitter), di CEC Hertzog (sekretaris), CJH Steenkamp, NJS Steenekamp, prof TFJ Dreyer en dr EC Kloppers. *Ad hoc:* prof GMM Pelser en dr JP Labuschagne.

KOMITEE VIR PREDIKING EN EREDIENS

Drr WJ Smith (voorsitter), GS de Bruin, di JT Manders, PJ Roets, HT van der Linde, WA Botha en oudl A Valks.

KOMITEE VIR EIETYDSE BELYDENIS

Di AJ Pienaar (voorsitter), S Hoffman (Stephan), drr AJ Groenewald, FJ Boshoff, JP Labuschagné, proff J Buitendag, TFJ Dreyer en Y Dreyer.

RAAD VIR APOSTOLAAT

Die Raad vir Apostolaat doen, in opdrag van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering, navorsing en besin oor die apostolaatsopdrag om die evangelie aan alle mense te bring. Die Raad bedien die vergaderings van die ampte met advies oor alle aspekte rakende die apostolaatsopdrag. Die Raad benoem werkkomitees om hom te help met die uitvoering van die taak.

Dr J Beyers (voorsitter), ds E Sheppard (sekretaris), di J Coetzee, JM Delport, DJ Struwig, HP van den Berg en dr P van Staden.

Sekretaris vir Apostolaat: dr WA Dreyer, Posbus 2368, Pretoria 0001, tel 012-3228885(w)/ 0828596876.
HKSA: kontakpersoon: ds Josef Motloba, tel 012-3228885 (w)/hksa@nhk.co.za

AFRIKA INSTITUUT VIR MISSIOLOGIE (AIM)

Die Instituut lei predikante van die HKSA en ander Afrika-gerigte kerke op, doen navorsing en bied toerusting aan oor die verkondiging van die evangelie in Afrika en is betrokke by gemeenskapsprojekte.

Direkteur: prof IWC van Wyk, aim1@mweb.co.za, tel 012-711 04440/824484759.

Raad vir Toesig

Di JLJ Smit (voorsitter), PB Viljoen (visevoorsitter), drr GC Lindeque (sekretaris), WA Dreyer, proff IWC van Wyk, TFJ Dreyer, oudl P Jansen van Vuuren, di RTI Pienaar, JP Bester, ER Pretorius en mnr JF Viljoen.

Adviesraad

Proff IWC van Wyk (direkteur AIM), TFJ Dreyer (hoof HTK) en J Buitendag (visedekaan, Fakulteit Teologie).

Kuratorium

Ds JM Delport (voorsitter), dr J Otto, di JP Bester, PC Swanepoel, dr WA Dreyer (sekretaris Apostolaat) en prof IWC van Wyk (direkteur AIM).

TUSSENKERKLIKE RAAD (TKR)

Prof PA Geyser (voorsitter), dr DJC van Wyk (jr) (sekretaris), proff J Buitendag, E van Eck, dr GMJ van Wyk en ds L Geel.

KOMMISSIE VIR BUITELANDSE BEDIENING

Prof J Buitendag, di APJ Beukes en AC Kuyper.

BYBELVERSPREIDING

Sekretarisse in kerkverband, Bybelgenootskap van Suid-Afrika:
Transvaalstreek: Ds WH Steyn, Posbus 2002, Kempton Park 1620, tel 011-9704010(w)/ 012-6643619(h)/0834482134/steyn@biblesociety.co.za
Buite-Transvaalstreek: Ds JMJ de Wet, Bybelhuis, Posbus 12149, Brandhof 9324, tel 051-4489451.
Namibië: Ds BJ van der Walt, Bybelgenootskap van Namibië, Posbus 3109, Windhoek, Namibië, tel 09264-61-235090(w)/09264-61-235408(h)(faks)/09264-811271694(sel)/bvdw@iway.na

RAAD VIR EKUMENE

Die Raad vir Ekumene doen deurlopend navorsing en besin oor tussenkerklike verhoudings, adviseer die kerk oor tussenkerklike kontak, voer bilaterale gesprekke met ekumeniese liggame van ander kerke, en neem deel aan ekumene in die wêreld. Die Raad voer opdragte van die Algemene Kerkvergadering of Kommissie van die Algemene Kerkvergadering uit en bedien die vergaderings van die ampte met advies oor die ekumeniese arbeid van die kerk.

Dr GMJ van Wyk (voorsitter), di EG Fourie (sekretaris), KD Papp, J Groenewald, TF Dreyer (jr), M Schutte en E Verhage.

RAAD VIR GESINSORG

Die Raad vir Gesinsorg bedien die kerk van advies oor —

- **die verkondiging van die evangelie aan die jeug;**
- **die uitleef van die evangelie op alle terreine van die huweliks- en gesinslewe;**
- **die handhawing en bevordering van die Christelike onderrig aan kinders; en**
- **toerusting met betrekking tot bogenoemde.**

Dr JA Beukes (voorsitter), di EG Fourie (sekretaris), PJ van der Merwe, TP Möller, WA Botha, DW van der Watt, AH Roets, oudl AJP Burger, oudl HSC Dupper, PJ Visser en dr FJ Potgieter.

SENTIK

Barton Keep, Jacob Maréstraat 218, Pretoria; Posbus 5777, Pretoria 0001, tel 012-3228885/3227906 (faks)/sentik@nhk.co.za
Hoof: dr WC Kloppers, 0866305132 (faks)/konteks@nhk.co.za
Administrasie/grafies: mev S Barnard, sentik@nhk.co.za
Produksie: mev LC Oppermann, produksie@nhk.co.za
Grafies: mej I Marx, grafies@nhk.co.za

DIE HERVORMER

Redaksie: dr DJC van Wyk (jr) (redakteur), di KD Papp (voorsitter), David Barnard (subredakteur), W de V Sauer, WJJ Kok, AG Ungerer, L Geel, AE Dreyer-Krüger, prof PA Geyser, mevv C Clifton, LC Oppermann en mnr JF Viljoen (administrateur).

KONTEKS

Redaksie: dr WC Kloppers (redakteur), mev LC Oppermann, di JM van Staden, GS de Beer, MJ van der Westhuizen, JH Botha, JT Manders, C Manders, dr SM de Beer, mev M van Deventer (Die Christelike Vrou) en mej I Marx.

ALMANAK

Redaksie: ds APJ Beukes (redakteur), drr SP Pretorius (sekretaris), WC Kloppers (hoof: SENTIK), mnr JF Viljoen (administrateur), di W de V Sauer, NJS Steenekamp, JT Manders en PJ Roets.

BYBELSE DAGBOEK

Redaksie: di PJ van der Merwe (redakteur), FJC Ooshtuizen en PJ Snyders.

WEBWERF

www.nhk.co.za
Redaksie: prof E van Eck (redakteur), ds JT Manders en mnr Christo Joubert (webmeester).

E-VORMER

Redaksie: mev C Lines (redakteur).

BOEKWINKEL

Dirk van der Hoffgebou, Jacob Maréstraat 224, Posbus 5777, Pretoria 0001, tel 012-3228885.
Kontakpersoon: mev Susann van Zyl, 012-3228885.

ARGIEFBEWAARPLEK

Dirk van der Hoffgebou, Jacob Maréstraat 224, Posbus 2368, Pretoria 0001, tel 012-3228885.
Argivarisse: mnr FS van Rensburg, argivaris@nhk.co.za en NG Sarkady, argief@nhk.co.za

SP ENGELBRECHT-MUSEUM

Barton Keep, Jacob Maréstraat 218, Pretoria, Posbus 5777, Pretoria 0001, tel 012-3228885.
Kurator: mnr NG Sarkady.

BIBLIOTEEK

Dirk van der Hoffgebou, Jacob Maréstraat 224, Posbus 5777, Pretoria 0001, tel 012-3228885.
Bibliotekaris: mev CH Naudé.

RAAD VAN FINANSIES

Die Raad is verantwoordelik vir die oorkoepelende toesig oor alle besittings van die kerk en gemeentes, administrasie, finansies, organisasie, argiewe, statistieke en ander sake wat die stoflike welsyn van die kerk, organe van bystand, vergaderings, rade en liggame raak.

Ds APJ Beukes (voorsitter), mnr JF Viljoen (sekretaris), drr PT van Rooyen, PJ van Zyl. JC van der Merwe, NJS Kok, ds RTI Pienaar, mnr TJ Roelofsz, me J Lindford en prof J Buitendag.

PENSIOENRAAD

Aan die Raad is die administrasie van die Predikante-, Pensioen- en Weduwee- en Weesfonds van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika opgedra.

Di FJ Labuschagné (voorsitter), HN Botha, mnr JF VIljoen (sekretaris), di CL Badenhorst, mnre HPJ van Nieuwenhuizen; en di AM Swanepoel en JJ du Toit as emeritiwaarnemers.

RAAD VIR REGSADVIES

Die Raad bedien die Algemene Kerkvergadering en die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering en vergaderings van organe van bystand wat daarom vra van advies, en help lidmate en ampsdraers wat hulp vra oor kerkregtelike aangeleenthede.

Drr BJ van Wyk (voorsitter), SP Pretorius (sekretaris), JJ Steenkamp, proff IWC van Wyk, SJ Botha, advv JH Geyser, JD Fourie en LJ Pienaar.

KOMITEE VIR STUDIE/GESPREK OOR HOMOSEKSUALITEIT

Prof TFJ Dreyer (voorsitter), drr CJ Beukes (sekretaris), DJC van Wyk (jr), JFP Engelbrecht, proff Y Dreyer, AG van Aarde, J Buitendag, ds G van R Els en oudl AJP Burger.

ALGEMENE DIAKENSVERGADERING

Die Algemene Diakensvergadering is 'n bykomende vergadering van die ampte gevorm deur ampsdraers wat deur kerkraadsvergaderings afgevaardig is as verteenwoordigers van hulle ampte.

KOMMISSIE VAN DIE ALGEMENE DIAKENSVERGADERING

Die Kommissie voer die besluite van die Algemene Kerkvergadering uit en handel onafgehandelde sake af wat voor die Algemene Diakensvergadering gedien het of moes gedien het, of sake wat aan hom opgedra is. Verder neem die Kommissie leiding met die besinning oor, beplanning van en toesig oor die barmhartigheidstaak van die kerk en getuig daaroor namens die kerk wanneer nodig.

DAGBESTUUR

Diak JZ van Loggerenberg (voorsitter), Posbus 13466, Clubview 0014, tel 012-6545826(h)/011-3508241(w)/3508385(faks)/0825754996/johanvlo@absa.co.za
Diak ACS Clifton (skriba), Posbus 4586, Randburg 2125, tel 011-7924172(h)/8864888(w)/886 8939(faks)/0825661907/christac@atkv.org.za
Diak JN van Wyk (visevoorsitter), Pirokseenstraat 708, Elarduspark 0181, tel 012-3453053(h)/011-3205893(w)/3205895(faks)/0833820229/johansos@mweb.co.za
Diak JG Janse van Rensburg (viseskriba), Posbus 6480, Onverwacht 0557, tel 014-7634600(h)/0832697082/admin@onverwacht.co.za
Dr WJ Coetzer (sekretaris), Posbus 2368, Pretoria 0001, tel 012-3228885(w)/0723979593/adv@nhk.co.za
Mnr JF Viljoen (administrateur), Posbus 2368, Pretoria 0001, tel 012-3228885(k)/8032814(h)/kobus@nhk.co.za

ADDISIONELE LEDE

Diak J Steyn, Posbus 1378, Hartebeestpoort 0216, tel 012-3811403/0836311910/jsteyn@atc.co.za

Diak D de Jager, Posbus 8388, Pretoria 0001, tel 012-3058286(w)/0823316875/danie.dejager@dcs.gov.za
Diak CPJ Kühn, Posbus 185, Wolmaransstad 2630, tel+faks 018-5961361/0825528099/carnar@telkomsa.net
Diak JW van der Merwe, Posbus 2518, Krugersdorp 1740, tel 011-6603617(h)/6665099(w)/0825940084/wilna.vdmerwe@medicross.co.za
Diak CJS Redelinghuys, Posbus 12161, Nelspruit 1200, tel+faks 013-7449672(h)(w)/0825583890/lvbwitrivier@soft.co.za
Diak K Geyer, Posbus 1649, Mokopane 0600, tel 015-4091600/4091616(faks)/0834000540/kobus@twin.co.za

LEDE MET ADVISERENDE STEM

Benoem deur die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering:
Ds RJ Coertze, Posbus 14318, Sinoville 0129, tel 012-5676952/0825724846/ecoertze@mweb.co.za
Ds AC Kuyper, Posbus 31171, Totiusdal 0134, tel 012-3312131/arie@icon.co.za

SEKRETARIS: KOMMISSIE VAN DIE ALGEMENE DIAKENSVERGADERING

Dr WJ Coetzer, Dirk van der Hoffgebou, Jacob Maréstraat 224, Pretoria; Posbus 2368, Pretoria 0001, tel 012-3228885(w)/0723979593/adv@nhk.co.za
Mev Marié van Niekerk (sekretaresse), Dirk van der Hoffgebou, Jacob Maréstraat 224, Pretoria; Posbus 2368, Pretoria 0001, tel 012-3228885/kinderhuise@nhk.co.za

DIAKONALE DIENSORGANE

NEDERDUITSCH HERVORMDE SUSTERSVERENIGING (NHSV)

Die NHSV betrek al die vrouelidmate van die kerk by haar werksaamhede, stig takke in die gemeentes en beywer haar om barmhartigheidsdiens te bevorder.

SEKRETARIAAT

Malherbestraat 55, Capital Park, Pretoria.
Posbus 108, Pretoria 0001. Telefoon- en faksnommer 012-3250117.
Webadres: www.nhsv.co.za
e-posadres: nhsvhoofbestuur@nhk.co.za

NHSV HOOFBESTUUR ALGEMENE KANTOOR

Groot Emily, 1ste Vloer, Malherbestraat 55, Capital Park (gebou langs Emily Hobhouse Monumenttehuis).

DAGBESTUUR

VOORSITTER: mev ME Fourie, tel 011-9531402 (h).
SEKRETARIS: mev EJC Sauer, tel 012-3350040 (h).
TESOURIER: mev HM Loots, tel 014-7722728 (h).

VISEVOORSITTER: mev AJ Smit, tel 011-7409683 (h).
VISESEKRETARIS: mev L Retief, tel 011-7081916 (h).
VISETESOURIER: mev M Beukes, sel 0825629399.

STREEKVERTEENWOORDIGERS

BLOEMFONTEIN: Mev Corrie Boom, Westphallstraat no 1, Universitas, Bloemfontein 9301, tel 051-5228526.
DORSLAND: Mev Rensché van Wyk, Posbus 559, Tsumeb, Namibië, tel 09264-67-221418.
DRAKENSBERG: Ds Antoinette van Zyl, Posbus 220, Vrede 9835, tel 058-9132196.
HOËVELD: Mev Frieda Pretorius, Posbus 205, Hendrina 1095, tel 013-2930084.
NATALKUS: Mev Anna-Lea van Schoor, Posbus 10590, Ashwood, tel 031-7019144.
NOORD-KAAP: Mev Mandie Marais, Posbus 8, Hartswater 8570, tel 053-4740200.
NOORD-TRANSVAAL: Mev Frieda Swanepoel, Posbus 12, Ellisras 0555, tel 014-7632703.
NOORDWES: Mev Hybrecht Dupper, Posbus 211, Bloemhof 2660, tel 053-4331222.
OOS-KAAP: Mev Celia Strauss, Tuliplaan 16, Sunridgepark, Port Elizabeth 6045, tel 041-3605803.
OOS-RAND: Mev Annelie Venter, Posbus 22, Sundra 2200, tel 011-3630043.
OOS-TRANSVAAL: Mev Natasha Beyers, Posbus 9 Groblersdal 0470, tel 013-2624266.
PRETORIA: Ds Heloïse Herbst, Posbus 2077, Wingate Park 0153, tel 012-9960431.
RUSTENBURG: Mev Celia Prinsloo, Posbus 20066, Proteapark 0305, tel 014-5941905.
SWELLENDAM: Mev Marina Nortjé, Posbus 709, George 6530, tel 044-8712125.
VAALRIVIER: Mev Esther Putter, Posbus 263021, Drie Riviere 1935, tel 016-4233413.
WES-KAAP: Mev Lea le Roux, Posbus 6018, Uniedal 7612, tel 021-8872685.
WES-RAND: Ds A Conradie, Posbus 3004, Witbeeck 1729, tel 011-7626081.

MONUMENTTEHUISE VAN DIE NHSV

Direksie: mev ME Fourie (voorsitter), mnr JF Viljoen (sekretaris), ds AC Kuyper, mevv HM Loots, M Beukes, E Sauer, AJ Smit, L Retief, A van Wyk, R Lindford, S Duvenhage, ds HSK Nel en me E Kleingeld.
Adviserend: mnr JN van Huyssteen, tel 012-3251857/8/9.

VERSORGINGSEENHEDE VIR BEJAARDES

Van Rensburg Monumenttehuis - Delaneystraat 69, Danville, Pretoria 0183, tel 012-3865730/3861201.
Piet Potgieter Monumenttehuis - Hoogestraat 60, Potgietersrus 0600, tel 015-4916314.
Andries-Marié Oosthuizen Monumenttehuis - hv Grensstraat en 2de Laan, Parys 9585, tel 056-8112185.

BEHUISINGSKOMPLEKSE VIR BEJAARDES

Louis Trichardt Monumenttehuis - Danweg 127, Danville, Pretoria 0183; Posbus 30104, Wonderboompoort 0033, tel 012-3865310.
Emily Hobhouse Monumenttehuis - Malherbestraat 55, Capital Park, Pretoria 0084, tel 012-3234891/2 of 3212115.
Emily Hobhouse-woonstelle - Malherbestraat 51, Capital Park, Pretoria 0084, tel 012-3234891/2.
Karee-woonstelle - Hoogestraat 56, Potgietersrus 0600, tel 015-4916314.
Kiepersol-woonstelle - Rabestraat 59, Potgietersrus 0600, tel 015-4916314.
Maroela-woonstelle - Rabestraat 59, Potgietersrus 0600, tel 015-4916314.
Andries-Marié Oosthuizen Monumenttehuis-woonstelle - hv Grensstraat en 2de Laan, Parys 9585, tel 056-8112185.

DIENSSENTRUMS

Monument Dienssentrum - Delaneystraat 77, Danville, Pretoria 0183, tel 012-3865562.
Emily Hobhouse Dienssentrum - Malherbestraat 53, Capital Park, Pretoria 0084, tel 012-3234891.

Administrasie: mnr JN van Huyssteen, Bestuurder Bejaardesorg, Posbus 30104, Wonderboompoort 0033, tel 012-3251857/8, faks 012-3232127.

ONS TUIS

Direksie: ds AC Kuyper (voorsitter), mnr JF Viljoen (sekretaris), mnre R Schilz, L de Munnik, JJ Hurter, mevv H Grobbelaar, EV Vermooten, CCC Engelbrecht, dr HT van Deventer, mevv A Russel, ME Fourie en mnr I Dreyer.
Adviserend: Bestuurder Bejaardesorg: mnr JN van Huyssteen.

VERSORGINGSEENHEDE VIR BEJAARDES

Ons Tuis - Zoutpansbergweg 180, Riviera, Pretoria 0084, tel 012-3293623/4/5.

BEHUISINGSKOMPLEKSE VIR BEJAARDES

Huis Annie Schilz - Zoutpansbergweg 180, Riviera, Pretoria 0084, tel 012-3293707.
Machteld Postmus Wooneenhede - Alexanderstraat 372, Brooklyn 0181, tel 012-3462418.
Huis Johannes Postmus - MacKenziestraat 215, Brooklyn, Pretoria 0181, tel 012-3462418.
Huis Frans Boshoff - MacKenziestraat 233, Brooklyn, Pretoria 0181, tel 012-3462418.
Huis Riekie Boshoff - MacKenziestraat 225, Brooklyn, Pretoria 0181, tel 012-3462418.
Huis McIntosh - MacKenziestraat 225, Brooklyn, Pretoria 0181, tel 012-3462418.
Gerrieshof - Bergstraat 29, Rustenburg 0300, tel 0142-23432 nm.

DIENSSENTRUMS

Die Direksie is verantwoordelik vir die oprigting en bestuur van tuistes vir die versorging van bejaardes.
Seniorstuis Dienssentrum - Zoutpansbergweg 180, Riviera, Pretoria 0084, tel 012-3293707.
Postmus Dienssentrum - MacKenziestraat 233, Brooklyn, Pretoria 0181, tel 012-3462418.

BESTUURSKOMITEE VAN BEJAARDESORG

Ds AC Kuyper (voorsitter), mevv ME Fourie, HM Loots, L Retief, A van Wyk, H Grobbelaar, EV Vermooten, mnre R Schilz, J van Loggerenberg en die Administrateur.
Administrasie: mnr JN van Huysteen, Bestuurder Bejaardesorg, Posbus 30104, Wonderboompoort 0033, tel 012-3251857/8, faks 012-3232127.

DIE ONDERSTEUNINGSRAAD

As Diakonale Diensorgaan verrig Die Ondersteuningsraad die barmhartigheidsdienste wat vakkundig van aard is en wat primêr sentreer rondom die gesin, die gesinslewe en kinderversorging.

Direksie:
Dr WJ Coetzer (voorsitter), ds RJ Coertze, mnr I Dreyer, dr JFP Engelbrecht, di JM Motloba, JM Mamabolo, MM Manganye, JM van Staden, mevv E Sauer, MF Mosoeu, MCS Steenkamp en mnr K Bopape.

Uitvoerende direkteur: mev MCS Steenkamp, Posbus 2368, Pretoria 0001, tel 012-322 8885/3225787(faks)/oraad@nhk.co.za

TAKKANTORE
Bestuurskomitee van Bejaardesorg
Lede van die Monumenttehuisdireksie en die Ons Tuis-direksie dien in die bestuurskomitee as gevolg van 'n samewerkingsooreenkoms.
Brakpan: Posbus 104, Brakpan 1540, tel + faks 011-7409310/1.
Carletonville: Posbus 1682, Carletonville 2500, tel + faks 018-7885031.
Elsburg: Posbus 9759, Elsburg 1407, tel 011-8243226, tel+faks 011-8273813.
Heidelberg: Posbus 305, Heidelberg 2400, tel 016-3414333, faks 016-3416725.
Johannesburg: Posbus 96266, Brixton 2019, tel+faks 011-8391722/3581.
Kameelzijnkraal: Posbus 1564, Bronkhorstspruit 1020, tel+faks 013-9324861.
Kempton Park: Posbus 705, Kempton Park 1620, tel + faks 011-9701574/84.
Klerksdorp: Posbus 1496, Klerksdorp 2570, tel + faks 018-4626098/1519.
Krugersdorp: Posbus 506, Krugersdorp 1740, tel + faks 011-9531200/1.
Lichtenburg: Posbus 608, Lichtenburg 2740, tel + faks 018-6322877.
Linmar Werkskeppingsprojek: Posbus 506, Krugersdorp 1740, tel 011-6605252.
Lydenburg: Posbus 623, Lydenburg 1120, tel 013-2352847, faks 013-2353554.
Nylstroom: Posbus 53, Nylstroom 0510, tel + faks 014-7173594.
Pietersburg: Posbus 1046, Pietersburg 0700, tel 015-2959053, faks 015-2914758.
Potchefstroom: Posbus 1214, Potchefstroom 2520, tel 018-2930463/2930340 (faks).
Pretoria: Posbus 26282, Arcadia 0007, tel 012-3252320/1/2/3, faks 012-3251856.
Randfontein: Posbus 6446, Greenhills 1767, tel 011-6932080, faks 011-6937466.
Rustenburg: Posbus 809, Rustenburg 0300, tel 014-5972972, faks 014-5973682.
Saulsville: Posbus 26282, Arcadia 0007, tel+faks 012-3735257.
Secunda: Posbus 10090, Secunda 2302, tel 017-6311631, faks 017-6311620.
Vanderbijlpark en Bophelong: Posbus 63, Henbyl 1903, tel 016-9863031, faks 016-9863033.
Witbank: Posbus 1719, Witbank 1035, tel + faks 013-6561755.

DIREKSIE VAN DIE KINDERHUISE
DIAKONALE PLEEGSORGHUISE (DPS-HUISE)

Die Direksie is verantwoordelik vir die versorging, opvoeding en onderrig van sorgbehoewende kinders.

Ds RJ Coertze (voorsitter), ds JPJ Fourie (visevoorsitter), mnr JF Viljoen (administrateur), di GSC Scheepers, IM Lombard, JT Manders, WJJ Kok, GF van Wyk, J Bevolo-Manders, mnre I Dreyer, BJ Coertze, dr RJ Labuschagne en mnr GJ Lindeque.
Adviserend: Die administrateur en die uitvoerende bestuurder van die Diakonale Pleegsorghuise.
Uitvoerende bestuurder: Dr JFP Engelbrecht, Posbus 2368, Pretoria 0001, tel 012-3228885/ kinderhuise@nhk.co.za
Bestuurder: dr JA Oberholzer, Posbus 2368, Pretoria 0001, tel 012-3228885.

STATISTIEKE

GEMEENTES EN BELYDENDE LIDMATE IN RINGSVERBAND 2004-2006

	GEMEENTES			**AANTAL BELYDENDE LIDMATE**		
Potchefstroom	7	7	7	2 681	2 862	3 251
Rustenburg	4	5	5	2 440	3 463	3 517
Zoutpansberg	10	10	10	3 030	2 958	2 856
Pretoria	8	8	7	4 571	4 762	4 628
Middelburg	9	9	9	3 906	3 929	3 828
Heidelberg	9	9	9	2 986	2 838	2 780
Zeerust	12	12	12	3 742	3 553	3 566
Krugersdorp	7	7	7	2 639	2 252	2 670
Johannesburg	9	9	8	2 552	2 510	2 289
Germiston	9	9	9	4 596	4 091	4 393
Sentraal-Afrika	1	1	2	201	717	171
Dorsland	9	9	9	1 188	1 188	1 104
Bloemfontein		5	5		1 207	1 242
Pietermaritzburg	7	7	7	2 051	2 041	2 032
Wes-Kaapland	7	8	8	1 281	1 550	1 534
Maquassi	9	9	9	2 158	2 129	2 040
Losberg	6	6	6	3 569	3 438	3 466
Vereeniging	11	11	11	5 069	4 948	4 898
Noordelike Pretoria	12	12	12	6 712	6 737	6 603
Bronkhorstspruit	8	8	8	4 825	3 946	4 463
Trichardtsfontein	6	6	6	2 257	2 103	2 310
Waterberg	6	6	6	2 396	2 283	2 343
Heilbron	10	10	10	2 415	2 279	2 362
Pretoria-Noord	9	9	9	5 019	4 332	4 947
Bothaville	9	10	10	1 787	2 037	1 883
Brakpan	9	9	9	3 956	3 889	3 783
Roodepoort	8	8	7	3 298	3 179	3 086
Klerksdorp	11	10	11	4 805	4 467	4 543
Noord-Kaapland	12	12	12	1 415	1 316	1 279
Pretoria-Wes	7	7	7	4 981	4 801	4 757
Zuurfontein	7	6	7	3 464	3 223	3 590
Lydenburg	10	10	10	3 097	2 958	2 973
Noordelike Natal	5	5	5	1 007	1 007	1 038
Krokodilrivier	7	7	7	3 265	3 253	3 334
Chrissiesmeer	11	11	11	2 591	2 591	2 559
Laeveld	5	5	5	1 758	1 668	1 654
Swellendam	4	5	5	950	942	1 030
Potgietersrus	6	6	6	1 991	2 001	2 008
Port Elizabeth	4	5	6	693	908	989
Totaal	**299**	**309**	**309**	**112 756**	**109 810**	**111 799**

LIDMATE IN RINGSVERBAND 2006

RING VAN	LID-MAAT-TAL	BELY-DENDE LEDE	BELY-DENIS AFGELê	OORLE-DE: BE-LYDEND	OORLE-DE: NIE-BELYDEND
Potchefstroom	3 981	3 251	39	30	0
Rustenburg	4 717	3 517	79	22	0
Zoutpansberg	3 913	2 856	25	5	0
Pretoria	5 701	4 628	53	20	0
Middelburg	5 035	3 828	77	44	0
Heidelberg	3 610	2 780	66	42	0
Zeerust	4 683	3 566	74	40	0
Krugersdorp	3 343	2 670	28	24	0
Johannesburg	2 773	2 289	10	11	0
Germiston	5 430	4 393	86	41	0
Sentraal-Afrika	198	171	0	0	0
Dorsland	1 474	1 104	19	7	0
Bloemfontein	1 489	1 242	0	2	0
Pietermaritzburg	2 576	2 032	16	6	0
Wes-Kaapland	1 875	1 534	17	5	0
Maquassi	2 572	2 040	38	30	0
Losberg	4 478	3 466	66	24	0
Vereeniging	6 192	4 898	98	44	0
Noordelike Pretoria	8 613	6 603	84	36	0
Bronkhorstspruit	5 721	4 463	158	60	0
Trichardtsfontein	3 101	2 310	54	7	0
Waterberg	2 780	2 343	36	14	0
Heilbron	2 913	2 362	57	30	0
Pretoria-Noord	6 407	4 947	97	52	0
Bothaville	2 393	1 883	22	17	0
Brakpan	4 798	3 783	62	38	0
Roodepoort	3 837	3 086	63	33	0
Klerksdorp	5 752	4 543	89	52	0
Noord-Kaapland	1 712	1 279	1	0	0
Pretoria-Wes	6 147	4 757	86	31	0
Zuurfontein	4 864	3 590	51	23	0
Lydenburg	3 967	2 973	29	14	0
Noordelike Natal	1 388	1 038	14	16	0
Krokodilrivier	4 411	3 334	86	29	0
Chrissiesmeer	3 306	2 559	74	41	0
Laeveld	2 138	1 654	0	0	0
Swellendam	1 192	1 030	31	18	0
Potgietersrus	2 818	2 008	35	8	0
Port Elizabeth	1 165	989	83	9	0
Totaal	**143 463**	**111 799**	**2 003**	**925**	**0**

LIDMATE OORGEKOM/VERTREK EN AMPSDRAERS IN RINGSVERBAND 2006

	MET BEWYS VAN LIDMAATSKAP		DIENSDOENDE		AANTAL VOLTYDSE	AANTAL LIDMATE PER VOLTYDSE
RING VAN	OORGEKOM	VERTREK	OUDERLINGE	DIAKENS	PREDIKANTE	PREDIKANT
Potchefstroom	332	312	194	191	6	664
Rustenburg	433	155	146	136	6	786
Zoutpansberg	84	60	99	83	12	326
Pretoria	234	205	165	119	12	475
Middelburg	130	208	142	135	7	719
Heidelberg	182	263	140	125	8	451
Zeerust	314	367	199	185	10	468
Krugersdorp	100	66	116	102	8	418
Johannesburg	154	57	86	56	8	347
Germiston	169	232	167	121	9	603
Sentraal-Afrika	0	0	0	0	0	0
Dorsland	81	95	68	52	8	184
Bloemfontein	8	14	13	9	3	496
Pietermaritzburg	78	107	61	40	5	515
Wes-Kaapland	42	55	54	31	5	375
Maquassi	74	179	108	90	9	286
Losberg	338	292	127	124	7	640
Vereeniging	257	342	250	129	12	516
Noordelike Pretoria	251	356	256	163	14	615
Bronkhorstspruit	503	436	198	177	8	715
Trichardtsfontein	102	139	94	37	7	443
Waterberg	143	95	125	113	6	463
Heilbron	158	163	123	117	8	364
Pretoria-Noord	169	251	181	147	10	641
Bothaville	95	294	104	97	9	266
Brakpan	150	173	105	97	8	600
Roodepoort	306	264	98	82	9	426
Klerksdorp	311	393	186	133	9	639
Noord-Kaapland	7	18	7	6	11	156
Pretoria-Wes	204	358	127	72	11	559
Zuurfontein	242	187	112	100	10	486
Lydenburg	129	110	59	41	12	331
Noordelike Natal	37	58	46	41	2	694
Krokodilrivier	228	253	192	152	7	630
Chrissiesmeer	203	253	171	143	6	551
Laeveld	0	0	13	13	5	428
Swellendam	135	44	68	43	5	238
Potgietersrus	108	89	60	56	6	470
Port Elizabeth	85	56	54	31	4	291
Totaal	**6 576**	**6 999**	**4 514**	**3 589**	**302**	**475**

GEMEENTES, LIDMATE EN PREDIKANTE VAN DIE KERK 1979-2006

JAAR-TAL	LID MAAT-TAL	BELY-DENDE LEDE	BELY-DENIS GEDOEN	GEDOOP	VERTREK	OORGE-KOM	AANTAL GE-MEENTES PREDI-KANTE	OORLEDE		GEMEENTES		GETAL LID-MATE PER PREDI-KANT
								BELY	NIE-BELY	BUITE REPU-BLIEK	IN REPU-BLIEK	
1979	193 195	125 493	5 562	5 043	1 768	1 981	217			18	261	578
1980	193 521	126 661	5 378	4 818	1 821	1 917	220			18	262	576
1981	193 111	127 435	5 394	4 848	1 753	1 969	215			15	266	593
1982	193 091	127 346	5 119	5 083	2 031	2 066	225			12	271	566
1983	196 323	130 619	5 112	5 264	1 816	2 161	246			12	278	530
1984	193 144	129 426	5 506	5 191	1 852	2 265	250			12	284	518
1985	194 197	130 981	5 124	5 028	1 900	2 239	251			12	286	522
1986	195 299	132 016	5 192	4 936	2 028	2 313	263			11	287	501
1987	196 335	132 831	5 310	4 843	1 491	2 531	259	1 459	94	11	293	513
1988	193 484	131 466	4 769	4 812	2 536	3 449	285	1 412	59	11	294	461
1989	193 890	131 697	4 693	4 363	2 417	3 229	280	1 427	67	11	297	470
1990	192 541	132 483	5 926	4 280	2 280	2 848	280	1 567	78	11	298	473
1991	193 561	133 091	4 898	4 143	1 990	2 499	294	1 612	59	11	303	453
1992	192 759	134 160	5 022	4 004	1 804	2 490	289	1 633	46	11	306	464
1993	189 131	131 793	4 786	3 666	2 925	3 225	285	1 599	48	11	306	464
1994	184 601	130 710	4 900	3 667	4 426	4 331	324	1 552	46	11	306	536
1995	181 732	129 477	4 784	1 002	4 830	4 852	353	1 596	108	16	309	515
1996	176 338	129 759	4 764	1 622	5 184	4 751	343	1 583	33	16	313	514
1997	173 384	125 141	3 645	2 743	4 626	4 084	373	1 579	60			465
1998	170 011	123 538	3 756	2 423	9 383	8 161	365	1 703	2	14	311	466
1999	163 680	122 723	3 881	1 377	4 945	4 608	369	1 748	39	14	308	444
2000	162 526	120 937	3 592	1 958	4 744	4 587	358	1 604	37	15	307	454
2001	156 722	118 012	3 701	2 040	8 314	6 270	347	1 544	45	21	294	452
2002	154 687	116 829	2 834	1 872	3 798	3 198	346	1 160	26	5	312	447
2003	148 596	113 228	3 294		7 808	6 481	340	1 537	35	3	310	437
2004	143 457	112 756	3 150	1 877	6 166	5 040	323	1 458	26	3	309	437
2005	142 089	109 810	2 781	1 696	9 966	7 969	314	1 417	45	3	309	453
2006	143 463	111 799	2 003	1 207	6 999	6 576	302	925	0			475

SKOOLTERMYNE 2007

OOS-KAAP, NOORD-KAAP, KWAZULU-NATAL EN WES-KAAP

	EERSTE	TWEEDE	DERDE	VIERDE
OPEN	17.01.2007	16.04.2007	16.07.2007	01.10.2007
SLUIT	30.03.2007	29.06.2007	21.09.2007	30.11.2007

VRYSTAAT, GAUTENG, MPUMALANGA, NOORDWES EN LIMPOPO

	EERSTE	TWEEDE	DERDE	VIERDE
OPEN	10.01.2007	11.04.2007	16.07.2007	01.10.2007
SLUIT	23.03.2007	22.06.2007	21.09.2007	30.11.2007

UNIVERSITEITSKALENDERS 2007

RHODES-UNIVERSITEIT

11.02.2007 - 14.03.2007
31.03.2007 - 20.06.2007
21.07.2007 - 05.09.2007
15.09.2007 - 12.12.2007

UNIVERSITEIT VAN KAAPSTAD

19.02.2007 - 30.03.2007
10.04.2007 - 15.06.2007
30.07.2007 - 07.09.2007
17.09.2007 - 14.12.2007

UNIVERSITEIT VAN KWAZULU-NATAL

05.01.2007 - 05.04.2007
16.04.2007 - 31.05.2007
30.07.2007 - 21.09.2007
01.10.2007 - 02.11.2007

UNIVERSITEIT VAN JOHANNESBURG

29.01.2007 - 16.03.2007
24.03.2007 - 09.04.2007
22.06.2007 - 09.09.2007
10.09.2007 - 13.12.2007

NOORDWES-UNIVERSITEIT

12.02.2007 - 28.03.2007
10.04.2007 - 01.06.2007
16.07.2007 - 31.08.2007
03.09.2007 - 26.10.2007

UNIVERSITEIT VAN PRETORIA

31.01.2007 - 29.03.2007
10.04.2007 - 29.06.2007
10.07.2007 - 22.09.2007
30.09.2007 - 21.12.2007

UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH

05.02.2007 - 30.03.2007
10.04.2007 - 29.06.2007
23.07.2007 - 07.09.2007
17.09.2007 - 14.12.2007

UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT

29.01.2007 - 23.03.2007
11.04.2007 - 25.05.2007
16.07.2007 - 21.09.2007
01.10.2007 - 30.11.2007

NELSON MANDELA METROPOLITAN (NMMU) (PORT ELIZABETH)

17.01.2007 - 30.03.2007
16.04.2007 - 29.06.2007
16.07.2007 - 21.09.2007
01.10.2007 - 30.11.2007

HOSPITAALBEDIENING IN PRETORIAGEBIED

WERKWYSE

Die volgende werkwyse geld tans:

(a) Die ***gemeentes van die ringe van die Pretoriagebied*** neem verantwoordelikheid vir die bediening by hospitale soos aan hulle toegewys. Pasiënte vanuit gemeentes buite die ringe van Pretoria word ***slegs op versoek*** van die tuisgemeente besoek.

(b) Die tuisgemeentes van pasiënte moet dus die gemeente/predikant wat verantwoordelik is vir die bediening by 'n betrokke hospitaal ***in kennis stel*** van pasiënte wat daar gehospitaliseer is.

(c) ***Terugvoering*** aan die tuisgemeentes insake die pastorale versorging van pasiënte sal, soos wat dit prakties moontlik is, gegee word.

BEDIENINGSVERANTWOORDELIKHEID

HOSPITAAL	VERANTWOORDELIKE GEMEENTE/PREDIKANT		TELEFOONNOMMER
Pretoria Akademies	Pierneef	Ds P de Kock	(012) 333 6630
	Noordelike Pretoria	Ds AG Strauss	(012) 335 9208
	Wonderboom-Suid	Dr JH Breytenbach	(012) 335 6206
Femina/Jakaranda	Philadelphia	Ds MJ Slabbert	(012) 460 6158
Oumashoop		Dr PJ van Staden	082 861 8723
			(012) 460 4115
(Ou Moedersbond)		Ds M Schutte	082 830 1039
Ginekologie			
Wilgers	Meyerspark	Dr JMG Storm	(012) 803 7528
Pretoria-Oos	Rietvallei	Ds H Herbst	(012) 480 2200
Faerie Glen	Wapadrant	Ds JM Delport	(012) 991 2575
Denmar		Ds TF Dreyer	082 552 9394
Sungardens Hospice			
Little Company of Mary	Meyerspark	Ds LJ van der Linde	(012) 343 7388
Zuid-Afrikaans	Pretoria-Oos	Dr HT van Deventer	(012) 361 2726
Kloof		Ds R van Staden	(012) 663 1921
Urologie	Silverton	Ds J van Immerzeel	(012) 804 0797
Ooginstituut	Poort	Dr JJ Steenkamp	(012) 808 1221
	Derdepoort	Ds PC Swanepoel	(012) 800 2402

HOSPITAAL	VERANTWOORDELIKE GEMEENTE/PREDIKANT		TELEFOON-NOMMER
Meulmed	Pretoria	Ds J Dippenaar	072 154 6772
Medforum		Ds W Mans	072 224 3351
Harthospitaal	Pretoria-Tuine	Dr MA Botma	(012) 460 7768
	Wesmoot	Dr SM de Beer	(012) 386 9582
Eugene Marais	Wonderboompoort	Ds W de V Sauer	(012) 335 0040
	Bergsig	Ds F Nortjé	(012) 379 9981
	Oos-Moot	Ds RTI Pienaar	(012) 332 0322
	Wonderboom	Ds PS Esterhuizen	(012) 567 6860
Bougainville	Noordwestelike Pta	Ds GS de Beer	(012) 386 9582
	Wesmoot	Dr SM de Beer	(012) 386 9582
Akasia en Garankuwa	Hartbeeshoek	Dr GCJ Nel	(012) 546 5623
		Ds JM Bevolo-Manders	(012) 565 4283
	Theresapark	Ds JS Naudé	(012) 542 1321
	Witfontein	Ds JT Manders	(012) 565 4283
	Pretoria-Noord	Ds K Koning	(012) 565 5079
Moot Hospitaal	Villieria	Ds AC Kuyper	(012) 331 2132
	Pierneef	Ds P de Kock	(012) 333 6630
Montana Kliniek	Wonderboom	Ds PS Esterhuizen	(012) 567 6860
	Montana	Ds DW van der Watt	(012) 543 1217
		Ds RJ Coertze	(012) 567 6952
		Ds JM van Staden	0845897035
	Grootvlei	Ds CG Liebenberg	(012) 545 0644
Pretoria-Wes en Kalafong	Elandspoort		(012) 386 6640
	Pretoria-Wes	Ds HJ Odendaal	(012) 343 7011
	Erasmia	Ds JJ Greyling	(012) 460 5875
Unitas, Vista en Weskoppies	Verwoerdburg	Ds PF Viljoen	(012) 664 0738
		Ds GJ van Staden	(012) 663 1921
1 Mil Hospitaal	Swartkop	Ds APJ Beukes	(012) 654 3198
		Ds JM van Staden	(012) 654 3471
	Rooihuiskraal	Dr GC Lindeque	(012) 661 6334

KERKLIKE FEESDAE 2007

Eerste Lydensondag	18 Februarie
Tweede Lydensondag	25 Februarie
Derde Lydensondag	4 Maart
Vierde Lydensondag	11 Maart
Vyfde Lydensondag	18 Maart
Sesde Lydensondag	25 Maart
Sewende Lydensondag	1 April
Goeie Vrydag	6 April
Paassondag	8 April
Gesinsdag	9 April
Dankdag vir die Oes	22 April
Hemelvaartfees	17 Mei
Pinkstersondag (fees)	27 Mei
Drie-eenheidsondag	3 Junie
Bartolomeusnag	26 Augustus
Biddag vir die Gesaaides	14 Oktober
Hervormingsondag (fees)	28 Oktober
Eerste Adventsondag	2 Desember
Tweede Adventsondag	9 Desember
Derde Adventsondag	16 Desember
Geloftedag	16 Desember
Vierde Adventsondag	23 Desember
Kersdag (fees)	25 Desember

Toekoms van die kerk die volgende honderd jaar – Teologie

Soos dit die geval is met enige saak wat mens verantwoordelik wil hanteer, is dit nodig om eers duidelik uit te maak waaroor presies gehandel moet word. Daarom wil ek onmiddellik begin deur te vra wát teologie is. Eers dan kan mens oor die toekoms van teologie begin praat.

Natuurlik is daar deur die eeue baie verskillende definisies van teologie gegee, party uiteraard ook meer geslaagd as ander. Ek meen dat die basiese twee woorde waaruit die woord teologie saamgestel is, vir ons reeds ’n goeie koers op pad na ’n definisie aandui. *Theos* en *Logos* (Grieks) beteken onderskeidelik *God* en *Woord*. Teologie is dus, letterlik vertaal, die ‘studie van God’ of selfs die ‘verhaal van God’. Onder ‘God’ word vir ons doeleindes natuurlik die drie-enige God verstaan, alhoewel dit sedert die Verligting dikwels eerder as ’n bepaalde menslike verskynsel van godsdienstige ervaring gesien is. Onder ‘studie’ of ‘verhaal’ verstaan ons weer die sistematiese deurdenking van die aard, aktiwiteit en bedoeling van God.

Dit is egter nie so eenvoudig om hierdie twee sake, God en mens, in een begrip by mekaar uit te bring nie. Wat wel duidelik moet wees, is dat teologie nie bloot ’n rasionele deurvorsing van God is of ooit kan wees nie. Teologie is met ander woorde nie bloot ’n suiwer menslike aktiwiteit nie. Dan sou dit filosofie wees. ’n Verantwoordbare definisie van teologie is eerder om álbei hierdie perspektiewe, God én mens, te handhaaf. Getrou aan die geloofstradisie waarin ons staan, gee ons egter altyd die eer aan God en bely daarom dat Gód die een is wat hierdie verhouding hoegenaamd moontlik maak en deur sy genade ook in stand hou.

Die aksie van God na die mens toe noem ons die *openbaring,* en die aktiwiteit van die mens om hierdie openbaring van God aldus te erken, noem ons die *geloof*. Teologie is dan die wetenskap van geloof. Of, anders gesê: *Dit is die bewustelike en metodologiese uiteensetting en verduideliking van die Goddelike openbaring wat in geloof ontvang en toegeëien word.*

Sedert die twaalfde eeu, met die opkoms van die Middeleeuse universiteite (soos Parys, Bologna en Oxford), is teologie aan universiteite gedoseer en is dit van huis uit dus ’n *wetenskaplike dissipline*. Dit is ook destyds as die mees gevorderde van die basiese vier fakulteite geag, te wete die lettere, die medisyne, die regte, en die teologie. Teologie het derhalwe nie net maar in kloosters as ’n tipe spiritualiteitsoefening plek gehad nie, maar het inderdaad meer teoreties, algemeen en verantwoordbaar geraak.

Dit moet duidelik wees dat teologie nie bloot die aktiwiteit van die vrome enkeling was of is nie. En wanneer mens van gelowiges in die meervoud begin praat, kom jy by kerk uit. Teologie is dus in die tweede plek 'n *kerklike aangeleentheid*. Sodra mens teologie sou losmaak van kerk, verloor dit sy geloofsbedding en geraak dit tot 'n gewone gedragswetenskap. Teologie wil daarom juis ook die kerk se verkondiging en kommunikasie dien. Sodoende ondersteun die teologie die roeping van die kerk om God se Woord vars en duidelik te laat hoor. Die kerk het egter op sy beurt ook 'n verantwoordelikheid teenoor die teologie, naamlik om die teologie altyd weer sensitief te maak vir sowel die stem van die lewende God as die gepaardgaande appèl op die mens. So word die kerk die nis van taal en kultuur waarbinne die teologie wetenskaplik met die Woord van God omgaan.

Daar is ook die derde terrein waarop teologie beweeg, naamlik dié van die *samelewing*. Dit is maklik aantoonbaar hoedat die teologie deur die eeue die samelewing beïnvloed het. Sedert die vierde eeu, met Konstantyn die Grote en ook daarna, het die lyn tussen kerk en staat vervaag en was die gees van 'n Messiaanse ryk die dryfkrag of élan vir menige politieke bestel. Hoeveel bloed het daar nie al gevloei in die naam van die kerk nie! Die gewelddadige besitname van die weste van Amerika was byvoorbeeld vir die betrokkenes destyds soos die uitvoering van 'n Goddelike roeping en die ontvangs van die Beloofde Land.

Maar die omgekeerde is ook waar. Die samelewing het nog altyd 'n ewe groot invloed op die kerk en teologie uitgeoefen. Sekularisasie het sedert die moderne tyd sy tol begin eis. Teologiese fakulteite se invloed het oral in die wêreld getaan en die uniekheid van die Christelike geloof is so ver moontlik opgehef. Teologie mog toenemend slegs in soverre dit sintuiglik verifieerbaar en redelik voorstelbaar is 'n bestaan aan 'n universiteit hê. Om Tertullianus se uitdrukking ietwat aan te pas, Athene (die wêreldstad) het algaande Jerusalem (die Godstad) ingesluk. En al wat dus vir die geloof oorgebly het, was om te skuil in die diepste innerlikheid van die wedergebore hart. Teologie moes maar in kerklike seminaries teregkom waar kerklike sentimente uiteraard hoogty vier.

Tog het die situasie vandag grootliks verander. Die teologie het die verlore veld stelselmatig weer begin betree. Daar is besef dat ook die ander wetenskappe maar met bepaalde voorveronderstellings werk en in der waarheid self 'n *geloof* is! Dit vertrek eweneens van bepaalde aannames, en eksperimente word vanuit 'n breër teoretiese raamwerk uitgevoer. Dit het die wetenskap gevolglik ook veelkleurig en natuurlik ook beskeie begin gemaak. Soos enige ander wetenskap, probeer teologie ook om oor die werklikheid te reflekteer en die waarheid in die proses te dien. Hierdeur het die teologie in ons na-moderne tyd dus die geleentheid om 'n bydrae binne 'n multidissiplinêre verstaan van die werklikheid te maak. Sekularisme het vandag plek gemaak vir *pluralisme* – wat nie negatief beoordeel hoef te word nie, alhoewel dit die Christelike teologie sy unieke posisie in die samelewing ontneem. Volgens die wêreld is die Christelike teologie maar net een van vele opsies om van kennis te neem. Dit het Jerusalem (die Godstad) weliswaar 'n plek gegee, hoewel 'n heel beskeie plek.

Inmiddels is ook besef dat die wetenskap glad nie net heil vir die wêreld inhou nie. Die vernietiging wat die tegnologie van die afgelope twee wêreldoorloë teweeggebring het, tesame met die ekologiese krisis vanweë veral industrialisasie met sy newe-effekte, het vinnig aangetoon dat tydsverloop nie noodwendig vooruitgang beteken nie. Progressie ontvou dus nie liniêr nie. Dit is met ander woorde glad nie so 'n uitgemaakte saak dat die wetenskap ons op 'n steeds stygende lyn na 'n omvattende kennis van die heelal toe voer nie, wat nog te sê na 'n utopie. Daar is voortdurende breuke, wendings, kronkels en afdraaipaaie wat die gang van die wetenskap kenmerk. Sonder enige rasioneel aantoonbare oorsaak, kan die totale verwysingsraamwerk van 'n wetenskap meteens verander en is die kwansuise vooruitgang ook daarmee heen.

Ons het reeds minstens een so 'n radikale verskuiwing in die Christelike teologie beleef. Luther het in die vroeë sestiende eeu op 'n eg eksistensiële wyse geworstel met die vraag na die verlossing en het by 'n *solus Christus* (alleen Christus) uitgekom. Waarheid was vir hom dus geen proposisie (koue stelling) nie, maar 'n Persoon. Dit vra nie kliniese instemming of akkoord nie, maar geloof. Die paradoks van die kruis lê beslag op ons totale lewe – verstand, hart en al ons krag. En hiertoe roep die Woord van God ons op. Geloof is daarom die eksistensiële beslissing vir God hier en nou en teologie die kritiese verantwoording daarvan.

'n Volgende (nie *nuwe* nie) Hervorming is altyd weer op hande. Ons kan dit weliswaar te wagte wees, maar nie voorspel of manipuleer nie. Geskiedenis werk nie so nie. Ons beskik nie oor 'n topografiese kaart van die toekoms nie. Tog sou mens sekere kontoere daarvan wel kon aandui. Postmodernisme kan inderdaad ideologies geïnterpreteer en weliswaar as 'n bedreiging vir geloof gesien word. Maar dit kan ook gewoon as 'n beskrywing van die aard van die samelewing van die afgelope klompie dekades verstaan word. Dan is dit soos swaartekrag – mens stry nie daaroor nie, jy aanvaar dit gewoon as 'n gegewe. En die een saak wat ek meen duidelik uit die verf kom en wat in die toekoms toenemend sigbaar gaan word, is die *solidariteit* wat in die totale skepping bestaan. Dit is die eksistensialisme, maar veral ook die postmodernisme, wat die liggaamlikheid as fisiese raak- of koppelvlak in die werklikheid weer ontdek het en saam daarmee ook die ánder, of dit nou mens of nie-mens is. Hiermee word die werklikheid dus gesien as 'n dinamiese geheel wat in voortdurende ontwikkeling is waar alles met alles saamhang. Hierdie organiese geheel vervang nou ook oorsaak-en-gevolg met moontlikheid-en-vryheid.

Geen wonder nie dat die gesprek tussen teologie en die verskillende wetenskappe ook al hoe dwingender word. Ek sien kerk daarom ook as basies die gemeenskap wat op weg is van ’n onvoltooidheid na sigbare voltooidheid. ’n Gemeenskap dus wat in Christus gegrond is en wat ons aan mekaar, aan ander en ook aan die skepping heg bind. Sodanige verhoudings voer noodwendig tot dade van liefde en dit maak ook etiek vir die toekoms toenemend belangrik in die teologie.

God is die hart van hierdie solidariteit. Dit beteken dat God al hoe minder as die vér verwyderde Een gesien word, maar eerder as die Een wat by, met en juis ook in my is. God is dus nie soseer oor as in die skepping nie. God is die Een wat die kosmos omvat, dit deurdring en dit besiel. God is die energiebron van alles. Die drie-eenheid van God – een wese en drie persone – word nie meer abstrak en filosofies verstaan nie, maar dinamies soos wat God in die skepping handel: Skepper, Openbaarder en Inspirator. Dit word die bloudruk vir ons verstaan van die werklikheid en ons omgang met die ander: enersyds ontlediging en andersyds eenheid in verskeidenheid en verskeidenheid in eenheid. Ekologie (*oikos* = huis) en teologie word daarom ook toenemend komplementêr beskou.

Alhoewel ’n persoonlike standpunt, sou ek meen dat die Protestantse Beginsel in die Reformatoriese teologie, te wete Christus wat ons geregtigheid is, vir die volgende honderd jaar steeds sentraal sal bly staan. Die definisie van teologie behoort dus kwalik te verander, maar die openbaring wat in geloof toegeëien word, sal binne ’n voortdurend verskuiwende sosiale en kulturele verwysingsraamwerk altyd weer nuut uitgelê word. Dit sal uitwerking hê op al die raakvlakke hiertussen: *Skrif*, *natuur*, *ervaring*, *rede* en *tradisie*. Absolute norme sal nie meer geld nie, maar tog sal rekenskap aan ’n veel breër basis gegee word. Godsdiens gaan al hoe meer straat toe kom en leke ’n al hoe groter rol speel.

Om honderd jaar vorentoe te kyk, is totaal onmoontlik. Pas het ons maar die een en twintigste eeu betree. Ons het reeds gesê dat die toekoms nié die verlenging van die verlede kan wees nie. Die werking van die Gees bring mee dat die geskiedenis oop is na voor en dus aan God behoort. Hy is daarmee op pad. Daarom sal teologie altyd daar wees. Want as ons teologie dalk vaarwel sou toeroep, doen ons presies wat die Franse woord vir vaarwel, *adieu*, letterlik ook beteken, *sonder Gód*. En dit kan ons nooit bekostig nie.

Prof dr J Buitendag

Toekoms van die kerk die volgende honderd jaar – Erediens

Die erediens is die hart van die gemeentelike lewe. Die verkondiging van die Woord is die hartklop van die erediens. Hierdie twee stellings beklemtoon die sentrale plek wat die erediens inneem by kerke wat hulleself binne die Reformatoriese tradisie bevind. Dit is nie moontlik om die gang van die kerk in die wêreld vir die volgende eeu te voorspel nie. In die lig van die inleidende twee stellings is dit egter duidelik dat die erediens van die gemeente 'n bepalende faktor vir die toekoms van die kerk sal wees.

Die erediens is inderdaad in ons tyd in die kollig van kerklike en teologiese debatte. Die tendense wat in die gesprekke oor die erediens na vore kom, kan die gemeentelike lewe verryk en verdiep, of dit verarm en vervlak. Die Hervormde Kerk mag nie terugdeins vir die uitdaging om voortdurend te herbesin oor die aard, karakter en vormgewing van die erediens nie. In hierdie deurlopende proses van besinning, of hervorming (dit is immers een van die eienskappe van 'n kerk wat nasaat is van die Kerkhervorming), kan die kerk nie loskom nie van die spanning tussen twee pole, naamlik: ons een oor naby die Woord en die ander oor op die polsslag van die tyd. 'n Kerklike teologie wat een van die twee pole negeer, sal irrelevant word en die erediens sal tot 'n randverskynsel in die samelewing gedegradeer word. Die kerk is tog in die wêreld, maar die wêreld is tegelyk ook in die kerk. In die spanningsveld tussen hierdie twee pole lê die dinamiese krag van die erediens as die hart en die hartklop van die kerk opgesluit.

Teologiese besinning oor die erediens vereis dat ons fyn sal luister na die Woord en die stemme uit die verlede van ons kerklike tradisie wat ons help om die bedoeling van die Woord te verstaan. In hierdie luister kom 'n mens gou agter dat daar nie 'n eenvormige en finale bloudruk van die erediens gevind kan word nie. Liturgiese vorme het gegroei en ontwikkel vanaf die Ou Testament, deur die sinogogale tradisie, die eerste gemeente in Jerusalem, en die geskiedenis heen, tot waar ons onsself vandag bevind. Die spontane individuele belydenis, *Jesus Christus is die Here!,* het gestalte gevind in 'n Apostolicum wat deur 'n voorganger aan die gemeente voorgelees word. Die informele gesprek oor die leer van die apostels (homilie) het plek gemaak vir 'n formele leerrede, of preek, deur 'n geordende dienaar van die Woord wat die gemeente toespreek. Die bekeringsdoop en die liefdesmaaltyd met die breking van die brood het uitgekristalliseer in die twee sakramente van die Doop en die Nagmaal. Die lied as die uitdrukking van gelowiges se lof, dank, aanbidding en skuld, sonder en met begeleiding van verskillende instrumente, gesing deur 'n kantor, kore, of die gemeente, het neerslag gevind in gemeentesang met orrelbegeleiding. Verskillende melodieë, eie aan elke tyd, was die voertuig wat hierdie woorde gedra het. Liturgiese simbole het gekom en gegaan met die eb en vloed van teologiese strominge.

In ons luister na die Woord kan ons nie anders nie as om te erken dat ons teologiese tradisie, in ons verstaan van die Bybel, 'n invloed het. Ten opsigte van die erediens het dit minstens die betekenis dat die heil van God nie sakramenteel bemiddel word nie, maar primêr deur die Woord van God. Daarom sal die prediking as Woordgebeure vir ons altyd die hartklop van die erediens wees. Die erediens is 'n ontmoetingsgebeure tussen God en mens. Hierdie ontmoeting kan op geen wyse deur die mens tot stand gebring word nie, dit is geheel en al afhanklik van God wat na ons toe kom deur sy Woord en Gees. Hierdie ontmoetingsgebeure tussen God en mens het nie slegs 'n individuele, persoonlike, mistieke dimensie nie – dit vind altyd konkreet gestalte in die gemeenskap van die gelowiges. Die lewe in God se teenwoordigheid kan nie los van die gemeente, as die liggaam van Christus, tot uitdrukking kom nie. In die erediens sal mense daarom altyd iets van die verbondenheid met hierdie *nuwe* geloofsgemeenskap moet beleef. Dit kom nie alleen sigbaar na vore in die sakramente nie, maar ook in elke erediens en in die lewe van die gemeente.

Die geloof wat ons bely, mond uit in die liturgie van die gemeente. Liturgie kan daarom nooit 'n saak van persoonlike willekeur wees nie. Die teologiese tradisie waarbinne ons staan, vorm die nis waarbinne ons 'n geestelike tuiste vind. Natuurlik sal daar binne hierdie nis ruimte wees vir verskillende aksente, net soos daar in 'n huisgesin ruimte is vir gesinslede se individuele geaardhede. Hierdie ruimte vir verskeidenheid speel egter altyd af binne die kontoere van ons teologiese etos. Solank as wat ons die erediens teologies kwalifiseer as die ontmoeting met die gansandere God, sal 'n Hervormde erediens altyd gekenmerk word deur eerbied, gewydheid, orde en respek in die teenwoordigheid van God. Dit is die konstante.

Ons ander oor sal op die polsslag van die tyd moet wees. Dit is die voortdurende veranderlike. Vir die huidige en die nabye toekoms kan ons hoogstens sekere tendense aandui. Die samelewing, en daarom ook die kerk, is nie meer 'n homogene gemeenskap nie. Diversiteit en pluriformiteit is 'n gegewe. Mense se werklikheidsverstaan, behoeftes en voorkeure kan nie binne 'n eenvormige en geslote sisteem vasgevang word nie. Dit beteken dat ons in die erediens rekening sal moet hou met 'n diversiteit van verwagtings en behoeftes. Binne die kontoere van ons etos sal die erediens enersyds op 'n kognitiewe, rasionele vlak mense moet aanspreek, maar tegelyk ook ruimte moet skep vir mense wat behoefte het aan die affektiewe ervaring van die gemeenskap met God en met mekaar. Vir sommige is die erediens die geleentheid waar hulle die passiewe luisteraars is, terwyl ander aktief wil deelneem aan liturgiese handelinge. Sommige mense verwag dat die prediking outoritêr en voorskriftelik moet wees, terwyl ander die behoefte het dat die prediking hulle moet prikkel om self, in die lig van die Woord, op lewensvrae na antwoorde te soek. Die uitdaging aan die kerk is om lidmate bewus te maak van die verskeidenheid in die gemeente en 'n ruimte te skep vir eenheid in verskeidenheid. 'n Invloedryke teoloog het dit soos volg onder woorde gebring: *Growing together, growing apart.*

Die invloed van die *wêrelddorp*, die internet, visuele en interaktiewe kommunikasie, kan ons in hierdie stadium nog nie werklik peil nie. Dat dit in die toekoms 'n invloed sal uitoefen op die vormgewing van die erediens, is gewis. Dit hoef ons nie beangs te maak nie. As ons bereid is om met ons een oor na die Woord te luister en met ons ander oor na die polsslag van die tyd, sal die erediens die hart, en die prediking die hartklop, van die lewe van gelowiges wees – ook in die volgende honderd jaar!

Prof TFJ Dreyer

Waardering vir die redakteurskap van dr JMG Storm

Dr JMG (Malan) Storm was redakteur van die Almanak van 1997 tot 2005, ’n tydperk van nege jaar. Die Almanakke vanaf 1998 tot 2006 (die honderdste Almanak) verskyn dus onder sy redakteurskap. Benewens sy redakteurskap van die Almanak was hy ook nege jaar lank lid van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering en vir bykans agt jaar skriba van die Kommissie. So het hy oral in die kerk bekend en geliefd geraak.

Die kwaliteit van ’n redakteur se werk word moontlik die beste gemeet aan die Voorwoord wat jaarliks verskyn en waarin ’n besondere boodskap aan die kerk oorgedra word. Dit is juis sy Voorwoorde wat getuig van dr Storm se onkreukbare liefde vir en besondere kennis van die kerk. Iets van sy menswees en die kwaliteit van sy predikantswerk en kerkwerk wat hy in soveel nederigheid en opregtheid, en met besondere empatie teenoor sy medemens doen, het jaarliks in sy boodskap na vore gekom. Hy het ook deurgaans die besondere insig openbaar om iets van die saak wat in die bepaalde stadium die aandag van die Hervormde Kerk geniet, in sy Voorwoord te verwoord. Dit het elke Voorwoord aktueel gemaak.

Die opvallendste van elke Voorwoord is die besonder aangrypende pastorale aanslag. Dit is ’n dominee in ’n gemeente wat die kerk en sy mense ken wat aan die woord is. In feitlik elke Voorwoord is die kerk en sy lidmate opgeroep tot geloof en volharding. God bepaal die geskiedenis en die gang van die kerk. Hy hou sy kerk in stand. Dit is die Hervormde Kerk se grootste troos. Daarom moet negatiewe gebeure en tendense gebruik word om positief vooruit te gaan. Die geloofsperspektief op die verlede is van deurslaggewende betekenis vir elke lidmaat se toekomsvisie. Dit gee hoop wat nodig is om die hede te verwerk. Daar is die oproep dat elke lidmaat meer betrokke moet raak by die evangelie van Jesus Christus. Staan vas in die geloofsverhouding met God en maak tyd vir daaglikse omgang met die Bybel. Met dankbaarheid moet seëninge elke dag getel word. So bemoedig hy en so roep hy op.

Dr Storm het ’n belangrike aandeel gehad aan die uitbou van die Bybelse Dagboek. Onder sy redakteurskap het die Bybelse Dagboek ’n eie redaksie gekry, is daar opnuut gepoog om die kwaliteit van dagstukkies te verbeter en is die rooi baadjie van die geliefde publikasie vervang met besondere buiteblaaie. Hy het ook jaarliks saam met die redaksie gepoog om die prys van die Almanak bekostigbaar te hou sonder om kwaliteit in te boet.

Die Hervormde Kerk sê dankie aan dr Storm vir die besondere werk wat hy oor die jare gelewer het. Hy was inderdaad ’n waardige opvolger vir prof PS Dreyer. Ons bid hom seën en sterkte toe met sy werk in gemeentelike en kerkverband.

Dr SP Pretorius

PREDIKANTE OORLEDE SEDERT 1994

- Die lys van predikante wat oorlede is en predikante wat 'n tyd lank in die bediening was, is in 1994 die laaste keer in die Almanak gepubliseer.

- Tot 1998 het van sommige van hierdie predikante 'n *In Memoriam* in die Almanak verskyn.

- Hierdie lys bevat die name van almal wat sedert 1994 oorlede is, insluitende professore, asook die name van predikante wat die kerk verlaat het.

JJG Breedt

1994 **JJG Breedt,** gebore 23 Junie 1950, georden 15 Februarie 1976, Hendrina 1976, Salisbury 1978, Lichtenburg-Oos 1980, Koornfontein 1988, siekte-emeritaat 1992, oorlede 15 Maart 1994.

PJL Bierman

1994 **PJL Bierman,** gebore 1 Augustus 1907, georden 2 Januarie 1937, Gwelo cs 1937, Dullstroom 1939, Oos-Londen 1940, Heilbron 1946, Johannesburg 1948, Potchefstroom-Noord 1955, Breyten cs 1967, Sundra 1970, emeritaat 1980, oorlede 18 Oktober 1994.

JL van der Westhuizen

1994 **JL van der Westhuizen,** gebore 3 Augustus 1958, georden 22 Junie 1983, Laer Suidkus 1983, Vanderbijlpark 1985, siekte-emeritaat 1992, bedank 1992, oorlede 1994.


GPJ Grobler

1995 **GPJ Grobler,** gebore 20 Mei 1909, georden 2 Mei 1936, Potgietersrus 1936, Ermelo 1943, Boksburg 1946, Noordwestelike Pretoria 1953, Wesmoot cs 1954, Wesmoot 1957, emeritaat 1972, Greylingstad 1972, Kampersrus 1975, emeritaat 1980, oorlede 27 Januarie 1995.

PS van Staden

1995 **PS van Staden**, gebore 5 April 1944, georden 7 Februarie 1971, Johannesburg-Suid 1971, Bloemfontein-Wes 1974, bedank 1979, oorlede 3 Maart 1995.

DJ Smith

1995 **DJ Smith**, gebore 4 September 1942, georden 21 Januarie 1967, Ogies 1967, Bothaville 1968, Newcastle 1972, Van der Hoff 1977, Witfontein 1982, siekte-emeritaat 1995, oorlede 30 September 1995.

WJ Engelbrecht

1995 **WJ Engelbrecht**, gebore 13 Mei 1922, georden 28 Februarie 1948, Groot Marico 1948, Roodepoort 1952, Ermelo 1959, Rustenburg-Suid 1967, Verwoerdburg 1978, emeritaat 1983, pastorale hulp Swellendam 1984-1987, pastorale hulp Mosselbaai 1990, pastorale hulp Carolina/Chrissiesmeer 1992, oorlede 14 Desember 1995.

WW Papp

1996 **WW Papp**, gebore 14 Oktober 1955, georden 30 November 1980, Voortrekkerhoogte 1980, Florida 1983, bedank 1988, oorlede 17 Januarie 1996.

DJ van Staden

1996 **DJ van Staden**, gebore 10 Maart 1906, georden 2 Februarie 1936, Newlands cs 1936, eervol ontslaan 1936, Delareyville 1938, Randpoort 1940, Lydenburg cs 1941, Oos-Afrika 1948, Lichtenburg 1955, Marble Hall 1957, Stilfontein 1968, Kemptonpark-Oos, 1971, Waterval Boven 1973, emeritaat 1977, oorlede 2 Julie 1996.

WH van Bergen

1996 **WH van Bergen,** gebore 23 Januarie 1914, georden 2 April 1939, Volksrust 1939, Bethal 1945, Villieria 1949, eervol ontslaan 1958, oorlede 27 Julie 1996.

JPB Viljoen

1996 **JPB Viljoen**, gebore 4 Oktober 1925, georden 20 Januarie 1951, Wonderfontein 1951, Nelspruit 1952, Witrivier 1967, siekte-emeritaat 1985, emeritaat 1990, oorlede 25 November 1996.

WG Habig

1996 **WG Habig**, gebore 21 Oktober 1933, georden 14 Januarie 1961, Vanderbijlpark-Oos 1961, Grootfontein cs 1964, Evander 1966, Leeudoringstad 1968, Hendrina cs 1970, Hendrina 1973, Eikenhof 1973, Potchefstroom-Suid 1976, Potchefstroom Die Wilge 1978, Duncanville 1984, Carolina/ Chrissiesmeer 1988, siekte-emeritaat 1992, emeritaat 1993, oorlede 1 Desember 1996.

SJ Prins

1997 **SJ Prins,** gebore 31 Augustus 1927, georden 1952, Ottosdal 1952, Zwartruggens 1954, Westonaria 1956, eervol ontslaan 1958 (lektor Unisa), hertoegelaat 1960, Pretoria-Noord 1960, eervol ontslaan 1963, (lektor Unisa), gevangenisbearbeiding 1990, oorlede 1 Februarie 1997.

JN Wolmarans

1997 **JN Wolmarans**, gebore 15 Februarie 1934, georden Januarie 1958, Waterval Boven 1958, Johannesburg-Wes 1962, Brixton 1967, Alberton 1976, emeritaat 1993, oorlede 5 Junie 1997.

JA Smit

1997 **JA Smit**, gebore 7 September 1918, georden 29 Februarie 1944, Trichardtsfontein 1944, Delareyville 1945, Turffontein 1948, Vaalharts 1951, Vliegepoort 1954, Grootfontein 1959, Parys cs 1963, Mafeking 1966, Oos-Londen 1974, Carolina 1979, emeritaat 1983, oorlede 2 Augustus 1997.

JJ Smit

1997 **JJ Smit**, 15 Januarie 1926, georden 26 Januarie 1952, Florida 1952, Pietermaritzburg 1953, Ermelo 1956, Villieria 1959, Heidelberg 1970, Randburg 1972, Bejaardesorg 1977, emeritaat 1991, oorlede 7 September 1997.

PS van der Walt

1997 **PS van der Walt,** gebore 3 Junie 1902, georden 14 Desember 1952, Angola 1953, afgetree 1958, herstel van ampsvoorreg en emeritaat 1993, oorlede 4 November 1997.

JL van Staden

WJ van der Westhuizen

1998 **JL van Staden,** gebore 19 Junie 1926, georden 12 Februarie 1955, Germiston 1955, Leeudoringstad 1964, Derdepoort-Wonderboom-kombinasie 1968, Marble Hall 1969, Potgietersrus 1971, Verwoerdburg 1974, Sannieshof 1977, Bronkhorstspruit, 1980, siekte-emeritaat 1984, emeritaat 1990, oorlede 18 Mei 1998.

1998 **WJ van der Westhuizen,** gebore 9 Oktober 1925, Gereformeerde Kerk Olifantshoek 1960-1964, Waterberg 1964-1968, georden in die Hervormde Kerk 30 April 1972, Silverton 1972, Meyerspark 1975, siekte-emeritaat 1988, emeritaat 1990, oorlede 1 Junie 1998.

LA Breedt

F Beytel

1998 **LA Breedt,** gebore 7 Augustus 1929, georden 17 Februarie 1968, Vanderbijlpark-Oos 1968, emeritaat 1994, oorlede 18 Augustus 1998.

1999 **F Beytell,** gebore 20 Junie 1942, georden 24 Januarie 1969, Horison/Ontdekkers 1969, Waterberg 1972, emeritaat 1993, oorlede 25 Februarie 1999.

1999 **HR Visser**, gebore 4 Januarie 1931, georden 12 Februarie 1955, Tzaneen 1955, Arusha 1957, Umtali cs 1959, Wonderboompoort 1961, Wolmaransstad 1965, Polisiekapelaan 1966, Hoofdirekteur Diens van Barmhartigheid 1977, emeritaat 1993, oorlede 2 Junie 1999.

HR Visser

DJ Booysen

1999 **DJ Booysen**, gebore 13 Oktober 1934, georden 7 Februarie 1959, Chrissiesmeer cs 1959, Carletonville 1962, Primrose-Oos 1966, Edenvale 1968, dosent Stoffberg Teologiese Skool 1969, hoogleraar Universiteit van die Noorde 1972, Dekaan Fakulteit Teologie Universiteit van die Noorde 1985, emeritaat 1997, oorlede 26 Oktober 1999.

PS Dreyer

PG van Staden

1999 **PS Dreyer** , gebore 23 November 1921, georden 31 Desember 1944, Pretoria 1944, Witbank 1945, Potchefstroom-Noord 1950, eervol ontslaan 1953, voltydse lektor en professor in Wysbegeerte aan die Universiteit van Pretoria 1953-1986, pastorale hulp in 12 verskillende gemeentes tot met sy emeritaat in 1985, oorlede 1 Desember 2000.

2000 **PG van Staden**, gebore 26 Augustus 1921, georden 18 Januarie 1947, Krugersdorp-Wes 1947, Van der Hoff 1948, Melville 1954, Trichardtsfontein 1956, Delareyville 1959, Wonderboompoort 1965, Potgietersrus 1969, Noordelike Pretoria 1971, Hospitaalbearbeiding 1978, emeritaat 1984, oorlede 27 April 2000.

AA da Silva

JH Steenekamp

2000 **AA da Silva**, gebore 27 Julie 1943, georden 28 Januarie 1967, Johannesburg, Pretoria-Wes 1970, SA Polisiekollege 1977, lektor Semitiese Tale 1977, Wonderboom 1980, bedank 1985, hertoegelaat 1988, Hartebeeshoek (deelsorg) 1988, Witfontein (deelsorg) 1988, Witfontein (deelsorg) 1993, hoogleraar Semitiese Tale 1993, Pretoria-Wes (deelsorg) 1996, oorlede 15 Junie 2000.

2000 **JH Steenekamp**, gebore 8 Junie 1932, georden 8 Februarie 1958, Kensington 1958, Crosby 1960, Brits 1964, Johannesburg-Middestad 1967, Rustenburg-Kloof 1976, emeritaat 1997, oorlede 18 Augustus 2000.


AJG Dreyer

CG Botha

2000 **AJG Dreyer**, gebore 22 Mei 1934, georden 22 September 1962, Newcastle cs 1962, Kaapstad 1966, emeritaat 1998, oorlede 29 Desember 2000.

2001 **CG Botha**, gebore 28 Junie 1923, georden 6 Maart 1949, Laeveld cs 1949, Noordwestelike Pretoria 1954, Vanderbijlpark 1958, Swellendam 1965, Drie Riviere 1971, Noordrand 1978, emeritaat 1987, oorlede 11 Oktober 2001.

AJ van Staden

2002 **AJ van Staden,** gebore 29 April 1916, georden 27 Februarie 1944, Pretoria-Noord 1944, Marikana 1948, Silverton 1959, Rustenburg 1971, Bergsig 1977, emeritaat 1984, oorlede 14 Desember 2002.


WP van der Merwe

2003 **WP van der Merwe**, gebore 23 Julie 1918, georden 9 Maart 1946, Parys 1946, Makwassie (Bosmansrust) 1951, Mafeking 1955, Sasolburg 1957, Bloemhof 1966, Horison 1972, emeritaat 1983, oorlede 12 Januarie 2003.

JH Brandt

2003 **JH Brandt**, gebore 25 September 1944, georden 8 Februarie 1970, Glencoe 1970, Middelburg 1976, Middelburg-Noord, 1977, Ermelo 1983, oorlede 25 Augustus 2003.

PW Venter

2003 **PW Venter**, gebore 25 Desember 1904, georden 14 April 1929, Volksrust 1929, Durban 1935, Brits 1937, Krugersdorp 1941, Klerksdorp 1946, emeritaat 1980, oorlede 1 November 2003.

FJH Buitendag

2004 **FJH Buitendag**, gebore 17 April 1930, georden 22 Januarie 1956, Elandspoort 1956, Meyerton 1958, Swellendam 1961, Durban 1964, Villieria 1967, Oos-Moot 1968, emeritaat 1990, oorlede 18 Mei 2004.

PS Oberholzer

2004 **PS Oberholzer**, gebore 29 Augustus 1962, georden 12 Maart 1989, Outjo/Otjiwarongo 1989, Heidelberg 1991, oorlede 9 November 2004.

RP Botha

2005 **RP Botha**, gebore 3 Julie 1926, georden 25 April 1953, Waterval Boven 1953, Piet Retief 1956, Ogies 1959, Primrose 1966, emeritaat 1988, oorlede 17 Augustus 2005.

JA Jacobs

2005 **JA Jacobs**, gebore 3 Januarie 1929, georden 17 April 1954, Standerton 1954, Brakpan 1967, emeritaat 1994, oorlede 7 September 2005.

JJ Engelbrecht

2005 **JJ Engelbrecht**, gebore 27 Oktober 1933, georden 22 Februarie 1958, Primrose-Oos 1958, Bloemfontein 1964, studeer verder 1968, Zuurfontein 1970, lektor Bybelkunde 1976, hoogleraar 1983, hoof van Bybelkunde 1991, emeritaat 1997, oorlede 9 Oktober 2005.

JF Mouton

2005 **JF Mouton**, gebore 31 Augustus 1930, georden 25 Februarie 1956, Lusaka-Broken Hill 1956, Coligny 1959, Durban 1962, Hartebeestpoort 1963, Wolmaransstad 1969, Kuruman/Kathu 1979, Pietersburg 1982, bedank 1984, verlaat die Hervormde Kerk 1984, oorlede 2005.

CL van den Berg

2006 **CL van den Berg**, gebore 13 November 1926, georden 30 Januarie 1950, Pietermaritzburg 1950, Lichtenburg 1951, Arusha 1954, Randpoort 1957, Pretoria (Studenteleraar), Vliegepoort 1961, Melville 1964, bedank 1965, hertoegelaat 1966, Phalaborwa 1966, Vereeniging 1970, Melville 1974, Krugersdorp-Oos 1978, Pretoria-Oos 1980, emeritaat 1986, oorlede 29 Januarie 2006.

HJ Boshoff

2006 **HJ Boshoff**, proponent, gebore 3 Februarie 1978, oorlede 15 Februarie 2006.

NH Buitenweg

2006 **NH Buitenweg**, gebore 22 Julie 1928, georden 7 Maart 1953, Elsburg 1953, Oos-Londen 1955, Vereeniging 1963, Wonderboom 1969, emeritaat 1988, oorlede 5 Junie 2006.

KERKKANTOORPERSONEEL & SINODALE POSTE

Mnr Kobus Viljoen
Administrateur

Mej Rona Barnard
Persoonlike assistent: Administrateur

Dr Fanie Pretorius
Sekretaris: Algemene Kommissie

Mej Elmarie Boshoff
PA: Sekretaris: Algemene Kommissie

Mev Charmain Lines
Kommunikasiebestuurder

Dr Elsabé Kloppers
Hoof: Konservatorium & Direkteur: IKSA

Mnr Elmar Struwig
Hoofrekenmeester

Mev Thea Wessels
Rekenmeester

Mev Annerien Lewis
Assistent-rekenmeester

Mev Magda Nel
Rekeningkundige beampte

Mej Sarie de Lange
Rekeningkundige beampte

Mev Elsie Boonstra
Mediesefonds-administrasie

Mnr Piet Beukes
Bestuurder Mannekrag

Mev Elsie Brits
Sekretaresse: Bestuurder Mannekrag

Mev Marietjie Smith
Salaris-administrasie

Mev Adri Janse van Rensburg
Ontvangs en skakelbord

Mnr Johan Hattingh
Hoof: Interne Oudit

Mev Deonie la Grange
Ouditbestuurder

Mnr Christo Joubert
Hoof: IT/Webmeester



Dr Koos Engelbrecht
Uitvoerende bestuurder: Kinderhuise

Dr Jan Oberholzer
Bestuurder: Kinderhuise

Dr Wilhelm Coetzer
Sekretaris: ADV

Mev Marié van Niekerk
Sekretaresse: ADV, Ondersteuningsraad, Kinderhuise

Mev Mariaan Steenkamp
Direkteur: Ondersteuningsraad

Mev Ansie Cromhout
Persoonlike assistent: Ondersteuningsraad

Mej Karin du Toit
Transoranje Instituut (TOIBO)

Dr Wim Dreyer
Sekretaris: Apostolaat

Mev Clarika Hattingh
Sekretaresse: Apostolaat

Mnr Riek van Rensburg
Argivaris

Mnr Nandor Sarkady
Argivaris

Mev Cecile Naudé
Bibliotekaris

Mev Susann van Zyl
Boekwinkel: SENTIK

Dr Wian Kloppers
Hoof: SENTIK

Mev Sandra Barnard
Administrasie: SENTIK

Mev Tessa Oppermann
Produksie-redakteur & Taalversorger: SENTIK

Mej Izelle Marx
Grafies: SENTIK